

MORT, FUNERAILLES ET DEUIL

Texte Ngbaka

Fio 'da wele do dungu gélà

Marcel Henrix, c.i.c.m

Avant-propos

Le recueil des notes que nous présentons ici consiste en trois parties : la mort, les funérailles et le deuil. Pour certaines parties du recueil nous référons au livre *Croyances et Rites des Ngbaka minagende*¹, surtout là où il s'agit des causes de la mort.

Les notes proviennent des entretiens avec des interlocuteurs dans plusieurs villages dans la région Ngbaka. Voici la liste des villages, les dates des entretiens et les noms des interlocuteurs.

'Boyele, février 1992 : Zagbalafio Védast, Zagbalafio-Penzé, Welenu, Zombéa et autres anciens du village.

'Bodigia moke 11.4.92 : Le catéchiste responsable Ngolo et ses conseillers; Monzabana Laurent (ancien catéchiste).

'Bokada-Songbo, 8.0.4.92 : Linganda-Halo André (catéchiste) et Ngamo Célestin (enseignant).

Centre de formation "Nadonye" à Bobadi, 27.10.94 et 2-1-1995 : Kuta Christin ('Bokode), Kogénéago Marcel ('Bomalanga), Gbalanu Raphael ('Boguté), Mbotama Cyprien ('Bobaguma).

Paroisse 'Bobadi 24-27.10.94 : Mbuamé Cathérina (enseignante).

Paroisse Takaya – 1987 : Fumbélé.

'Bokuda moke, 1992 : Kpalafio Charles (catéchiste) et son épouse Mbalingonda Veronica.

'Bobanga, Noël 1993 : Simon (ancien combattant).

'Bodumbili II, 14.09.1994 : Nande Dieudonné (catéchiste), Monzabana (catéchiste), Bandoma Bernard (ancien militaire de la Force Publique), Edésangawa Madeleine (veuve), Nakonyego-Yélé, Kalo-Kasa, Tawe-Dombedése (ancien du village).

'Bosengwene II : Zogo Jean (catéchiste), Genédia et un conseiller de la communauté.

'Bombauli moke : Senge (ancien du village) et Zogo Jean (catéchiste).

'Bogosé-Konu -17.12.93 : Dambulu.

'Boyadémélé II -1987 : Vonga, Danu, Sido et Baya.

Notes concernant la présentation

1. Dans ce recueil, nous suivons l'orthographe établie par le Bureau de Traduction et d'Alphabétisation de Gemena. En langue Ngbaka toutes les voyelles sont porteuses d'un ton. Mais nous les marquons seulement là où il est prescrit par l'orthographe, c.-à-d. sur le premier verbe si la phrase est négative ou si elle est à l'injonctif et sur les noms qui ne se distinguent entre eux que par la hauteur du ton. En addition à ces règles nous mettons encore les tons sur d'autres mots ou parties de phrases pour faciliter la lecture.

Dans quelques textes les tons ont été marqués sur toutes les voyelles.

2. Les mots suivis d'un astérisque * sont des mots étrangers. Les mots français sont écrits en italique.

¹ Henrix M., *Croyances et Rites des Ngbaka minagende*, Recall Publications, Ghent Belgium, 2009.

Première partie

Fio 'da wele

La mort²

I. Omənɔ ma be na fio nε fe ma

Les présages de la mort

Version 1 : Zagbālāfio-Gbamboko

Wa ï fala fio do wala 'da zèlè, tabi yálè (nga fio tabi fio bolo), tabi gbałe. Nε nde mənɔ kε ma be na fio nε fe ma ma kε : hia mɔ nu tolono, dìlì, dumu li nwa nyanga wi, ngá tia, kpa dani bolo; dā be sa'de zā butu kənzə kε li a na danu, kɔ fala kε a hɔ ti mɔ, nε mɔ ï na nde, mε a gbałe), tabi naa kɔla, kɔ a he mbula; tabi wili kɔla, kɔ wa le tɔa do gëa wese tū, kɔ a he mbula, nε ma be 'bɔ a gbałe. Mbe osa'de gbałe wa kε : gìndì (gɔ), bàlàkpàngbà (nɔe a bùlù do tū), ni do ni.

Linganda André do Ngamo Céléstin

- Gulu kε wa tɔ na, wa ï fala fio we duzu yale ni, we kε kpasa winɔ wa tɔa zi na, yale a a kuti be. Gulu nε we ge nde?

Ling : We duzu kε, 'da fala kε okpasa wi wa ɔ zi ne ni, a ɔ, k'a yala zu a sɔe ge a dé gɔ, nε nde a yénggé yeli gɔ. A ɔa sɔe ge, kɔ fala kε a yala zu a na, ε yala, nε nde ε kpa dani, tabi ε yala, nε nde owele wa tɔa ngo gele ε, nε nde sɔe ge fala ni a yénggé se yali gɔ.

Nε a sa sε mɔ hā onya a, n'a tɔ gulu we hā wa na: "A! ε yala zε zu ε dè gɔ." Nε a yɔlo gulu ndenge* kε a yala do zu a ni hā onya a ni sū, ma nε sɔkɔ nε, nε mbe nε kpasa wele kε ge tɔ hā a na: "Kɔ ɔ ne ke mɔ yala zu mɔ dè gɔe ni ε, nε nde yale mε a kuti be, kɔ ma ɔ ni, nε mɔ te yénggè yali sɔe ge gɔ. Mɔ dúngú sɔe ge de te 'da le ge iko, mɔ te yénggè gɔ." We kε mbe, kɔ a lakala we nu okpasa winɔ ni, k'a ne ne yengge de te zamɔ, nε mbe, nε gɔ nyɔngɔ a.

- Kɔ kε wa tɔ na, yale a kuti be ni, kuti be ni gulu nε nai?

Ling : Gulu kε wa tɔ na, yale a kuti be ni? We kε wa we yale na, fala kε mɔ ya yale, kɔ yale zu mɔ ma tunu wena, nε mbe, nε olo yale 'da mɔ ma dε gbālā we. We kε wa we ma na mε a kuti be, we kε okpasa winɔ wa zɔ zi kuti be, nε wa wele nu wa tɔ a na, a a wi dε gbālā we dεa mɔ te kɔ lo gɔe? Bon*, ma kε wa we yale na mε ni na, yale mε a kuti be. Ma we we tɔ na, fala kε mɔ yala zu mɔ ia, nε mɔ zélé we nu a... mɔ zélé we nu a kε a ne tɔ ma ni; we kε yale be fala mɔ hā mɔ.

- Nε kε wa tɔ na, mε a gbałe, gulu ki ni na ge?

Ling : Gbałe? Gbałe, we kε wa ï mbee nε, nε wa tɔ na, 'da fala kε mɔ nea we nε nɔ, kɔ mbe mɔ hoa, mɔ kpa tabi mε a gɔe kε wa sa li a na gindi. Mbe mɔ ne nε we kpa a nε, mɔ nε we zɔ a nε, nε a hɔ dε, n'a la, n'a le nù... ii... a la, nε a le nù.

Kɔ mɔ zoa ni ia, nε mɔ lengge na, ε kpa gbałe. Kɔ fala kε kɔ sila mɔ do kafi bina, kɔ mɔ zoa ndenge* ne ɔ ne mε ni, nε mɔ gifì te mɔ, nε mɔ te nε 'bɔ nɔe mɔ ne de te dati ni go.

² Les notes sur la mort proviennent d'un texte écrit par Zagbalafio Gbamboko Vedast, alors catéchiste dans le village 'Bombili. Le texte date de l'année 1991 et fut complété par des entretiens avec plusieurs interlocuteurs.

We ke fala ke mo zoa mo o ni ia, ma hoa de li mo ne me ni, ko mo lakala di, ko mo la ma, ne mo na, e ne te me ni kpaa, ko mo ne ne we ho i mo ne me ge, ne mbe, ne mo kpa ngba mo do likambo* ke ma wia we hā fio hā mo ni. lī, gulu ke wa tō na, gbale ni, ma hā ni.

– Ní a wa tō na, mi zoa gbale... *Ling* : Mi kpa gbale...

– ... kpa gbale ma wena me a ke...

Ling : Ma dè go. E kpa gbale... e kpa me ke ma dè go, ke ma wia we duzu ne be hā e na, me a wala 'da fio ni... wala 'da me ke ma ba ngamō hā e ni. Ma ke a sa li ma na gbale.

– Ma te 'bō mo ke mo kpá ma 'do ngbe do 'do ngbe go?

Ling : Mo kpá ma 'do ngbe do 'do ngbe go. We ke mbe, mo wia we kpa gbale, ne nde go a, me a mo ke ma ho hā mo. Ne nde ma we duzu owele vē iko go.

We ke mbe ma be fala me ke na, wele wia we de do mo sōe ge. Ko 'da fala ke me ni ma wia we ho hā mo, ko mo zele zi mbula olo oyaa mo, tabi mo zele zi mbula olo baa mo do dia ne nde, ko mo zoa mo o ni ia, ne mo na :

"E! Mo zó me ge, me a gbale hē! Ma wè 'bō na, e ne de te i mo go." Ne mbe, ne mo 'bana te di, ne mo si 'do, we ke ma be tē e de li mo ia ni.

We ke gbale wa tō we ne ni, gbale ma tati ne na, we ke sōe ge me a 'dā mo we duzu mo zu mo kpo ni go. Gbale ni, we ke mbe 'da fala kpo, ne wi mó mo a fe gele fala, ne ke a ne fe gele fala, ne mo zèlè to fie 'da a belee go.

Ne ke mo zèlè to fio belee go ni, ne mo yengge de te zamo, we de to ke mo lili te de ne ni. Ko mbe mo ne ne we ho i zamo né, ne mbe, ne mo fi nyanga mo de te li 'bēlē mo. Ko mo ne fi nyanga mo de te li 'bēlē me ni, ne ma amba mo te li wala ke mo ne sō we de do toe ni do'do.

'Da fala ma amba mo ia, ne mo né se 'bō we de toe ni go. Ne mo ma ngo si de te le nga, ko mo mo ngo si ne, mo ne ho de li wala nga né, ne mbe ne mo kpa ngba mo do wele, a te yu 'dokolo mo na: "Mo zó, wi na 'da mo i ge a fia. Ne mo na: "O! Hā mo zó, gbale ne ma kē. E nea sō we de toe 'da e, ko e fi nyanga e de te li 'bēlē me ge. Gbale ne ma hā ni go nde?"

Ne nde go a gbale, mbe wena me a gbale fio. Ne mbe ne te me 'bō me a gbale ke 'da mo do te mo ngboo.

– O ne ke i nga wa tō 'bō na, dani dā be sa'de...

Ling : Be sa'de a na mo kpa a... a kua be dā?

– O ū, dā be sa'de a ke a zā kenzé ni, ne a nyōngō mo!

Ling : Dā be sa'de, mi zele Ngbaka ni zāa ni.... Mbe Ngbaka ni ma hā ni! We ke be sa'de, a o ne tala dōkō ni, ne li 'do a ni ma o de te ngo usususu. Ko mbe, ne nde mo ne ne we ho né, ya a fəke tē a de te gbogbo li wala ni, ní gbaa fai, ne a de kenzé, ne ma o de te li 'do a bēlē bēlē.

Ko ma wé do ke na, mo ne fi nyanga mo de te ngo gele a ni, ya mo zó se a go. Ne mo ne se we fi nyanga mo né, ne nyanga mo de sèyéé. Nyanga mo ne de ne me ni, ne nde go a sala tē a ni, ma lia nyanga mo di ia. Ne mbe ma ba zèle hā mo di, ní do ní gbaa, we duzu ke mo zò a goe ni. Ne nde go a, ma hoa hā mo a gbale.

– Ne ke 'da wili kōla ke a he mo do gēa wese tū ni?

Ling : Ke 'da wili kōla ke wa tō na, a he mo, ne nde go a me a gbale ni? Me a ke na, ma o do gēa 'da wese, ke na tū mo ngo tū ne. We ke tū mo ngo tū ne, ne okolano wa le tōa goi?

Kɔ 'da fala ke wa lia tɔa ia, kɔ wa ɔa nù do'do, ne 'da kala sī, ne kɔla he mɔ, ya mε ni ne nde go a, ne mbe ma dε, ne sa sambo te bà go ni, n'a he mɔ. Ne nde go a, a ne ne we he mɔ na mε ni ia, ne wa na: "U! Wili kɔla he mɔ né, do tūi ge, do ngɔngga o ne ke ge go!" Ká hia mɔ né ge, i na, mε a gbale.

Do 'da fala ni... mbe 'da fala kpo ne oyaa lε wa tɔa zi na: "Fala ke be zɔnga o kɔ tɔa ti mɔ, ma wia we tɔ na, fala sa, ne wa fa na, wa zo a. Wa aka a nganda sε, we ke mbe go, ne nde go a, a ɔa do wi wili dε ka zā mɔ ge. Kɔ mɔ i fala ne go, ma ke kɔla ni a gbala a ni.

Charles do Véronica ('Bokuda moke')

– Ke wa tɔ na, a kpa gbale, gulu ki ni a ge nde?

Charles : Ne mɔ kpa gba gbεlε dale, ne nde dale ni a gã ne ge nde ni, ne li a fele kpangbangbangba... ne wa na: "Aa be, dale mɔ kpa a ge a dale gbale. Mɔ te tɔ we ne hā wele go."

Kɔ ne ne zamo ia, ne mɔ te sà li ngba mɔ do li a go, tua ke mɔ ne sa ngba mɔ do li a, kɔ mɔ gbale ni zele do li ngba mɔ ia, ya a ko sε be do dia ne go. A kó be ia, ne mɔ zamo ma dε be, ne be fe do'do... ëë... Ne wa sa li ki ni a mε a mɔ gbale.

Ver : Ma o ne ke lε yula zi zamo i do Marie, kene Gbɔkɔto zi de si ni, ne si mó lε a kpe dati, ne mi kpe do 'do a. N'a la do'do, ne kɔali ho do olo a ni... du du kɔali o né né né (30 cm). Ne a dúlú kpo de go. Ne mi sa ma a, ne mi na: "Marie, mɔ yόlό nu, mɔ ka mɔ 'do mɔ sε!" K'a ne ka mɔ 'do a, ne a na: "A! ee, do mi lá go! 'De! A la gbaa, a le zamo dō sε" g'a ni nde. Ne lε yolo ni, ne a la dε gbali lε ni faiii... ne a kū wá dε zamo i. Ne 'dɔkɔlɔ a ne nyεlε ne ni, se ne mi la do olo a ni, ne lε mɔ ngo si ne.

N'a tɔ hā mi na: "Aa mi, mɔ zó, lε kpa zi mbe ndenge* kɔali o 'bɔ ni te 'da lε i. Ne lo si, ne be 'da sia ε ni fia, g'a ni nde. Kɔ aa mi, kɔali ge mi kpa a ge, mε a gba sō kɔali", g'a ni nde. Ne mi na: "Mi zò te 'bɔ kuti kɔali o ne me ni go. Kɔ mε a gbale," g'a ni nde. Kɔ mi si, kɔ fala ne sa ne ni, ne wa na: "Mɔ zó, nya mɔ wili wele ke le i a fia," g'a ni nde.

Version 2 : Mbuamɔ Cathérina

Menɔ ma be na, fio ne fe ma ni, ma dεlε wena : *quelques présages de la mort*.

1. Mbee ne a hia mɔ mɔkɔla: le cri de l'être de la forêt

Ke 'da mɔkɔla, wa na a he mɔ, ne wele zele, ya mε a gbale ni, o ne ke lε di do mɔ zu lε bɔa ni, ne fala ke ma na, nu fεlε kula 'da mi, tabi fεna fio ho sε, kɔ ma nyεlε do mi nyεlε ni, ne mbè go, ne lε o do mɔ zu lε bɔa né ke lε dungu di, lε tɔ lengge ge, n'a he mɔ wu u u zamo i, ne mi zu mi kpo mi zele, ne mi na: "E! Ki a gbale mi ne kpa ne ni a ge nde? Mɔkɔla hia mɔ, kɔ mi zila ga!" Ne mɔ aka di mi na : "E! E zèlè go!" Ne mi na: "lī, mi zila!"

Ne ki ni mi ba di, ne mi si, ne mi tɔ 'da ne hā winc 'da mi ni na : "Mɔ zó, lε do ngba mi, ne mi zu mi kpo mi zila hia mɔ gεlε mɔkɔla, kɔ mi zo na, fεna te nu fεlε kula 'da lε sε boe! " Ya winc vε wa zélé mε ke a he mɔ ni go, kasi* wi ke fεna ma ne kpa a dε nu fεlε kula 'da wa ni, se ne a zele ma de. Ya ma ni kpaa.

2. We 'da dili: un hibou qui se pose sur le toit

Ke wa na, dili a sa'de dɔa ni, ma né. We ke zī te wi dɔano ma do wena: Mbee ne zī tε wa a konggo, mbe ne a nzale, mbee ne a dili, ne mbe ne a sa'de ge zamo ge ? Gbàtànà, ní do ní. Bon*, ke 'da dili ni, a kifi... tūi tū, ne wi dɔa a kifi dili. Ne mbè dili he mɔ do zu tɔa ni, ne nde a, a he mɔ mba go, a te we soko... dili te, ne a dungu, a gu dε zu tɔa, we soko ndenge* tεlε

te t̄oa m̄o ɔa n̄e ni, kpak̄o wa d̄e likita* 'da wa, n̄e wa te s̄e, n̄e a kpe dati wa, kpak̄o wa te s̄e, n̄e wa ba m̄o d̄e nza do ndenge* 'da wa wi d̄oano wa d̄e ma do t̄ui ni.

Gulu n̄e hā mbe 'da fala kpo, n̄e dili a dungu s̄e nḡo zu t̄oa 'da m̄o, n̄a he m̄o, n̄e mbe ḡo a m̄o zéle ḡo. K̄o fala n̄e sa n̄e, n̄e ngba m̄o wi t̄oano na: "E! Dili hia ze m̄o d̄e zu t̄oa 'da m̄o ge fai." N̄e m̄o na: "K̄e ge a ni nde?"

Ní a k̄e m̄o zèlè ḡoe ni, le t̄ō ma na, sango, le t̄ō ma na, k̄e a hia m̄e do t̄ui zu t̄oa 'da m̄o, m̄o zèlè ḡo, n̄e gele wa ḡe wa zila ni, ma k̄o we t̄ō na, li m̄o ngándá. We k̄e mbe ḡo a, wi na m̄o m̄o hā a ba zā we do wa, ba zā we do wa d̄e 'da m̄o, tabi we gbe m̄o do wa. K̄o wa tumba wi na ni, n̄a t̄ōa t̄ele te m̄o do t̄oa 'da m̄o s̄u hā a. Ma na, m̄o n̄é! E a e tumba m̄o.

K̄o fala k̄e kumbu n̄e bina na, m̄o d̄e te 'b̄o 'd̄ā m̄o do wa ḡo, k̄o wa handa m̄o iko ni, n̄e mbè ḡo, k̄o dili te, k̄o a n̄e dungu zu t̄oa m̄o, k̄o a n̄e he m̄o do t̄ui nu "wugu'du, wugu'du", n̄e mbè ḡo, n̄e m̄o tunu li yala, o n̄e k̄e wa tunu m̄o tunu ni. N̄e m̄o m̄o nḡo t̄ō 'da n̄e do sanga ze, t̄ō d̄e nḡo na : "M̄o dili ni, m̄o t̄oε a ni, fala k̄e fala ni, k̄o e d̄e m̄o do 'd̄ā m̄o nde, n̄e m̄o le, k̄o m̄o ba ε d̄e nza. K̄o n̄i ḡo, n̄e m̄o 'banda la d̄e te 'da ongba m̄o wi tunumōn̄o, we k̄e d̄oa z̄ε bana, n̄e e do m̄o do likambo* bana."

Ki ni a, wa lingga we d̄e m̄o do 'd̄ā m̄o, kasi* m̄o do wa do likambo* bina. N̄e m̄o zele s̄e, n̄e m̄o wèlé n̄e, m̄o gese nu n̄e hā a, n̄a la. K'a būlū, k'a la ia, n̄a n̄e s̄e, n̄a t̄ō 'da n̄e na: "E! Ma wè mé ḡo! E n̄ea we 'banda he m̄o hia iko, n̄e a tunu m̄é li yala do'do. N̄e nde kumbu 'da lo ma wè m̄e ḡo."

3. Naa k̄ola a he m̄o do t̄ū: *le chant d'une poule à minuit*

K̄e 'da naa k̄ola ni ma d̄e t̄ē ε dea. Fala k̄e te 'b̄o te nu t̄oa 'da n̄e ni, d̄e te nu t̄oa 'da n̄e n̄e o n̄e ni, 'da baa m̄o do naa m̄o ni, k̄o ne o do bezōnga boe. K̄o k̄ola he 'b̄o m̄o ni, n̄e wa na, mbe ḡo, likambo* boe. Ní ḡo ya be 'da m̄o ɔa do wili, k̄o a gbàlà ḡo. K̄o ma k̄e k̄ola gbala ma ni. N̄e fala sa, n̄e wa wia we zo a zoa, kpak̄o wa e likamboe ni.

K̄o fala k̄e fo bezōnga bina, n̄e do bezōnga bina, n̄e do obe silili iko, do obe bulu be wa ḡe iko, n̄e ma ba linggam̄o hā wa na, k̄e ki ni bina ni, m̄e s̄e a gbaε, gbaε fio. Tabi te nu fεlε kula gele fala, tabi mbe ḡo, n̄e d̄e k̄o t̄oa ti n̄e ni, n̄e wele a fe s̄e, tabi le kpa n̄e ngam̄o, o n̄e k̄e accident ni. Ma ndo nyanga n̄e d̄e fala ni, n̄e wa k̄e'ba wena do k̄o t̄ui naa k̄ola hia do mbula ni.

4. Tolo h̄ono go'do a do n̄ù: *un chien qui frotte son cul par terre*

K̄e 'da tole, wa t̄ō na, a h̄ono go'd'a do n̄ù ni, we k̄e mbè, n̄e o fai, k̄o fala n̄e sa n̄e ni, n̄e tole 'da n̄e ni, mbè, n̄a yolo d̄e kpongbo nu t̄oa 'da n̄e ni. K̄o a n̄e zo wèlé a ni, wili wèlé t̄oa ni, n̄a dungu do go'd'o'a, n̄a 'banda h̄ono go'd'a do n̄ù. N'a tili ni fai, n̄a h̄ono go'd'a wu! N'a h̄ono go'd'a wu! N'a kulu nḡo, n̄a zi do a lio lio, n̄a dungu n̄ù, n̄a h̄ono go'd'a wu! N'a h̄ono go'd'a wu! N'a z̄i lio lio, n̄a dungu n̄ù, te h̄ono go'd'a.

N̄e wi wili wèlé t̄oa a yolo zo, n̄a sa s̄e m̄o hā k̄ené a toa i na: "M̄o hó d̄ō! M̄o zó me tole d̄e ḡe! Tole te nzεlε d̄e ḡo. M̄o zo, m̄e ḡe a 'd̄ā m̄o. Le kpa to soε ḡe ḡo, n̄e le k̄e'ba nu t̄oa ti le ḡe. Mbè ḡo, n̄e ngam̄o a kpa n̄e le, k̄o le yengge, n̄e te le ó ngo.

5. Ḡò he m̄o zam̄o 'di : *le cri du léopard dans la forêt*

Ndakisa o n̄e k̄e 'da hia m̄o ḡò ni. Fala k̄e wele zele ma, o n̄e k̄e ḡò te he m̄o, n̄a te d̄e men̄ hum hum hum, o n̄e k̄e ḡò d̄e ni, n̄e ma be na, mbe wele kpo, k̄e hi a hi ḡò ni, a te k̄ol̄ do fio. N̄e nde wi zele ma te 'b̄o ni a wi hi a hi ḡò ni. N'a lengge na, nu fεlε kula 'da lo, hi lo a ḡō. K̄o ḡò dea m̄o n̄é ḡe, wele a fe n̄e. Kpasa wele a fe n̄e.

– Kpasa wele a fe n̄e? Be ḡo?

Cath : Be go, kpasa wele a fe ne.

– Ne ke wa tō 'bo we li zéke, ke ke zā ne zī korr ni, ma be na ge nde?

Cath : Ke li zéke ma zī do *cercle** né ni, o ne te li zékeno vē go, mbe zékeno ma ho ni, ne wa zo ma ke zā ne, ma fi kolombamba na me ni. Ne wa na: "E! Zéke hōa ge a zéke dēa sa 'da obeno." N'a na: "We ge nde?" N'a na: "Mō kā mō dē li zéke ni, zéke a gbogbo, mō zō kolombamba ma fi tē ε ni, ma be na, zéke ge ma hōa ge, beno wa dē se sa li ne wena. Wa fi ne *cercle** te yō yōla, tabi te 'be nu kō ngba wa, we dē sano, ne ke ma wia do wa ni, we gbutu ngumbe." Ní a zéke hōa g'a zéke dēa sa 'da obeno.

II. Fio tōa do fio bolo

*Mort à la maison et mort ailleurs*³

Zāgbālāfio-Gbambo

Fio me a hōa nza 'da hi wi kō kili tē wi. Mba go, wele ke a fe, ne nde hi a ma wè 'bo tē 'bana kō kili tē a go. Wi ni a 'bo do mbé ama bina, a o fiooo, we ke a wè 'bo tē fo tē a go. Fio ke ma gbe do wele ma do ngo gā gili ne bōa. Ke dati owele wa sa li ne na, fio tōa. 'Do ne me a fio bolo.

Fio tōa me a fio ke wele a kpa zéle, ne a o do ma dē kō tōa 'do tū a dēle, tabi zéke tabi sabelē, se ne a fe de. Owele wa lengge ngo ma na, a fia do tūi 'da a ke Gale a ia hā a ni. Ne ombe wa lengge 'bo na, fala ke wele a fe fio tōa, ma be na, wi a owi tunumō, wa hā wa nyōngō a.

Ne nde ngbongbo fio tōa me a ke wele a o sabelē dēle wena, ne a dē gbelē wena, ne a o fai dē kō tōa, kō fala ke a fe, ne wa tō na, a fia ki ni a ngbongbo fio tōa.

Tabi wi ke zéle ma ba a, ne ma o tū talé we sōkpo tē sabelē ke ma a dēla, ne ma wè go, ne a fe ni, ki ni me 'bo a fio tōa.

Ne fio bolo me a fio ke ma gbanga wele gbanga 'diko, ne a fe, ne nde a ìngì na nde, ε ne fi fia ni go.

- Tabi me a te, ne ma gbini, ne ma ze wi ni, ne a te, ne a fe. Tabi 'bo a wele a ne no, ne a kō nyanga, ne a te, ne a fe.
- Tabi a dā sa'de (gō, gbogbo...), ne a ba wele, ne a gbe a. Tabi a gō, ne a nyōngō wele, tabi a ba wi ni, ne a gbini 'do a, ne a gbe a, ne wi ni fe. Tabi 'bo a mōli (sa'de lì), ne a gbe a.
- Tabi me 'bo a wele, ne a te 'dō lì, ne a no lì ni gbaa, ne a fe.
- Tabi a wele, ne wa ndōlō a do ngumbe, ne a fe. Tabi wa dumu a do kōya, tabi sele, tabi wa gōmō a do dugbu, ne a fe. Tabi wa ze a do te, tabi do zufa gbaa, ne a fe.
- Tabi wa a 'dā ina li mo hā wele, ne a nyōngō tabi a no, ne a ìngì fala ne go, ne nde i na, wa gbe a a.
- Tabi 'bo a wele a bi bolo do ngba a, ne ngba a ba a dē ngo, ne a lo a do nù, ne a fe.
- Tabi kolo o dā, ne ma ba wele, ne wi ni fe.

Linganda André ('Bokada-Songbo)

Fio bolo! Mi zo na, me ke ma be na, wi ge a fia fio bolo ni, wena wena we duzu fio tōa nu mō. 'Da fala ke wa kpa we, ne ngba a dumu a do be kōya, n'a fe, ne nde a fia fio bolo. Wa ze ngumbe tē a, kō a fe, ya a fia fio bolo. Tabi te gbini, kō ma ze a, k'â fe, ya a fia fio bolo.

³ Par "fio bolo" on comprend une mort ailleurs que chez soi; p.ex. une mort par une arme, un arbre tombant, un animal féroce, une morsure de serpent, un accident de véhicule, etc. Une telle mort donne lieu à des cérémonies spéciales.

Tabi o do ua dā kolo, kō ma ba a, nē a fia fio bolo. Tabi gō a nyóngó a, kō a fe we duzu dā gōe ni, nē a fia ma, mē a fio bolo.

Tabi 'da fala kē wele wa gōnō a zamo, nē wa ze zu a gbo gbo gbaa, nē wa la a dē di ni. Nē 'do nē wa gbōtō wōlō tē a gbaa, nē wa si do a, n'a fe nu tōa nga, ki ni a fia mē a fio bolo. Nē nde fio bolo ngboo ma a kēnō ma dē, nē tōkō hō tē nē hōa ni, nē wa ī ma na, ki ni mē a fio bolo.

Nē nde ze 'da ombe oyaa lē ngboo ni, gulu kē wa sa zi na, sanga fio ma bōa: fio tōa, nē fio bolo.

Fio tōa mē a kē zēlē ba mō ba, kō mō fe, nē wa na: "Mō fia fio tōa." Kō fala kē zēlē bā mō gō, kō mē a te ε gbini, kō ma zēa mō, do ua dā kolo, tabi do fio tōa nu bolo, kō wa ia dani tē mō ni, ki ni ma vē wa mba zi, nē wa sa zi ma na, mē a fio bolo.

Nē nde zēlē ba wele ba, kō a fia, gēnē kō ma dē tū bōa tabi tale, nē wa na, a fia fio tōa. Wa sa zi li kinō ni vē na mē ni.

- Nē nde fio bolo mē a kē ma si ngō gēlē mō kē ma yolo dō, nē ma kpa mō do ti, dē gbali owele ni, sē nē wa sa li ki ni na, mē a fio bolo de.
- Nē wele kē a fia fio bolo ni, nē wa mi a ndenge* nē nē?

Ling : Fio bolo gōe? 'Da fala kē wele a fia fio bolo ni, fio bolo ni, wi mi zi a mē a owuko. Nē nde 'da fala kē a fe fio bolo, nē nde gō a, wa 'dáfá 'bō a 'dafa gō. Mbe nē wa fóló 'bō a gō, nē wa e a... Tabi sōkō fala kē te ya zēa a, kō a fia, kō otōkōnō kē ma kula dē tē a ni, nē wa e do a nē mē ni iko. Ní gbaa... nē wa zā kōe ni gbaa, ma e do'do, nē wuko... wuko, wa a wa tē, nē wa ba wōlō a i nga, nē wa nē, nē wa mi ma tē kō kō i. Wi a owuko, sē nē wi wilinō wa anga kē 'da wa nū iko.

Gulu nē we ge nde? Na lo dē ni, sē a dō dē ni, kō mbé fio bolo fé 'bō tē kō le 'da lo gō.

We kē wuko wa wi dē nga tē dēa mō gō. Kō wa dēa nē mē ni we be na, da dē kō fio bolo fé 'bō gō, we kē wa mí a do lokumu gō. Wa mi a olo mi fio, kō wa dóngggó fala nē dóngggō gō. We ke wa saboter* zi fio bolo wena. Gulu kē wa kōna, wuko wa mi ma ni. Gulu nē na, da dē kō mbé nē ma dē 'bō tē ε kō le 'da lo gō.

Fio 'da wi kē a dēa gbēlē ia : la mort d'une vieille personne

Linganda André ('Bokada-Songbo)

We duzu wi kē a dēa gbēlē dēa... a ōa, nē 'do a nyēlē ngō nū gē wena... a dēa gbēlē dēa... a ō 'bō tē kō tōa iko ni... 'Da fala kē a ōa ni gbaa, kō dungu, kō fala kē, nē mbe, nē zēlē 'da a ma nē nē we ba a takō a fe ni. Gēnē kō a ō dē kō tōa gē, mbe nē dungu, nē nyanga a kala 'bō dē kō tōa do'do, a hō nza gō. Wino wa yēnggē 'bō ni gbaa, nē wa tē, nē wa fa be nyōngōmō, nē wa tē, nē wa e dē kē kpēlē a ni, nē wa la dē safō iko. Ya wa lengge 'bō do a na, a do zēlē gō.

Ní do ní fai, mbe 'da fala kpo, mbe nē wa yēnggē ni gbaa fai, nē wa nē we yolo safō, wa nē nē we si nē, nē wa na: "E! A gē ō mē olo lē dē kō tōa gē do'do!" We ge nde? We duzu kē, fio 'da wanō ni, ō nē kē zēlē ngboo ma bá wa gō, kasi* mē a kē na, gbēlē 'da wa ngboo ni ma kē ma nēa do a ni. 'Da fala kē wele ki ni a fia ia ni, nē nde gō a, wa dē 'bō ōlō olo a gō.

- Nē wa na ge nde?

Ling : Wa na: "A la! Kō tū 'da a ma wia ia, ma kē a la, we takō a nēa we kpa ngba a do onya a". Nē nde ki ni a kē 'da wele kē a dēa gbēlē dēa ni.

Ngolo ('Bodigia moke)

– Wi ke a de gbélé wena, ne a fe, ne wa sa li fio ni na ge nde?

Ngolo : Wi ke a de gbélé wena wena, ne a fe, ne wa sa li fio ni na, a si si iko. Ko fala a te fè go ni, ko a hó 'bo nza go, ne a o de ko tōa iko ni, ne wa tō na: "A si ko di".

Ne fala ke kondukanō wa ne safō, ko wa si do gua nde, ne wa a kinō kpi, ne wa fi hā a de di ni. Ne fala ke nyōngōmō boe nde, tabi obe zagbālānō do onya a ho de 'do a, wa gbé sa'de nde, ne wa si do sa'de, ne wa ne te ne, ne wa ba hā a de ko di ná ni, ne wa efe hā a de nu ku'bi i mo. Ní a, okondukanō wa zó 'bo tē a zoa go. Wa efe hā a de i mo, ne a zele, ne a ï ti wala gélé wa iko. Ma be na, kpasa wi oa gbaa, n'a si ko di. Ko fala ke a fe, ne nde ki ni a fio tōa ngboo, tabi a si si iko.

Kpalafio Charles ('Bokuda moke)

– A si ko di, gulu ki ni nai?

Charles : A si ko di, gulu ne na, a hoa kpasa wi ngboo, a do ngawi 'bo ngboo bina. A oa gbaa, n'a dea gbélé, ma ke wa tōa na, a si ko di.

– Me a ko tōa? *Charles* : Ko tōa.

– Tabi a dungu 'bo ti ku'bu?

Charles : Mbe ne a o 'bo ti ku'bu, ne mbe a o 'bo gbogbo tōa.

Veronica : A o de ke zā kusi iko.

Charles : Ne wa dā we de tē a. A hó 'bo nza go, ne tē a kutu kpu kpu kpu kpu. A dungu de di ni fai. Ko wa fōlo a do dia ne, n'a o de tōa ni iko, ya ngawi tē a 'bo ngboo bina.

III. Mbe ménō ke ma gbé wele

Les différentes causes de la mort

Oyaa le zé dati wa lengge zé na, fala ke wele a te dè gbélé go, ko a ba zelé, n'a fe, tabi fio bolo gbé a nde, ne nde ma yóló kō Gale go. Fie ni ma yolo gele fala.

Mbè fio ma yolo ngo kù'bà, ne nde mbe fio wena ma yolo ngo wi tunumō ke a gbé ngba a ni.

A. Fio ku'ba

Mort suite au fétiche contre le vol

Kù'bà mè à inà ndàlà dò mò : "kù'bà" est un fétiche contre les voleurs.

Zélé kù'bà mè à zelé ke wele ba ma olo ke à nyōngō mò zú ké wá ndàlà mâ ni. Wa sa li me ni na mò kù'bà : la maladie "kù'bà" est la maladie qui frappe une personne qui mange une chose provenant d'un endroit où on a déposé un fétiche contre les voleurs.

Oyàá le wa tō na : "Fiò kù'bà kò nú gbà tòà go" = fàlà kékò wá dèlè nú tòà wénà, kó zélé kù'bà bà mbè kpó ia, nè tálà wànò ni vê wá kùmú né : la mort suite à la maladie "kù'bà" n'aime pas une famille nombreuse = parce que cette maladie est très contagieuse.

Lè zélé lengge ke wa tō ma ngo "fio kù'bà".

Ngamo Célestin do Linganda André

Ngamo : Fio ku'ba! Gulu we 'da fio ku'ba ma né. Do 'da pala ke zé 'da oyaa le, ko wèlé fo a de to fo 'da a, ko mo, gele wele ke mo àkà a dati ba kpale li fo 'da a go, ko a sa mbula ne zāa, ne a ba ina, ne a e olo ne. Wa sa li ina ni na, ku'ba.

Kɔ fala kε mɔ nyɔngɔ mɔ nε ni nde, nε ina ni ma yεngge se gbaa, nε zεlε ne ba mɔ. Nε mɔ 'banda ɔkɔ dε ngɔ dε ngɔ dε ngɔ ní gbaa, nε nde mɔ ó nù nε ɔa gɔ. Dungu nε ma te tε mɔ, ne mbe, nε mɔ kɔ kɔ'da ɔ na zεlε kɔ'da ni. Fai, nε nde mɔ gá gɔ. Be kili tε mɔ sī iko, ma ɔ nε gbālā ni iko.

– Nε mε 'bɔ a fio tɔa?

Ngamɔ : lī, mɔ fé do fio bolo gɔ. Nε nde mbe 'bɔ ngɔ gili fio kε lε fe ni ma a ni, yolo ngɔ zū, kε lε sa 'bɔ li ma na ɔna.

Ling : Wele kε a zu 'bɔ sa'de li bili mó ngba a ni, nε mbe gɔ, nε nde gɔ a, ngba a ni a ndɔa bili kɔ a do ina. Bon*, fala kε a ndɔa bili do ina ia ni, kɔ mbe, kɔ fala kε wa nεa we zu sa'de li bili ni, nε nde gɔ a, a sa mbila nε gɔ. N'a na: "E ndɔa bili 'dε ε do zεlε tε, kɔ a nεa, a nyɔngɔ sa'de li bili ni, a nyɔngɔ mε do nu fεlε kulanc kɔ a kpa, kɔ 'do nε, nε mbe nε ma be nε tε ε."

Mε ni we kε a ī na, ina 'dε ε kε ε ndɔa do bili, afe te kε ε a kɔ kɔ bili 'dε ε, kole ε a kɔ kɔ bili 'dε ε, ε nɔ ma, nε ε zónggó, se nε ε ī ti ndɔ nε de ni, ma dε se mɔ we wi ni.

Kɔ wele kε a zu mε mε ni ia, kɔ a mɔ ngɔ nyɔngɔ nε ia, mbe mɔ, nε wi ni fé belεe gɔ. Mbe nε wele kε wa ɔa tɔa do a, kɔ a ni a nyɔngɔ ni, nε mbe nε zεlε nε ma ba wele ki ni dati hā a. Mbe nε wele kε nε nyɔngɔ mɔ kɔ olo kpana nε iko ni, nε mbe, nε zεlε nε ba wele ki ni. Nε mbe, nε wi ni fe dati hā a.

Nε ma nε ni gbaa fai, kɔ ma nε nε we ndulu wá do a ni ε, nε kε kɔ a ókó wá fai, nε ma nεa we hɔ 'da fala fio 'da a nε ni, nε wa na: "A nε nε we fe nε." Nε winɔ wa ī na, mε a fio ku'ba zi ge hε. We kε a ɔkɔ gbaa, nε tambala kɔ a ma 'bɔ a bɔsεεε, nε gbālā zu kɔ a ɔ wòzòcɔ. We kε mε a fio ku'ba.

Mbe nε wena we duzu zu sa'de li bili, do 'danga mε 'da ngba wa kε safɔ, kɔ sila wa zεlε we nε, ne wa e ma olo nε. Ya gulu we 'da fio ku'ba hā ni.

B. Wi tunumɔ gbe wele⁴

Mort causée par un mauvais esprit⁵

Wí túnumò à wi kε a do 'dá hí wi tε à, nε a gbe do winɔ ni. Nε nde walano kε owi tunumɔ wa gbe do wa ni ma dεlε wena. Lè zélé lεnggénɔ kε wa tɔ ma ni.

Wí túnumò bá kúmbú tε wi wε gbè à
Le mauvais esprit fait des imprécations
contre la personne qu'il veut tuer

Mbuamɔ Cath. ('Bobadi 2.1.93)

Marc : Wi tunumɔ a kɔ we gbe wele, nε dati a dε nε ge ?

Cath : Dati kε a kɔ we gbe wele, nε dati a **ba kumbu** gɔi ? Ndakisa, ɔ nε mi di gɔi ? Nε naa mi a zi 'Bo gɔi ? Nε kεnε directeur zi ni, a kula naa mi tε ? Kεnε Ng. a kula naa mi, nε a ī ti gulu mi ngboo. Kɔ fala kε a do dɔa zā a, kɔ ongba a wa tɔ na: "Be ni a be mó mɔ, be mó kula mɔ. Kɔ fo kula mɔ na, a **ba kumbu** a dε bina, kɔ mɔ yolo di, mɔ **ba kumbu** olo kula mɔ, nε ma wé. Kɔ aa mɔ gɔ nde, lo kɔa na... ts... a dε mɔ, ma nɔlɔ zā lε wena. Lε kɔa na, mɔ a mɔ ngboo ni, mɔ ba kumbi, kɔ lo dε mɔ do a, g'a ni nde."

⁴ Voir : "Croyances et Rites", p.130-136

⁵ "Le mauvais esprit" : terme par lequel nous entendons la personne (mâle ou femelle) possédée d'un mauvais esprit.

Né a wia di we tō nē na: "Zó kō mē ni, kō ε a kula naa mō ngboo, nē ma wia na, ε le, nē ε ba mō dē nza... mi ba mō hā ongba ε ge. Né **kumbu** ε ba ni ma lombo! "Tua ke mō ɔmō bele naa mi, mō ɔmō bele kula mi ngboo, kō mi a kula naa mō ngboo, mi kpà na do a kpâ gō. Kō mi tōa ge ia ni, nē olo nu mi ma yolo, nē mē ni kē a le, nē dō mi túnú li yala gō, dō wele kpo ī fala nē gō, kō ε ba mi dē nza hā ongba mi tunumōnō ke mi do wa ni." Né ki ni di ni, nē a nē tō ni vē, nē ma wia we dē tē ε. We ke kula ε ngboo a ba **kumbi**. Ní a mbé mō si tē ε dé se gō.

Marc : Né fala ke wi tunumō a fa we gbé wele, nē a kpà wi ke a wia we ba kumbu tē a ni go... wi ni bina, nē a gbé a zāa ?

Cath : O ū, a gbé sē a go.

Né a wia we gbé a. Mbe ke di ni, o nē mi, kō fo wi ba kumbu mi bina ni, n'a 'bō di na ge nde ? Né a dungu tē nu tōa 'da mi mō, nē nyōngōmō mi nyōngō ni, nē a ba.

Tabi mi nyōngō kumba, mi fi dē kō nu mi, mi nyōngō sū, sa nu mi tē ne boe gōi... nē mi ba, nē mi fi nū. Kō a kō we dē mi 'danga, n'a ba... a suka* sō ia, a ī ti ke 'da mi ia na, wi dungu sō dē ge a mi. Sa'da olo nu mi, mi a dē ge. Né a ba zā nē ni kpo iko, n'a ba, n'a na: "Zó kō mē ge, ke mē ge a sa nu mō ge, kō mē ge olo nu mō, kō mō nyōngō, kō ε ba kumbu mō we nē, we ba mō dē nza, nē ε ba mō zāa, nē ma we iko."

Marc : Ní a ki ni a ba nu te mō?

Cath : A ba nyōngōmō olo nu mō, nu te mi hā ni.

Marc : Tabi a ba 'bō gele mō o nē ke mō tōa zi ni?

Cath : A ba ūa tulu 'da mō...

Marc : Ni a ki ni a fa...

Cath : A fa wi ke na, kpakō a ba kumbu mō zāa, nē a ba nyōngōmō olo nu mō, tabi o'bili tulu te mō, tabi ofele te mō. Né a dē ki ni, nē ma longga, we ke a kpa suka* tē mō ia... ndi te mō ia. !!!

Tèlē tē kē wí túnūmō gbé dō wélē ni

Comment le mauvais esprit tue-t-il une personne?

1. Wí túnūmō nyōngō wélē : *le mauvais esprit mange la chair d'une personne*

Kpalafio Charles do Mbalingōnda Véronica

– Takō wi tunumō gbé wele, nē a dē nē nē nde?

Charles : Tua ke wi tunumō zi ni a gbea wili a ni, nē a sutu a sutu. A sutu wili a yell, n'a kala mulu tē a, k'a nyōngō do'do, n'a kala kōa a ni, n'a usu. Kō a nē nē we hō nē, n'a ba, n'a mō ngō dē do mō tunumō 'da a, n'a ba, n'a le dē kō nē ni horr, sē nē a nē nē de.

Ver : O nē ke wa gbé sa'de, nē wa sutu a.

Charles : O nē ke wa gbé gō, nē wa sutu a vē, nē wa ba ndala a, nē wa e iko ni.

– Kō a wia we kpa wōlo wili a ni ndenge* nē nē?

Charles : Ke a gbea zi a do tunumō ni, a 'bana zi do tunu li a ni. Né kpo se gōmō sa'de tē a do tūi ni, nē wa sutu a sutu. Wa sutu a gbaa, wa sutu a do bila li a, do tē a vē, nē wa e mbōkō nē, sē nē wa dē do tunumō 'da wa de.

Ver : We kifi dē tī ngba a...

Charles : Ma o ne ke a ba ngámbèlè, n'a sutu a vë, ne a e ngambele de olo ne yerr, a gomé sa'de ngambele vë, n'a a ngo nwá toko. Ne a ne ne we ba 'bo ndala te ngambele, ne a ne we yulu de olo ne, ne a ze zã ngambele do gbälä zõ, ne ngambele a yu. Ne wa na... Ndenge* wa gbe do wino do tui ni, wa de ne me ni.

– Ko mi zèlè ki ni do dia ne go, a de ne?

Charles : A ba ngambele, a sutu ngambele... ëlë ndala a, n'a mana a ko koa hòwéé, ne a 'bili sa'de te sù, ne a a ngo nwà vë, n'a ba ndala, n'a yulu de olo ne. Ko a ne yulu de olo ne do'do, n'a ze a do gbälä zõ.

K'a ne ze ngambele do gbälä zõ do gbälä ngbanza, ne ngambele kulu ngo, ne a la. Ne sa'de te ngambele 'bana de di ni. Ma be na, a a wi tunumó, g'a ni nde. Tua ke mosala* owi tunumó wa de do wino ni, wa de ne me ni.

– Ne wele ke wa dea ma do a ni, a 'bana yengge ne?

Charles : A 'bana yengge ne fai. Ko a sutu a, a gomé sa'de a, ko a nyongo ni, k'a yengge ni, a yengge do wò te a iko, hi te a ngboo bina, tua ke ndala te wi, hi te ne... Ko fala ke naa a, ke a te we ba kumbu te a ngboo, tabi wi na 'da a te we ba kumbu na, a fe wá ni... a te, ne a ba wá zõ, a kpôlõ zõ, n'a hõnõ do koa ke do'do, se ne kòá à ndôlô wá nzèè, n'a fia soe ge.

– Ke mo tõa na, a yulu de olo ne, gulu ki ni nai?

Charles : A yulu ndala de olo ne? A ëlë ndala te a ni vë, a sutu a, ko a yulu de olo ne, ma o ne ke mo holo tulu, ne mo kifi de nza né. Ko tulu hõa de nza do'do, ko mo yulu de olo ne do'do, mo mana se ko ne de nza né. Ko a ne sutu de olo ne do'do, ne a ze a do gbälä zõ, tabi be ka gole, ne a kulu ngo, ne a la. Me a ke owi sõnõ wa de te 'bo ge hã ni.

– Ni a a yulu gele mo ko ne go?

Charles : A yulu mo ko ne go.

– We gbe wele, ko fo wi na mó a we ba kumbu te a bina ni, ne wa wé se we gbe a go nde?

Charles : Fo wi na mó a bina, ne wa we te gbe a zãa. We ke fo wi ba kumbu a bina. Ngbongbo wi ba kumbu ngboo, k'a ba kumbu na, wa gbe a, wi a wi na 'da a ngboo. Se ne a ba kumbu a, ne wa gbe a de.

Tabi wi ke, wa ma zi ngo ko a, ne a ba zi ngbë a, ne a 'bili gba toa ni, a 'bili felé kunu a, ne a e ni, k'a ba kumbu a, se ne mó dé a de. A ba kumbu be a ba ngbë a ni, ne be ni fe dõ. Tua ke a zi boe, ne a ba kumbi.

– Ni a fala ke wi na mó mo, tabi wi ba ngbë mó mo bina ni, ne mo fé se go?

Charles : Ne mo fé se go. Tua ke mo yula ko gele le, ne mo ne de ko gele le, ne wi ba kumbu mó bina. Ni a gele wele gbé mo go, ne mo de gbele.

– Ni a ke 'da mi, wele kpo i nga wé se we nyongo mi go?

Charles : A wè we ba kumbu mo go, tua ke wa ñ ti gulu mo go.

Linganda André do Ngamo Céléstin

Ling : Fio 'da wele... Fio ma o ne ke le zele ma fai ni. Fala ke wele a fe fio, tabi me a fio zele mo ke na, zele ma gbe a nde, ne nde linggamó 'da oyaa le zi na, owi tunumó wa a wa gbe a iko. Wele ke a fe do ngo nga te a ni, ne wa lengge zi ni na, wi tunumó wa a wa gbe a.

Né falanc zi ni, wa kō zi na, olo fio ni ma o iko go. Né wa ne zi 'da wi sō, né wa ba wi sō na, wi sōe a te, kō a 'bene mō, a yō sōe ni gbaa, kō ma kpá wi ke na, wi gbea fie a wele ke ge ni. Ma wia we tō na, wa ba a ni.

'Da fala ke wa ba a ni, ma wia we tō na ge nde? (voir suite "Religion et Magie" p.193)

2. Te bolo fio tōa : mort par un mauvais esprit qui s'est métamorphosé en animal ou en objet

Linganda André ('Bokada-Songbo)

Te bolo fio tōa, tabi fio kifi, ke wa tō do ne ni, ke wi ni a do ne ni, kō 'da fala ke do tū, n'a ne zo mbe zā kundu mō o ne de zā kundu mō we ne de ngo 'Dua mō ni, né wi ni a ne, n'a usu tē a te fala ni, we hō ti ongba a. A hō ti ongba a "ss"... hō ti ongba a... wele a mō ngo la ne ia, né mbe né a ne ne we hō te li wala dé né, né a ne ne we ka mō, né nde go a, fio tōa o de te li wala ge... fio o de te li wala ge, a tana nze nze nze ge a ni nde. Né nde go a, mē a wi ke a do te ina fio tōa ni de zā a ni, k' a ne ne we hō te ti ongba, takō a gbe wa.

We ke wi ni a ne se we zo ke na, ε kpa ngba a do fio, wa gu fēa tulu de ngo gēlē a de li wala ge, k' a ne se we zo a ne me ni, k' a ne ne we la yu ia na, ε siki tē ε, kō ε la yu, kō 'da fala ke fio tōa zōa tambala nyanga a, k' a siki 'do a de te ne we yu ne ni ia, né nde go a, a kpa kumbu tē a we gbe a ia. A ne di we si we hō i nga, n'a bi zu a ni gbaa, né mbe n'a fe.

Né nde go a gulu we 'da wi ke wa sa li a na, a do te bolo fio tōa zā a, tabi te kifi zā a ni hā ni. Mē a wele ke a hō ti ongba a ni, né a gbe wa do 'dā hā.

Mi zila zi 'bō mbe na, fala ke mō kpa fio tōa ia, né mō elē si ngo nga wili kō a de zamo i mō, né mbe, né mō kpa se a wele, a yolo de zamo ni, kō a εfē de li wala nga. Mē a εfē ni ni, se ne ngawi ina ni ma fi fio tōa de.

– Kō a fe ni, né 'do ne, né wa de ge?

Ling : Né wa de me ni, takō ma be na, wi ge a zi ngboo a a wi gbe owele zi do 'dā ina wena.

Né wa de me ni we duzu takō ma be... winō wa ne zo ne... – we ke okpasa winō zi ni, li wa sō wena ni–, kō wa ne zo me ni, elembo* ni, signe* ni, wa nea we zo ma, né wa ī na: "A! Mba ge a zi wele, a nganda wena," g'a ni nde. Né wa mō ngo tō we ne ne me ni.

– Kō fala ke wele hō ti mō do te kifi, kō mō yù go, né a wia te gbe mō nde?

Cath : Fala ke mō nganda wena, né mō yú se go. Mō yolo nū, né mō ba dō te we ze a, tabi kpangbola we gōmō a, né a he se na: "Mō te gōmō ε go, wi a mi, mi tē we duzu mō go!" Né genē kō a tea we mō, né nde a wé se we de mō kpo do mō go.

Senge do Zōgo ('Bombauli moke)

Senge : Wi tunumō a wia te gbe wele, a do pouvoir* 'da a (zī tē a)... nu felē 'da a... a kifi do a ni... a kifi do a ni... a ngabolo. Mbè a kifi dili... ki ni ma hā ni.

Marc : Ní a wa sa li ngabolo te ne ni ndenge* ne ne nde?

Senge : Ngabolo a a sa'de ke a yolo kō tōa, ya a zī te wele. Tua mō yolo de i mō, we te we de mō do mi dé. Né mō ne te ne, né mbè mi a kō tōa ge. Né mi ī na, mō tea de 'daa nga ia, né mi yu do'do. Né mbè mi kifi do sa'de ge né, nde mō ī mō kpo ke na, we a mi go... Ki a ke 'da wa g'a ni. Ya ki a sa'de satana... satana a wi tunumēnō wa hā ni.

Marc : Wa kifi sa'de... wa kifi tabi dili. Kō mi te kpà gulu ke 'da ngabolo ngboo ni go.

Ngabolo... wa tō na ngabolo a zī te wele, né mō tō so na, a yolo do kō tōa?

Zōgo : A yolo do kō tōa nga nai, mi a wele nza nga, né a kifi, n'a de me zamo mō ni. Kasi* mē a we tō na, mē a kifi mōkō ne de tōa nga do'do, a a hō nza, hā a lé zamo go, kasi* a

wele o kifi moko ne ko tøa nga na, wa na, a a wele 'da le nga, ko a ne ho zamo mo, n'a kifi, takø na, a ho ngabole ni. Ma o ne me ni.

Senge : Gulu ke wele a kifi sa'de ni ma hë. A kífi iko go. Ma a ma... lië te ma ke ma de kosala ni kõ a. Ne wele a do 'dã hi wi bana, ya a kífi go. Bon*, ke fala ke a landa mo, mo kpa zi we do a, ko mälä ko mo boe ni, ya ma ko a i boe ni, n'a ba mälä de zä a, n'a fa na, e de se mo do mo. Ko mo ne kulu ngo na, e yengge we ne, ko e yengge we fa sanggo, to sa'de chance * 'de e ni, ko mo ne yengge ma, ne mbè, ne mo ne, ne mo kpa a, ya a kifi do dafa, a a ngo. Ne mo ne ndolo a ngo i, n'a ne te nù, ya a a wele.

Mbè ne mo yengge do tû, ne mo kpa gbatâ, ne mo ne kpa gbatâ ni, ne mo na, chance * 'de e, e kpa sa'de ia ni, ma wia ne e ne ze ngumbe. Ne mo ne ze ngumbe hâ a, n'a he mo nu wele. Ne mo na : "E! Mo lia so ko tøa iko, soñko mo høa i nga we de ge?" N'a si do ngawi 'da ina 'da a, ko a ne ho le nga, n'a fe. Ne nde gulu we ke, mbè ne le kpa ma do wala 'da kifi ge ma hâ ni.

Zøgø : Fio tøa, le zo na, me 'bo a liâ te o ne ke le zele ma 'da fala ni. Ne ombe wele wa do liâ te ni, ko a ho te nu kundu mo ke na, le ma nea, ma soñko ia, ne bili zame fala ni, n'a kifi. Ne mo ne we... tabi mo a wi yengge yali tû wena wena nde, mo ho se ne, ne mo zo se na, wele o ne wele ni a fia, wa gu gba gbele fëa tulu ngo a, ne a hana gã wena, ne a o kukuluku gã wena ngboo ni.

Bon*, 'da fala ko mbe kpasa wino wa tõ do mbula na : ""Da fala ke mo zo ma, ko mo yu, ne mo kpa se 'dã mo na, mo fe se. Ko mo yù go, mo sa'ba, mo zo de ngo nga wili kõ mo, mo zo 'do tû te, to 'do zamø fala ni, ko mo le fala ni, ne mo ne se, ne mo kpa se wi ke a dea me ni. Mbè go, n'a tõ se na : 'E 'bò 'da mo go, ko e 'bo 'da gele wele.' Ne a la se mo na, mo la. To mo kõ we la a te me 'bo de i mo, ne mo la. To mo kõ we de a do ge nde, ma zoa mo wèlé ne do 'da fala ni." Mi zo na, fio tøa ma o ne me ni.

Marc : Ne mo sa li ne fio tøa we ge nde?

Senge : Wi handa mo ni, a nea, n'a kifi de ti mo i mo ni, li wala mo ni.

Zøgø : Wa tõ na, fio tøa, we ke me a wele ko tøa nga. N'a nea, n'a dea mo i mo iko, ne nde me a ngbongbo fio ngboo na, a fia né, hâ hë ni go. Ne nde me a wele ko tøa nga, ma wa tõ na "fio tøa".

Senge : Mbè, né ke mo do kamië gë, ne mbe ko le gë handa mo, ne me ne ne ho zä kundu mo, ne nde fio, wa mi zi a belee gë a a hë, de li wala de nù gë. Ne mo ne ke mo, ne nde wila fala do ke na mo bili kamië bana. Ko mo ne zo na me ni, ne mo na : "A! Da de kõ e kû ngo a, ko wa tõ na, e a e gbe a go." Ko mo ne bili ke zä a, ne mo te do kamië nganda ne gele mo ni. Ya me ni a wi landa mo, we de me do mo ni a a ni. Ya wa kpà fio nza gë go, wa mi a ia, wa kpá 'bo a iko go. Kasi* me a wele, a a dea me ni, ma wia na, mo to a do kamië, mo kû ngo a, ne mo la ne.

3. Sélézà tabi kàkà : mort par une flèche magique envoyée par le mauvais esprit

Kpalafio Charles ('Bokuda moke)

Marc : Mo ñ ti gulu seleza nde?

Kpal : Sélézà! Wa tõ na, seleza a ke na, wele a kpo... a de fû fande, ne a mba do ina, ne a fi 'dô gbónggò. N'a kû ngo zu tøa do ndenge* gba sô mo 'da a.

N'a zonggo gbaa, gele fala gbaa, n'a da mε ni... da mbili a kpuā fū fande go'do nε, a fi 'dō gbønggø, n'a da ma. Nε ma la ndεε, gbaa we dumu wele kε i mø ni. Wa sa li ma na seleza.

Ma dumu a ia, nε wa sa li ma na kàkà. Nε wa na: "Wa dumu a do kaka" tabi "Wa dumu a do ndùnggà". Nε 'do nε ni, nε zεlε ni ma dε a nganda wena, nε a bi wena tε sila a gbaa, n'a fe.

Ní a kaka mε a kpo seleza iko. Wa dumu a do kaka. Ogbayano wa dønggø li nε na kaka. Nε wa sa 'bø li nε na ndùnggà. Ma wia kõ.

Marc : Wa tō na, fala kε ma nε gbaa, kø ma kpà wi ni gø, nε ma kpolo tε ε dε 'da wi da ma, nε ma dumu a.

Kpal : Ma kε wi da ma, a 'bø dε ngø tøa ni gbaa, kø a zo na, ma tε tε 'da ε nga, n'a zε ma do ina nε kõ a, nε mbe, nε ma te... ma te 'dø lì. Wa zε ma, nε ma te dε 'dø lì.

Mbuamø Cath (Bobadi)

Cath : Sélézà mε a mø ke wele a 'danga mø mó mø, tabi a zu mø mó mø, nε mø fa zää, nε 'da oyaalø zi wa dε ma.

Nε o ne ke owi dε dulano ni, wa dε ma o ne ke mε a tønga ni. Nε wa dε felε fande, nε wa kpo ma go'do nε, nε wa zonggo, nε wa tō lengge vε olo mε 'da wa wi 'danga ni.

Nε do gëa wese, o ne ke ma hø te ngønga 18 h. gëa wese, kõ tū wa lenggelε we duzu ma ni, nε wa nε, nε wa da ma. Nε ma la ndirr. Bon*, nε ma ne fai, kø fala kε ma kpà wi nε gø, nε ma te 'dø lì, ma dølø gbiií nε ngumbe ni.

Marc : Kø wi ke a tombo ma ni, gele wele iko a wia we tombo ma, tabi wi tunumo iko nde?

Cath : Gele wele a dε ma, nε ma lónggø sε kõ a do dia nε gø. Ikita na, wele ke a wi tunumo, tua ke mε a mø olo kõ wi tunumo.

Marc : Nε mi zila na, mbe 'da fala kpo ma hø i, nε ma kpolo 'bø tε ε. Ma kpà wi nε gø, nε ma kpolo 'bø tε ε dε 'da wi ke a da ma ni.

Cath : Fala kε a da ma na, ma kpa wi ke a 'danga mε 'da a ni, tabi wi zū mε 'da a ni, kø ma kpà a gø nde, nε mbe 'da fala kpo, nε ma te 'dø lì. Nε fala ke ma ï na, a dε tε kø nu felε kula 'da a ni, wi 'danga mε ni a dε tε di ni, nε ma ne fai, nε ma si 'do dε tε kø lopango ti wa ni.

Marc : Nε kàkà mε a ge?

Cath : Kàkà ma ndenge* nε kpo. Nε ke wa zonggo, ke 'da fū fande do tønga ni, nε ma ne nε mbili ni.

Bon*, ki ni wa yolo tε li wala, o ne ke do ngønga 6 h. ni, ma sekø* ma dε tε ε do gbo gba wese gø, ma dε fai do tū fala tε! Nε wa yolo tε li wala, nε wa ï na, wi ni a la so wala nε ni. Nε wa 'bø wala olo a.

Bon*, fala kε a ne hø dε fala wa yula nε ni, nε ke wa zungga ma ia ni, do lengge ke wa handa, wa tøa ia ni, wa ba kumbu nε.

Nε a ne hø di ni, nε mbe fala kpo, nε ma dε o ne ke wele hā a zεa a, tabi ngu'du a, tabi li 'do a nde, nε ma dε zùrr, o ne ke wa dumu a dumu ni.

Nε 'banda dε di, n'a si, n'a 'banda ɔlø tøkø, tabi ni fai, nε wa tamba ma. Wa ogele wele o ne mi gø, mi támbá 'bø gø. O ne mø, mø wè tε tamba nε gø. Wi ke a wi tunumo, nε a na: "A! Wa dumu a do kàkà!" A ï ti ne we ge? We ke mε a mø olo kε ongba a.

Marc : Nε ma wia kõ do ke wa tō na ndùnggà ni? *Cath* : Ndùnggà mε a kpo kàkà.

Marc : I nga wa tō 'bō ma tōa, tabi wa tō ma 'da Ogbayano i?

Cath : Ma 'da Ogbayano i. I nga wa tō na, wa 'bili a 'bili. Di dō ni, te 'Bobadi gε, wa tō na "Wa 'bili a 'bili!"

4. Fio 'bòmbà : mort causée par deux mauvais esprits qui s'échangent une victime.

Zagbālāfio-Gbambo

Fio 'bòmbà, mε a wele ke a fia, nε nde zεlε ke ma ba a ni, ma la tū kpo, tabi bōa, tabi tale ni, nε a fe. Oyaa lε wa we zi fio 'bōmba do nga fio, nε ma zεlε zi wa wena.

Linganda André

Ling : 'Bòmbà! Ke wa sa li nε na "fio 'bòmbà" ni, mε a ke oyaa le wa lengge zi na, fala ke wele a fe ngá fio na mε ni, ke zεlε ba a 'do tū kpo iko... bōa ke nε a fe ni, nε nde ma wia na, wi tunumō, wele ke dε te kō tōa ti wa ni, tabi wi na 'da a, tabi nε naa a, a ba te mε 'bō a hā mbe ngba a i mō, olo be 'da wele ke zi i mō a nyōngō te mε 'bō a, wa ba zi hā a ni, ma ke wa sa li nε na "'bòmbà".

A ba te 'bō a hā a, mε a 'bòmbà olo wele ke zi a nyōngō te mε 'bō a ni. Gulu ki ni, ma ke wi ke zεlε ba a 'do nε nyεlε go, tabi tū kpo bōa, nε wa na: "A ba a, mε a fio 'bōmba". A 'bana do nga tē a, se nε wele ki ni nyōngō te mε 'bō a, k'a ba mε a olo wele ke 'da a zi ni de. Gulu fio 'bōmba gε a ni.

Ngolo ('Bodigia moke)

Marc : Nε fio 'bòmbà mε a ge nde?

Ngolo : Fio 'bōmba mε a ke, mō ka sε mō, nε nde go a, fie ni kpa zεlε 'do tū kpo, nε 'do tū kpo iko ni, tabi bōa, n'a fe ni. Nε gεnε kō a fia ia ni, nε nde go a, tē a hō do ogbengē mō. Nε takō tē a gε yilili ni... kō mbe go, mō 'be tē a, nε nde tē a ma te mε ma bé á wè. Nε mbe go, tōkō ma mō ngo hō do kō zō a. Nε nde a fè fio bolo go, nε wele bì 'bō bolo do a go. Nε zεlε ma ba a kīsī kīsī, nε ma gbe a iko. Nε mbe winō wa na: "Ke gε mε a fio bolo!". We ke a fia do nga nε. Nε mbe go, nε owi lenō wa tō na, owi tū wa ba a do nga nε, do mō 'dā hi wa 'da wa. Nε mbe 'da fala kpo, nε wuko a ko, nε nde mε a kuti kula, nε a ko zāa, nε a fe do zā a. Gulu ke wa sa li nε na, fio 'bōmba gε a ni. Mε a nga fio!

Kpalafio Charles do Mbalingbōnda Veronica

– Nε fio 'bòmbà mε a ge nde?

Charles : Mi i ti gulu nε de wena, monpère! Fio 'bōmba na, 'da fala ke naa mō a ba mō te mε hā ngba a wi dōa, k'a nyōngō te 'bō mō do'do, nε 'do nε, nε a ke gε te mε 'bō, olo nε nyεlε... we ke mō be zāgbālā mō fia, nε 'do nε nyélε go, nε ngba mō, be 'da wele ke gε fe 'bō... be 'da ngba a fe te 'bō, nε wa na: "Mō zō fio wa fia gε, mε a fio 'bōmba... wa ba a do kpàlō.

– Ní a 'bōmba mε a ...

Charles : Mε a kpolo mō do ngbe ε. A ba zi be 'da a, k'a hā hā wele ke i mō. Kō ma ke a hā be 'da a hā masō, kō masō hā te 'bō be 'da a hā wele ke nε.

Vér : Sango, ma o dε nε! Fala ke moteyi a o dε wi tunumō nde, kō ngba a di, a o te 'bō wi tunumō nde... tabi nε katekisi wele ke 'Bobazolo, a o te 'bō di nε wi tunumō, nε a ba te 'bō be 'da a di, n'a hā a hā wele ke i mō ni, ya a nyōngō sa'de be kō a go, n'a ba a, n'a hā a hā wele ke mō ni, nε wele ke mō ni a nyōngō sa'de a. Nε wele ke 'do nε te 'bō nε a

na, a gese te 'bo 'do ne hā ε g'a ni nde. Ne a ni wele... ke Zabusu ba te 'bo wele ke 'de ε te 'bo hā a, se ne a nyōngō wele ke 'da Zabusu i mō.

Charles : Ne wa na, benō wa fia ge, wa fia fio 'bomba.

5. 'Dōlo wele hā wi 'dā ina we kpa de mō olo ne : mort par échange pour un bien matériel

Zagbālāfio-Gbambo

Fala ke wele a kō we ho wi kpa mō, ne a ne 'da wi ke a do 'dā ina ni, ne wi ni a tō hā a na, a ba wi hā ε. Kō fala ke a sa li baa a tabi naa a tabi nya a, ni do ni, ne hi wi ni a ho ma ho lí kásōè (li ina 'da wi ni), ne a ze zu a do dō te ina 'da a, ne wi ni fe do ti, ne nde zelē ma bá a bâ go, tabi zelē ni ma dε 'do tū bōa tabi tale iko, ne a fe.

We gbala wi tunumō

Recherche du mauvais esprit cause du décès

1. Nò kù'bà : épreuve du liquide "kù'bà"

Kpalafio Charles ('Bokuda)

Kpal : Nò kù'bà mε a ina ke na, wa kala ma 'da Gbayano 'di, ne wa sε ma vε, ne wa e ma ngo zunu, ne wa na: "A nò ku'ba!"

Kō dati ke na, ne ne we nò ku'ba te fio ni, ya wa fōlō fio vε, ne wa ba li wa fōlō do fie, ne wa usu ma ni. Kō wa ne mi fie do'do, ne wa dε ku'ba. Wa ba kole, ne wa sε 'dō lì olo fie ni vε, ne wa nō, ne wa na: "A nɔa ku'ba tē a! Wa nɔa ku'ba te fie ge nɔa!" Kō fala ke wi nyōngō a o kō ne nde, ne ku'ba ni a gbe se a.

Marc : Ní a, ku'ba mε a li ke wa...

Kpal : Wa fōlō do fie do'do, ne wa ba, ne wa usu. Kō fala ke wa ne ne we mi fie do'do, ne wa fa mbe gele mō, ne wa a 'do ne. Wa kala tabi mbe ina, tabi kole, ne wa sε do 'do ne vε. Ne wa na : "Okene a, wa nò ku'ba tē a!" Kō fala ke mbe kene a a nyōngō a nde, ne a fe, tabi onya a wa nyōngō a nde, ne wa fe. Ne wa vε wa tō na : "Wa nò ku'ba tē a!"

Mbuamō Cath ('Bobadi)

Marc : Wa dε 'bo ma 'da fala wele fe nde?

Cath : Wa dε ma ni dεa. Wa fōlō fie ni. Tabi wa fa gulu ne. O ne ke wino wa fá te 'bo iko go, wa do tunumō zā wa boe ni. Ne wa zo na, tabi wuke ni, a a dεa mε do nya wa ni.

Ne wa fōlō se fie. Ne wa ba ndambo li olo fie ni, ne wa usu ma, ne wa ba... O ne ke wa fōlō wukonō olo fio wili wa ni, ne wa a tabi 'dā ina, ne wa ne, ne wa 'bo nu lì, wa fōlō te wa dε kō ne ni. Ne wukonō ni, tabi wa o zu wa tale nde, ne wa sū wa fōlō te wa.

Kō wuko wele ke te 'bo a dεa mε do wili a nde, ne li olo a, wa a tē a ni, mō ka se mō, ne nde ongba a zu wa tale, wa ge bōa wa dungu o dia, ne a sekō* zu a kpo ni, tabi tē a de gε wena, tabi a ba zelē wena do gεla. Ne wa na: "Ku'ba olo nya lo zi ni, ma hā ma tia ngo a ni!"

Ne mō ne ka mō di ni fai, kō ma o do ngbongbo ne na, a a wi dia kō sila te 'bo go ni, ne mo ka mō, 'do fio wili a ma la tabi zεke né dō go, né kpo tabi bōa, tale, tabi, ne mbe go, ne mo zo, a fia, ne tala wanō ni wa 'bana. Ne wa i na, wi dεa zi ni do nya le ge a ni. Ne wa tō na: "Mε a ku'ba!"

Mbe ne, wa na, fie wa te mī a go, kō wele do wele a ba kumbu tē a. Ne fala ke, mi a mi gbea mō nde, ne kpa de se, ne tū o né iko, olo mi ni, ne mi lá te 'bo, ne mi kpa li mō. Kō ni go, ne ε kū ngo wōlō mō, ne ε dungu do nga tē ε.

2. Kù ngó wòlò tàbì ngó sàpèlé : *enjamber la dépouille mortelle ou un chapelet*

Kpalafio Charles ('Bokuda)

Marc : Né mbe wa tō 'bō na, wa kū ngó wòlò, gulu nē nai?

Kpal : Kū ngó wòlò mē a zonggo tē wi. A zonggo tē a, sē nē a kū ngó wòlò dē, na, mò dēa a ni mē a olo kō ε go. Kō mō dēa a yolo kō ε, kō ε kū ngó ε, nē ε fe.

Marc : Nē kū ngó sapele?

Kpal : Mē a kpo zonggo tē wi. A zonggo tē a na, ε a ε zu falanga nde, kō ε kū ngó sapele, nē ε fe. Kō ε zù mē ni go, nē ε kū ngó sapele, nē ε tē fē go. Ki a ba kumbu, tabi zonggo tē wi iko.

Mbuamɔ Cath ('Bobadi)

Marc : Kū ngó wòlò ma zi 'bō kō nē boe? *Cath* : lī, ma zi boe!

Marc : Nē kū ngó sapele?

Cath : lī, wa ba sapele, nē mō nē, nē mō kū ngó nē. tabi ní go, nē wa fi sapele, nē wa na, mō nō lī nē. Mō nō lī ti sapele!

Intermédiaire

Lengge 'da wuko kε wi tunumɔ nyɔngɔ zi a ni *L'histoire de la femme qui fut "mangée" par un mauvais esprit⁶*

Olofio : Wa dēa zi do ge kō tōa ge ni sō!

– Kō mō 'bana!

Olofio : lī, wa dē zi do mi. Nē ma tōa zi dē te tōa ge do yale. Nē mi tō hā katekisi na: "Mi yala zu mi na, wa gɔmɔ sa'de kō tōa Nzambe ge, sa'de ngulu, kō wa gɔmɔ sa'de kō tōa Nzambe ge," g'a ni nde. N'a na: "Gbālā we nde?" Nē mi na: "lī!"

Nē fala nē sa ma ni, k'a nea, k'a zea ngɔnga i mō ni sū ni, k'a nē tē, k'a nē folo li a, k'a nē we ba 'buki we le we 'banda* losambo*, ya tōko kō tōa losambo ge gbɔkó gbɔkó gbɔkó nē ge nde ni... tōko wena. (*Moolo* : Nē mbe nē gbaa do li wala lī i.) Nē mbe gbaa do li wala lī i.

Do fala ni, Sefu* hōa dē le ge. Nē brigadierno* wa εε, nē wa zo. Nē wa nē zo ma ni, nē wa tō we nē hā Sefu*. Nē Sefu* kulu ngó, wa do Gombo ge, kapita, nē wa tē, nē wa zo ni gbaa, nē wa dē enquête* vē sū zāa, nē wa kpà mō go. Mbe tōke li wala lī i.

Nē 'do nē ni, nē mbé yale ni tō 'bō mbé zu, nē ma nē tō zu mi, nē zèle 'banda* mi tōa ge kpo, nē ma dē go, nē ma kpékéléké na, mi fe... 'bana sī na, mi fe. Kēnō ge fia sū, nē ma tē, nē ma sōkpō dē. Nē nī kō ε ge fe vē sū, do mēnō ge vē sū, ma c yɔrɔtɔyɔrɔtɔ. Wa tamba ma, nē nde a mbé mō 'bō bina.

Ní gbaa, nē infirmier*... (*Moolo* : 'Bofio... Olofio : C ɔ 'Bofio go)... infirmier 'Bofio tē, n'a hā tōnga hā mi bōa. Nē Mbula tē wá, wa nē tē wá do li engga, k'a nē zo wá ni, n'a na: "E! Ké ge o ní ni, nē nde ma wia na... gulu kē wa tòmbò mi lopitalo* go we ge nde. (*Moolo* : "Mi nea we dē losambo, kō mi nea we hō dati nza nga, nē wa na, a kpásá se go.")

⁶ Cette histoire m'a été racontée par une femme d'âge moyen qui prétendait avoir été la victime d'un mauvais esprit qui a voulu la "manger". Pour garder l'anonymat, nous avons changé les noms des personnes qui apparaissent dans l'histoire.

Né wa dε wá mbeti ni, né wa tombo do Joseph. Né ma nε, né ma hō wá 'da Joseph i. N'a nέ zo wá mbeti ni, n'a ba wá *camion* *, n'a yu nε, n'a tε, n'a kpa mi dε, né wa tika* mi 'da sœur Joséphine i.

A hōa do'do, né sœur Joséphine a hā tōnga hā mi (*Moolo* : A hā ina,), a hā ina hā mi... do li εngā ni, né a gese mi dε tōa nga do kamiō, né wa tε, né wa tika* mi i nga nέ.

Né fala sa ni, n'a tombo Mbula, né Mbula tε, n'a ba mi, n'a tika mi tε lopitalo. Né sœur Joséphine gala mi de wena ngboo ni. Gulu ke mō hōa, mō kpa mi gε a ni.

Né sœur Joséphine gala mi do ina. Ma na, Joseph tika* mi tε Misyō i, né sœur Joséphine bē na: "C ɔ, ε si do ina wena, Mputu i wena, ε salisa* do mi. Kō ma wè gō, né ε ε nε, ε tika mi i mō" g'a ni nde.

– Ní a ina ni ma gbεa ngawi 'da wi tunumō ni?

Olofio : lī, we ke wa nεa we nyōngō sa'de mi, né nde a ma fanga wena, né wa nε, né wa a 'dō li. Gulu ke tōkō hulu li wala lī g'a ni. Né wa nε, né wa a 'dō lī na, ma gē kō fā ke la do'do, kō lo nyōngō g'a ni nde. Né wa nε mēka* ma, ma wè gō.

Né mbe wi wili kpo dε le gε, mi ̄ ti wi wili nī gō, tabi a gεnε nde, mi ̄ gō, né ke wa *groupe* *, wa tε dε *réunion* *, né wa na: "O! Lo gε lo kō sō na, lo gbe mi gε do'do, we ke katekisi tō we Nzambe hā lo fai, ní a lo kō na, a tō we Nzambe hā lo fai gō, kō lo gbe mi do'do, sε nε wa fua a kō ngboe g'a ni nde."

Né mi zō wa do li yalε, mi zō wa sū, o nε ke le dungu do nε gε. Né mi tunu, né mi tō na: "Zó, wa a wa dε *réunion* * 'da mi gε," g'a ni nde. Kō mbe wi wili sanga wa ni kpo a bēa do'do g'a ni nde. A bēa na: 'Né zó, le gbe kεnε katekisi, né le kpa nε likambo* do nε, né 'dōkōlō lo nyélé sε gō, né lo fe nε da dō gε. Kō nε kō, né nε tika* a! Ε gōa bolimbisi* kō nε wena.' Kō wi wili ni a tε bē wena, a bē wena. Kō wi wili ni bēa nganda wena g'a ni nde." Mi tō hā nε me ni.

Ní gbaa, mi nεa we kpasa nε ni, né sango, dungu, né wa bimisa* do weno ni do nu wa ni, wa tō ma vē, wa tō sū, wa tō 'bō do usu nε gō. Wa tō ni, né nde a boe. Né wa tō vē sū na, ma sō na, lo gbe mi, kō ma wè gō g'a ni nde. (*Moolo* : We ke wi ba kumbu hā lo) We ke wi mó mi o kō nε, k'a bā kumbu mi hā wa gō, né wa gbe zi mi.

Kō mi tε zi, mi nyōngō mō do wa iko na, mi gō mō kō wa, né mi nyōngō mō mó wa iko, né mi fe zi. Né mi, mi kō we gō mō kō wa gō. Mε mi gō kō wa a kungba tabi butu, ma suka* ia ni. Mi tεa do mbe ndambo mō tole kō tōa 'da mi, mi tεa zi tε 'bō nε. Mi do ma sū, ma tε gala mi nε.

Bon*, wa fa kumbi zāa, ma wè gō ni. Né dungu, né mbe kpo tε. A tε losambo* li εngga ni. Né titole ni, n'a tε, n'a na: "Aa mi gō nde, mi dεa kafe nde?" Né mi na: "Mi nō fā kafe gō. We ke sœur Joséphine pekisa* zi mi na, mi tε nō fā kafe gō. Kō ma mi dεa ma, ma dε tε li kusi ni. Kō mō nέ, mō e 'da nε li we, né mō nō," g'a ni nde. N'a le, n'a nō kafe sū, né a hō.

K'a nε le Nzambe, k'a nε si wá ni, n'a te do zεlε. A te do nga zεlε ni gba gba gba fai, a nyōngō mō gō, a o nέ iko. Wa 'be a 'bia, sε nε wa e a 'do tōa, n'a sō. Wa 'be a 'bia, sε nε wa e a 'do tōa, n'a ini.

Ní do ní gbaa, né dungu, né a sa wá ma katekisi, n'a na: "Katekisi mō té, kō ε tō ke kō zā gε hā mō. We ke ε lengge zi na, ε gbe mi. Kō o nε ke ma wè gō, ma zōlō do'do. Né nde a kafe mi dεa, kō ε nōa, ma hā likambo* hā ε wena. Kō Nzambe dālā do ε wena na: 'Mō nε gbe sō a, kō kafe a dεa hā mō, mō nōa do mi mō ni, mō tε we dungu nu tōa 'da mō kpa, kpakō mō dōnggo tε mō nde?' Hā ma wè do ε gō. Hā gεnε kō inano sū infirmier hā hε ε

ni, ma dé mō kpo go. Kō a nε, kō ε tō we kō zē ε hā a, k'a bondela* do ε, nε ε kpasa sε," g'a ni nde.

N'a tombo wili be nε a nε mε ní ni na, a tε, n'a sa ma a. N'a tε, n'a sa ma a, n'a na, a nε. Kō a nè go, a kpásá sε go, n'a fe nε, g'a ni nde.

Nε katekisi nai: "Kō mō si, ε ε 'do mi ni." Kō a nε la nε, nε a na, ε nē go. Nε mi tō hā a na: "C õ, mō nē! Mō nē, mō zélé we kō zā a a sa ma mō ni. Kō mō nē, mō zélé we kō zā a ni." Ní gbaa, wili kefe 'da a, kō a nε ho 'bō nu tōa, n'a na: "Mō kpóló te mō! Mō kpóló te mō, kō mō sa ma a. K'a tè go, nε ε fe nε iko. Kō mō té" g'a ni nde.

Nε a tε wá... wili kefe a kpolo 'bō tē a, n'a tō na: "Fala bōa nyanga ε hē. Kō mō nē mε gε go, n'a fe nε, a ó sε ngo go," g'a ni nde.

Nε katekisi kulu ngo, k'a nε nε nε ni, n'a nai: "Ε úsú do mō go. Lo lengge zi na, lo gbe wuke 'da mō, ma wè go. Nε kafe a dεa ma, kō ε nεa losambo, kō ε nεa ni, kō ε si, nε ma hā likambo* hē ε wena. Kō we nε nganda do ε wena. Kō ma wè go, kō mō limbisa ε, kō mō sambala do ε, kō pasi 'daa ma é," g'a ni nde.

A tō wá weno ni hā katekisi ni sū, ma nε sokpo ma ni, n'a sambala wá do a vē sū, nε ma nε sokpo wá ni, nε, sango, a nε 'bō lopitalo* go, nε zelε 'da a ma e. Tia di do sōe gε, a di 'bō do mbé zelε, a do mbé zelε tē a. A dungu di dε kō tōa nē iko, a yènggè wá 'bō yali go.

Mε ni a 'bō légion de Marie. Nε a mba zi do ongba a, wa zi zu wa nē... wa a owuko zu wa tale, nε be zāgbālā sanga wa kpo.

Nε gulu kpasi 'da mi mi kpasa ni, tua nε kε mi ī ti go mō kō wele na, mō hā mbe hā, mō hā mbe hā iko nē ni go. Tua kε mi yènggè nu tōa 'da wa we go mō kō wa, ya mi kpásá zi go. Nε wi e zi kumbu mi na... wi ba zi kumbi mi ni ngboo ni, hā wa boe ni, nε nde mō kpà sō mi go, nε nde mō hō sō dε olo ε iko. Nε ma zanga* do'do yolo ngo makambonc* di mō tōa fai, ma hōa ngo nε ni, ma mi na, mi gba mbe zu mō hā mō ni.

Nε nde wa hā pasi hā mi kpo dε go, wa hā pasi hā mi wena. Mi yènggè dī ni we ngawi 'da Nzambe iko. Kε sū ni, mi e tε mi kō Nzambe iko. Nε mi na, mi zú 'bō mō mó wele go, mi yènggè 'bō ndumba go. Kō wa nε gbe mi kō ngbo gε, mi kō na, wa ba mi dε gele fala go. Mi kōa na, mi fe dε tε dε, g'a ni nde... do zu li wa g'a ni nde.

Gbaa ne Nzambe kpasa mi, we kε...

– Wuke wele kε...

Olofio : Wuke a tōa na... a lengge na, wa gbe mi do'do ni.

– A tεa na...

Olofio : A tεa, n'a gese sa'de tē ε dε tε olo nε. A isi mi nē, a isi mi nē... do zu, a mō ngo isi mi nē, o nε a i mi i ni. Ní gbaa, nε a la. Nε mi tō hā katekisi na: "Mō zōa mε a dεa ni nde?" Nε a nai, ε zōa ni, n'a nai: "Mi ī ti likambo* a dε ma ni", g'a ni nde.

Mbe wele kpo... mbe wuko a tōa na: "Aa mi, ma zi na wa gbe mi. Kō wi na mó mi kō nε, a ba kumbui mi hā wa bina, gulu nε na, mi kpasa ni g'a ni nde."

Nε mi na: "Mi tεa dε sanga wa do ndenge*... we dε na do wa iko. Kō nē kε wa handa na, wa gbe mi do'do ni, mi ī ti gulu kε wa nē zi we gbe mi ni go. Mi e tε mi tambala kō Gale iko, tua kε mi tεa, mi dε likambo* do wa kpo go, nε mi mōlō do wa go. Mi kpà we do wa go, mi tεa we dε na do wa iko, we dungu dε sanga wa. Hā kε wa landa mi do 'dā mō ni, nε nde a, mi do wa do likambo* bina. Nzambe ī ti ki ni. Kō... ū... Nzambe kpasa mi ia, nε nde a, mi 'bō do ntina we dε sε mō do wa na, mi dā wa dā ni 'bō bina," g'a ni nde. Ma kε mi 'bana, mi dungu nε gε.

Deuxième partie

We 'da mi fio

Les funérailles

Folo fio do e a ngo gba

Toilette du défunt et le poser sur le lit de mort

Folo fio : *laver le corps du défunt*⁷

Zagbālāfio-Gbamboko

Fala ke wele a ia sila a nù, ne nya a ke a o do a fai de ngo te oí kpo ni, ne kene a, a tō hā otala nya wa na: "A ia wá sila a nù." (A la ia, a gēa ia.) Ne wa e a gbaa, ko wa zo na nde, tē a ma gēa vē ni, fo 'bo mbe tē a ke ma ba we ba ni bina ni, ne wa so li de kō mō, ne wa hōlo tulu tē a vē, ne wa e a ngo kelekpa, ne wa ndo folo a. Ko tē a sa ia ni, ne wa he'de de tulu 'da a de tē a, ne wa ba a ngo kelekpa ki ni, ne wa e a ngo mbé ne.

Tabi wa ba kungba, ne wa gu nu ne nù, ne mbata go'do ne ma siki de ngo. Ne wa ba fie ni, ne wa e a ngo ne. Wa 'dafa nyanga a o a dia né ke wele a do tunu li a a dungu nù ngo mō ni. Ne wa e tūlū 'baka a de ngo zu golo a, ne kō a ma bōlo de ngo. Ne wa e gbālā zu kō a kpo te gbogbo zu a, ne wa da kō wa tē a, ne a dungu do dia ne, o ne ke a fè go ni, se ne wa ndo a li tē a we folo a de.

Ne wi ke a ne folo wōlo wi ni, ko a fōlō mbe kuti fio go, ne ma wia na, kpasa wi ke a folo zi fio wena ni, a a a lì tambala kō wi ke a ne folo fie ni, ne a á te fie ni, se ne wi folo fio a ndo folo a de. Ki ni vē ma de tē e de kō tōa, ne wa kpe nu ne, dō gele wele do beno wa zō go.

Ngolo ('Bodigia moke)

Wele a fōlō mbe kuti fio goe ni, ko wa sa mō hā a na: "Mō te, mō folo fio." Ne a na: "O ò, è fōlō kuti fio go." Ko fala ke wi ke a folo zi fiono fai, a o do kpasa wi, ne a tō na: "È hōa 'bo kpasa, è wè te folo fio go," tabi "È a wi na, è wè te folo fio ni go," ne wa na: "Bon*, kō mō té, mō é kō mō tē a, kō a mō ngo folo te fio", g'a ni nde.

Ne a te se, n'a we li a te fio ná ni... a a lì 'do kō a. Tabi 'da fala kpo, ne wa so 'bo bū, ne a kō 'do kō a, ne wa tō na: "Mō sōe ge, mō se fai a wi folo fio".

Kō fala ke a te fōlō mbe fio fala kpo go ni, ne kuti wi ke a i zi ti hā zā folo fio vē, n'a mō ngo be hā a, do tele te ke a de se ni hā a do ti do ti do ti gbaa, ko ma e vē do'do, n'a na: "Li mō o te fala ke è bia hā mō ni. We ke, mbe 'da fala kpo, ne owele wa kō se gene mō wena," g'a ni nde. Ní a, a ia kō wi ná ni te folo fio ngboo.

Ku'bu fio : *vêtir le défunt d'un cache sexe*

Zagbālāfio-Gbamboko

Fala ke wa folo fio ia, ma wia na, wa ba a ngo kungba ni do'do, ne wa fa bunggu tabi tangge, ne wa e fio de ngo ne do talaka. Ne wa fa oēa tulu, ne wa nusu ma de fala ke a sō do 'dōlo ni. Ne wa lifi félé tulu, ne wa kpo ma 'de tili a. Ne wa ba mbe bé tulu ke li ne bi a gā ni, ne wa ku'bu de ngo ne de. 'Do ne, ne wa ba dia tulu 'da a, ne wa he'de 'bo mā de ngo ne hā a. (Lifi félé tulu ke wa kpo ma 'de tili a, wa sa li ne na, dōa'de. Ko wa e a kō kōe do'do, ko wa ne kpe kō, ne wa 'bili félé ni do'do, se ne wa mi kōe de).

⁷ Par le terme "le défunt", nous entendons indifféremment un homme ou une femme décédée.

E fio ngo gba : poser la dépouille mortelle sur le lit de mort

Zagbālāfio-Gbamboko

Fala ke wa 'dafa fio ia, ne wa zī te bɔa, ne wa ba bɔlo te 'bɔ bɔa, ne wa henze ma dε te yangga. Ne wa ba ngende 'da a, ne wa e ma dε ngbala te yangga ni.

Ne wa ba a, ne wa e a dε kɔ ne, ne a o do bɔlo ne dε ngo. Ne wa 'bili be te bɔa, ne wa a nyanga a dε ngo ne. Ne wa kpo fele te zugolo a bɔa ne, ne wa ba nu fele ni, ne wa kpo ma te nzò'dí tɔa (fala konde tɔa ngboo ni), tabi te ngo nu tɔa. Wa dε ni, we ke te kɔ kɔ mɔ ni, wa fi fio nù fi go, ne nde wa e a, ne a dungu né ke wa ia do a nza nga ni.

Fala ke gelε a ma te lèkpé lèkpé wena ni, ne wa wa zɔ, ne wa sa'ba, ne wa fi gelε a. Wa kpo 'do gelε a zī takpa, ne ma ngo gelε a.

Wa dɔlo nwa mánggá gbàngànyà, ne wa gulu do we, ne wa lombɔ do nu fie, na dɔa dε ni, kɔ ozī wa le kɔ nu a go. Wa dε ngùbà (tulu le), ne wa zε do mbélà, ne wa e 'do mangga ni, ne wa εnζe do ma, na dɔa dε ni, kɔ zī lé 'bɔ go. Ma e, ne otala winɔ wa tε, ne wa linggi a takpa, ne wa ndo he kɔa dε te wɔlo a de.

Fala ke wa ia a ngo gba ia, ne wa sa mɔ hā wuko 'da a (tabi wili a), ne wa 'be nu kɔ a, ne wa tε do a na, a dungu nù ti gba ni, tabi a kū dε ke zā wɔlɔe ngo gba ni de.

Ngolo et ses conseillers ('Bodigia)

Cons : Ke wa ia zi kuti fio kɔ tɔa dati i ni, ne wa zī gbà te gbogbo yangga do ngbe ε. Ne wa zī mbe te gbà, ne ma mba do te yangga, se ne wa dε, ne wa e fie dε ngo ne de. Ma hā ni.

– Te kpo iko?

Cons : Wa zī bɔa! Ne te yangga te mε 'bɔ bɔa. Ne wa mba, ne wa henze, se ne wa henze mbé te ngo gelε ne, ne wa e fio dε ngo ne de... né olo li ngende ni.

Mbe mɛnɔ wa dε 'bɔ ma 'da fala wɔlo 'bana ngo gba ni

Que fait-on encore pendant que la dépouille mortelle se trouve sur le lit de mort?'

Ngolo et ses conseillers

– Ne mangga gbanganya, wa dε do ge?

Ngolo : Gbanganya mε a ke oyaa lε wa nō zé, ne ma unu ka ka ni. Sɔε ge mbe kpasa winɔ wa 'bana nɔ ne. Wa mi ma mi. Fala ke wele a do mbɔlo, ne mɔ ba ma iko, ne mɔ gulu do we, ne mɔ zī zɔ mɔ. Kɔ mɔ zī, ne mɔ zafa fala kpo, ne ke sɔ zu mɔ ma dīlī so wena ni, ne zu mɔ ma hasā.

Ne o ne ke ma unu wena ni, ma ke wa dε... takɔ na ozī wa we tε tε ma, ma ne unu wa ni, ne wa yu iko, wa kɔlo 'bɔ kɔla go.

– Ne wa gulu do we, ne wa dε ge?

Ngolo : Wa gulu, ne wa kpīlī dε kɔ zɔ wi. Sɔε ge mbe kpasa winɔ wa 'bana dε ne. Fala ke mbe kpasa wi a nɔ ma fai fai ni, kɔ genε kɔ mbɔlo bà go, kɔ a nɔ tε mε ma ia, ne kɔ gelε a mbɔkɔ. Kɔ kɔ'dɔ ke a ne kɔ'dɔ sɔ mbɔlo ni, ne kɔ'dɔ kɔ gelε a ma gbɔlo mbe, ne a dungu vε a dia iko.

– Kɔ ke 'da fio ni, wa dε ngboo ni a ge?

Cons : Wa lombɔ dε nu a iko, tua we zīnɔ. Ke dā ne 'bana te unu nza nga ni, ngawi ne ma 'bana fai ni, ne zīnɔ wa kóló 'bɔ do nu a go. We ke ma te sɔ dati, ne mε ma unu sɔ dati mε a nu lε do ozō lε. Ma ke 'da oyaa lε wa ba zé gbanganya, ne wa lombɔ do nu fie 'da wa.

Kɔ soe ge di ni, o ne ke otōnɔ boe ni, ma wia na, ki ni wa ba tō, kɔ wa a 'dɔ li nde, ne wa 'ba nu a, ne wa a 'do gogo a vɛ, ne wa zī 'bɔ mbe kɔ zō a. Nε nde go a, zī a fēngé tōe gɔe ni, kɔ wa tɛ, kɔ wa mɛka we ko 'do gogo a, ne nde wa kóló 'bɔ ne go, ne wa yolo nu 'bɔ te kɔ zō a 'bɔ go.

– Ne ngùbà me a ge?

Cons : Me a tulu te! Wa ze zi ma do mbela. Wa sa li ma na gbamɔsanggele. Ne wa e 'do nwá gbanganya, ke 'do nu fie ni, we hɛnɛ do ma. Ma o te 'bɔ o ne wa hɛnɛ do tulunɔ ni.

– Ke wa ia fie ngo gba ia, ne kɛnɛ a dungu i do?

Ngolo : A dungu te ti gba. Ne nde wa ī na, we ke wa do wili a, wa mɔlɔ zi wena. Kɔ tabi wa mɔlā zi fai, ma ke wili a fia, wa ia a ti gba ia, ne nde nguli te wili a ma hulu sɛ te tɛ a te ti gba nù nga ni.

– Ngùlù me a ge?

Ngolo : Ngulu me a fala ke fio a ma ngo mbulu ne, ne fala tɛ a ma ngo unu ne. Ne fala ke fie a ma ngo hulu ne, lì te fie ma hulu ne. Hā fala ke wa e wuko te ti gba, ne nguli ma mɔ ngo hulu te wuke, hulu te wuke.

Hā fala ke wa ī zi na, wuke a kɔ zi osia a wena, a dungu do wili a, a kpà zi we do a go, a wele zi we de wena, ne wa na, a kū, kɔ a o do ngo gba i, a o do wili a ngo gba mɔ. Do fala ni, ne nde go a, lì ke ma hulu sɔ 'bɔ tɛ a, ma húlú sɛ 'bɔ tɛ a go. Ne ma wia na, wa e ua kpana nù nga, ne li ma mɔ ngo hulu te kɔ ne.

Ki ni wa kɔ genɛ a wena, ma ke wa tɔa na, a kɔ zi genɛ wili a wena, ma wia na, a kū dɛ kpelɛ wili a, a o de kpelɛ wili a dɛ ngo gba mɔ ni.⁸

Dɔ wɔlɔ fio únú go ni, ne wa dɛ ge? : que fait-on pour chasser l'odeur de cadavre?

Mbalingɔnda Veronica

Wa a tōe 'dɔ lì, ne ma ne yeke do'do, ne wa a ma kɔ zō a, ne wa a kɔ nu a... ī... a kɔ zō, ne ma la dɛ zā zu a i. Ne wa a kɔ nu a vɛ. Ne wa dɛ fila nɔe, ne wa fɛlɛ ma kɔ a, ne wa fɛlɛ bula li fie sū, ya ne nu a únú sɛ go.

Gulu e fio kɔ tɔa tabi ti da we ge nde? : pourquoi poser le défunt à l'intérieur de la maison ou sous un hangar?

Zagbälāfio-Gbamboko

Oyaa le wa kɔ zi na nde, wili kɛfɛ tabi konduka wa zɔ te fio go. Mba go, winɔ na ni, o gbaa, ne wa fi sɛ we fio kɛfɛ wa, tabi wi nu fɛlɛ kula ke wa lia ba ngba wi kɔ ne ni do gbɛsɛ (tɔe) te 'da fala dɛa sa masɛ ko.

Oyaa le wa kɔ zi 'bɔ na nde, obe wa zɔ te fio go. Mba go, fala ke fio a fia, kɔ a hana gbaa, kɔ a o kpùù, kɔ be zɔ a ia, ne 'do ne, a fi sɛ we ne kɔ ongba benɔ do 'da fala dɛa sa.

Bɔa ne, fala ke be a zɔ te fio ia, kɔ a si tɔa, kɔ a o yala, ne a yala sɛ fie ni fai, ne a he sɛ mo do li yala wena. Ne be ni a dɛ kili le tɔa.

Kinɔ ma ke ma hā zi lingga we hā oyaa le na nde, wa te è fio do nza gɔe ni hā ni.

⁸ 'Boyele-'Bokpale' : Ndasa koso : Fala ke wa 'dafa fio ia, kɔ wa zɔa na nde, wa gu ngbo kpakulu zu a, ne mɔ ī na nde, wi ni a zi a wi gbe owele, a zi a wi tunumɔ. Wa nyɔngɔ mako, ne wa fūlū l̄ ne, ne wa kɔ ma ngo 'baka fio ni do sanga li a na, owele vɛ wa ī na nde, fie ni a zi do te bolo fio tɔa zā a.

Gulu ke konduka a te zò te wɔlɔ kɛfɛ wa gɔ we ge nde? : pourquoi les belles-filles ne peuvent-elles pas voir la dépouille mortelle de leur beau-père?

Welenu ('Boyele)

- Mi 'bo do mbé aka we. Lε zo na, 'da oyaa lo, fala ke kpasa wi ko nu fele kula a fia, ne wa kele tabi tε a do bunggu, ne wa k̄ na, konduka wa te zò tε a gɔ, we ge nde?

Welenu : Zi dati 'da oyaa le, ne yaa le fé, ne wa kélé ke tε a do tulu vε, do bunggu, na dɔ wili kɛfɛ do konduka wa zó tε a gɔ. Ní fai ma 'bana do ne ti a do li wese sɔe ge le ne ge. Na konduka wa te zò te baa le gɔ, wa te zò te naa le gɔ, ma 'bana do li wese sɔe ge. Mε a bele gɔ, me a gbālā we.

Gulu ne na, konduka te zò tε a gɔ ni, we ke konduka zó tε a, n'a bă ne we duzu dε do dεle mó a, nde li kɛfɛ gbó ne do a. Gulu ne a ni, dɔ wɔlɔ kɛfɛ a ó na wɔlɔ be gɔ.

Gulu ke ze 'da oyaa le, wa ne mi fio, ne wa ndaka obenɔ de kɔ tɔa vε we ge nde? : pourquoi, jadis, les enfants ne pouvaient-ils pas être présents à l'enterrement?

Welenu : Wa ndaka wa na, dɔ wa sí tɔa, hā wa zó hi fie, hā wa yálá ma gɔ, dɔ wa zó hi fie, hā wa yálá ma gɔ. Ne ma wia na, wa lé tɔa do'do, ne wa bá fie, ne wa mi. Gulu ke wa ndáká zi do wa ge a ni.

- Mi ne aka ne we gulu ke oyaa le, fala ke wele fe, ne wa dε zé gba 'da a do kɔ tɔa, ne wa é do kɔ tɔa, tabi wa é do ti da ni we ge nde?

Welenu : Gulu ke wele fé, ne wa de da do kɔ tɔa, ne wa é, ne wa é do a we duzu ke na, dɔa kolo té, hā ma á tε a gɔ. Do fala ke kolo bina, hā wa k̄ we e fio kɔ tɔa gɔ, hā da boe, ne wa 'dafa gba fie ni dε ti da ni, dε ngo fie ni, we duzu kpakɔ na, ma hā ti gélè dε te ngo fie ni. Sε ne owi na 'da fio vε wa ne dungu dε ke zā a ni, wa te dùngù dε li wese gɔ. Gulu e fio kɔ tɔa do ti da ma a ni.

Sɔ bòlò dò zè ngjà

Danse avec accompagnement de bruit métallique rythmé

Zagbālāfio-Gbamboko

'Da oyaa le, mbula nu Gale ke de ngangga ge ma zi bina. Ma ke wa he zé fionɔ 'da wa do zuma sō bolo. Owi wilinɔ wa kala dugbu do konggo do zà do ndónggá, ne wa ze do ngbe ε te ga zuma do yɔ yɔla de ngo fie ni. (Zε ngɔa⁹)

Owukonɔ wa yɔ ta mε 'bo yɔla fala ne kpo do owi wilinɔ, do kɔ ta mε 'bo zuma ne, ne do ze ngɔa do wa fala ne kpo.

Ngolo ('Bodigia moke)

Zε ngɔa mε a ke wa ba tɔa nu mɔ, tabi kongge né, a 'be do gale kɔ a, ne a ba ke ge, a ba tabi a dugbu, ne a mɔ ngo ze te li mɔ bolo tabi kongge, tabi mε a za, tabi mε a ndónggá. Ne a 'be li kongge, ne a 'be dugbi ni, n'a mɔ ngo te ze ma ngo ngo ngo... ngo ngo ngo... ngo ngo...

Do fala ni, ne nde gɔ a, a yolo né, ne a zī nyanga a nganda wena. K'a mɔ ngo te ze ma, ne nde gɔ a, n'a ma ngo tana ze ze ni. Do fala ni a mɔ ngo te ga zuma. Mbe gɔ a ga zuma sō bolo ná ni, a tɔlɔ li onya a.

Mbe gɔ, o ne fio ná ni, wa nea zi gaza kɔ butu do a fala ne kpo, ne a tɔlɔ li onya a ke wa zi kɔ butu do a ni. Do fala ni gɔ a, ma o na hia kɔa ni. Ne mbe gɔ, ne mili kɔa ala li a, ne a ma ngo

⁹ zè ngjà : faire du bruit rythmé en frappant une herminette, une houe, etc. avec un morceau de fer.

ga zuma nganda wena takɔ na, ε fo 'bakono sɔ li lo ni, ke lo he sɔ kɔa hia ni, ne 'bako ma fo tɛ ε we zuma sɔ bolo ke wa te ga ne ni.

Ma be na, wa hā di bale hā nya wa, te dɔnggo di nya wa na, lo zi do mɔ, kɔ mɔ la lo. Ne wa mɔ ngo tɔ di, ke lo yengge zi do mɔ... te ga ma do zuma, g'a ni nde. Ne nde go a, ngoa ma hā ni.

Zā kɔ fio

Creuser la tombe

Ba kumbu dati zā kɔ fio

Faire des incantations avant de creuser la tombe ¹⁰

Zagbālāfio-Gbambo

Fala ke wa hia fio gbaa fala sa, ne dati ke na, wa zā kɔ mi do fie ni, ne ma wia na, tala baa fie (wi wili ke a fia) tabi kula a, wa mba ngba wa bɔa ne, ne wa te. Ne tala baa a ni, a ba wala zā do kɔe ni, ne a tɔ na: "Fio a fia ge, ma yula ngo yali zamo 'da a ke a yengge ni nde, ne kɔe ma ho we. Kɔ ni go, kɔ wi a wuko 'da a, kɔ a mba do ogele wi, kɔ wa gbea a nde, ne wa kpa lokobolo" (tabi kɔe zu'du...)

Fala ke wa zā kɔe, kɔ ma hoa we, ne nde a fia we yali ke a yengge zamɛ ni. Kɔ fala ke kɔe hò we go, kɔ wa kpa lokobolo, ne nde wi a kene a do ogele wi wa a wa gbea a. (Wa zā, kɔ lokobolo wè nu wàlà tale go, wa dumu nùi do wala fala kpo tabi bɔa, ne wa kpa ma iko.)

Fala ke wa ï gulu fá mɔe 'da wa ia (kumbu), ne wa usu we ne de kɔ zā wa, 'bɔ na nde fala ke wa mi a, kɔ fala sa do tutole, se ne li wi ne ma ho nza de.

Ngolo et ses conseillers ('Bodigia moke)

Ngolo : Dati ba kumbu ngo fio, ne wa tɔ na, pala ke wele a dea mɔ do fie, kɔ wa zā kɔ, ne wa kpa se me ná ni, li ne a lokobolo ni. Kɔ we takɔ wa ingi na, lokobole ke wa ba do kumbu ni hā ni, ne wa ne se we dumu nùi kpo, kɔ wa ne ba de ngo kpo, tabi bɔa, ne wa ne se we kpa de ngo ge iko... bɔa, ne wa kpa.

Hā fala ke wa kpà go, kɔ wa zā di kɔe ni gbaa, kɔ wa kpa 'bɔ mbé ne de gɔtɔ i ni, ki ni me a ngbongbo lokobole a ni go. Ki ni a gele mɔ iko. Ma wia na, wa kpa lokobole de ngo nga, ne ma ho we de ngo wi ba kumbu.

– "Fa fala mɔ" do "Ba kúmbù" ma wia kɔ?

Ngolo : We ke, fala wa ne fa fala mɔ ná ni, ne wa ndo ma 'bɔ do kumbu. Lengge wa tɔ ma ni, ma o ne ke wa ba kumbu ni. We ke ba kumbu te wi ma do gulu ne bɔa.

Ke na, lo tɔ kumbi ná ge na, fala ke me ná ge ma o do ngbongbo mɔ nde, ne ma we do ke, tabi mbe go, fala ke me a zā kɔ go, o ne ke wele a ne zamo takɔ na, a da galī, tabi a gbe sa'de nde, a ndɔ bili ni, n'a na, me gana a ge, ma yolo tabi te kɔ wi nanɔ 'de ε nde, ne bili 'de ε ge, ma bá se dati a wili sa'de. Kɔ ní go nde, ne ma bá se me a naa ne. Ne fala na ni, ki ni a ba di olo li kumbu ni.

Ne bɔa kumbi me a ke na, fala ke tabi na, ε a ε zu me ná ge nde, kɔ wa tɔ de ngo ε na me ge ni, ne ma wia na, ε fe. Kɔ fala ke wi te 'bɔ wi a ε go, ne da de kɔ ε fé go.

Ma o ne olo li sambala na: "Gale go nde, ε tea do me ge... bili 'de ε ge ε zù ma zu go, ε dè do ma né go. Kɔ ma o ne me ná ni, ne ma wia na, ε kpa do nyɔngɔmɔ do omɔ yali 'de ge. Kɔ fala ke tabi ε zù zu nde, se ne ε te kpà mɔ go de." Ne ki ni ma o ne olo li kumbu ke a ba ma ni.

¹⁰ Il s'agit de paroles prononcées pour savoir si, oui ou non, le défunt est décédé d'une mort naturelle

Ní a kumbi ni ma o ne olo li sambala ni. We ke tele te sambala ma bo: "Owino wa te 'do e takó na, wa de mo do e ge... zéleme té e ge, kó Gale, fala ke mo ingi na, e e 'danga mo wena, ne e fe te zéleme ná ge. Kó ní go nde, kó zéleme ná ge, ma yolo te 'bo te i do nde, ma wia na, e kulu ngó li zéleme ge," g'a ni nde.

Ní a kumbu 'da oyaa ls ni, ma zi olo li sambala ni.

Cons : We ke na, e e gbe fio wi a e nde, ne olo a ge, ne e fé. Tabi e wi a e wuke nde, e e gbe wili e na, tunumó zá e... tabi e wili e nde, ne e fé te 'bo, e te ò olo a go. Ki ni a ba kumbu te wi. Ne fa fala mo ma te 'bo na, fala ke wi 'de e fia do'do, ne e ne 'da wi de ina, kó e ñ ti wi gbe wili e, tabi kene e nde, ne e ñ ti ne. Ya ki ni a fa fala mo, tabi sô.

– Ne 'banga te ke 'da ba kumbi ni mba, wa de zi 'bo gele mo dati zá kóe nde?

Laurent : Bon*, dati zá kóe ni, o ne ke mo aka ni ma ke. Fala ke wuke fia ngenggele wili nde, ne onya wuke ni wa na: "Bon*, mo wili a, fie nya lo fia ge, gulu ne na ge nde?" Ne wili gese ta 'bo na: "Bon*, kó ne é kumbu kóe wa zá ni, tabi ma yula nu tóa 'de e nga nde, ne ne ñ se ma. Ma te 'bo 'de e nga bina, ma yolo te 'bo gele fala, ne ne ñ se ma."

Se ne wele fie ni ngboo, o ne obaa a, onaa a, wa mo ngó tó na: "Fie mo fia de nu tóa 'da wili mo ge, kó me a nga fio na, wa gbea mo do tunumó nde, ne lo kpa lokobolo. Wa ne zá nu wala kpo, ne lo kpa lokobolo. Kó me a nga fio go, me a te me fio tóa nde, ne ma ho we." Kó wele fio wa ba kumbu ni vñ, kó wa ne zá kó de nu tóa 'da wili a nde, kó wa zá tabi nu wala kpo, bo, ne wa anga de nza, wa zá 'bo bo, ne wa anga de nza, kó wa kpa lokobolo, ne wa na: "Me gbe a ni me a tunumó." Gulu ne zi hñ ni.

– Kó wa kpa lokobole ni, ne wa de ge?

Laurent : Wa kpa lokobole, ne wa e ma ni. Kó fala sa olo ke wa mi fie ni, se ne wa mo ngó tó wá na: "Lo ba kumbu fio na, me a fio tóa nde, ne ma ho we. Kó me a fio tóa go, me a fio tunumó, wa gbea te 'bo boko 'da ls nde, ne lo kpa lokobolo..." Ne wa na: "Ne nde mo wili a, mo zó, me gbea a ge, me a tunumó, me a tunumó!" Ma zi hñ ni.

Charles et Veronica

Charles : Fie a fia ge, kó ma o do wi tunumó, kó a a nyóngó a nde, ne ls kpa lokobe. Kó fala ke me a wi tunumó go, kó ma o do mo zamó, ne kóe ma ho we.

– Lokobe ni ma o ne?

Charles : Lokobe ni ma a 'bua mo. Ma o ne tinda ni, 'bua tinda. Wa kpa kpá tindá, be sekéke tindánó ke wa o be silili ni. Ne wa o de kó be tóa mó wa ti nù i. Ne nde tóa ni, 'do ne lo wena, ne ma mokó túsú túsú. Ne wa o de kó ne i, o ne olo li dolokusi ni, kó obe sa'de wa 'bua be de te ngba wa vñ, ne wa o de kó ne.

Kó wa ne zá ma di ni, kó wa ne zá kóe, ne wa kpa lokobe. Kó wa ne gbutu sanga ne, ne wa kpa obe tinda kó ne... be osa'de o ne tinda ni kó ne.

– Ke wa 'bana do tunu li wa?

Veronica : lñ, wa 'bana do tunu li wa, ne wa o de kó ne ni.

Charles : Ne lokobe ni, ne 'do ne á fña.

– Ne ma o ne be zu'du mo ni?

Charles : Ma o ne be zu'du mo... ke zá ne do kó, ne ma o de kpo kpo kpo de kó ne mo né. 'Do ne ló a sii, ne ma o de gbogbo ne ni. *Veronica* : Ne be wòlò kó ne.

– Ké wa tō na, fio gé mè a mó zamo ni, gulu ki ni na gé?

Charles : Fio a fia gé, mè a mó zamo, tua ké a kpa gba sō mó zamo i, ma ké a fia we né.

– O né gbale? *Charles*: O né gbale ni.

Wa zā zi kōe ni i do? *Où creuse-t-on la tombe?*

Monzabana Laurent

Laurent : Mè a wi wili, né nu di 'da a, ké a zī ngambe kō a né ni, k'a fia nde, né wa na: "Bon*, a a wi wili, k'a fia ni, né ngambe dé ni, wa zā kō de gulu ngambe dé nu di 'da a ni." Né wa zā de di ni gbaa, né wa mi a dé di ni.

Kó olo ki ni gbaa, kó kéné a fe nde, né wa zā 'bo kō kéné a dé ka zā zuni 'da a ni, né wa mi 'bo do kéné a. Kó be né a fe 'bo nde, né wa zā 'bo kō a dé kpo pala ná ni. Wa sa zi fala ni na, nu di.

– Kó fala ké wuko a fe dati?

Laurent : lī, né wili a tō se na: "Wa zā kō kéné ε de nu di 'dε ε ngboo." Ké 'da Kanza té Ngelenga gé, wa zā kō kéné a dé nu di 'da a ngboo.

– Né wi zā kō a wio? Ké 'da oyaa né zi ni?

Laurent : Ké 'da oyaa lē zi ni, fala ké mè a kpasa wi, kó a fe nde, né wa na, wili kēfē a wa té, wa zā kō a. Kó wili kēfē a wa té 'bo wi ké nu wa ba wena nde, wa tō wala gēlē wena nde, né wa na: "Owili kēfē wa té zā kō a go. E kó zagbālā beno 'da a, tabi zagbālā beno mó nya a wa té, wa zā kō a." 'Da oyaa lē zé dati gé a ni.

Wa zā zi kō fio téle té né né nde? *Comment creuse-t-on la tombe?*

Laurent : Wa zā zi kōe ni, né wa sa li né na "'dànggò"¹¹. Kó wa zā 'danggo, né wa zā 'da bōlō né gbaa, o né ké 'da ma'bayanó dé gé, né wa élé. Né wa sa li mbé né na "élé kō".

Wa zā ni gbaa, né wa e kpingbi boa tabi tale té kó kō. Né wa zā kō ni gbaa, né wa élé dé ké zā né gbaa, né wa e fio dé kó né i mó, o né té tangge né mó mó ni. Né bōlō kōe 'danggo ni ma o dé dé.

Kó wa ia fie kó élé kōe ni do'do, né wa mó ngo na té dé nu né gbaa, né wa mó ngo fo nù dé ngo né vē dé fala gé iko. Né fio o zu a kpo dé i mó ni.

Cons : Fiono zi dati 'bo, ké 'da oyaa lē zi ni, wa zā zi kō o né ké wa e a kó ma'baya ni go. Wa zī 'bo te né, né wa 'dafa ma, né wa kala gbá kombo zī, né wa zī te né. Kó wa né pi fie dé ngo géle gbá kombe do'do ni, né wa zī te né sū, né wa né, né wa wa zō, né wa a zōe ka zā fie ni sū, se né wa mó ngo da nùi. Né fio o té 'bo ná mó dé gé kó li'baya ni. Ma hā ni!

Zagbālāfio-Gbambo

Wa zā kōe ké wa né mi do fioe ni do bōlō né dé nù, né nu konggolo né ma o nale. Fala ké wa zā, kó ma 'du ia, né wa élé ma éla. Né wa ba fioe ni, né wa e a (usu a) dé kó élé kōe ni, né wa 'bili te kombo, né wa gba sanga né, né wa nā ma dé té nu élé kōe ni, se né wa ndo anga nùi dé 'do né de. Fala ké te kombo bina, né wa 'bili te gba nzinga, né wa nā ma 'do nu élé kōe ni. Té kó kō mi do fio, ma wia na, wa ba ngendé, né wa e ma i mó, se né wa ba fioe, né wa e a dé ngo ma de.

¹¹ Kó 'dànggò = mè à kó fiò ké wà zā, né wà élé mā dò 'bálò zā nè, wè ùsù dò fiè dé kó nè; kó 'dà fàlà ké wà élé dò 'dà bòlō nè ni, né wà sá lí nè nà, élé kò : *tombe avec alcôve au flanc où on dépose le défunt*.

Wa zā kō ne wa ele do 'danggo, gulu ki ni nai?

Pourquoi creuser la tombe avec une alcôve?

Kpalafo Charles

Charles : 'Danggo ma... wa zā kō ni gbaa, ma hō de ti nu do'do, ne wa 'donggo gbaa ne ma 'du. Ne wa de fala dungi de i mō vē, ne wa ba fie, ne wa le do a, ne wa usu a i mō. Ne wa zī kombo nu 'da a vē, ne wa so nū de te 'do kombe i, ne nde nū ma hō 'da fie i go. Ne a dungu do go'do a de kō 'danggo i.

Ne ki ni wa sa li ne na, kō 'danggo, tabi ele kō. Wa ele do 'danggo, wa mi a do 'danggo... wa ele a do 'danggo. Wili kēfē a nganda wena, ne a zā kō do 'danggo, a 'dafa fala mi kēfē a de wena, tua ke a zā kō do 'danggo, nū hō se tē a go.

– Wa sa li wili kēfē te ne we?

Charles : Wili kēfē, tua wa kō zi na, wili kēfē wa a wa zā kōe. Ne wa na: "Ne 'dáfá kōe fie kēfē ne do dia ne, dō a de ni a ma zú'dú go."

– Kō wa tōa hā mi na, fala ke zele ngba wi do kēfē a bina, ne wa bē na, wili kēfē ni wa te zā kō go.

Charles : Fala ke wili kēfē a tō 'dā we, a dā kēfē a wena, ya a zō se te fie go, ne a zā se 'bo kō fio go. Mbe go, ne dati a kēfē a te fē go, n'a tō na: "E fe ia nde, ne dō mō zā kō e go. Mō zā kōe, ne ma zu'du ne. Kō mō dungu ke zā e, ne gba kolo ma te se wena. E kō na, mō zo da li e go, tua ke mō kō genē e go. E ne we zo mō do be 'de e, ya mō kō go fai. Kō ní a, zā e kō mō go. Ma wè na, mō zā kō e go."

Kō fala ke kēfē a fe ni, kō wili kēfē a ni ne we zā kō a nde, ne nū ma gbini, ne ma ze a.

Tabi wa ele ma ela nde, ne ma gbini, ne ma ze a kō kō i. We ke sanga te ngba a dè zi do kēfē a ngboo go.

– Ní a fala ke wili kēfē zele ni, ne a de ne kili?

Charles : Fala ke a zele ia, ne gele winō... onya fie, wa tō na: "A tōa zi na, dō mō zā kō e go. Kō ní a mō te zìlì kō kōe, kō ma hā pasi hā ngba mō go. Mō dūngú gele fala."

– Ne wi zā se a wio?

Charles: Ne wi zā se a wele ke li a mbo mboka ni. Tabi ogele wele ke zā ne boe, ne wa a wa zā ne de.

Kō wele ke a kō kēfē a ngboo go ni, ne kēfē a tō se na, fala ke a le we zā kōe ia nde, ne kōe ma zù'dú ne, ma gbini ne de ngo a, ne ma gbe a. Ne wa ne zele ne ia ni, ne wa na, a te dungu ke zā fie go... ke zā fio kēfē a go.

Liwolo ('Bombili 23.12.92)

Kō 'danggo me a kumba kō. Wa zā kō gbaa, ne wa kombo fala ke wa ne mi do fio ni. Ne wa kombo fala ni kombo korri ni. Ne wa zā ngbu ki ni, ngbu ki ni, ngbu gbaa, ne wa 'dafa ni 'dafa gbaa, ma we, se ne wa ī ti ba fie, ne wa le do a, ne wa e a fala ná ni de. Gulu kō 'danggo ge a ni. Ne ke de wa zā hau 'diko ni, wa zā zi kō fio hau go. Wa zā zi kō 'danggo, wa kombo zi kō kumba né ku'bu ni. Wa zā ni gbaa, ne wa sutu fala sutu né ku'bu ni, ne wa e fio do 'di mō né.

Marc : Mbe 'dafa fala kpo, ne mi zila zi na, zé 'da oyaa ne wa ndua zi zā ke ngo ge te 'bo korri ni...

Liwolo : lī, wa de ni, wa zā korri ni, kō 'danggo wa zā korri ni, se ne wa ī ti gu ne, gu ne gbaa, ne wa mi fio de i mō ni, ne wolo kō i nga ma o mpamba* 'diko.

Marc : Nε ke i nga ma o te 'bo korr ni?

Liwolo : lī, ke i nga ma o korr... dati ke gbàà ni ma nε korr ni gbaa, kō ma nε yu do'do ni, nε wa 'donggo kōē 'dungga. Ma o nε ke, mbe wa nε zā nε te fala le dungu do mō gε, nε wa mi fio nε kō tōa i mō, nε wa mi wolo kōē i nga nε ni.

Yεnggεlε fio¹²

Traverser le village avec la dépouille mortelle avant de l'enterrer

Zagbālāfio-Gbambo

Wa to 'dō'dōkō, nε wa te, nε wa fi gεle fie ni, sε a gεle a ma nganda de. Datı ke na, wa ba a dε nza we yεnggεlε a ni, ma wia na, wa te, nε wa te te 'baka a bōa nε, nε wa gbɔtō a, kō fala ke wa zōa na nde, go'do a ma kulu ngor dō dō ni, nε wa ū na, fie ni a dīlī ngboo go.

Wi ke a nε ba fie ni, a te, nε a 'be a dε ngor, nε a e a li kpénggélē (kpíkílí tabi lí gbílí) kō a, nε a hō do a, nε a e a zu 'baka a, nε a zī a do nu tōa do'do, nε a la do a si gɔtō tabi si ngor. Nε a gili tē a, nε a ba 'bō do a si mbee sōkpo le 'di, sε nε a nε do a dε nu kōē we ba a hā owano kō kō mō ni na wa mi a de.

Wa yεnggεlε fio ni we be na, fie ni a zō tala 'da le ke ma kua a ni. Yεnggεlε fio ma zi a sambala 'da oyaa le ke wa sambala zi we fio dati mi a ni. Wa 'bili zi nyaka zamō ke li nε a 'dō'dōkō, nε wa fi gεle fio, sε nε wa 'be te nε, nε ma ngbala gεle fio ni dε ngor, sε nε wa yεnggεlε do a dati ke na, wa nε do a we mi a ni. Tabi wa zu'du zō do liā nε, nε wa to ma tua, nε li du nε ma o bōa, sε nε wa fi gεle fio de.

Wi ke a nε ba fio we mi a ni, ma wia na, a gbe zula ke wa sa li a na "nditōa" ni. Nε a e a, kō fala sa, nε nde a hana. Nε a nε, nε a zε afe te ndēlē, nε a gi, kō ma gbala, nε a ba fia nditōa ni, nε a fi a 'dō ne zō. Nε a ba a dε nza, nε a so fū, nε a hunu do bangga, nε a nō, sε nε a kulu ngor we nε we ba fioe ni de.

Fala ke a dεa omēnō ni vē ia, nε nde wele kpo wé sε te ba fioe ni kō a fala kpo go.

Wi ba fio, kō a do liā te kònggō, kō wi ke a ta mε 'bō do liā te zakanga boe ni, nε a te sε, nε a lo fioe ni kō wi ke a ba a ni, nε a la ta mε 'bō do a we yεnggεlε a.

Wi ke a ba fio, nε a la do a, nε nde owino wa nyelε do a nyelε fai, nε a ma ngor he mō: "Hū mi, hū mi," ni, nε a la do â... tabi 'bō do te "gōvī".

Linganda André ('Bokada-Songbo)

Mbe nε, nε wi ke a a ba fie nza nga ni – we ke 'da fala ogaza, nε wa sa li nε na "wa yεnggεlε fio yεnggela" ni – wi ke a ba fie ni, nε mbe mō dε, nε a yolo i mō, nε a te yu do fie nī gbaa, nε a la owino ke wa te te dε 'dōkōlō a ni, nyelε wena ni.

Nε nde wele ki ni, mε a wele ke di ni, a nε nε we fa mō we dε do nu zī ina ba fie kō a dε te nε g'a ni. Nε mbe, nε a yolo do fio do i mō, nε a yu do fio ni gbaa fai, kō a nε nε we hō te nu kō nga dati ni, nε a le kō kō i do fio do ti. A nε hō nu kō nga nε ni, wa nε gbanga nε, nε nde go a, a lia kō kō i do fio. Nε kpo kpo a kpo ni a a a 'dafa 'bō fie vē.

Nε we ke mbe a fa na, ε nyōngō ti ku fie ni, nε mbe nε a ba, nε a sa'ba ma do nu tulu tē a – we ke 'da fala 'da okpasa wino zé ni, wa he'de zé kupe go – nε a sa'ba ma do nu tulu tē a, n'a hō do nε, takō a si do nε, we gi do mbe ina ba fio kō a.

Wele ke a yolo do i mō, k'a yu do tē a do fio gbaa, k'a mi fio do tē a, mε a wele ke a fa na, ε nyōngō ti ku fio, kō ε ba mbe mulu tē a, kō ε si, ε gi do ina ba fie 'de ε, we do ke na, do 'do fala, kō ε mō ngor ba fio ia, ya a dīlī ti kō a go ni.

¹² Yεnggèlè fiò : avant de l'enterrer, un homme prend la dépouille mortelle sur l'épaule et traverse ainsi tout le village de gauche à droite en guise d'adieu.

Né nde go a, mbe mi fiong zi ni, mbe wele kpo a wi ba 'bo fio, n'a te do a, n'a le do a de kō kō i, mbe ke zì wa tōa, né le zèle ni hā ni.

Ngolo et ses conseillers ('Bodigia moke)

Ngolo : Do fala ke zì wi yenggele fio ni, né takɔ wa ï na, a sō te yenggele fio wena ni, a yenggele fio de gbali wa gbaa, kō 'da kala sī, wa 'bo 'da a zāa, fo a bina. Mbe go nde, a ba fie, né a ne, né a usu fie do'do.

Né winç wa 'bo ni gbaa, kō dungu ni gbaa, né wa ne ka mo, né wa na: "A ki, a ki, a ki!" Nde a lia do fie zamɔ, né a ho do fie, k'a né yolo do fie ni, né a zu a kpo a le do fio de kō kō i, né a e a 'da wanɔ i mo do'do, né a ho wá nza. Né owi mi fio wa mo ngo 'dafa kōe takɔ na, wa mi fio.

Cons : Wi ke a ça kō le 'da a gbaa, né a fe, né wa yenggele a, né wa na: "Tala zo ngo le 'da mo ma hē, né wa gese mo".

Ngolo : Wi yenggele fie a ia fie zu 'baka a ni, a 'be te fie, né pele ná ni ma yolo te ngo gele fie ni, né a 'be a nu pele ni.

Kō a mo ngo yu do fie ni, né wa na: "E! Fio yaka zu a yaka!" Né nde me a hā zā pele ni, a mo ngo be te yaka ma, né zu a mo ngo yaka te 'bo do 'da ne ni.

Né winç wa ne zo zi fie ni, né wa na: "E! Fio gɔmɔ zu e gɔmɔ!" Né nde go a, fio gɔmɔ zu a go, me a pele nu 'do'dokɔ ke a 'bia ma ni, né a mo ngo te to ma, né fie mo ngo gɔmɔ zu a do 'da ne ni.

– Fele nu 'dɔlo me a ge?

Veronica ('Bokuda moke) : Me a zōe! Wa to zōe! Wa to zōe sū, né wa yulu de gele a né, né wa enze ma de gele a de né. Né wa ba a, né wa e a ngo 'baka a né... e a ngo gele a né. A so 'baka a né de ngo, n'a mo ngo yu do a, yu do a, yu do a do 'da le ni gbaa.

Né me ni zu a ma mo ngo yaka né, né wa na: "A gɔmɔ zu a gɔma" ni. Ya me a me zu a... zōe wa tua, kō wa yulu de gele a ròkó... ma bɔlɔ de ngo né ni, né ma mo ngo de né né né do 'da ke a yu do a ni, né ma mo ngo gɔmɔ zu a né me ni.

Né wa yu do a ni gbaa, né wa ho do a do 'da le i, né a kpolo tē a do a gbaa, né a zī do tōa 'da a ni, tōa 'da fie, takpa, se né wa ne, né wa e a... se né a yu do a, né a le do a kō kō i... n'a yu do a ngo gele a ngo mo ni, k'a né ho de nù nga do a ni, n'a ba a, n'a a wá nyanga a de te ngba bɔalo, n'a yenggele a, yenggele a, yenggele a, n'a efé a hā wele ke a zil̄i de kō kō ni. Né a ni a ba te 'bo a, n'a yenggele a wá né ni, n'a e a kō kō i. (A e a do wili tē a né me ni.)

Ma dè zi go! Tua ke zi dati wa dé zi ne me ni, né kili ba zi benɔ wena go! Kō ke di da dō ge wa mi fio *cerceuil** ge, ya kili bá benɔ go.

Gulu yenggele fio a ge nde? Quel est le but du rite "yenggele fio"?

'Boyele

– Mi zo na, dati mi zé fie, né wa yenggele a yenggela. Ní né gulu ke wa yenggele zi fio we ge?

Welenu : Wa yenggele zi fio fala mi a we be na, 'da le ke a yenggele do ma ni, a suka* ba 'da ne ia. Hā wa ba wɔlɔ a do 'da le 'da a, we a ndɔti né, se né wa te, né wa mi a de. We ke a bá se 'bo 'da le 'bo mbé né go.

E fio kō kō

Déposer le défunt dans la tombe

Ngamo Célestin do Linganda André

Ngamo : We e fio kō kō i, nε owele bōa wa le, nε nde wa zā zé kōe o ne ke de ngangga ge go. Wa zā ze kōe, ne wa εle ma de te gele fala i. Ne wa de be kiti o na me ge, ne wa e fio de te ngō ne de 'di mō, n'a dungu o na me ge. Ne wa a nyanga a bōa de ngō gba kombo bōa, ne wa e nyanga a de ngō. Ne a dungu kō kō, o na ke a dungu do go'do a nza nga ni. Ne wa 'banda na gā kombo... gba kombonō ni nu a ni. Ne ma ne e do'do, ne de ngangga wa fa mō 'bete, ne wa kele do 'do ne ni gbaa, tabi gba-nzingga 'bo boe nde, ne wa yulu 'do ne ni gbaa, ne ma noa nde, ne wa pende te te zu ne ngō, ne wa pende te te ti nyanga ne nū, se ne wa 'banda gala nūi de te 'do omēnō ni de.

– Kō we e a kō kō ngboo ni, mō tōa na, wa zīlī dati wele bōa...

Ngamo : Wele bōa! Ne wano ge nza nga wele bōa. Wano wa wia te ba a, ne a té se kō wa go ni.

– Ne wa ba a do kiti ni vē?

Ngamo : Wa ba kiti ni dati, ne wa e te kō kō i do'do, se ne wa ba a ngō tangge fie ke wa ia a nza nga ni, ne wa yefé a do wolo tē a iko. Ne nde wa éfē a do *cerceuil*/* go. Se ne wa e a te kō kō mō de ngō kiti ni de.

– Kō ma o do ke na, wi yenggeli fio a yolo do i mō, ne a ho de nu kō, ne a kpa owi mi fiono di ni, ne a de ne née?

Ling : Ne a yolo do fio i mō, k'a ne ne we te do fio, a ne ne we ho i nga né ni, ne a ba fie, ne a efé a hā wele ke yolo te ngō kpingbi¹³ ke dati kpo ni – we ke wa e zi ma do kpingbi ni. – n'a ba fie, n'a efé hā wele ke a yula ngō kpingbi ke dati kpo ni. Ne wele ki ni ba te 'bo fio, n'a efé hā wele ke a yula go'do kō mō ni. Se ne wele ke yolo go'do kō mō ni, a a ba wá fie, ne a ne, n'a 'dafa a de te ngō kiti ke wa ia ma de te kō εle kō i mō ni de.

Ngamo : A le 'di mō ni, we ke fala ke a fia ni, ne nde wa 'dafa zi a, wa ku'bu zi a ni, ne pele ni ma noa do zā a wena.

– Wa sa li fele ni na ge?

Ngamo : Dōa'dē! Ne wa na, a ni a le, kō a dō 'dē de tili a. Ná le do kōya takō a dō do 'dē ni. Ma be na, kōya ni, takō a 'bili do ma, ma Ngbaka ne wa tō na: "A le we dō 'dē de tili a ni." We ke, né ke wa εenze a nganda wena ni, ma wia na, wa ia a kō kō ia ni, ne wa fo pele ni, hā zā a ma busu.

Ling : Ne zā a hili. Ní go, ne wa mi se a, ne mbe ne fala ne sa ne ni, ne zā a fū.

Ngolo ('Bodigia moke)

Wi mi fio a wio nde? : qui enterre le/la défunt(e)?

Ngolo : Wi mi fio a o do wi wili. Ne fala mi fio ná ni, ne nde go a, kō zunu mō, mbe wi na te fie a zīlī se 'bo we takō na, a zo tēle te ke wa ne 'dafa do fio 'da a ni.

¹³ *Charles* : Kpingbi mε a escalier*, we zīlī ne de kō kō i. Wa zā de, ne wa ho de, ne wa tili, ne wa de escalier, ne wa tili, ne wa tili gbaa, ma ne 'do ngbe 'do ngbe 'do ngbe. Kō wa ne ba fio, ne wa zīlī do a pete pete pete gbaa, se ne wa e a de. Wa sa li ma na "kpingbi".

We ke mbe 'da fala kpo, ne nde go a, mbe wele a wia te 'bili tabi gezelé nyanga fie, tabi a 'bili mbe gezelé kō a, ne a usu ma, takō a ho do ma we de do ina. (M. : Nu te wi?)

lī, a kala mbe nu te fie ná ni, ne a ho do ma, takō a de do ina. Ma ke ma wia na, mbe nya fie a o kō zunu mo, we takō na, li a sō na, da de kō mbe wele a zú nu te fie 'da a go.

We ke 'da fala kpo, ne nde go a, fala ke a de ne me ni ia, k'a hōa do nu te fie... 'do tū bōa tale, n'a te do gbónggò, ne a mo ngō lo do zuni ni.

Ne me ni fai a fa na, mbe go, wa ne de 'do tōa né, ne wa gbe gā sa'de. Ne wa na: "E, 'do tōa ge, fo de sa'de bina, kō a gbea sa'de ne nde?" Ne da dō di ni, ne owele fie wa tō se na: "A, ma o ne me ge, ne mbe go, owele wa mana fio 'da lè." Ma ke 'da fala fai, ne wa mi fio ia, ne owi nano wa ne takō na, wa dā we, ne wa o de di ni gbaa 'do tū tale, kō lo zo mbe wele... lo zo wele zu a kpo, a tēa do gbogbo tū, a mo ngō te te ne ia ni, ne ma wia na, lo ndaka a. Ma be na, wi ni a te do gbónggò, takō li ki ni a, a mana do wi 'da lo.

Ne nde go a, gulu ke wa kōna, wele a zīlī, takō a mi fio, ne wa ingi gulu a na, a de mbe mo do fio goe ni. Wa ī ti gulu a fai ni, se ne a zīlī i mo de.

Kō wele ke a zīlī kō i, ne wa kpa a do gele mo ni, wele ki ni a zīlī 'bo mbé ne we mi fio 'bo go. Wi mi fio a de wele ke na, a do gele mo tē a bina, se ne a zīlī we mi fio de.

– Kō wa 'dafa ia, ne 'do ne, ne mbé ne a zīlī 'bo we de ge?

Ngolo : Bon*, fala ke wa 'dafa ia ni... 'dafa ne me a ke wa yala felé ke wa kpuwa 'de tili a ni.

Fala ke dati ke na, wa ku'bu a ni, wa ku'bu a a ke wa kpuwa felé 'de tili a nga, ne wa kō'bo do tulu a nga, da de kō lì tabi 'dōlo ma hō 'bo go, kō ma unu wena go.

Hā fala ke wa kō kō mo ni, mbe go, ne wa 'bi 'bili, we ke a hana gbaa, ne ma wia na, bi kōya boe nde, ne wa 'bili do ma be kpū. Ne fala ke ma ne se we fo tē e ni, ne mbe go, ne zā a hili, ne olī ma ho se.

Ma ke soe ge, do tēle te ke eklezia, do mbe owi hā zānō, wa be na, fio a te ò ngō goe ni. We ke fala ke a o ngō tū kpo tū bōa ia ni, ne nde go a, wa hā ngamō hā wi mi fiono.

We ke, fala ke a ne se we yala ma ni, ne kō kō mo ni, ma kpe do ngùlú. Fala ke a ama 'bo do dia ne bina. Mo ka mo tē a, ne a ba zō a de ngō né. Ne mbe go, ne a aka na: "Ne hā mangga hā ε! Ne hā mangga hā lo, lo tū, lo nō mbe mangga." Ne mangga ma mēka we gbe mbe ma.

Kō fala ke a o tū kpo iko, kō fala ke wa yala ma ni, ne nde go a, fo ngùlí bina. A o tū bōa ia, a mbulu ia.

Ne fala ke wele a fe fio bolo ni, ne wi mi a a wio? qui enterre une personne morte ailleurs?

Ngolo : Wi a wuko, we takō na, wa yala nu zī ne, na da de kō mbé fio bolo ná ni ma dé 'bo tē e go.

We ke, wuke ge, fala ke na, wele wa gbe a do fio bolo ma nganda wena. Ne wi wili a fe fio bolo dō dō wena. Kō ma wia na, wuke... 'da fala kpo, ne nde go a, wi wilinō wa 'dafa, ne wuke a zīlī i mo we yala zī mo iko. Wa tō na, wuko wa a wa mi a ni, ne nde go a, me a yala nu zī ne.

We ke 'da fala bolo 'da oyaa lè zi ni, bolo ngbaka zi ni, fala ke ole do le wa kpa ngba wa we bi bolo... gbaa, ne mo ne ka mo, ne tōkō ma a nù wena.

Ne wa na: "Winō wa bi bolo gbaa takō wa kumu ge... me 'bo a fala kpo iko. I mo ni, oyale wa i mo boe, ne i nga omasē ko wa i mo boe, kō ke wa bi ne ge ma dè go." Ne ma wia na, wuko a ne se we amba bolo.

Fala ke wa zo wuke ni, a ze kaliā kpu kpu kpu kpu, kō a ho i mo ia ni, ne wa na: "E! E da de za, ma 'bili se gele wuke, kō ε gbe wuko ia, ne 'do ne, ε ne bolo, ne ε mbokō ne wena.

Ma wè na, ε da 'bɔ 'di mɔ kpo, takɔ ε ne sɔ, ε to sɔ nyε ε i mɔ ni, ne ma ne, ne ma to wuko..."

Kɔ o ne ke wuke hɔa kɔ'de ne ia ni, ne nde gɔ a, wanɔ i mɔ ni wa mbɔkɔ, ne wanɔ i mɔ né wa mbɔkɔ ta 'bɔ, ne fio bolo se 'bɔ di bina, we duzu ke wuko a hɔa kɔ'de.

Ma ke 'da fala fio bolo boe, ne ma wia na, wuko a a mi se a, ne a amba na, mbé fio bolo ná ge ma te dè 'bɔ tɛ ε ge kɔ le 'da le gɔ, g'a ni nde.

Wuko fé, ne wili a a futa se wɔlɔ a nde? : *si une femme meurt, son mari doit-il payer le corps de son épouse?*

Ngolo : Wuke a nεa we fe ne ni, ne nde wili a a ba zi a, ne a hā zi mbili ke omasɛ a wa we zi hā a gɔε ni, ne ma we na, a hā ne mbili ná ni te me fai iko. We ke a hā zi mbili gɔ ni, se ne a hā mbili.

Kɔ 'da fala ke a hā zi mbili hā, ne me se a onadalame, o ne odua, okɔla, tabi tolo, tabi ge nde... ke omasɛ wa gɔa na, a hā hā lo, kɔ lo nyɔngɔ ni, ne a hā se omɛnɔ ni iko.

Sa gala olo fio

Rappeler les circonstances du décès, le lendemain de l'enterrement

Zagbālāfio Vedast

Fala ke wa mi fio ia, ne wa si vε, ne wa o gbaa, kɔ fala ke kɔla ne he mɔ kpo, ne wi ke wuko 'da a, tabi wili a a fia ni, ne a kɔ zuma kɔa, ne a ndo he ne, mba do otala wi nano ni vε. Fala wa he ni gbaa, ne 'da kala, ne kpasa wi nu fεle kula 'da wi ke a fia ni, a ga wa. Nε ngɔ te wa vε gε te he kɔa. A dungu fioo, ne a sa mɔ hā wi wili tabi wuke ke wili a fia ni, ne a ndo aka a na nde, a tɔ gulu ke wi na 'da wa a fia ne ni, kɔ a zele. Ne wi ke wa aka a we tɔ gulu we fioe ni, a ndo tɔ tele te ke zεlε ma ndua ba do a ni.

Bɔa ne, ne a e we kumbui ke wa ia ze ma te zā kɔε ni kɔ ne, se a otala winɔ wa ingi gulu fio 'da a de (tɔ gulu we ngɔ fio).

N.B. : Fala ke wi wili a a fia nde, ne nde wuko 'da a a fútá se olo li fio a gɔ (si li fio gɔ). Wi se a owi nano 'da wi wili (obaa a) wa a wa fútá hā omasɛ wa (oyamba fio, onya naa fio). Kɔ wi a wukoe hā a fia nde, ma wia na, wi wili a a futa li fio wuko 'da a hā wele wuko (omasɛ tabi kεfε a). Wa futa se do nyɔngɔmɔ: ona dalamo (kɔla tabi dua), ne nde mbili gɔ.

Wele fe ngɔ nga tɛ a, ne wa de zi a ge?

Que faisait-on quand une personne mourait dans la force de l'âge?

'Boyele février 1992

Zagb : Ne le zo na, oyaa le, fala ke wele a fe, n'a 'bana ngɔ nga tɛ a 'diko, ne me wa de zi a ge nde? Kɔ a wè sɔ li fio gɔ, ne me wa de we ī na, ma o nε, kɔ le kpe nu ne, na da de kɔ mbe me ma dé 'bɔ tɛ ε gɔ, ne wa de zi a ge?

Welenu : Wele fe zi, nde a 'bana ngɔ nga tɛ a, a te dè kpasa wi gɔ, kɔ a fe, ne nde we fie a ma zεlε owi nano 'da a wena. Ne wa ne, ne wa ba wi sɔ na, wi sɔε ni te, hā fio 'da a yolo kɔ wele nde, ne wa gbala wi tunumε gbεa fio ni, we be na, dɔ a do 'do 'bɔ, ne mbé fio fe 'bɔ na me ni gɔ.

Zagb : Fala ke wa dea sɔε, hā wa kpa wi ke a nyɔngɔ wi ni, wa de zi do a ne nde?

Welenu : Fala ke wa dea sɔε, hā wa kpa wi gbε fie ni, ne wa ba wi gbε fie ni, ne wa e a te kɔ kɔ fio wa ne mi do a ni. Ne wa ba fie, ne wa e a de li sila a, ne wa mi a fala ne kpo, we be na, dɔ a do 'do, ne mbé tunumɔ a gbε 'bɔ fio mbé ne ní gɔ.

Zagb : Ní kó wa dé zi ní ni, nè fio wa fé zi wena, tabi 'bó ngboo gó nde?

Welenu : Ké wa dé zi ní ni, nè nde fio tóa zi ngboo bina. Nè te wi zéle, nè wi na 'da wi té a zéle ni, wa sa 'bó mbula te wi zéle ni, hā wi tunumé ké a nè gbe sò wi zéle ni a zele mbula, n'a dé kili, na dò a wa hóa ngo e ia, hā e gbe fie ge dé, nè wa mi se e fala nè kpo do a gó. Zi do falancó ni, nè nde fio zi ngboo bina.

Gbala wi tunumé

Rechercher le mauvais esprit qui est cause du décès

Ngolo ('Bodigia moke)

Fala ké wa í gulu fio ké wi na 'da wa a fia nè ni ia, ma wia na, wa wele owe wena na, dò a dé ni kó mbé mé ni dé 'bó té e gó.

Oyaa lè wa kò zé na nde, fala ké wele a 'bana ngo nga té a, nè a fé ni gó. Ní gó, kó wele a 'bana do nga té a, kó a fia ia, ma wia na, wa ba sò. Wi sòe ni a té, nè a a sòe 'da a nù, kó a zò li kazoe 'da a, kó wi gbe wi ni a hóa li nè, nè a gbala a.

Ha fala owi nançó 'da fioe wa í ti wi ni ia, ma wia na, wa ba wi tunumé ni (wi ké wi sòe a gbala a ni) nè wa le do a kó kó fie ni, nè wa e a ngo ngendé 'da fie ni, nè wa kala kunggu bó, nè wa bélé nyanga a do ma, nè ma nda'da nù.

Nè wa ba fie ni, nè wa e a dé ngo kú wi tunumé ni, nè wa kala ogbá kombonç ni, nè wa ná nu 'da wa do fie ni, nè wa anga nùi dé te ngo wa, nè wa mba do fie bó nè, nè wa mbulu dé kó kóe ni.

Mbe mènò kékoyàá lè zé dàti wà dé zé 'bò 'dà fálà mì fiò

Que faisaient encore nos ancêtres lors des funérailles?

Simon ('Bobanga, Noel 1993)

Ké wele, té a zéle, nè a kó tóa nga. Gá wele o nè mi gé ná ni, nè a kó tóa nga. N'a té bi zéle ni, nè onu félé kulancó 'da a vé, wa té, nè wa dungu té nu tóa gé, we 'bó 'da ké a nè fi fia ni. Nè wa té dé 'bako ni gbaa... kó fala wa zéle na, a fia kó tóa 'di do'do ni, nè wi ba fie ni – kuti ké zi dati 'da oyaa lè gé a ni – nè wi ba fie ná ni, a le dé tóa 'di. Nè wa na, a le dé tóa í we fólo a ni. Nè nde wi nè we ba fie a ni.

N'a le dé tóa 'di, n'a fólo fie ni vé, n'a 'dafa a ni gbaa vé. Nè wa ngbolo mó dé ngo, ngbolo mó dé ngo, ngbolo mó dé ngo... á ngala nè, nè a dungu ngo nè. N'a ba nyanga a, n'a kpo té ké 'di, nè wa henze dé té te 'di, nè wa henze ke dé 'di. Nè wa henze 'baka a dé 'do a, n'a henze ke dé 'di, n'a dungu dé ngo mé ni gbo gbo gbaa, n'a 'ale* a ngókó gbò'dó.

Bon*, ma góa di ni na, wa zò ké na, a dungu ni iko gó. We ké wele fe ia, nè dia li a 'bó bina ni, ma góa na, kili wia té ba wele té zò gbali a ni.

Nè wa ba tuli zi olo yaa lè zi dati ni, afe te ni, nè wa zé ma fai gbaa, nè nsima nè wa yéle li wese, ma nè kolo do'do, nè wa fulu do yòngbò gbaa, nè wa yulu zu a kó nè. N'a 'ale*, wa gbóto nu pélé nè, nè ma nò ti géle a, nè ma usu li a do'do, usu bula li a ni, dò be wa zó, kó kili ba wa, hā wa yu gó, do winç ké kó tóa fie ná ni.

Bon*, ma góa di na, wa kpónò (kpólò) té a, ndala té a ké nza nga ni. Nè wa ófó té nè, ófó té nè kpòvvé kpòvvé kpòvvé gbaa vé do'do. Nè nde a hana di ni gba gba nòa kó nè, a hulu 'bó gbaa, nè a 'bana 'bó di ni a muli kó kili té a ni iko.

Nè nsima oméncó ni wa kpòvvé kpòvvé ni vé ni, nè ma sa, nè ma nganda di ni gbòkólòkó. Nè li walancó ké li hulu sò 'bó ni, li walancó vé ma ngoko ia.

Bon*, ma góa di ni na, wa fa gá pélé ná ni, 'dò'dòké ni, nè wa té do nè. Nè wi ba fie ná ni, a kpo géle a, kpo géle fie ná ni, n'a kpo mbe 'de tili a 'di nga, n'a ye'de gá tulu, ké afe te ná ni, n'a ye'de dé go'do a. N'a 'ale*, a ba a kó tóa 'di.

Né nde wa zā kōe 'di mō gbaa, kō wa tōa hā a na, ma wia di ni do heure 'da mi a ia. Né nde ki ni a ɔa gbaa fala sa 'bō ki ni a ni. Né wa na, mbe nya a 'bana dē gbaa né te 'Bokada mō ni, kō mbe nya a 'bana Bangui 'di, a hō nε. Ma gōa na, a 'bō mbe 'da a, sē a wa tombo to 'di mō tumba, g'a ni nde. N'a 'bō sōe ge gbaa, nε bindé 'bō, wa 'bō 'da a ni gba gba gba pala tū. Né bindé 'bō di ni, ma nε ɔ di ni né tū bōa tals nde, *a/e** ma gōa di ni na, bon* kε di ni a hō gōe ge, nε *a/e** wa nε, wa mi a.

Né wa ba a di ni... wi ba a ni, wele vē gō, wele kpo 'diko. N'a le dē tōa 'di, n'a ba a kō tōa mō, wa fo... 'dafa pēlē ni gbaaa, wa enzé sō a ni gbaa ni, do mēnō ni vē a kolo pēnza kula gbòkòlòkó, nganda nε ge nde ni.

N'*a/e**, n'a ba a di ni, nε owukonō vē ni, gba dēlē mbe wukonō wa ni wanō gō... sōki a tabi a wi wili nde, nε wukonō kε... okonduka mō a ni vē, nε wa yu, nε wa si kō tōa. Né obe vē wa si nε tōa, nε wa kpe nu tōa ni dē ngō gēlē wa, dō wa zō a nza nga te la do nε gō.

Né wa zele di a wi ba a ni, a mō ngō dōnggō tē a ngō gēlē nε. Né ogba ombe wukonō ni kε wa kpasa wukonō, kpasa wukonō, kε wa ingi zi ti a do pala kε te gā 'da wa do a ni, *a/e** wa mō ngō ma yu do 'do a ni. Né wa tē ga zuma do'do a ni gba gba gba gbaa...

Né wa nε, wa hō do a... ba do 'da le vē, nε wa hō suka* le 'di. nε wa ba 'bō do 'da le gba gba gba, nε wa hō suka* le ngō 'di... ba do 'da le di ni ni gba gba gba gba. Né *a/e**, nε wa tē... wi la do a ni gbaa, n'a hō nu kō 'di, n'a lē kō kō 'di, n'a e a dē ngō gēlē kiti... wa ia kiti mō a kō kō i mō. Né *a/e** a ba fie ni gbaa, n'a le do a ni gbaa, n'a 'dafa a kō kō ni vē. Né a sa mō hā mō... wi ba fie ni sa mō hā mō wèlé fie ni, tabi nya mō nde, tabi wio nde, tabi baa mō nde, tabi wio nde, n'a na: "Mō lē, kō mō té, mō zō!" Né wi ni le kō kō 'di, n'a nε, n'a zō a kō kō di ni gbaa, n'a na: "Ilī, mo ia fie 'dē ε de" g'a ni nde. N'*a/e**, n'a hō nza nga.

K'a nε hō dē nza nga do'do, sē nε owi nε we zī tē dē nu kōe ná ni, wa le tē 'bō. Wa yapa tē mē 'bō a kō kō 'di, nε wa 'banda zī tenō ni hir hir hir gbo gbo gbaa, nε te nō nu kōe do'do, nε wa ba gā mō nē afe ni, n'*a/e**, nε wa kele do 'do nε. Né wa kpe a wilā kōe i nga, nε nde fie ni 'bana dē i mō nē ni 'diko.

Mbe tala lēngge ngō fio bolo

*Quelques mots encore sur une mort survenue ailleurs*¹⁴

Zagbālāfio - Gbamboko

Mi fio bolo : *l'enterrement d'une personne décédée ailleurs*

Wa zā kō fio bolo, nε nde wa εlē ma élà gō. Wa zā kōe, kō ma 'du, nε wa gba gbogbo nε, nε wa 'dafa kō nε, nε wa e a dē di ni.

Né nde wa nε mi fio bolo, ma wia na, owukonō wa a wa ba a, nε wa nε do a dē nu kō 'di. Kō fala kε wa hōa nu kō 'di ia, ma wia di na, wa ndaka owi wilinō vē, nε ombe wukonō kε gbālā tē wa a nga ni, nε wa le kō kō 'di, nε wa a wa 'dafa fie ni. Kō fala kε wa 'dafa a ia, sē nε owi wilinō wa tē, nε wa le kō kō we anga nui de.

Ní 'bō gō nde, ma wia na, owukonō wa a wa anga nui ni vē wi a wa 'diko. Wa dē ni na nde, dō dē kō mbé fio bolo fé 'bō mbé nε gō.

¹⁴ L'expression "fiò bòlò" (litt. : mort/fer,bataille) désigne une mort généralement violente et survenue hors de chez soi, causée p.ex. par une arme, un arbre tombant, un animal féroce, une morsure de serpent, un accident de véhicule, etc.

**Menç ke wa dε do owino wa kpa fio bolo zamɔ 'di : que faire avec les gens qui ont trouvé
le corps d'une personne décédée ailleurs**

Védaст : Wa zā kō fio bolo, nε nde wa élè ma élè gø. Wa zā kōe, kō ma 'du, nε wa gba gbogbo nε, nε Fala ke owele wa kpa fio bolo zamɔ nde, ma wia na, wa kala owino ni, nε wa tū li wa do mbito, nε wa a wa kō wili tɔa. Kō fala sa, nε wa fa ina, nε wa fɔlɔ do wa.

Wa dε ní gø, nε nde owino ni wa dungu sε a dia gø. Bɔzɔ wi fio bole ni ma yengge sε wena do 'dokɔlɔ wa ni 'diko. Nε nde inano ke wa fɔlɔ do owino wa kpa fio bolo zamɔ 'di ni ma ke: Fala ke wa a wa kō wili tɔa, kō fala sa, nε wa la do wa 'dɔ lì 'di, nε wa kpe nu lì. Nε wa fa nwá gbàbùlà, do nwá bàbòlò, do nwá tèbòzò, do nwá kumba, do gbakutu, nε wa 'bala ma dε 'dɔ lì ni, nε wa fɔlɔ do wa. Kō fala ke wa fɔlɔ wa ia, nε wa gbini nu lì ke wa kpia sɔ ni, nε ma la dε gɔtɔ, sε nε wa ho nza, nε wa si de.

Fala ke wa hoa le 'di, nε wa fa mbu, nε wa 'bala ma dε 'dɔ lì kō bula, nε wa dε gbakɔ te nwá ka'dangga, nε wa fi 'dɔ lì mbui ni, nε wa gɛzɛ do li wa, we ndiki bɔzɔ fie ni 'do wa do'do.

**Yufu mɔ fio bolo¹⁵ : rite fait par le féticheur pour clôturer les cérémonies des funérailles
d'une personne morte ailleurs**

Fala ke wele a fia fio bolo, kō wa mi a ia, ma wia na, wa fa ina, nε wa yufu ma na, dɔ a dε ni, kō mbé fio bolo fé 'bɔ gø.

Wa 'bili liã ngònggò, do liã ngánggálág'bèlè, do liã zímánzèlè (ke ti kɔla), do liã bàngàbingi, do liã ndèndè, nε wa mba, nε wa gi. Kō ma gbala, nε wa ba lì nε, nε wa a tɔ te ne, nε wa to gbälã mɔ ke li ne a zèlè (mbélè), nε wa a te ne, nε wa nyɔngɔ.

Hā fala ke wa ndo nyɔngɔ ina ni, ma wia na, wa kala o'bèlè mɔ (otɔa nu bolo), nε wa siki li ma dε zamɔ. Kō fala ke wa nyɔngɔ ma ia, nε owino ni wa a nyanga wa dε zu kusi ke wa gi do ina nε, nε wa ba lì ke wa fɔlɔ sɔ do kō wa ni, nε wa a ma dε 'do nyanga wa, sε nε wa kulu ngo, nε wa pɛsɛ de.

Ma wia 'bɔ na, wa kala oliã tenɔ ni, nε wa e, kō ma kolo, nε wa dɔ do kútù, nε wa kō ma li owi nu fεlε kulano ni, na dɔ a dε ni kō mbé ne fé 'bɔ fio bolo gø.

Fala ke wa nyɔngɔ ina ia, nε wa kala oguano ke wa gi do ina ni, nε wa e ma fala ne kpo. Kō fala ke owino wa si tɔa, kō fala sa ia, nε wa kala oguano ni, nε wa ne, nε wa a ma te li wala lì.

We si do fio bolo dε 'da le : ramener au village le corps d'une personne morte ailleurs

Fala ke wele a fia fio bolo te zamɔ, nε owele wa ne, nε wa 'bili sèkèkè te, nε wa sini ma, nε wa ba a, nε wa e a ngo ne. Nε wa fa fεlε ngòlò, nε wa henzε do a. Nε wa 'bili nga te, nε wa ba do a do ngbangbo.

Fala si mó wa, nε ma wia na, wa 'bili nwá yòlò, nε wa a ma ngo a, sε nε wa ndo si do a de. Hā fala ke wa hoa le nga, nε wa 'bili nwá bɔ, nε wa gu ngo a.

**We si do bòzó fio bolo dε 'da le : ramener au village les mânes d'une personne morte
ailleurs**

Fala ke wele a fia fio bolo, nε owi nanɔ 'da a wa kō sε na nde, bɔzɔ a ma 'bana dε zamɔ i fai gø. Ma wia na, wa ba bɔzɔ a dε te le, sε nε a dungu do yangga we 'bɔ 'da tū fio 'da a ke ma wia sɔ na, a fe ne ni de.

Ma wia na, wa fa te kjàli, mε a te ke tɛ ne o nga'banga'ba ni, tɛ ne lò gø, nε nde nwá ne ma ho de te gbakɔ ne bɔa bɔa 'diko. Nε wa fa te ni, nε wa dε do zaka. Nε wa zā ngo zunu obe

¹⁵ Le but du rite est de prévenir qu'une telle chose ne se répète plus.

dā, nε wa a ma dε kō zaka ni, nε wa gbo ma. Nε wa fa fεlε fande, nε wa kpo go'do zaka ni, sε nε wa nε we ba do bɔzɔ fio ni dε le de.

Wa nε, kō wa hō tε fala a fia nε ni, nε wi kε wa kō zi ngba wa do a wena ni a tε, nε a dama zaka ni gboeee, nε a sa mɔ do li fie ni, nε fie ni a kō. Nε a tō hā a na: "Wi a mi!" N'a sa li ε hā fie, n'a na: "Kō mi tε we kpa mɔ, kō ls si do mɔ."

Do fala nε ni, nε bɔzε ni a tε, nε a 'be tε fū fande go'do zaka ni, nε ma dīlī dēkpō. Nε wi ni a ū fala nε na, a kōa ia. nε a ndo yaka ngbengbe gbaa na nde, a hoa nε le nga. Mbe mɔ gɔ, nε fio ni a dungu dε 'do gεlε wi ni, sε nε a la do a, we si do a de. Mbe 'bɔ gɔ, nε wi ni a nε 'bɔ do sεlε, nε a fi ngo gεlε a. Nε fie tε, nε a dungu ngo nε, nε a ndo si do a de.

Fala kε wa si ni gbaa, kō tε fie ni ba we do'do, nε a tō hā wi ba bɔzε ni na: "Lε kpe mbe tε ls sε!" Nε ma wia di ni na, wa kpe tε wa gbaa, sε nε wa ndo la nε we si nε de.

Fala kε fie a zɔ gele wele, nε a yu, nε a si dε olo a kε a fia zi nε ni 'diko. Ma wia di ni na, wi ba bɔzε ni a ɔkɔlɔ 'bɔ a ɔkɔlɔ gbaa, sε nε a kō de.

Hā fala kε wa hō dε le ni, nε ma wia na, hia mɔ tε wèlè 'da le gɔ. 'Da le ɔ fioo 'diko. Ma wia 'bɔ di ni na, otala owi nanɔ wa le dε kō tɔa kε bɔzε a ɔ sε kō ne ni, nε nde wa wélé we go.

Kō fala kε wi ba bozε ni a hoa le nga nde, nε a ba zaka do ngbengbe ni, nε a da ma dε kō tɔa 'di. Fala ni nε nde a da bɔzε ni ta me 'bɔ dε kō tɔa mɔ ia. 'Da fala ni, nε owi nanɔ kε wa sɔ kō tɔa mɔ ni, wa ndo he kōa nganda wena, nε wa vī zu bɔzε ni, nε a 'bana fai dε kō tɔa ni.

Ba bɔzɔ fio ma nganda wena. Wí kpā sila, sε nε a nε we ba nε de.

Voir autres versions : "Religion et Magie", p.87 ss.

Ndaka bɔzɔ fio bolo : *Chasser les mânes d'une personne décédée ailleurs pour qu'il n'importe plus les autres*

We ndaka bɔzɔ fio bolo na, dɔ a ɔkɔlɔ 'bɔ wele gɔ nde, ma wia na, wa fa nwá te tū, nε wa 'bi wala tandala, nε wa fa nwá kumba, nε wa ba nu tulu tε fio bole ni.

Nε wa nε, kō wa hoa tε fala wi ni fia zi nε ni, nε wi dε ina ni, a sa mɔ hā wi fe fio bole ni do li a, nε fie ni kō. Nε wi dε ina ni tō hā a na, a té sε.

Kō fala kε bɔzɔ fio bole ni ndo tε nε, nε a fi we tε oinano kε a fa sɔ ni. Kō ze nε ndo kutu nε, nε bɔzɔ fio bole ni he sε di ni mɔ na: "O, gulu kε mɔ sa 'bɔ mɔ hā mi, kō mi nε tε 'bɔ ma, nε mɔ dɔ mi do we we ge nde?" 'Da fala ni, nε bɔzɔ fio bole ni a yu di ni do ti, nε nde a hō 'bɔ mbé nε we ɔkɔlɔ 'bɔ wele gɔ.

Mi fio kuti be

Les funérailles du premier enfant décédé dans une famille

Mbuamɔ Cath.

ɔ nε ke mɔ kua be, nε mɔ baa be do naa be, nε kuti be 'da mɔ a fia ni, nε wa mi a do tūi. Sanga ze, nε wa dungu ní fai, sanga ze ngboo, nε wa ba be, nε wa la do a, nε wa mi a do tūi, na dɔ mɔ baa be do naa be, nε zó wala 'dɔkɔl'a wa la do a ni go. Nε wa ba a do tūi, nε wa nε, nε wa mi a.

Nε ke zi 'da oyaa lε ngboo ni, nε wa dε zi do ã mɔ ngbaka ngboo ni. Wa a gbá kombo bɔa, nε wa ba be, nε wa gbini nwá ngòkā, nε wa nā ma dε ngo gbá te ni. Nε wa bɛlɛ kunggi ke zā nε, nε ma isi a, da dε kɔ a kífi tē a, kɔ a gú li a nù go. Nε wa zí te i nga, nε wa zí i, nε ma isi a gba'da de nù dε ngo gele gba kombe ngo nga sū, nε wa anga nùi dε ngo a iko.

Kɔ mbé ke dé 'bɔ ge ni, ma te me na, wa mi wi do ma'baya ni, ní a wa dé 'bɔ nε ke zi dati ni go. Wa zā te me 'bɔ kɔe sū, nε o nε ke wa fi be kɔ *cerceuil** ia ni, nε wa nε te 'bɔ, nε wa do gba kombe i mɔ bɔa kpo bɔa, nε wa do ma'baya dε ngo nε, nε wa mi a do sanga ze iko.

Nε nde wa dε o nε ke 'da oyaa lε zi dati ni go. Oyaa lε wa mi zi a do gbá kombe iko, nε wa bɛlɛ kunggi, nε wa nā nwá ngòkā na, ma isi a gba'da, dɔ dε kɔ ke a hana we gbese nε ni, kɔ a siki tē a, k'a gú li a nù go. A gu li a nù ia, ya mɔ bá zā 'do a dɔ go, mɔ kó 'bɔ mbé be go. Gulu nε zi a oyaa lε wa dε zé ni a ni. Kɔ ke dε a ma'baya ni, fala do ke na, a kifi tē a bina, ma'baya ma nɔa te 'bɔ a dε kɔ, n'a o ni iko.

– Ní a wa zi do linggamo na, o nε ke wa mi a do usu nε ni, baa be do naa be wa zó 'dɔkɔl'a go, ní a a kpolo se 'bɔ tē a ?

Cath : lī, be ni a kpolo se tē ε, ne ne ko, g'a ni nde. Linggame 'da oyaa lε zi wa dε a ni.

– Nε 'da fala ke wa ne mi a ni, nε naa be do baa be wa i do?

Cath : Wa dungu dε kɔ tɔa nga.

– Wa ge wa ba wɔle be, nε wa ma ngo ho nε iko?

Cath : lī, wa ba, nε wa la nε. O nε ke ne ge, nε hò kpasa ne ngboo go ni, o nε ke kuti be gbaa, mɔ 'bana te 'bɔ do linggamo be gɔe? Nε mbè go, hā wa he kɔa fai ni, kɔ ho dε sanga ze, nε winɔ wa dungu we mi fie ni, wa ke'ba na, mɔ hia fai, kɔ be yala kala li mɔ nde, kɔ be yala kala li mɔ, nε wa ba wɔle, nε wa la nε.

Kɔ mbè go, kɔ ma ne ne we dε ne nde, nε mɔ ne ne we tunu gbitiwili, nε mɔ mɔ ngo tamba ne na, be 'dε ε do nde? Nε mɔ mɔ ngo he ne, nε wa ge wa 'bana do mɔ, wa nè li nzela i go, nε wa mɔ ngo ga mɔ na: "Mɔ te hè go! Mɔ te hè go, kɔ wa usu be 'da mɔ do dia ne do'do se !" Tua ke ma wè na, wa fi a kɔ kɔ i do kɔa 'da mɔ go.

Nε wa mɔ ngo de do mɔ ni, kɔ wa mi a do'do, se ne fala sa, nε wa na : "lī, kɔ mɔ kɔ wa he ne, nε mɔ he, tua wa mi a ia." We ke me a kuti be, kɔ mɔ he fai, kɔ kɔ gele mɔ la 'dɔkɔl'a a, ya mɔ kpá se mbé ne dɔ go. Ki ni zi a linggame 'da oyaa lε a ni.

Fio 'da wi zā

L'enterrement d'une femme enceinte

Mbuamɔ Cath.

Ɔ ne ke 'da oyaa le zi belee, wa zi do linggamɔ, ne wa e sila wa ngo linggame ni, se ne wa de do ngbongbo we ke wa dungu do ma kɔ dungi 'da wa.

Ne o ne ke zi te 'bɔ wa ba nai wuko, fala ke a o do zā, zekɛ tale, zekɛ nale, a fe, ya wa wè te gba a go, tua ki ni ma te de wele v̄ do dia ne go. Kɔ fala ke wuko a fe, nde a do zā la zekɛ mɔlɔ ia, ki ni me a wele mobimba*. Ne ma hɔ fala kula go, k'a fia do zā ni, ne 'da fala ke wa ne se we mi a ni, ne wa gba zā a kɔ kɔ mɔ, ne wa ba be ni, ne wa be a hā winɔ de nza nga, tabi me a boko be, tabi me a bulu be nde, ne wa e a de ka zā naa a, se ne wa mi a.

Gulu ke wa de zi ma ní ni, tua wa lengge na, o ne ke a fia do be de kɔ zā a, ne naa be a fia do'do, ne be 'bana te yengge do dia ne, tua ke be te kpà 'dā pema*, k'a gē go ni, n'a te kulu ngo kɔ zā a fai, ne ma hā linggamɔ wena na : "E! Mε ge a ngbongbo wele ngboo, tua ma 'bana do tɔkɔ ne ne iko, ya ma kúlú sɔ ngo ni go, ní a le mi a né iko, ya ma dé se go." Ne linggame ni ma lia zi zā zu wa belee na, fala ke wuko a fe do zā, kɔ wa gbá a, kɔ wa ba be de nza, kɔ wa do a, kɔ wa mi a do a go, kɔ wa mi a do zā ni na, zā a hana ni, ne be de kɔ zā a, n'a gbesɛ, n'a gbesɛ de kɔ zā a, ne nde tala nya a wa 'bana ni, nu fɛlɛ kula wukonɔ wa fe se te 'bɔ do be de kɔ zā wa sekɔ*.

Ne linggame ni ma ba wa v̄, ne ma o zi ne ke me a mokano* we duzu wa ni, ne ma ba n̄e ngbongbo linggamɔ ni. Ní a ge nde, ma dea tē e né ke di da dō wa dé ni goe, ke me a olo yaa le zi ni, ne ma dea tē e ní kpaa. We ke mi zi zila na, ke zi 'da oyaa le ni, wa te ū zi fala ne ni go ni, kɔ wi fe do zā, o ne ke me a oboko be wa o mɔlɔ nu fɛlɛ kula ni, kɔ wele ke dati a fia do be, do zā de zā a, kɔ wa mi a ní iko, ne wa gbà a go, ne 'do ne 'bɔ, mbè go, ne nya a ni, a ko zi tabi bɔa, tale, nale, ne mɔlɔ kula, kɔ a fe 'bɔ do be de zā a ni fai, we kpa zu oboko benɔ v̄. Ne me 'da wa zé dati wa dungu ne iko, fala ke ma de nu fɛlɛ kula, ne wa le zamo, ne wa fa gulu ne, tabi me a ge nde? Gale ge mɔ tɔ gulu ne hā lo, ma yula ngo ge nde, ma yula ngo ge nde? Fai kɔ wa ne kpa gulu ne na, o ne wele ke zi dati, ne dè ní go, ma ke nu kɔnggo wa v̄ wa fe fio ne ni. Ne tala wa ge wa ba we ni, ne wa e ma dati wa n̄e mbula ni, hā wele a fe do zā do zekɛ mɔlɔ, do zekɛ gazala, ne de i mɔ, ma hoa wele ia.

Gulu ne na, wa do a kɔ kɔ sekɔ*, ne wa gba a do'do, ne wa do te 'bɔ be de ke zā a. Ne a te 'bɔ naa be a te 'bɔ kili te wele, ne be a kili te wele, ní a wele do wele n'a o te 'bɔ, ne a ne wala 'da a zu a kpo né ke ma wia ni.

Kɔgenagɔ Marcel (Centre Nadonye 2.1.95)

Te 'da oyaa le zé dati, fala ke wuko ko, kɔ a ko zāa, kɔ a fe do zā ni, ne ma wia na, wa ne do a kɔ kɔ i, ne wa gba zā a, ne wa ba be ni de te nza, ne wa fulu olo ne, ne wa do be ni do ke kpɛlɛ a. Ne dati ke na wa e be de ke zā a ni, ne wa ba a de te nza nga, takɔ owinɔ v̄ wa ū. Linggame ma le ko zu wa ni nai, be a wia sɔ we o de nza kɔ nu fɛlɛ kula 'da lo, kɔ sɔe le yɔa a. Tabi me a boko be ke a ne de sɔ mosala* kɔ lo, tabi me a bulu be ke ne de sɔ mosala* kɔ lo, sɔe ke a yɔa ni a h̄e! Ne nu fɛlɛ kula sū wa ū na, be lo yɔa a kɔ nu fɛlɛ kula, ke kula dè go, kasi* lo yɔa a kɔ nu fɛlɛ kula, a ne o sɔ kɔ lo, takɔ a de sɔ to kɔ lo ni a h̄e!

Ki a linggame 'da wa dati hā ni. Ne be ke a yɔa kɔ lo k'a be ge nde? Bulu be nde? A ne gā sɔ nu fɛlɛ kula de dati, sɔkɔ boko be nde, a ne gā sɔ 'bɔ nu fɛlɛ kula de dati, ní a be ni a ge nde? Lo zo a, kɔ lo ū na, be ke a sɔ sanga lo, ne nde li wala bina, takɔ a ho kɔ lo ni a be ge nde?

Li wala ke boa na, ma wia na, wa gba a, ne wa fo be ni de nza, be ni ho nza ma be na, do de ko a o mo lama nu ne iko, do 'do ne, ko mbé kula ne se 'bo we ko ne te ko nu fele kula ni, ne mbè, ne kpo kpo me ni ma de se 'bo kpo ko nu fele kula, ne mbé ne a fe ne.

Ní a fala ke wuko a fe do zā ia, ne ma wia na, le gba a, ne le fo be de nza do'do, se ne wa ba 'bo be ni, wa ne fulu do'do, ne wa ba a, ne wa do a de ke kpelé naa a ni, ne wa mi a na, dă de ni, ko mbé ngamé na me ni, ma hó 'bo ko nu fele kula 'da lo go, g'a ni nde. Ne nde linggame ke dati a ki ni.

– Ko fala ke wuke a ba zi zā, ne zā ni ma o tabi o ne zeké tale iko, ne wa de 'bo ma dea?

Kōg : Ke zā oa zeké tale, n'a fe do ma? Fale ke wa zo na, ma dea be wele ia, ne wa de se ma iko. Ko fala ke wa zo na, ma dè be wele penza go, ya wa gbá se a go. Wena zeké boa, zeké kpo wa gbá a go. Zeké tale, ya a gā, ne wa de se na, wa soko sala ku be ni, we ñ na, be ni a be ge nde? Ne wa de se ma iko.

Troisième partie

Dùngù gélà

Porter le deuil¹⁶

I. 'Da fala fiò 'bana ngo gbà

Tant que le défunt se trouve encore sur le lit de mort

Wi wili tabi wuko olo fie a o ngu'du fio : le veuf ou la veuve se couche à côté du défunt

Mɔnzabana ('Bodumbili II)

Mɔ tɔ̄ sɔ̄ di ni na nde, fala ke kene mo fia né, ne wa te fɔ̄lo a ni, ne wi de mo do gela a ë ne pεlε. Ne a tε, ne a kpo zā mɔ̄, ne wa e mɔ̄ do gele pala. Ne wa fɔ̄lo a vε̄, ne wa 'dafa a, kɔ̄ wa ne e a ngo gba fio do'do, ne wi ba mɔ̄ do gela a ne, ne a 'be nu kɔ̄ mɔ̄, n'a tε, n'a e mɔ̄ ke kpεlε a nga. Ne mɔ̄ o nù do ginggili, de ngo ngba'di te mɔ̄ kpo.

Kɔ̄ ke mɔ̄ o a ni, mɔ̄ kífi se te mɔ̄ gɔ̄ gbaa, hā me a ini ma ba mɔ̄ nde, ne mɔ̄ sa mɔ̄ hā wi ba mɔ̄ do gela. N'a tε, n'a 'be nu kɔ̄ mɔ̄, ne a ne we tika mɔ̄ fala ini. Mɔ̄ ne ini vε̄, n'a 'be nu kɔ̄ mɔ̄, n'a tε, n'a e mɔ̄ te ngu'du wuke 'da mɔ̄. Mε 'bɔ̄ 'dɔ̄lo, n'a de kpasa ná me na ni. Gbaa 'bɔ̄ 'da ke wa ne ne we mi se kene mɔ̄ ni.

Kɔ̄genago Marcel ('Bomalanga)

Ke mi zoa 'da le ni, fala ke kene mɔ̄ a fe, ne nde wi de mɔ̄ do gela ni, a be li a de nza do ti gɔ̄. Kɔ̄ wa mi kene mɔ̄ do'do, kɔ̄ fala sa, wa ne fɔ̄lo mɔ̄ ni, se ne a be tε̄ a de nza de.

Ne fala ke kene mɔ̄ fia, ne a 'bana ngo gba ni, ne mɔ̄ o se de ngu'du a, né ke wa tɔ̄a sɔ̄ di ni. Mɔ̄ o se ni, kɔ̄ fala ke ini ba mɔ̄ nde, ne mɔ̄ kulu se ngo, ne nde wa 'bé nu kɔ̄ mɔ̄ 'bia gɔ̄. Ne mɔ̄ ne, ne mɔ̄ kpolo te mɔ̄, ne mɔ̄ ò nù. Tabi nza ba mɔ̄ nde, ne mɔ̄ ne, ne mɔ̄ yu nza, ne mɔ̄ kpolo te mɔ̄, ne mɔ̄ o nù.

Kɔ̄ mɔ̄ o te i mbee tε̄ mɔ̄, kɔ̄ fala ke te mɔ̄ fala ni ma zεlε, ne mɔ̄ kulu ngo, ne mɔ̄ kifi te mɔ̄, te i mbee ke mɔ̄ ò gɔ̄ ni, ne mɔ̄ o di ni.

Resp. Ngolo ('Bodigia moke)

– Ke wa ia fie ngo gba ia, ne kene a dungu i do?

Ngolo : A dungu te ti gba. Ne nde wa ï na, we ke wa do wili a, wa mɔ̄lɔ̄ zi wena. Kɔ̄ tabi wa mɔ̄lā zi fai, ma ke wili a fia, wa ia a ti gba ia, ne nde nguli te wili a ma hulu se te tε̄ a te ti gba nù nga ni.

– Ngùlù me a ge?

Ngolo : Ngulu me a fala ke fio a ma ngo mbulu ne, ne fala tε̄ a ma ngo unu ne. Ne fala ke fie a ma ngo hulu ne, lì te fie ma hulu ne. Hā fala ke wa e wuko te ti gba, ne nguli ma mɔ̄ ngo hulu te wuke, hulu te wuke.

Hā fala ke wa ï zi na, wuke a kɔ̄ zi osia a wena, a dungu do wili a, a kpà zi we do a gɔ̄, a wele zi we de wena, ne wa na, a kū, kɔ̄ a o do ngo gba i, a o do wili a ngo gba mɔ̄. Do fala ni, ne nde gɔ̄ a, lì ke ma hulu sɔ̄ 'bɔ̄ tε̄ a, ma húlú se 'bɔ̄ tε̄ a gɔ̄. Ne ma wia na, wa e ua kpana, wa e kpana nù nga, ne lì ma mɔ̄ ngo hulu te kɔ̄ ne. Ki ni wa kɔ̄ genε a wena, ma ke wa tɔ̄a na, a kɔ̄ zi genε wili a wena, ma wia na, a kū de kpεlε wili a, a o de kpεlε wili a de ngo gba mɔ̄ ni.

¹⁶ Nous traiterons d'abord du deuil d'un veuf ou d'une veuve. Puis nous ajouterons quelques mots sur le deuil dans d'autres cas.

(Wa tō 'bō na, ombe wèlé fiong kē wa do 'dā linggamēnō ni, wa so mbe tē ngūlī ni, nē wa a tē nyōngōmēnō tabi kafe kē wa kē hā winō ni, takō wa ūtē wi gbe zì nya lo gē. Nē nde ki ni ma 'danga wena.)

Wi wili tabi wuko olo fie a nyōngō mō gō : *Le veuf ou la veuve doit jeûner*

Monzabana do Kalo ('Bodumbili II)

Monz : Nē li pēlē wa kpo zā mō, mō tō sō na nde...

Kalo : Mē a woko bō, tabi pēlē zō, tabi pēlē ngungge...

Monz : Nē nde gulu kpua pēlē wa kpua ni na, mō ūtē na, mō kpa di ngba mō do 'dā mō. Hā nyōngōmō lé sē kō zā mō di dō gē gō...

Kalo : Takō ma nganda gbālā tē mō.

Mbotama Cyprien (Centre Nadonye)

Mbotama : Nē nde gulu fēlē kē wa kpo zā wa ni ma do kinggili nē bōa. O nē kē wa tōa we kē 'da hā ngamē hā wili, do kē na, dungi wa dūngū do dia nē gō, kō wuke a fia we duzu a, ki ni ma 'bō ni boe.

Nē nde i 'da lē nga, ma wena we duzu kpōkō ma nganda a. Wa enzē zā a ni, nē ma nganda, nē ma be 'bako. Do kē na ge nde? Wō tē nyōngōmō ma bá a gō, nu a ma fanga wena ni, ma we na, wa kpo fēlē zā a, nē ma nō, kpakō ma kā sē a do wē, tē dungu ka zā kēnē a, tabi ka zā wili a. Ní a fēlē ni ma hā ngawi hā a na, a kpālā sila tē kō wē a nē dungu do ma ni.

Futa li fio dati gba nu kō : *payer le corps du défunt avant de creuser la tombe*

Nande et autres ('Bodumbili II)

Nande : Lé zō wena na, mō wi wili, kē mō fia, nē onu fēlē kulangō 'da fie, wa kō zi na, dati hā mi wuke 'da mō, nē mō futa li fio, sē nē wa gba nu kō, kpakō wa mi a de. Tabi mō hā ngulu, tabi mō hā odua, nē mō hā ofalanka. Nē fala kē mō hā omōnō ni, sē nē wa gba nu kōs de.

Nē 'da fala kē wa nē mi wuke 'da mō do'do ni, nē wa nē, nē tolēnō kē 'da wuke 'da mō kē a fia zi ni, nē wa kala ma vē. Nu fēlē kula 'da wuke wa kala vē si do ma ni.

Nē ma o a kpaleñō tē li fōe kē mō dēa do wuke ni, nē wa na, mō tē nyōngō 'bō kpale olo wuke ni gō. Nē wa nē, nē wa 'bili okpaleñō tē safō mō ni. Mē a bō, tabi ka'dangga, tabi otoko, tabi okumba, nē wa 'bili ma vē. Mbe bōnō ma 'bana do sēlē toko nē, nē wa sēlē ma vē. Wa 'danga kpaleñō vē, nē wa kala ma sū, nē wa la do ma.

Monz : Ni a do fala fio ngo gba, nē ma na, owèlé wuke, to wèlé fie, nē wa tō na, dati kē na, wa nē we we nu kōs, wa hā mbili. Nē 'do kē wa mi fio ia, nē wa futa li fie, nē wa ga mō na, mō tē 'bē tē kpale kē ma kō fō 'da mō nē ni gō.

Ní a pala kē wuke 'da mō fe, nē wa dē mō wi wili ni. Ní a aka we 'da mi na, pala kē mō mō fe, nē wuke hā mbili we gba nu kōs, o nē kē mō dē ni dēa ni?

Wa vē : Wuke hā mō kpo gō!

Nande : Wa dē ni we duzu fio wuko, nē wa zēlē tē wi wili kē wuke 'da a fia ni, we dē a nē mi tōa sō di ni. Nē nde fala kē wi wili a fe, nē nde a, wa dē do wuke na mē ni go. Wuko fútā li fio wili a gō. Kō kē 'da wi wili kē wuke 'da a fia ni, nē mbē nē wa zē a, nē wa tō hā a na, a fútā mō o nē, kpakō wa gba nu kō, tabi a futa nadalamō. Kō a hā ma gō, nē wa fo a tē kē tē wuke 'da a, nē wa 'de a ndūu, tabi do 'do tōa. Nē wa mō ngo zēlē tē a do zē a i mō.

Kɔ fala kε a futa mɔnɔ ni ndambo, nε wa ba a, nε wa tε, nε wa e a tε kε te wɔlɔ wuke. Kɔ wa mi wuko do'do, nε wa kɔ na, mɔnɔ sɔ lo wia ni, ma hɔ vε sε.

Tεlε tε kε wa zεlε tε wuko fio wili

Sévices infligés à la veuve

Nande et Edesangawa Madeleine ('Bodumbili II)

- Ní a mε kε wa dε ma do wukonɔ we zεlε tε wa, nε ma la ngbε ε do wi wilinɔ mε a ge nde?

Nande : Kε ma la ngbε ε be sī, mε a kε, fala kε wi wili a fe, nε nu fεlε kula 'da wi wili, fala kε wa zo zi na, dungi 'da wili do wuke ma a dia gɔ ni, nε mbè, nε wa 'banda zεlε tε wuke tε 'bɔ wena. Wa kɔ na, a dúngú tε kε te wɔlɔ wili a gɔ. Nε wa e a do gele fala, tabi wa ze a.

Madel : Kε gela tε 'bɔ wa dε tε 'bɔ do mɔ ni, ma yolo ngenggelε we 'da owi wili, wèlé fionɔ. Nε kε wili mɔ fe, nε wa fi mɔ dε ngu'du a, nε mɔ o, mɔ gífí tε 'bɔ tε mɔ gɔ gbaa, nε gaza mɔ fe to do'do. Nε kε gaza mɔ fe to ni, gεnε kɔ a dε ngùlù, mɔ dε ngu'du a ni.

Ní gbaa, kɔ fala kε na, wa zā kɔ gbaa, kɔ e, kɔ wa ba a we mi a, sε nε wa 'be nu kɔ mɔ dε 'do tɔa. Nε wa ma ngo aka mɔ nai: "Mɔ sa wili, nε mɔ tɔ! Kɔ dɔa o zā mɔ, ma hɔ mɔ gbea wili mɔ, nε mɔ tɔ! Dɔ bindε, kɔ lengge wa nε nε we tɔ ma, kɔ wele wa yolo, kɔ wa tɔ na, wi a mɔ gɔ." Nε mɔ tɔ mε ni. Ti kɔ mɔ a lì, sε nε mɔ tɔ de. Ti kɔ mɔ a lì bina, nε mɔ tɔ tε 'bɔ nza. (Gulu nε na : 'dā mεnɔ bɔa kε wa tɔlɔ sɔ ni ma kɔ mɔ boe, nε mɔ tɔ, kɔ ma kɔ mɔ bina, nε mɔ tɔ tε 'bɔ dε nza.)

Nε kε wa nε, nε wa ba wili mɔ we mi a ni, nε mɔ yolo di ni. Nε fala sa, nε wa ba kρεnεmɔ, te kρεnεmɔ, nε wa ba yɛlɛ. Nε wi dungu ngo ta, a dungu, nε mɔ dungu ngo ku a.

Nε wa a lì dε zu mɔ nai : "Kpo kpo mɔ dε mɔ do wili mɔ nde, nε ta mɔ nε dungu ngo nε, nε kρεnεmɔ wa nε nε we a li zu mɔ gε, nε mɔ fe! Kɔ tε 'bɔ ní gɔ, kɔ mɔ a mɔ nyɔngɔ a gɔ, kɔ mɔ sa wili dε kɔ a sa, nε wa dε mɔ do gela, nε mɔ fe! Kɔ ní gɔ, nε tε mɔ o tε mε 'bɔ a nga." Nε ma wia do kε nai, wa dε mɔ di ni, nε owi wili wèlé fionɔ ni, wa yolo di ni, nε wa tε sofe mɔ, te to kumbu zu mɔ ni, di ni gbaa. Nε wa ba ña bunggu, nε wa fi hɔ mɔ, nε mɔ o dε ngo nε.

Ní gbaa, mbè gɔ zεkε bɔa, kɔ wele kɔ we nǔlǔ mɔ, n'a nǔlǔ mɔ. Zεkε bɔa, sε nε wa fɔlɔ mbitoe tε mɔ do'do.

'Bominengge - 1972

'Da fala kε fio fe, nε wa fɔlɔ a, nε wa 'dafa a ngo gbà, nε wa ba wuko olo a, nε wa 'be nu kɔ a, nε wa e a ti gba ni na, a he kɔa fio wili a. Nε otala wi nanɔ vε wa tε tε 'bɔ dε tε ka zā fie ni, nε wa mɔ ngo he tε 'bɔ kɔa a, nε wa ga zuma 'bako na : "Hū ũ gba mɔ gbaε...". Gulu nε na, fio mε a gba mɔ gbaε, dɔ kɔ mbé nε fé 'bɔ go.

Nε 'da oyaa lε zé dati ni, fio 'bana ngo gba we tū tale, sε nε wa mi a de. Nε wa na, a o tū tale, sε a a 'dafa kusi kɔ tɔa 'da a de. Nε nde ki ni wa e sε kpana ti gba, we kε a mbulu sε, nε lì mɔ ngo hulu nε. Nε mbe, nε wa ñlɛ ndala tε a do'do, we kε ma mɔkɔ ia, nε wa fi ma kɔ kpana ti gba ni.

Nε kε fio 'bana ngo gbà ni, nε nde kεnε a tabi wili a nyóngó sε mɔ gɔ, dɔ dε kɔ bɔzɔ wili a fí kɔ a tε nε, kɔ wuke nyɔngɔ, kɔ a ɔkɔ gɔ. Nε fala kε ini ba a, tabi 'dɔlɔ nde, nε mbe wi kε kεnε a, tabi wili a fia tε 'bɔ dati nε, a a a 'be nu kɔ a, nε a hɔ do a dε nza.

II. Mənɔ̄ ke wi fio wili tabi wi fio ko a de ma 'da fala mi fio

Ce que fait la veuve ou le veuf lors de l'enterrement de son conjoint

Mənzabana do Kalo ('Bodumbili II)

Monz : Nε kε wa nε we mi wuke ni, nε wa hɔ̄ nε do mɔ̄ dε nza dati?

Kalo : Wa hɔ̄ nε do mɔ̄ dati.

Monz : Nε wa folɔ̄ tε mo, tabi mɔ̄ la sε do ndi tε mo o nε kε ze ni iko?

Kalo : Mo la sε do ndi tε mo iko.

Monz : Nε wuko 'da mɔ̄ wa hɔ̄ do a do'do, nε ne ni gbaa, nε wa nε we usu kεnε mɔ̄ do'do, nε ne kpolo tε ne dε nu tɔ̄a nga. Nε hɔ̄a dε nu tɔ̄a nga ia, nε nde a, nyɔ̄ngɔ̄mε kε na wa hā hā mɔ̄ ni, wa hā sε di a mɔ̄ do ḡea wese tū ḡo. Ma na wa hā hā mɔ̄, nde hi pala 'bana. Ní a wa hā hā mɔ̄ do tū ḡo, nε nde do hi pala gulu nε nai?

Kalo : Wa tε hā hā mɔ̄ do tū ḡo we duzu bɔ̄zɔ̄ kεnε mɔ̄, dɔ̄ a té, a nyɔ̄ngɔ̄ tī mɔ̄ v̄ε, nε 'do ne mɔ̄ ōkō se ōkō iko ḡo. We kε mɔ̄ ōkō, nε wa tō sε na : "Mɔ̄ nyɔ̄ngɔ̄ zi kεnε mɔ̄, ma kε mɔ̄ ōkō ná ge!"

Kɔ̄genago Marcel do Kuta Christin (Centre Nadonyé)

– Dati fɔ̄lɔ̄ wili mɔ̄ tabi kεnε mɔ̄, nε wa fɔ̄lɔ̄ sε mɔ̄ nde?

Kɔ̄g : O mε do kε zé dati ni, nε nde wa fɔ̄lɔ̄ zi wa ḡo. Nε 'da fala kε wa nε we ba kεnε a, we tɔ̄kɔ̄ wa la do a ni, nε wa usu a d̄ô, sε ne wa ba wili a, nε wa la do a de. Nε wa la do a, nε a o de kɔ̄ tɔ̄a ni gbaa, kɔ̄ tū tū, nε fala sa, kɔ̄ wa kpa wi fɔ̄lɔ̄ a d̄ô ni, sε ne wa nε hɔ̄ do a nza, nε wa nε hɔ̄ do a 'd̄ɔ̄ lì i, takɔ̄ wa fɔ̄lɔ̄ a iko.

– Kɔ̄ fala kε fie 'bana ngɔ̄ gba ni, nε wa hā sε nyɔ̄ngɔ̄ mɔ̄ hā wi wili tabi wuko olo a ni nde?

Kɔ̄g : Wa hā sε do ti ḡo. Nε a o se ní gbaa ndoti ne na, wa mi fie do'do, sε ne de. Kɔ̄ fala kε wa zo na, wi wili ni a zεlε zi tε kεnε a wena nde, nε wa hā sε nyɔ̄ngɔ̄mɔ̄ hā a ḡo. Nε a o se ni gbaa fai hɔ̄ sa fala, kɔ̄ tū wa nε ne we takɔ̄ wa fɔ̄lɔ̄ a 'd̄ɔ̄ lì i, kɔ̄ a hɔ̄, sε ne wa hā nyɔ̄ngɔ̄mɔ̄ hā a de.

Kɔ̄ fala kε mbe ḡo, we takɔ̄ wa zεlε t̄ē a ni, nε titole belee ni, ya wa tε fɔ̄lɔ̄ a ḡo. Nε wa aka nu a, do ndenge* kε a zεlε zi tε nya wa ni ní gbaa fai, nε wese gbo ngɔ̄, sε ne wa ne we fɔ̄lɔ̄ a. Ki ni we zεlε t̄ē a olo kε na a zεlε zi tε nya lo wena, sɔ̄kɔ̄ nya lo a fe ni.

Marc : Kɔ̄ fala kε sanga tε ngba wa, wa dungu zi a dia ni, nε wa hā sε nyɔ̄ngɔ̄mɔ̄ hā a 'da fala ki nge nde?

Kuta : Fala kε sanga tε ngba wa ma v̄ε dia ni, kɔ̄ fala kε wa usu wuke ia, nε wa hunu sε bánggá d̄ō d̄ō, we hā hā a, we takɔ̄ a nɔ̄, we fa mbe ndambo ngawi tε kɔ̄ kili t̄ē a.

Nε nde oyaa lε wa zé do sɔ̄a li fala ni. Nε wa kɔ̄na, 'da fala kε wuke 'da wi na tε lo fe ia, nε wele kε zé tε 'bɔ̄ wuke 'da a fia ni, a nyélē sε do wi na 'da a ni ḡo. D̄ɔ̄ dε ni, hā wa fí nyɔ̄ngɔ̄mɔ̄ kε wa b̄ea na, wi fio wili, tabi wi fio ko a nyóngó ḡo ni kɔ̄ nε, hā mandɔ̄a d̄é wili ni ḡo. Hā mandɔ̄a d̄é a ia, nε wa tō sε na : Mɔ̄ zó, mɔ̄ dε wuke ma yolo kɔ̄ a.

Bon*, wi ni a kɔ̄lɔ̄ kε te nya a ni, we tō na : "O ō, nyɔ̄ngɔ̄mɔ̄ wa tεa nε hā mɔ̄ ni, mɔ̄ tε nyɔ̄nḡò ma ḡo! Nyɔ̄ngɔ̄mɔ̄ wa fi kɔ̄ nε, mɔ̄ tε nyɔ̄nḡò ḡo!" We kā a ni na, d̄ɔ̄ dε a a yó ḡo, we lengge na, dungi ngbala wa do nu fεlε kula 'da wuke 'da a ma d̄e ḡo ni, ma hā ni. Nε wa 'banda zo mɔ̄ t̄ē a do sɔ̄a li sɔ̄a li kɔ̄ nyɔ̄ngɔ̄mε 'da a ni de.

– Mandɔ̄a mε a ge?

Kuta : Mandoa me a mo ke, wele a ba wuko, ne wuke 'da a fia, ne wa dòkò mo hā a do dia ne go. Ne olo wuke ni, ma be na, bɔzɔ wuke kɔlɔ do a, n'a de ná ke a ne ta tana ni. A ne tō we, n'a tō tuá tuá tuá iko. Ma wa tō na, mandoa wuke 'da a zi ni, kɔ wa fɔlɔ a do dia ne go, ma hā bɔzɔ wuke ni te tē a. Le sa li ne mandoa do gbaya.

(*Mbotama* : Wa sa li ne do Ngbaka-Karawa na gi'da. Gi'da wuke 'da a ni, dɔ de kɔ ma té tē a go.)

'Bominengge (1972)

Kɔ fala ke wa ne ne we mi fie ni, ne wele ke wili a fia, tabi wuke 'da a fia ni, a 'be nu kɔ wili olo a, tabi kene a, do benɔ 'da a, ne a la do wa 'do tɔa i, dɔ de kɔ wa zó fala ke wa la do fie ni go. Kɔ fala ke wa la do wɔlɛ ia ni, ne kpo wi ni, ne a ne 'bɔ, n'a ho do wa nza nga, n'a e wa de nu tɔa ke wa ba so wili a tabi kene a kɔ ne ni. Ne nde wa hunu be kɔ, ne wa hā hā a na, a nɔ mbe, se a a kpa mbe ngawi kɔ kili té a. We ke yolo do ke wili a tabi kene a fia, ne nde nyɔngɔmɔ kpo gbó nu a go. Kɔ wese mo ngo gɛ ne, ne dati ke na, kuti sɔla te hò go ni, ne wa le do a kɔ tɔa, dɔ a zó sɔla ni go.

Ne mbe kpasa wi kɔ nu fele kula 'da wele ke a fia ni, le 'dokɔlɔ a, n'a sa ma a, n'a mo ngo aka a na : "Mɔ zi do a kɔ tɔa kpo, kɔ mo tɔ̄ gulu zele ke ma ba a ni hā le." N'a mo ngo yɔlɔ gulu ne hā wa, ndo do ke zele ma ndua do a ni, gbaa do ke a fia ne ni.

Kɔ ke a tɔa ia, ne kpasa wi ke a aka so a ni, a hɔlɔ nu a, n'a tō do nga gɛle de dati owi nanɔ di ni v̄ na : "Ne v̄ ne yolo gɛ, mi tō hā ne na, o ne kɔ ne gbea nya lo gɛ ia, dɔ ne gbe 'bɔ benɔ 'da a go. Ne e wa, kɔ wa gā, dɔ zu wa gbá go, dɔ zele bá wa go. Kɔ fala ke te mbe kpo sanga wa zele, ne likambo* se boe. Le v̄ le nɔ ne sambe!" Ne wa o 'bɔ olo ki ni tū kpo, ne wa pɛse.

(Ki ni ma de tē ε kɔ lenɔ v̄ go. Te mbe lenɔ wa 'bɔ kɔ fala sa titole, se ne wa sa gala fio de.)

III. Ndo nyanga dungu gela

Le début du deuil

Ba kumbu do folɔ wi gela

Avant d'être lavé, le veuf ou la veuve fait un serment pour affirmer son innocence

Zagbālāfio-Gbambo (1992)

Pala ke wa sa gala ia, kɔ fala ndo sa ne, ne wa ne, ne wa so lì, ne wa te ne, ne wa ba wi wili tabi wukoe ke wili a fia ni, ne wa te do a de gbali owing v̄. Ne wa e a ngo ta, ne a ndo ba kumbu tē a na : "Fala ke wi a ε, kɔ ε gbea wili ε nde, ma wia na, ε te dè gela gε, kɔ ma ho ndɔti ne go. Kɔ ní go, ne ε de gela gε gbaa, ne ma sɔkɔ do dia ne."

Do fala ne ni, ne wi ke a ne ba a do gela ni, a so lì kɔ mo ke wa ia ni, ne a a tē a, ne wa ba tala lì ni, ne wa e ma kɔ tɔa lì 'do tɔa i. Ne wi ba a do gela ni, a 'be nu kɔ a, ne a ne do a te 'do tɔa i, ne a fɔlɔ a. Hā fala ke a fɔlɔ tē a ia, ne a ho de nza nga, ne wa ba gbá kombo tabi gua ke we nu ne bina ni, ne wa fi ma hā a de ke zā nu tɔa ni, ne a dungu de ngo ne.

Do 'da fala ni, a wè 'bɔ te wele we do wele go, tabi a wè 'bɔ te fana nu kɔ ngba a do wele 'bɔ go. Do kpo soe ni, wi gela ni a wè te yengge yali de dati go. A wia te kulu ngo, we ne we sɔ sɔa, tabi we i ini iko. Fala sa 'do ki ni, ma wia na, wi ba a do gela ni a e nyanga a li wala, ne a e 'bɔ kɔ a te omɔ dea tonɔ 'bɔ v̄ ke a wia we de se do tonɔ 'da a ni.

Linganda do Ngamɔ ('Bokada Songbo)

Linganda : Ke 'da kpasa winɔ zi ni, fala ke wa mi fio, kɔ fala sa wa tɔa lèngge olo ne sū, ma sɔkpa ia, ne wi ke a ne ne we ba wi ni do gela ni, a ndua ze nyanga 'be nu kɔ a te 'da fala ke fie 'bana ngo gba ni, ne wa ne we duzu we de mo ne v̄.

Ké wa tōa lengge ngo fie ma ia ni, né a ni, a a sa mō hā wi kē a ba a do gela ni, do wi nanç 'da fie, né wa né do wa dē 'dō lì i. Né wa né hō 'dō lì i ni, né wi nanç 'da fie kē wa né ba a... tabi mē a wuko nde... né wa né ba a do gela ni, né wa dē be ina mó wa, né wa kpe nu lì kpia, wa kembe nu lì kimba vē, sé né wa 'bala be ina ni dē 'dō lì ni, kē wuke ni a né né we fōlō do tē a ni.

Né wa 'bala ina ni dē te 'dō lì ni vē do'do, sé né wuke a yolo mō ge, né a ba kumbu tē a dati na : "C né ke dō ni, fie kē wili ε fia ni, kō fala kē fio gbea a ma yolo te tambala kō ε nde, né gela kē ε né né we dungu né ge ma te hō te ndōti né go. Kō fala kē fio gbea a ma yólō te kō ε go, ma wia we tō na, kē lì kē wa né né we a tē ε ge, ma wia na, ε do tē ε, wa fōlō ε do gela ge, wa ba ε do gela ge, né ε gā, ε ó do kili tē ε o dia gbaa ndōti né a ke gela ma e do né."

Kō 'da fala kē a ba kumbu tē a ni sū ni, ma né né we e né ia ni, né wi ba a do gela ni, a so lì ni, né a a tē a. A né so li, kō a né a wá tē a do'do, dē ngo kumbu kē a ba ma ni.

Mbe mō, né wi ba 'bō kumbu dē ngo gele a, wi a owi nanç 'da fie kē a fia ni, né a siki tē a, né a ba kumbu dē ngo gele a na : "C né ke fie wi na 'da lo fia ge, kō le né né we dē mō do gela olo a, kō fala kē fio gbea a ma yolo dē kō mō nde, né da dē kō mō dúngrú do nga te mō olo a ge go. Kō fala kē fio gbea a ge yòlò te 'bō kō mō go, kō mē a fio zamō ma a gbea a nde, ma wia we tō na, mō dúngrú do nga te mō te 'bō gbaa ndōti né ke gela ma sōkpo do né." Kō wa dēa né mē ni ia, né wa a lì tē a do'do, né a do tē a, a fōlō tē a ni vē. Ma né we e né ni, sé né wa gōnō nwà, né wa e nu a. Wa gōnō nwà, né wa e nu a do'do, né wa hō do a dē te nza nga.

– Ma 'da fala ndo nyanga gela?

Ling : Ndo nyanga gela hā ni! Ndo nyanga gela di a ni! Né wa né hō do a dē te nza nga do'do, né a yolo dē di iko. Né wi ba a do gela ni né, né a ba tabi mō né ta ni, né a né, né a 'be nu kō a, né a dungu ngo né. Sé né onya wa te do mbili, né wa futa nwá nu a ni do'do. Wa ba mbili, né wa hā hā wi ba a do gela ni, sé né wa ba nwá nu a ni, né wa fi nù.

Né ke wa né né we dē a né mē ni, né a o 'bō di ni, né fala né né we sa né, né mē a di a kē wa né kēle zu a. Wa né kēle zu a takō a dungu wá gela ngboo do nza nga ni. Né wa kēle zu a di vē do'do, né mbe, né wa ndō a do mbito 'bō, wa ndō a do mbito. Wa né né we kēle zu a vē, né wa ndō a do mbito, takō a dungu né gbaa zéké kpo tabi bōa, be gela hā ni.

Bon*, kō ke wa ndōa a do mbito ia ni, né mbe mō di ni, né ndē go a, a fōlō tē a go. Né ke a yengge 'bō yeli nde, né ma wia na, tū te tū 'bō a gele fala go... ëë... da dē kō a kpa ngba a do bōzō wili a go. We ke linggamō 'da wa zi ni hē ni.

Né wi ba a do gela a hā mbula hā a na, a mō ngo yengge né ia, dō tū tū a gele fala go. Né ke a mō ngo yengge né ia, a zō wele ia, n'a usu li a do'do... ëë... a dē nwà, né mbe, né a né né we zō wele, n'a kele li a do'do, a usu li a dē zamō i, n'a kele li a, né a siki 'do a hā wa ge dē te nza nga.

Ní gbaa ndōti né a ke wa tō na, wa né né we duzu we fōlō bōa gela... gela kē dati ni, we takō wa fōlō mbito tē a ni do'do, sé né a 'banda wá we duzu we yengge zu a kpo. Takō 'do né, né gēnē kō a kpa owele, né a wele we nu ngba a do wa de ni.

Ké wa ndō a do mbitoe ni, né ma dē gbaa, mbe opōsō bōa, tabi zéké kpo. N'a yengge do mbitoe ni iko, ní gbaa we duzu we zéké kpo, sé né wa né né we duzu we dē bōa gela tē a ni. Né ki ni wa fōlō wá mbito tē a do'do, we do ke na, a yengge yeli, kō gēnē kō a o zu a kpo ni, k'a kpa lì, n'a folō do tē a.

Marc : Ki ni wa né 'bō do a 'dō lì i?

Ling : lī, dē 'bō bōa gela ni, né wa né 'bō do a 'dō lì i 'bō.

Marc : Né wa dε 'bɔ kpo ina...

Ling : Né wa dε 'bɔ kpo ina ni dε tε a ni. Né wa kpe 'bɔ nu lì, n'a fɔlɔ 'bɔ do tε a. Wa ba 'bɔ kumbi 'bɔ kpasaa né me ni, sε ne wa a li tε a we fo mbitoe de.

Ngamo : Fala ke wa fɔla mbito tε a ia ni, n'a ne hɔ 'bɔ dε nza nga, né wa e 'bɔ fεa tulu tε go'do a. Né a yεnggε 'bɔ do fεa tuli ni gbaa tabi zεkε bɔa, sε ne wa ī ti fo 'bɔ ki ni. A yεnggε do fεa tuli ni zεkε bɔa, né a 'banda wele we do wele, a mba kɔ a tε kɔ sani kpo tε nyɔngɔ mo.

Né fala ná ni a kélε 'bɔ zu a gɔ, gbaa we hɔ te tū ke zi wili a fia ni, sε ne wa ī ti fo wá ki ni tε a de. Né nde fala ná ni, wa tɔna na: "A a nzàkà." Né wa dε omɔ, né wa kpo tε a, fεa opande, né wa kpo tε a.

Marc : Mε a fala bɔa gela ni hā ni?

Ngamo : Bɔa gela ni hā ni!

Marc : N'a he'de fande olo...

Ngamo : Fande do fεa tulu, n'ά he'de ma. Nde a hé'dé tulu ngo gɔ. N'a he'de dε te go'do a nù nga iko. Kε zε 'da oyaa lε gá ni.

Kɔgenago Marcel (Centre Nadonyε)

– Wi fɔlɔ a ni wi a wi ba a do gela ni?

Iī, wi ke a né ba a do gela ni, sε ne a fɔlɔ a de. Né nde do dati, wa fɔlɔ sε a 'dɔ lì i do ti gɔ. Wa fɔlɔ sε a nza nga. Wa do a ngo gbá kombo, né wa fɔlɔ a nza nga. Né a ɔ 'do ki ni we zεkε kpo, sε ne wa ne do a 'dɔ lì i tɔkɔ wa fɔlɔ a, né wa kεlε zu a, kɔ a 'banda he'de tulu gela ni, we be na, a a wi gela.

Kɔ wa né do a, wuko fio wili ni, tabi wili fio wukoe ni, kɔ wa né do a, kɔ wa hɔ 'dɔ lì mo ni, né nde wi ne dε a do gela ni, a fa sε zu onwá ina wena. Né a gbele 'bɔ te, te ni a bεleyɔla. Kɔ 'da fala ke a hoa 'dɔ lì mo ia ni, né a kpe nu lì, ke a ne fɔlɔ a dε te 'dɔ ne ni, né a kpe ma sū ni. Né a 'bala oinano dε te 'dɔ ne vε, ma i ia, né wi a ne fɔlɔ a ni, a zilī, né a ba kumbu tε a né ndenge* ke na :

"Fala ke mo dε kεnε ε yolo kɔ ε, kɔ fala ke ε so lì gε, kɔ ε ne a ma tε ε, né dε, né tε ε dε sε zɔε, né ε si, né ε fe dō. Kɔ fala ke ma te me 'bɔ ní gɔ, kɔ mo dε kεnε a ma yòlò kɔ ε gɔ, né ε ne so lì gε ke ina 'dɔ ne gε, kɔ ε ne a tε ε, né ε si, né ε dungu do nga tε ε vε, né ε yεnggε, dɔ dε kɔ mo kpo ma dε tε ε gɔ, da ε kpá dani gɔ."

Né wi dε a do gela ni, a so li ina a 'bala ni, n'a a ma zu a. K'a né a zu a dō, né a wèlé né a ndo nyanga fɔlɔ tε a. A fɔlɔ tε a, kɔ ma i ia, né wa hɔ do a dε nza nga, né wa kala dia tulu, né wa fo tulu ke a hi'da zi ma, né a mɔ ngo te do nzεlε kεnε a ni, né wa fo ki ni tε a, né wa kala gele tulu, né wa a ma tε a.

Ní a dati ke na wa ndɔ a do mbito ni, né wa a gele tuli ni tε a iko. Tabi fala ke wa te fùlù mbɔkɔ tū tuli ni gɔ, né wa kala né gele tulu, né wa a tε a. Kɔ wa né fulu tū tuli ni do'do, sε ne wa kpolo ma. Né wa hɔ do a dε nza nga ni, né gbele te sɔ mi sa li ne ni (bεleyɔla), wa a ma zu a. Né wa a zu a dō, né wa gɔnɔ nwá bìlì ni, né wa do nu a, né wa 'banda hɔ do a dε nza nga de.

[– Lε zɔa di ni na, ombe wa tɔ na, kuti fɔla wi ke wa fɔlɔ do wi gela 'do ke wa mi fie ia ni, né wa fɔlɔ a 'dɔ lì i. Né ombe wa tɔ na, wa fɔlɔ a nza nga. Ní a wa fɔlɔ a ngboo i do? Tabi ma la ngba le do le nde?

Iī, ma la ngbe! Mε a tεlε te dεa mɔ olo oyaa wi kɔ le do le!]

Gulu kpe nu lì a ge nde?

Pourquoi endigue-t-on le cours d'eau?

Gbalanu Raphael et Kôgenagô (Centre Nad.)

Raph : Gulu kphia lì ni, we ke mbè a lì ma fu fua, hâ wa ne fôlo wi ni, ne wa né 'dô lì i, ne wa so lì de tê a iko go. Wa fa ozu nwà, do teno wa gbele, ne wa a 'dô lì ni. Ma hâ wa kpe nu li ti a ni, se a na da de kô inano ni ma lá go. Me a gele ina go, me a ina gâ, do ina fo ozélé tê a, we ke a do kumbu boe, ne ogele wele wa te kala te wa vê te ngo a. Ní a wa de ni na, oinano ni ma gala a kô dungi 'da a. Ina gâ, do ina fo bôzô, me a gele mo go.

Kô fala ke wa ne fôlo a do'do ni, se ne wa ba nu lì ni na : "Fua lì ge, mo lá do mɔnɔ vê wa fôlo do a ge!" Ne wa ne ba nu lì do'do ni, ne inano ni vê ma la ni. Gène ma ho 'bô te gbôlô na, wa fôlo a do'do, kô a ho, kô a ndo no gbôlô, kô a 'banda dungu 'bô gela ngboo ni, ne wa kpe nu lì kphia fai.

Ma ni te fôla wi vê, tabi a gaza, tabi ge nde, ma na wa kpe nu lì kphia. Ne wa fôlo mo do inano dô, se ne wa fo nu lì, ne fua lì ni ma kala omônô ni vê, ne ma la ne do'do.

Kôg : Mbe 'da fala kpo, kô fala ke wi gela ke a fôlo tê a ia, ne mbe wi ke a ba zélé dô dô wena ni, kô wa fôlo wi gela, kô a ne ho do'do ni, ne wi ni a le de te 'dô lì ni, ne a so ma de te tê a, n'a fôlo te 'bô tê a sù na, tokô ma fo zélé a do ne ni, ne ma mba, se ne ma fo de gôto ni fala ne kpo, ne ndenge* ke 'da wi gela wa dea do a ni.

Wa ndô wi gela do no gbôlô soe ki nge?

Quand enduira-t-on le veuf ou la veuve avec l'huile "gbôlô"?

Gbalanu Raph. (Centre Nadonye)

Ke wili mo a fia, ne wa mi a, ne fala sa titole, ne wi de mo do gela ni, a ne do mo 'dô lì i, ne a fa zu onwà kpi do kpi ke le tôa so we ne ni, kpakô ma hâ ngawi hâ mo. Mo ne we kpa mo ná dani, ne ma zôlo mo, tabi wele mbo lengge de ngo mo na, mo dè kene mo tabi wili mo yolo kô mo, ne ma fo tê e ngo mo do'do.

Ne mo yolo de 'dô lì ni, kô mo nea we ho de nza nga ni, ne wa ndô mo do no, ki ni a no gbôlô wa tô ne te gela ma hâ ni. Wi wili a fia, ne wa mi a né, ne fala sa, ne no gbôlô ma ndo de di. Mo o dô nœ ni kô tû kpo, ne fala sa, ne ne gifî 'bô te ne 'dô lì i, ne wi de mo do gela a fôlo nœ ni te mo do'do. Ne wa ne ho wá ni, ne mo o se do ma zeké bôa, se ne wa fôlo ma te mo, kpakô wa a gba gela te mo.

Wi ba wele do gela a wio?

Qui sera désigné pour assister le veuf ou la veuve durant la période de deuil?

Kôgenagô Marcel (Centre Nadonyé)

Olo ke wa mi wuke 'da mo ia ni, se ne fala sa titole belee, ne wa aka na : "Kô ní, ya nu felé kula 'da kene mo, wele ke a ne de se mo do gela ni, wi a wio nde?" We ke do 'da le, fala ke wi wili a fe, ne ma wia na, onu felé kula 'da wi wili ni, wa wa de wuke do gela. Kô fala ke wuke a fe, ne nu felé kula 'da wuke ni, wa wa de wili do gela, se a wa ba kumbu de zu a na : "Mo de nya lo ni, ma yolo de kô a nde, ne a fe te me 'bô né ke nya lo a fia ne ni." Bon*, ne wa aka do titole ni na : "Wi ne ba se a do gela ni, wi a wio nde?" Se ne te nu felé kula 'da kene a, wele ke zi te 'bô kene a fi fia ni, a hâ a ho, ne a na, e ba se mo do gela. Ne a la do mo 'dô lì i, we takô a fôlo mo de.

Wi ba wele do gela. Fala ke me a wi wili ke wuko 'da a fe nde, wi ba te 'bo a do gela wi a wi wili ke wuko fia te 'bo zu a ia ni, ne a a a ba a do gela.

– Kpo nu felé kula 'da a?

Wi se nu felé kula 'da wuke, a a a ne ba se a. Do fala ke wa te kpo le ná ni iko, ne ma wia na, tabi masé a ke mbe wuko 'da a fia zi dati ni, a a a ne ba se a do gela. Ko fala ke me a wuko nde, ne wi a sia a ke zi wili fia zu a ni, ne a a a ba a do gela. Tabi mbe 'da fala kpo, ne wi se 'bo a kefe a, kefe a wuko, a a a ne ba a do gela a ni iko.

Ne a wele we nu a te me 'bo fai do wi ke a ba a do gela ni iko. Wi ba a do gela tō hā a na, a te wèlè we do gele owili mbamba go, a te wèlè we do gele owuko go.

We ke mbe 'da fala kpo, a lengge na, a wele we do gele wele, ne nde go a, gele wili a tumba wi ni hā a we takó na, a fa a. Ko ma wia na, wi a ε, ε be se wili hā a na : "Mō ba wele ke ni." ε be se tabi obeno 'de ε, tabi wele ke a wi na 'da ε ngboo, a we te ba se mo, ne a si kómbè goe ni, ne a tō se hā a na : "Mō ba a wele ki ni, se ne de."

Ko fala ke a zoa na, wuko ná ni a wele we do gele wili nde, ne a dālā we de tē a, ne a mo ngō tō na : "ε kō gēne me ke mo de ma ni go!" Ma ke wi ba a do gela, we folo a ni, a a a hā do mbula hā a na : "Mō dé né, mo dé né", wi a a, wi ba a do gela ni.

Nakōnyego, Bandoma, etc. ('Bodumbili II)

– Gulu ke wa saka wi ke kēne a, tabi wili a fia dati ia ni, ne a ba wele do gela we ge nde?

Nak : Ma de mo né mo gaza goe? We ke me ni ma dè mo dati go, ne nde mo wé se te 'bo we be mo hā a go. Wi ba ngba a do gela, a o ne gbabu. Ne ma wè te 'bo na, wuke 'da mo fè go, ne mo bá te 'bo wi gela go. Wili mo fè te 'bo go, ne mo bá te 'bo wi gela go pii iko. Ma wia na, ma de te 'bo mo dati ni do'do, se ne mo ū te 'bo mo, ne wala ne o te 'bo vē do bōlo ne de.

Monz : Ní a le zo na, wele ke a ne ba ngba a do gela, a o ne gbabu ni, a ne de mo do gela ni.

Ne ma wè na wa saka wele de ko nu felé kula 'da wi ke a 'bana nza ni go, ne nde wa saka ko nu felé kula 'da wi ke a fia ni. Ní a ma wè na, wele a te, n'a hono kō a nù hono na, ε a ε ne we ba a do gela ngboo ni wi a ε go? (*Bernard* : ô ô!)

– Ní a pala ke wele a wèlè we de ngba a wele do gela, a hono kō a nù hono, ne a wia we tō pala ni a ge?

Nak : A fa na, ko a hono kō a do nù na, o so do ε... wi so a ne de a do gela wi so a ε, n'ε to so kumbu de zu a na, a fe do'do. Tua ke ε kō so na, ε de so a do gela a go, ko ke wa sa te 'bo mo hā ε na, ε de a do gela, a ne ne fe di ma ngboo ni. N'a te to kumbu de zu a a dia go na, a fe do'do.

Bern : Ma né ke Doli a tōa ne ni. We ke na, mi, mi do wuko 'da mi, ko wuko 'da mi a fia, ne nya a wi wili ne ni, a a ba mi do gela, n'a de mi do gela. Ko mi te 'bo mi fe, ne nya mi wuko ne, n'a te te 'bo, n'a de wuke 'da mi te 'bo do gela. Nya mi ke a ne de a do gela ni, me a wuko, se n'a te, n'a ba kēne mi ke a 'bana ni, n'a de a do gela. Ne nde gele wele a dé a kili kili iko go.

Nande : Mo zó, gulu ke wili, kēne a fe, ne a zo ngamō te olo fio wuko 'da a wena te gela, we duzu ke omasé a, tabi okefe a wa a wa de a do gela. Ne wa mo ngō zélé tē a olo nya wa ni te 'bo. Ne gulu ke wuko a zo ngamō te olo fio wili a wena, we duzu ke nya wili a, wa a wa de a do gela, ne wa zélé te 'bo tē a olo fio nya wa te 'bo ni.

Gā gulu ke mo gela 'da oyaa le zé ge, ma do ngbongbo saka mbula te ne bina. Ne nde me a mo zelē te wele iko, ma ni. Ma o do ke na, fala ke wuko 'da mo fe, ne nya mo wi wili ne, ko nu felē kula 'da mo ngboo, a a de mo do gela. Tabi fala ke wili mo fe, ne nya mo ke nu felē kula 'da mo ngboo, a a de mo do gela, ne nde zelē te winō do mbulano ni ma so ngboo bina.

Mbuamɔ Cath ('Bobadi)

– Ke wa tōa di we hono kō a de nu ni, gulu ne na ge nde?

Ke 'da gela, ma wè na, wele go ma goa iko, n'a te, n'a hono kō a do nù na, wa saka so ε, hā ε de wi ni do gela, n'a zo so mo, ε ba so kumbu de zu a, n'a fe so, a kpa so ngamo, a wè te gò ni go. Gulu ne a kpasa winō wa zo do sōa li wena na, lo wè te ba wele mba mba go. Ko lo zo nu felē kula ngboo do ke na, a folo se wi gela do dia ne.

Tabi o ne ndakisa, wi wili ke wuke 'da a fia ni, ne wa ba a a nu felē kula 'da wuke ngboo ni. Ko wa ba wele ke te gele nu felē kula, k'a o do mālā do a boe, a o do 'dā linggamo we duzu a, a usu nōlōzā zi we duzu a belee nde, n'a na : "Hō! Gulu te mo a ni ngbongbo me ni. Ko ε a a de mo do gela ge, ne menō vē ε ne to de zu mo ni, mo kpa se do ma a 'dā mo."

Ne mbè go, ne ko gela 'da a ma dè go, n'a kpa odani do o'dā mo wena. Ya ī na, mbè go ya mo de wuke 'da a yòlò kō a go, ma yolo ngo ke wi ni a gele wi, n'a to kumbi de zu a do bele iko. Ne ma wia we de to. We ke kumbi mo ba ma ni, ma o ne elakoe* mo tō te me 'bō ni, ne mo tō do bosəmbo* go ni, ne Nzambe ba te me 'bō ma do ngbongbo ne ni. Gulu ke na, wa zo ngboo, ne wa saka wi de nu felē kula ngboo, wa sáká gele nu felē kula go.

– Ní a wa ba wele ko nu felē kula 'da wi ke wi a 'bana ni?

Cath : O ō! De a do gela ma kpolo ne ngbe ε. Wele ke te nu felē kula 'da wi wili a fia ni, a a a de wuke do gela. Ne wele ke te me 'bō te nu felē kula 'da wuko a fia ni, a a de te me 'bō wi wili do gela we duzu fio ni. Se a a ba kumbi de zu a do ngbongbo ne de.

– Ne nde mbe 'da fala kpo, ne ko nu felē kula 'da wili a fia ni, ne mbe a wia te me 'bō we o do mālā de te wuke olo nya a ni boe?

Cath : lī, do mālā de te wuke, ne wa ma ngo de do bele de zu li a iko. Gulu ne hā wa saka ngboo, wa zo na, wele ke a wia we de mo do bōlo zu, tabi a de se do mbuma iko, tabi a tō se do bele de zu li a iko go ni, se ne wa saka a de. Ne nde wele do wele a wè te ho, ne a tō na, ε a wi na 'da a, ε ne de a do gela go. Wele ke a tō na, ε a wi na 'da a, hā ε ne de a do gela, ne wa bē dō.

– Ne nu felē kula 'da wi wili ke a fia ni, wa mba li ngba wa, ne wa saka wele te nu felē kula 'da wa, n'a ba wuke olo fio wi na 'da wa do gela? *Cath* : lī!

– Ne nu felē kula 'da wuko a 'bana ni, wa wè te fi nu wa te ne go?

Cath : Wa fí nu wa te ne go! Gulu ke wa saka nu felē kula 'da nya wi fie ni mba go, we ke fala ke ma o do nya wuke, hā a de a do gela nde, ne wa dé se kili ngba wa go, a dé se ngizi* ne e go. A tō se na : "Aa nyε ε, mo a nyε ε, mo ne ba likambo* hē ε nde? ε de me ge né, ne mo nyε ε, mo ne fōlō ε, ne mo fa ina, ne mo ba kumbi, ne mo kpolo ma do ngbe ε, dō de ko ma 'dángá gela 'de ε go." Ní a mo dé se gela do wala olo ne o ne ke zi 'da oyaa le ni go.

Ne o te me 'bō do wi wili nde, n'a na : "Aa nyε ε, le zu le do mo bōa. Ke me zé ge ni, dō mo dé mōnō ge ni go. Mōnō ge sū, menō ge zi olo oyaa le ma i ia, le de te me ge we duzu de kili okpasa winō iko. Ko mo o do we boe, ne mo tō hē ε, ne ε gala se mo, ní a te mo zéle de gbali ε ni go."

Ní a wa dé se do bɔlo olo nε né ke oyaa le wa dε ni go. Gulu nε a wa fa na, ma kpolo ngbe ε kpula, se a wa zoa mbe mɔ keno ma dia, do mɔ ke ma dè go ni, ma nea do wala olo nε de.

We kɔ wi gela te mɛnɔ : rite de réinitiation de la personne endeuillée au travail

Bandoma Bernard ('Bodumbili II)

Monz : Ke fie 'bana ngɔ gba ni, le tɔa sɔ ma ni, nε ma i ia, nε wa mi fie ia. Nε fala sa olo nε, nε wi gela a ba kumbu tε a, nε wa fɔlo a. Nε 'do nε, mε a dε se ma go, tabi a dε se ma ni, mε a ge nde? Ke 'da fala be gela ni.

Bern : Ke wa mi fie ia, nε mε ke a nε dε olo a ni, wa we nε kɔ a te dεa tonɔ, kpakɔ a dε se ma olo wili a ni, nε wa we nε kɔ a te nε wia. Tabi nε dā we, nε wa e nε kɔ a te nε, do gua, nε a dā we. Tabi gi mɔ, nε wa e nε kɔ a te nε, nε a gi te 'bo nyɔngɔmɔ, k'a nyɔngɔ, kɔ a kpasa nε. Tabi nε safɔ, nε wa e nyanga a li wala na, a nε safɔ. Tabi nε gala lì, nε wa e nε kɔ a na, a ba yele, nε a nε, nε a gala do lì.

Nε nde gulu fala ke na, wa è mε ni kɔ a go, kɔ a nε, a dε do mbana iko, a dε ma iko, n'a kpa nε dani. Nε nde ma wia do ke na, wa e kɔ a te mɛnɔ ni ia vε do'do, se nε a ï ti dε mɛnɔ ni de.

'Bosengwene II

Wele ke wili a fe, tabi wuko 'da a fe nde, nε wa tɔ sε na, a ɔ tū bɔa. Nε wa nε, nε wa fɔlo a 'dɔ lì i do'do, nε wa si do a, nε wa e a. Nε wa tɔ hā nya a ke wuko 'da a fia zi te 'bo fia ni... nε wa ba dugbu, nε wa ba kpεnεmε, nε wa kala... ke nε zi do a, ke nε dε zi do wuko 'da mɔ ni... wa kala vε, nε wa we do kɔ mɔ na, mɔ wa sε mɔ. We ke wuke fia ia ni, tili te bà sε li mɔ go.

Mɔ wá mɔ, mɔ górmó te, tabi mɔ gbá dòkɔ, tabi mɔ ndɔ bili, mɔ dá nzabele. Nε wi ke wuko 'da a fia zi ni, a a we kɔ mɔ vε do'do, nε mɔ te, nε mɔ dungu nù ngɔ tangge ke wa dεa hā mɔ vε do'do, nε wa na, mɔ ó pɔsɔ bɔa, kpakɔ wa bi we olo fio wuko 'da mɔ ni.

Nε mɔ nε ɔ pɔsɔ bɔa do'do, nε wa hε tulu gela, nε wa e go'do mɔ. Nε wa tɔ hā mɔ na, mɔ te wèlè we do wele go. Mɔ nε, mɔ ho tabi do nde, mɔ nε kpa wele nde, nε mɔ le zamo, nɔ mɔ siki li mɔ dε zamo nε. Ke zi 'da oyaa le, ke zi nε nde wa te kò le goε ni.

Mbuamɔ Cathérine ('Bobadi 25.10.94)

Ke mi zoa 'da le nga ni, wa we zi mɔnɔ kɔ a 'do zεkε kpo. We ke ndo nyanga ke wili a fia, a ngɔ gba ni, nε winɔ wa gala zi a iko. Winɔ wa fa zi nyɔngɔmɔnɔ we hā hā a iko. Faii, nε ke wa fɔlo tε a, nε wa ndɔ a do mbito, nε wa fi a tɔa ni, nε ma wia zεkε kpo, nε wa nε, nε wa fɔlo mbito tε a 'dɔ lì do'do, nε wa ho do a ni, ní a ma goa na, wa we mɔnɔ kɔ a sū. Wa we saso kɔ a, n'a gi do mɔ, n'a nyɔngɔ de. Wa we kpangbola kɔ a, sε a a 'bili gua, dɔ dε kɔ a nε ne we 'be te kpangbola, nε a we do gua iko, nε a kpa sε dani. We ke a wi gela. Tabi to tula, wa we butu kɔ a... we gala lì... mosalano* vε ke zi a dε dεa kpa li wili a ni, wa we ma kɔ a we mbé, we ke wili a fia ni, a kala sū, n'a lia nε kɔ ia.

Kɔ fala ke wa wé sε ma kɔ a kpo kpo go, nε a dε, nε ma ho sε a do fεna wena. Mbè go, n'a nε we gɔmɔ tabi gua, nε kpangbola la, nε ma gɔmɔ a, ní do ní. Nε wa na : "E! A wi gela, wili a fia di da dɔ, kɔ gulu ke a kpa dani we ge nde? Wi gela, mò dε a ní go!" Ma yolo ngɔ ke wa wè ma kɔ a go.

Nε gulu nε hā wa dε nganda wena na, wa fɔlo a do titole, winɔ wa te yènggè go. Nε winɔ sū wa dungu, kɔ tabi ta zu wa ele ngɔ gεlε tɔngga, nε wa na : "E! Mɔ bá tɔngga, mɔ we kɔ a, sε a a fulu tuli. E! Mɔ wé kɔ a, sε a a dεa zu wi! E! A tó sε tula go nde? A úfú sε tinda go

nde?" Mɔnɔ kpo kpo kpo kpi kpi, mosalano* vɛ mɔ dea zi ni, ma na, wa we 'bo kɔ mɔ tɛ nɛ. Kɔ fala wa wè ma gɔ, kɔ genɛ kɔ mɔ dungu gela fai sabelɛ mobimba*, kɔ wa fɔlɔ mɔ do dia nɛ, mɔ yengge do dia nɛ, ne mbè gɔ, ne tili ε ba se li mɔ. Mɔ lengge we de mɔ, ne tili ba li mɔ ne ge nde ni, we ke wa wè zi ma gɔ, te wa ila ngɔ nɛ.

Ní a wili mɔ a kala zi mɔnɔ ni vɛ, do ndi ne te 'bo ni, a lia ne kɔ. Kɔ wa gèsè zi ma hā mɔ gɔ. Dea tonɔ vɛ ni ma lia kɔ. Kɔ wa fɔlɔ di a vɛ te 'bo nɛ wa fɔlɔ zi wili a, ne wa do a ngɔ gba ni, ma te 'bo a wa fɔlɔ mɔ ndi 'da wili a sū do'do ni, se ne wa 'banda we mɔnɔ ni kpo kpo kpo kpo fai, wa gese de olo ne hā mɔ, se a mɔ dea ma, ma gala mɔ do dia ne ni.

[N.B : Ní a le zoa di ni na, ombe wa tɔa na, wa mi fio sɔe ge, ne fala sa, tabi 'do tū bɔa, se ne wa we kɔ a te mɔ dea tonɔ de. Ne ombe ne wa na, wa 'bo zekɛ kpo, kɔ be gela ma sɔkpa do'do, se ne wa we kɔ a te mɛnɔ de. Ma wia we de ni, we ke olili mɛnɔ kɔ le Ngbaka ma wè kɔ vɛ gɔ ni ma boe.

Ne nde di dɔ ni, le zo wena na, wi gela a do owi nanc we gala a ngboo bina, tabi wa kɔ we gala a gɔ ni, ne wa we mɛnɔ de kɔ a do ti, se ne a ndo nyanga dea tonɔ, ne a kpasa ne de.]

Bà kúmbù tè wi do ba nu mba'di tè a ma la ngbe ε do ge?

Y a-t-il une différence entre le rite "" et "Ba nu mba'di tè wi"?

Charles do Mbalingɔnda.V. ('Bokuda moke)

Charles : Ba kumbu do ba nu mba'di tè wi ma si tè ε. Ba kumbu tè wi me a ke na, a dè a dè gɔ, sɔkɔ a fe ni, ki ni do tè ε. Ne ba mba'di tè wele me a ke wa we kɔ wi te omɔ dea tonɔ. O ne ke wili a fia do'do, kɔ olo fio wili, kɔ takɔ a yengge yali, ne wele ke a ba a do gela ni, a mɔ ngɔ yengge do a 'dɔ lì we e mɛnɔ, tabi we ufu tinda nde, ne a we nu a te tinda, n'a ufu tinda ni gbaa, ne wa si nɛ. Tabi we fa nda'ba nde, ne wi de a do gela ni, a ne, a be li ne hā a. Ne 'do ne, n'a yengge te gala lì, n'a ne gala lì kɔ a ní gbaa, se ne wa si do kɔyε ni. Wa sa li ma na, a nea we ba nu mba'di tè a sɔe ge.

Kɔ o ne wi wili, kɔ kene a fia ia, kɔ dati kpakɔ a yengge yeli zamɔ olo ne nde, ne ma wia na, ngba a wi wili a ba te 'bo a ne gaza ni, a ne te 'bo do a zamɔ i, ne a we nzabele kɔ a, se ne a 'banda yengge ne de.

Ne wa yengge ni gbaa, kɔ wa kpa dafa, ne a zu a kpo a da, k'a ndɔlɔ dafa ni, takɔ li a sɔ tè yali εngga, na dɔ tili bá li a gɔ. Kɔ a ne si ne nde, ne wa na, wa ba nu mba'di tè a, ne a we 'bo ndɔ bili kɔ a, ya ki ni ndɔa bili ni we ba nu mba'di tè a.

Tabi wi a gε, ne ma wia na, wa we a gε kɔ a, k'a gbe kɔyɔnɔ ni, ya ki ni a ba nu mba'di tè a a ni. Kɔ ma o do wa mɔ, ne a ne do wi fɔlɔ a do gela, ne a e kpangbola kɔ a, ne a we kɔ a do'do, ne a wa mɔ do a de. Ní do ní, wa we mɔnɔ sū de kɔ a.

– A e ma de kɔ a, tabi a de ne nde?

Charles : A e de kɔ a nɛ, ne a e kpangbola kɔ a, ne wa mba tè ne do a bɔa.

Ver : A yengge yali, a kpà mɔ gɔ, a bá li a we yengge yali zāa, tili ba li a ne ge nde ni.

– Ní a ma o ne ke a dè kuti ma gɔ?

Ver : O ne ke a dè kuti ma gɔ...

Kpal : Ya a gbe zi kuti sa'de gbea ni. Kɔ ke kene a fia ni, ne...

Vér : Wa dè ma do a gɔ, wa bà nu mba'di tè a gɔ, ya moyen* na a gbe 'bo mbé sa'de 'bo bina.

– Ní a ba nu mba'di tè wi ma wia kɔ do we kɔ wi te mɔ?

Charles : Ma hā ni! O ne ke 'da fala ne ni, kō wi da tangge boe, ne a da te 'bo tangge, ne a zé me, ne wi ke a fōlo a do gela ni, a 'be te kō a, ne a zé mo tangge do a. A we mēnō vē de kō a, o ne ke le tōa so ne ni.

– Wa tō 'bo ma we gaza wuko. A te lè kō tōa 'da naa a go, kō wa we zu a kō tōa 'da naa a do'do, se ne a le de.

Charles : Wa we zu a kō tōa 'da naa a wia. Wa we zu a nē, wa 'be 'do gélé a. A 'be, ne a we zu a dē kō tōa 'da naa a i nē, se ne a si, se ne a le kō tōa 'da naa a de. Nē wa na, wa wia zu a kō tōa 'da naa a ia.

– Ní a gulu we mo te wele, gulu ne nai?

Charles : Wa we mo te wele olo fio kéné tabi wili a, tabi olo fio be 'da a, na dō a dē ni, 'do ne nyélé iko, kō wa wè kō a go, ne tili ba li a wena go. Tua ke wa wè mē ni kō a go nde, ne tili dē mosalanc* né ke a lili zi we dē ne ni, tili ne ma ba se li a. A kulu ngo we yengge yali zamō nde, ne a kulu ngo zāa, ne tili mo se ngo ba li a.

Tabi o ne wuko, a ne we gala li nde, ne tili ba se li a do'do, ne a kpá koyō ngboo go. Mbe ne a yengge se zāa. Nē wa na, tua ke wa wè ma kō a go, ma ke a yengge yali zāa ge. Tabi o ne wa mo, ne tili ba li a wena. We duzu ke a si we lengge wili a. Wa fòlò a te ne go, wa wè zi ma kō a go.

Bi we¹⁷ do be gela : éteindre le feu et le petit deuil

Kōgenagɔ Marcel (Centre Nadonyé)

Bi we do be gela ma la ngbe ε. Tua ke 'da fala we be gela ma zōa a wi wa dē a do gela, do wi dē a do gela ni. Ma wia na, wi wa dē a do gela ni, a hā a ne fa nyōngomé ke takō wa fōlo do a ni. Nē nde ki ni wa 'dafa ma dē kō ngbala ngba wa bōa : wi gela, do wi dē a do gela.

Nē ke 'da bi we, ma zō tati a otala nu félé kulanc. Nē wa zèle ngba wa do katekisi, tabi do conseillero, tabi do wino ke a zi do wa kō *groupe** ni, ne wa a wa 'dafa kō tūi ke wa bi se do we olo a ni.

Nē nde 'da fala ke takō wa bi we wa tō we ne ni, ya gbà zi wa dua a ngo gélé ne, tabi nwá 'bete wa dua zi a dē ti ne, tabi fulélenç wa zī zi ma, tabi we olo a ke zi wa dā ni, ne owino, onu félé kulanc wa te we o dē nza, ne wa te dā ni, ne kō tūi te me 'bo wa ne bi do we ni, ya kō tūi wa ne yala do nwá 'beteno ni vē.

Kō tūi ni wa dā se 'bo mbé we nza go, kō tūi ni onu félé kulanc wa ó se 'bo nza go, wa sū wa ne le tōa. Nē ki ni, wa dē mo dō ki ni. Nē nde ke wa fōlo wi gela ni, ki ni ma zōa wi gela, takō a fa nyōngomé hā wi a ne dē a do gela ni. Kō tū bi we, do kō tū fo gela ma la ngbe ε.

– Nē di dō ni, we duzu mo sambala, wa wè te mba ma kpo go nde?

Bon*, fala ke wi dē gela, do wi gela ni wa yokana* na, lo ne dē ma, ne ma we se kō kpo, we ke mbe go, ne wa do bi we zéké kpo, tabi mbè go, ne wa do bi we we duzu pōso bōa, kō fala ke ma lo ngbe ε kpo nde, ne nde a kō tūi soε ge, wa bi se we, ne fala ne ne we sa ne ni, se ne wa fōlo te 'bo wi gela de.

¹⁷ Bì wè : (litt. : éteindre le feu) désigne un rite pour clôturer les cérémonies des funérailles

IV. Dungu be gela

La période du petit deuil¹⁸

1. 'Da fala be gela

Que signifie le petit deuil?

Linganda-Hɔalo ('Bok/Songbo 28.04.1992)

Bon*, ke a ba kumbu tē a, ne wa ndɔa a do mbito ia ni, ne nde a ndua be gela ia. Ne mbe mɔ di ni, ne nde go a, a fóló 'bɔ tē a go. Ne wi ba a do gela a hā mbula hā a na, a mɔ ngɔ yengge ne ia, dɔ tū tū a gele fala go. Ne ke a mɔ ngɔ yengge ne ia, a zɔ wele ia, n'a usu li a do'do, a dε nwà, ne mbe, ne a ne ne we zɔ wele, n'a kele li a do'do, a usu li a dε zamɔ i, n'a kele li a, ne a siki 'do a hā wa gε dε tε nza nga.

Ní gbaa ndɔti ne a ke wa tō na, wa ne ne we duzu we fɔlɔ gela ke dati ni, we takɔ wa fɔlɔ mbito tē a ni do'do, se ne a 'banda wá we duzu we yengge zu a kpo. Takɔ 'do ne, ne genɛ kɔ a kpa owele, ne a wele we nu ngba a do wa de ni.

Ke wa ndɔ a do mbitoe ni, ne ma dε gbaa, mbe opɔso bɔa, tabi zekɛ kpo. N'a yengge do mbitoe ni iko, ní gbaa we duzu we zekɛ kpo, se ne wa ne ne we dε bɔa gela tē a ni de. Ne ki ni wa fɔlɔ wá mbito tē a do'do, we do ke na, a yengge yeli, kɔ genɛ kɔ a o zu a kpo ni, k'a kpa lì, n'a fɔlɔ do tē a.

2. Zimi mɔ 'da fala be gela

Les interdits pendant la période du petit deuil

a) Mbe menɔ wi gela wia te de ne ni : ce que la personne endeuillée doit faire

Gbalanu Raphael (Centre Nadonye)

Ke wa mi fie ia, ne fala sa, ne wa fɔlɔ mɔ, nde mɔ ndua be gela ia. Mɔ nyóngó mɔ do wele go. Nyɔngɔmɔ mɔ te nyɔngò do tū go. Mɔ te wèlè we do wele go. Wi dε mɔ do gela ni, se ne mɔ wele se we do a dede. Kɔ gele wele iko, mɔ wélé we do wa go.

Mɔ lengge we tō lengge hā be ne mɔ, ne mɔ we kɔ mɔ wia iko. Tabi mɔ lengge we hā mɔ hā wa, ya mɔ bá hā wa do kɔ mɔ go. Ne mɔ ba, ne mɔ 'de te mε dε nù iko, ne wa ba iko. Ya di ni fala ni, mɔ bá mɔ hā wele ke na kene a fè go, to wili a fè go ni, mɔ bá hā a go. Ki ni 'da fala nɔ gbòlɔ hā ni.

Ne 'da le nga ma dε wena zekɛ bɔa. Ne bɛ nyɔngɔmɔ, mɔ bɛ go! Gbelɛ ke zé fai ni, do 'da le nga, Ngbaka-Karawa, wa bɛ nyɔngɔmɔ te'de ná odua, okɔyɔ, oge nde ni, wa bɛ ma go.

– Kuti zekɛ 'do ke wili mɔ tabi kene mɔ fia ni, mɔ wia we de to dεa?

Gbal: Kuti zekɛ ni, kɔ wa wia mɔnɔ kɔ mɔ vē te 'da fala wa ndɔa mɔ do nɔ gbòlé ni, do li soe ne ni, falano ni, mɔ wia te de to iko. Mɔ dúngru se de te okɔ tɔa fai iko go, mɔ wia we de to, se a ma gala mɔ te winɔ wa te te ngo fie ni de.

– Ne zé 'da oyaa ne zé dati ni, wa de zi 'bɔ dεa?

Gbal: Ma hā ni, wa de to dεa! Kɔ a dε to do gele wele mbamba iko go. Wa de to wena do wi dε a do gela ni, se a wa wila be we do a dede.

¹⁸ Les expressions "petit et grand deuil" renvoient aux deux périodes de deuil. Le petit deuil (bé gélà) commence immédiatement après la mort du conjoint ou de la conjointe et dure environ un mois. Il est le plus sévère. Le grand deuil (gbà gélà) commence après la fin du petit deuil. Il dure un an et est moins sévère.

b) Bɔzɔ fio kpe 'do wili a tabi kene a fala ne kpo : *les mânes suivent le veuf ou la veuve*

partout où il/elle se rend

Ngolo et ses conseillers ('Bodigia moke)

Ngolo : Wa na, wi ke wili a fia, tabi kene a fia ni, ne wili a a yengge do a fala ne kpo. Ko fala ke ne ko tɔa, ne o do a fala ne kpo ni, ma we na, ne kulu ngo dati, ne ne ho de te nza i, n'a kulu ngo do 'do ne. Ko a ne kulu ngo, n'a ba kumbi tɛ a vɛ... a ndaka bɔzɔ wili a, n'a ho de nza dê. Ko fala ke a ne kulu ngoe ni, n'a tunu ne, tabi a ne we i ini, k'a ngbolo te, ne ne zila giti me a ngbula ni, ne nde go a, a bia hā ne na, e ne kulu ngo kulu. Ne ne di ni sū, ne kulu ngo, ne ne dungu do go'do ne do'do, se ne a kulu te 'bo ngo, n'a mo ngo ho we ini ne de. N'a te, ne nde ne te ò nù go. Ne a ni a o nù dati do'do, se ne ne i ti o nù 'bo dede. Ko fala ke a kulu ngo dati hā ne de ngo né, k'a mo ngo te la ne ni, ne nde a ba hi wili a, k'a ne ho ne ni, n'a ho do wili a, k'a ne le ne ni, n'a le do wili a. A kulu ngo, a la do ngo ne ni, ne hi wili a ma ne se ngo ne ko tɔa ni vɛ. Ne ma hā se hā ne a mbɔka, tabi gɛ, tabi zelɛ, tabi ni do ni, we duzu wi gela ke ne do a ko tɔa ná ni.

Ma ke wa kɔa na, fala ke a ne le tɔa, ne a le tɔa dati do'do, se ne ne le de ngenggɛlɛ a. Ní go, fala ke ne le ko tɔa dati, ko ne o a nù ia, k'a mo ngo le ne ni, ne a le do wili a. Ne hi wili a ne ngo gelɛ ne ia ni, nde go a, ne 'bo do ngawi 'bo bina, g'a ni nde.

Cons : Ne mbe go, ma de ni we duzu wuke ke wili a fe, tabi wili ke kene a fe, ko a ne ngbolo mo, a ngbolo mo, k'a ne sa mo, a wè do sa ma mo do li mo go, dɔ do 'do, ko me ma dea a ni, ma dé te 'bo mo wuko, ne wili mo fe, tabi mo wili, ne kene mo fe go. Ma wia na, a mbese mo do ngbolo mo, ne mo i na, a sa mo hā mo. Ne a tɔ we hā mo, ma e do'do, se ne mo gese we hā a de, da de ko ma de te 'bo mo né ndenge* ke wili a fia ni go.

Cons2 : A mo ngo wele we ia, ne nde mo gésé nu ne do fala ke a 'bana wele we ni go. Ne mo 'bo gbaa, ko ngo tɛ a gɛ do'do, se ne mo mo ngo gese nu ne hā a de. Ne nde go a, mo gésé nu ne fala ne kpo do a fala kpo go. A wele we, ko ma e do'do, se ne mo wele te 'bo ke 'da mo de 'do de.

– Ne wi wili ke kene a fia ni, a de 'bo ma dea?

Ngolo : A de 'bo ndenge* ne kpo o na me ni.

c) We ndaka bɔzɔ tɛ a do'do ni, ne wi gela de ge nde? : *que faire pour chasser les mânes du défunt?*

Zagbâlafio - Gbamboko

Fala ke a ne kulu ngo ngo mo oj, ma wia na, a ba te, n'a ze do te te yangga tabi mboko tangge ti a ni, ko owino ko tɔa ni wa kulu ngo vɛ, se ne a kulu ngo de. Ní go, ne nde ma wia na, a hala do zugolo a gbaa, ko a ho te gbangga nu tɔa, ne a fi, ne a ho de nza, se ne a bɔlo tɛ a de ngo, se ne a ne we ini ne, tabi we sɔ ne de. Ko fala ke a gili tɛ a, ne a gu 'bo nù do zugolo a, ne a le tɔa, ne a kpe nu tɔa, ne a hala gbaa, we kpa mo oj 'da a, se ne a o nù de.

- Tū kpo kpo dati ke na, owino ko tɔa vɛ wa hoa de nza ia, ko a ne ho ne, ma wia na, a ba kumbu tɛ a, se ne a ho nza de.
- Ko a ne yengge ne, n'a ba nwá bâbòlò¹⁹, n'a zî ma de ke zâ go'do a, ne a yengge ne.
- A kpa wele li wala, ma wia na, a usu li a de zamo, ko owino wa la do'do, se ne a ho de nza.

¹⁹ Babolo me a nyaka zamo ge, ne nde 'do nwá ne ma o fɛa, ne ma ndi ndila, ne ma nye li wese o ne tálà ni. Ma ke oyaa le wa zî zi ma ke zâ go'do owi dungu gelano na, fala ke obɔzɔno wa zo nwá ni nde, ne ma nye li wa né tálà ni, ne wa yu ke zâ wi dungu gela do'do: *liane ligneuse; feuilles à reflet argenté en dessous. Les ancêtres utilisaient les feuilles pour chasser les mânes; ils croyaient que leur forme et leur reflet argenté effrayaient les mânes.*

- A hɔ zamɔ, kɔ wɔ li ma ba a nde, nɛ wa 'bo nwà hã a, nɛ a nɔ do lì tabi dɔ̄e de.
- A fa 'bɔ kpo nwá baboloe, nɛ a zĩ ma dɛ ngo nu tɔa ke a o nɛ ni, we ndaka bɔzɔ fioe ni. Fala ke a yengge yali te li wala tabi te zamɔ nde, kɔ giti mɔ ma wila te 'do a nde, ma wè na, a ka mɔ 'do a go. Fala ke a ka mɔ 'do a ia, nɛ a zo se bɔzɔ wili a tabi bɔzɔ kene a. Kɔ a zo a ia, kɔ fala ke a si, kɔ a hɔa nu tɔa i ia, nɛ tẽ a ma ndo se gẽ nɛ, nɛ a kpa se zel̄e gbaa, na nde a fia dati fo gela 'da a. Ki ni otala winɔ wa tɔ se na nde, mɔ dɛ wuko 'da a tabi wili a, ma yula kɔ a, nɛ nde ma yòlò kɔ a go. Ma tua we ke a ka mɔ 'do a, nɛ wi sene a hã a ba hi wi 'da fioe ni, kɔ a hɔa do ma ti wi gela ni iko.

Ma wia 'bɔ na, a gbini te fele wala tandala, nɛ a zĩ ma dɛ ngo nu tɔa ni. Kɔ fala ke a yengge gbaa, kɔ a si, nɛ a kpɔlɔ wala fele tandala, nɛ a fi ma kɔ kolonggo, nɛ a nyɛ li a bɔa nɛ, nɛ nde a te zì ma li a zĩ go.

Nɛ a ba kolonggoe ni, nɛ a e ma dɛ ngo nu tɔa ni. Kɔ fala ke bɔzɔ ngba a wi ci a hɔ, nɛ a ba se, nɛ a zĩ li a, nɛ ma ndo ngbenze li a, nɛ a yu se fai. Ki ni me a ndaka bɔzɔ te wi.

Gelewi Vincent ('Boyagbagia 1963)

Fala ke wili a fe ni, kɔ wa mi a ia, nɛ wa nɛ do wukoe 'dɔ li we fɔlɔ a. 'Do nɛ, nɛ wa ndɔ a do nɔ, nɛ wa 'bili kombo hã a bɔa. Nɛ a o se tati a ngo gbá kombe ni iko. A hɔ nza we dungu nù, nɛ a dungu ngo kombe ni, a dungu ngo gele mɔ go. Nɛ a dungu 'da fala fai te ke kpεl̄e tɔa.

Dε 'do nɛ, nɛ wa ndɔ a do mbitoe. Ki ni nɛ nde wa te kɛl̄e zu a go, nɛ a he'de tū tulu. Wa sa li ki ni na "be gela". Dεa mɛnɔ ke a dε ma te fala ke a 'bana do mbitoe tẽ a:

- A o 'da fala fai talaka (a siki li a dε ngo).
- A yengge yali, kɔ a hɔ dε 'da wala, kɔ fo wele bina, nɛ a la. Kɔ a kpa ngba a do wele, nɛ a εl̄e dε ke zã wala, nɛ a siki li a zamɔ, kɔ fala ke wi ni la do'do, se nɛ a la te 'bɔ.
- Li wala, a ba nwá te babolo ('do ne o fẽ), nɛ a yulu ngo go'do a. (Nwá ne o tabi nale)
- Fala ke a ne wà mɔ, nɛ a bili zu a dε nù. Kɔ giti mɔ dɔlɔ, nɛ a te bà li a dε ngo we zo mɛ ni go. We ke tabi bɔzɔ wili a hã a okɔlɔ a, nɛ fala ke a ka mɔ, kɔ a zo wili a, nɛ zu a sulu 'bɔ, nɛ a fe olo a. Nɛ winɔ wa tɔ se na: "A nyɔngɔ wili a, ma ke wili a sa mɔ hã a we samba we ni." Kɔ a wa mɛ ia ni, nɛ si mɔ a, a ka mɔ 'do a go.
- A hɔ te 'dɔ li, nɛ a fɔlɔ tẽ a go. Kɔ tabi a kɔ we nɔ li, nɛ a nɔ do nwá 'do a ni. A nɔa ia, nɛ a õ sanga nwá ni do'do.
- A ne we fa gua, kɔ a si, ya a hɔ le nga ni, nɛ a fi gua nzee, a ló nù lua go. A ne le tɔa i, nɛ a mɔ ngo he nɛ, nɛ nde a he dε ngo wena go.
- 'Da fala a 'bana do mbito tẽ a ni, nɛ a wele we do wele mba mba go.

Ma wia 'bɔ na, a gbini te fele wala tandala, nɛ a zĩ ma dɛ ngo nu tɔa ni. Kɔ fala ke a yengge gbaa, kɔ a si, nɛ a kpɔlɔ wala fele tandala, nɛ a fi ma kɔ kolonggo, nɛ a nyɛ li a bɔa nɛ, nɛ nde a te zì ma li a zĩ go. Nɛ a ba kolonggoe ni, nɛ a e ma dɛ ngo nu tɔa ni. Kɔ fala ke bɔzɔ ngba a wi ci a hɔ, nɛ a ba se, nɛ a zĩ li a, nɛ ma ndo ngbenze li a, nɛ a yu se fai. Ki ni me a ndaka bɔzɔ te wi.

Wa sa li ki ni na, be gela. Nɛ a dε mɛnɔ ni vẽ ndɔti nɛ a ke kɔ tū fɔlɔ mbito tẽ a ni we ni, tabi zekε kpo tabi bɔa.

Nande ('Bodumbili II)

– 'Da fala be gela ne mɛ mɔ dε se we amba te mɔ ni mɛ a ge nde?

Nɛ mɔ ne o pɔsɔ bɔa do'do, nɛ wa he tulu gela, nɛ wa e go'do mɔ. Nɛ wa tɔ hã mɔ na, mɔ te wèlè we do wele go. Mɔ nɛ, mɔ hɔ tabi do nde, mɔ nɛ kpa wele nde, nɛ mɔ le zamɔ, nɛ mɔ siki li mɔ dε zamɔ nɛ. Kε zi 'da oyaa lε, kε zi ne nde wa te kò lε gɔe ni hã ni. Wa nɛ

fana mɔ 'bete, nε mɔ kele do li mɔ né. Nε mɔ nε zo wele nε, nε mɔ le zamɔ, nε mɔ siki 'do mɔ. Ata* mε a 'dɔlɔ, tabi mε a tε, nε mɔ le nε, ni do ni gbaa...²⁰

Nε 'do kε mɔ 'bana tε nu tɔa do wuke 'da mɔ ni, nε wa kɔ na, mɔ nyɔngɔ mɔ do gε wese tū gɔ. Wa kɔ na, o nε kε wa ndɔa mɔ do mbito, mɔ te fɔlɔ te mɔ gɔ. Nε wa kɔ na, zεkε kpo, se nε wa fɔlɔ mbitoe te mɔ de. Nε mɔ te wèlè we do wele gɔ, tabi benɔ 'da mɔ, mɔ te wèlè we do wa gɔ.

Mɔ o yala do tū, kɔ fala kε mɔ nε we ho nza, nε mɔ ba be te, nε mɔ ngbolo. Nε winɔ vε ko tɔa ni wa kulu ngo, nε wa yolo do nyanga wa. Nε mɔ hala do zugolo mɔ gbaa, mɔ ho nza i, se nε mɔ nε, nε mɔ ini, tabi mε a 'dɔlɔ nde, nε mɔ sɔ, nε mɔ gili te mɔ, nε mɔ ho nu tɔa nde, nε mɔ ngbolo, nε wa vε wa kulu ngo, nε mɔ hala do zugolo mɔ, nε mɔ o de te ngenggelé nwà, tabi mɔ o ngo afe. Nε nde te mɔ do mbito, nε mɔ wè te sala zu mɔ gɔ, mɔ wè te fɔlɔ li mɔ gɔ, mɔ wè te 'bili ēlē kɔ mɔ gɔ, mɔ wè te 'bili ēlē nyanga mɔ gɔ, mɔ wè te kεlε nzεlε mɔ gɔ. Nε wi ni, ma la ngo pɔsɔ bɔa, ya sango, mɔ zo a di ni, nde a, fo dia a bina, a dè gɔ.

Nε 'da fala kε a nε nε we ne tabi safɔ nde, nε a ba wala zamε, we nε de te safɔ i, k'a kpa wele, ya a yolo tabi dati i, k'a te tεa, nε a yu, nε a le zamɔ. Gεnε mε a zā tε, tabi ge nde, n'a le de zā nε mɔ.

Nε mɔ yolo de di ni gbaa, kɔ wi ni kε mɔ kpa ngba mɔ do a li wala fɔ a la do'do, se nε mɔ hɔ, nε mɔ 'banda la nε gbaa, hɔ fala mɔ nε nε ni. Si mó mɔ, nε mɔ de 'bɔ kpasaa nε mε ni. Nε ma ba zi zεlε te wena.

Nε 'da fala kε wa de ma do mɔ o na mε ni, nε onyɔngɔmɔ, wa amba mɔ na, mɔ te nyɔngò dua gɔ, mɔ te nyɔngò ngulu gɔ, mɔ te nyɔngɔ okɔyɔ, o'bɔa kɔyɔ gɔ. Wa amba mɔ te nyɔngɔmɔnɔ dele wena. Nε fala kε zεkε ma hɔ, nε wa nε, wa ba kã, nε wa tū ma, nε wa be ma li zεkε, nε wa zī ma do zu mɔ zī. Nε wa amba mɔ na, mɔ te hɔ kɔ gili wele gɔ. Ma o nε sambala, nε mɔ te lè 'bɔ gɔ. Gbaa 'bɔ 'da zεkε kpo ni.

Nε fala kε mɔ dè mɔnɔ ni do li zuma nε ngboo gɔ, nε 'da fala kpo, kɔ mbe gɔ, nε zεlε ma wia we ba mɔ do 'da fala nε, nε wa tɔ na: "Ní a mε ma de zi do wuke 'da mɔ, ma yula zi de kɔ mɔ."

d) **Gulu we 'da nwá babolo, do ngele mɔ nwá 'bete : quel est le sens de la feuille "babolo" et du bouclier fait de feuilles de palmier?**

Nakɔnyego Yele do Bandoma Bernard ('Bodumbili II)

Monz : Ní a mbe aka we 'bɔ, ma si fala kε wi dungu gela a 'bana tε dungu gela ni. Nε a yεnggε yali zamɔ, nε kolo ma a, nε a kpa ngba a do wele, nε a siki li a de zamɔ, nε a de be ozu onwa, tabi a de mɔ ní do ní, we amba do tε a. Ní a mεnɔ ni, le wia we ū ti ma nde? Kε a yεnggε zamɔ, nε kolo ma a, nε a kpa ngba a do wele do gbanga nε nε, nε mε a de ni a ge nde?

Nak : Mbe nwá nε ni, mε a babolo, mε a nwá zamɔ gε, nwá nε ni ma o fεa. Nε a gbini ma, n'a a ngo go'do a nga, n'a a tε i nga nε, n'a a tε dati a nga, n'a a 'bɔ mbe te 'do a nga nε, n'a 'banda yεnggε nε. Nde 'da fala ni, tulu zi dati bina. Kε wa he'de zi ni mε a mosamba.

Nε mε a ngele kε zi dati ni, nε a kele do li a. A nε nε zo wele nε, n'a usu tε a de zamɔ o nyεlε, n'a kele do li a na, wi ni, dă a zó bulu li a ngboo gɔ. N'a kele ma do li a. N'a 'bɔ di gbaa, kɔ wi ni nε we la ma, nε 'dɔkɔlɔ nε nyεlε wena do'do, n'a hɔ de te nza nga, se nε a ū ti we la ma 'dɔkɔlɔ wi kε a la sɔ ma do'do ni de.

²⁰ Mɔ tóló lεnggε kε Mbuamɔ Cathérina tɔa ni p.62 : *lisez la réaction de Mbuamɔ Cathérina p.62.*

Ní a li nwá nε, wa sa li nε zamo gε na, mε a nyaka babolo. Do nwá 'bete kε wa tō zi ma, n'a e dε te dati a. N'a yengge, k'a nε nε we kpa wele nε, n'a εngge tē a si dε te zamo. Kɔ a le dε te zamo, nε 'dɔkɔlɔ a nyelε, sε nε a hɔ dε te nza nga de ni.

Monz : Nε ke a wia we yu ngba a wele kε a tε fè gɔ ni gulu nε nai?

Nak : Gulu kε a yu ngba a wele ní ni, mba gɔ, we kε a zo di wi ni, nε a tō sε na, mε a wili ε zi ni a fia ni, tabi kεnε ε a fia gε a hε. Nε ma wia na a kele li a do ngele ná ni. Kɔ wele ni la, nε 'dɔkɔlɔ a nyelε, sε n'a ī ti hɔ dε te ngo wala takɔ a la tε 'bɔ 'dɔkɔlɔ a ni de.

– Nε ngele ni ma o zi nεi?

Nak : Wa 'bili zi nwá 'bete, nε wa tō zi ma tɔa, nε ma gā zi gā. Hā a tε yengge ma, n'a e ma dε te zu a nε. Ni gbaa, k'a nε kpa wele di, na wele gbanga a tabi nde, nε do ti nε, n'a ba, n'a kele do li a, n'a ī ti si zamo gε nε.

Bern : Ma nε ke a tōa nε ni. Nε nde a yengge zamo, kɔ fala tε si mó a, kɔ kolo ma a, kɔ a kpa ngba do wele, n'a ba nε ngele mɔ nwá 'bete, n'a kele do li a. Nε nde nwá babole ni, a gbini sɔ, n'a a ngo go'do a, n'a a ngba'di kε i, n'a a ngba'di kε i, n'a a dati a nga. N'a gbini gbā te dε kɔ a, kɔ a hɔ tε nu mba wala, n'a gbini gbā te ni, n'a da tε nu mba wala ni. N'a ba nwá nε bi sī, n'a ē, n'a pi ma, n'a da do gbā te ni. N'a tε, n'a kū lì, a hɔ tε 'dɔ lì, kɔ a kū, n'a ba gbā te ni, n'a gbini, n'a da do 'do a, n'a kū. N'a tε ni gbaa, kɔ a nε zo nu mba wala ni, n'a ba 'bɔ gbā te ni, n'a da 'bɔ dε li 'do a. Nε a a la ni, n'a a ba kumbu tē a ni, n'a a wele ni, n'a a si nε ni, ní gbaa, n'a le nε tɔa. Nε nde gulu pala kε na, a ba gbā te ni, do kele ngele li a, do kε a yu wi kε a kpa a ni, nε nde gulu pala na, dɔ mbe gɔ, a wi a wili a, kɔ ε zó a, kɔ ma ε si, kɔ tē ε dílī gɔ. Nε nde gulu pala ma hā ni.

Monz : A wia we yengge do ngele ni tū kpo kpo fai dε kɔ a?

Bern : A wia tε yengge do ma tū kpo kpo fai, a élé ma gɔ. A si, kɔ a nε nε we o nù, nε ma o dε te ti zu a ni, n'a e zu a dε ngo nε. Kɔ a nε kulu ngo titole, we nε we i ini, n'a ba tε zu a. A nε nε we yu nza, n'a ba tε zu a. Kɔ a nε nε safɔ, n'a ba dε zu a, n'a kele do li a, we nε do safɔ, nε nde a élé se ma gɔ. Nε nde du nε ma o nε (30 cm), nε wa tō be ma, nε nyanga nε ma mɔ mɔε, o nε mangembui* (*paraplu**) mɔ gu do zu mɔ ni, nε mɔ 'be nyanga nε, nε mɔ e dε zu mɔ ni. A 'be do nga wili kɔ a.

– Nε mɔ 'be tε nε boe?

Bern : Mɔ 'be tε nε mε a te kε go'do nε nga ni, wa fana zu nε, nε ma o pεsε yèrr ni. Nε nyanga nε ge ma mɔ mɔε.

Gbalanu Raphael (Centre Nadonye)

– Gulu kε wa sa li kolo tε nε ni we?

Wa sa li kolo tε nε ni mba gɔ, we kε 'da fala kolo mɔ ngo tε nε ia, kɔ mɔ do zamo, ya mɔ zélé kε tε mɔ wena wena gɔ, nε wila fala na, mɔ ba li mɔ ngo, nε mɔ soko mɔ dati mɔ bina. Bon*, o nε ke mbula 'da wi gela na, "mɔ tε kà mɔ li ogele wele gɔ", nε kole ma di tε ma, nε a tε 'bɔ zu a kpo iko, nε wila fala na, a kεba bina ni, kɔ 'da fala na, wa kpa ngba wa do wele nε, nε ngele 'da a kε a tolo dε zu a ni, ma na a usu do li a do ti.

Nε nde kε wa tō na, a ka mɔ, n'a zo wili ε, tabi kεnε ε kε a fia ni, ma do gulu nε bina. Nε kε wa kpa ngba wa ti kolo do gbanga nε nε, nε nde gεnε ge nde, wa ka nε mɔ li ngba wa do wi ni iko. Nε a usu li a do ngele we mbula wa hā hā a iko.

Kε wa tāna, a kpa ngba a do wele, nε a εlε ni, ma mε ge ní kpa. Nε nde 'da lε nga, a εlε dε ke zā li wala be sī iko. Kε li wala ma gā wena gō, ma wè do ke na, a lε zamō nyεlε gō. Ma na, a εlε be si ke zā li wala, n'a gu kō a li a, n'a ka mō dε zamō i. Nε winō ni wa la do'do, nε a hō dε li wala, n'a la.

A wè te saka dε kō bila li a nε gō. Ní a a siki li a, n'a εlε dε ke zā li wala, n'a ge tē a sī, n'a gu kō a li, n'a usu li a dε zamō i. Nε wa la do'do, n'a hō, n'a la. Nε nde 'da lε nga, a wè te le zā tē tabi 'dōlō ní iko gō. A te mε 'bō wele.

e) Omēnō ke wi gela a 'dafa ma ngo mō oī 'da a 'da fala be gela : *les choses que la personne endeuillée pose sur son lit pour se protéger des mânes de son/sa conjoint(e) décédé(e)*

Monzabana et Bandoma Bernard ('Bodumbili II)

Monz : Nε ngo mō oī 'da wi gela, tabi ti zu mō oī 'da a, a dε mō fala ni dεa? Mε a do ma ngo mō oī, tabi ti mō oī 'da a, ke ma zo a zu a kpo, wele te kòlò do a gō, mε a ge?

Bern : Mε ke a o oī ni, nε mε ti zu a, do ti nyanga a ni, fala oī ke a o nε ni, nε wa ba pele, nε wa kpo te ngo i, nε ma zilī te zu a nga, nε wa dε nwá babolo, nε wa kpo dε te te nε. Kō a o ni, nε a mō ngo o ni, nε ma bi kéné kéné kéné, ma mō ngo bi ma o nε bū a dε ni, nε ma mō ngo bi bi. Kō bozo wili a, to bozo kene a, a nε le tōa ngo a nde, kō a nε zo mε ni, n'a yu. Na dō kō, a mbè mō gō, nε a dè ní gō, nε bozo wili a tε, n'a o tε ngu'du a ni. Kō a o gbaa, kō a nε yala ma, nε nde wili a ke te ngu'du a ge. Kō mbè mō gō, mō a wi wili nde, kō mō o ní gbaa, kō mō nε yala nε, nε nde kene mō dε ngu'du mō ge. Nε nde gulu pala ke wa dε nε mε ni, nε wa kpo ma te ngo i, nε wa e dε ti zu mō, nε mō o nε ni hā ni, gulu nε hā ni.

f) We 'da kolonggo do tandala : *le sens de l'entonnoir en feuilles et le piment "tāndàlā"*

'Bodumbili II

Monz : Nε ke 'da kolonggo ke wi gela dε, n'a e dε ti zu a ni, mε a a kō kolongge ni mε a ge?

Bern : Ke 'da kolongge ke wa dε, nε wa a tandala kō nε ni, nε wa e dε ti zu a ni... Wa o tandala, nε wa 'bo kolongge, nε wa a kō nε, nε wa fulu nu nε, nε wa ba, nε wa e ti zu a. Kō a nε o nù, n'a ba, n'a we li a kpo, n'a we li a kpo, n'a e dε ti zu a ni. Kō bozo wili a a nε te ma, tabi mbe bozo kene mō nde, k'a nε te ma ngo mō nga, kō a nε tō na: "E ge ε ba, kō ε zī li ε, g'a ni ndeo." Kō a nε zī li a, nε ma te li a ngbànzi, n'a la do yu... (wa mōmō wena)... Gulu pala na, a hō 'bō gō, nε nde a yu se fai, a té 'bō ngo mō gō.²¹

g) A zákà te wi gela 'da fala gba gela : *pourquoi attache-t-on un petit bâton fétiche "zákà" au cou et aux reins de la veuve ou du veuf pendant le grand deuil.*

'Bodumbili II

Bern : Wi gela, wa a zákà tē a do ngba soe ke wa fōlō mbitoe tē a do'do, kō wa ia gbà gela tē a ni. Nε wa se zákà, nε wa gbo, nε wa pi gεlε a, nε wa pi mbe 'dε tili a, n'a yεngge nε. Wa sa li nε na fínggò, n'a yεngge nε 'dε tili a na, 'dā yalε ma te tō zu a gō. To a yεngge, nε tē a o a nga iko, nε 'dā sa'de te dè mō do a gō. Gulu pala ke wa dε nε gba gela ge a ni.

²¹ Kpo kpo kolongge tandala ni wa dε 'bō ma we ndaka do Seto ke a zu sa'de li bili, tabi maduku wa tε we zu koyō kō gē.

We ke mbè mō go, kō bɔzɔ wili a tε sε ngo a nga, kō a mbe go, a zɔ 'bɔ zaka ni gεlε a ni, n'a na: "E! Wuko 'da ε zi gε, tabi nε wili ε gε, a zi gε a ó nε go. Kō ke gεlε a gε o nε gε, õ, ε gε ε kóli do a go." N'a yu 'bɔ nε ke nε makambo tandala ke so lε tɔa dati ni.

Ndenge* ne kpo hā ni.

Monz : A yu zákà?

Bern : A yu zaka, n'a na: "Wele ke gε, gεlε wuke kō ε gε, ma o nε gε ni, nε nde õ õ, ε ï gulu ke gε go." To nε wili ε: "O õ, ε ï gulu nε go." Gulu ne hā ke 'da oyaa lε zi gε a ni.

Nande : Ní a mε wa sε do zaka, nε wa a tε wi ni, mε a te ge?

Bern : Te ke wa sε do zaka, nε wa a do wi ni, wa sa li te nε na, te bɔzɔ. Nε wa õ pεlε nε, nε ma yu nε ngungge ni. Wa lifi 'bɔ ma v̄ε, nε wa sε te nε, nε wa gbo, nε a he'de ma de t̄ a. Wa sa li nε na, te bɔzɔ.

– A zaka tε wi, wa a zaka tε wi gεla, nε wa a 'bɔ te gele wele?

Nande : Wa a 'bɔ te gele wele a. Wa a zaka tε wi gεla, gulu ne o nε ke papa Bernard a tɔa di ni. Nε nde mbe zaka wa dε 'bɔ ma, nε wa a 'bɔ te wele we zεlε bɔzɔ, we fo 'bɔ bɔzε ni. Tabi o nε ke be ke baa a tabi naa a a fia, a o nε be bɔzɔ, nε wa sε 'bɔ ma, nε wa a t̄ a, we duzu zεlε bɔzɔ.

– Te bɔzɔ ma le gε boe?

Nak : Ma le gε boe! Ke tε 'da le gε, lε dε zi do sa dati mō, nε mō zo zi ma do li mō. Le yolo dε 'do tɔa i ni, nε lε nε hɔ ma nε, nde mō, sango Marcel, lε ï na, mō dε zi 'bɔ kili be ndambo. We ke lε nεa zi we hɔ ma nε, nε mō aka 'bɔ nε, nε mō na: "Wanɔ ni wa yolo ki tε do nde?"

Nε mō nε zo zi dεa sa, ke lε 'banda zi dε ma ni, nε mō dε zi kili do ngba soe ni wena. Nε mō aka 'bɔ katekisi, nε mō na: "Wa yolo 'bɔ ke tε i do nde?" Mε tε 'bɔ ma dε nε ndenge* te bɔzε ke wa a te wuko gεla na, dε 'do pala, kō bɔzɔ wili a t̄ tε 'bɔ we duzu a go ni. Mō dε tε 'bɔ, mō yu zi kili ma tε 'bɔ nε na, Nganga Louis... (wa ma ngo mōmō nganda wena!).

h) Mbe mēnɔ ke wi gεla a wè tε dε ma 'da fala be gεla go ni : ce que la personne endeuillée ne peut pas faire pendant la période du petit deuil

Zagbālāfio - Gbambo

- Wi gεla a wè tε o dā zu wele go. A wè tε ze wele go.
- A tε sà mō hā wele do sanga ze tabi do li gba wese go.
- A wè tε nze mō do wele go. A wè 'bɔ te wele we wena 'da fala fai go.
- A wè tε o nù do ngo go'do owino ke a do wa kō tɔa kpo ni go. Ma wia na, a o nù dati, sε nε otala wino kō tɔa ni wa o nù de.
- A wè 'bɔ te kulu ngo ngo mō oí dati hā wa go.
- A wè tε mba ngo mō oí do gele wele go. Ní go, nε a fi sε zεlε konyo te wi ni iko.

Kōgenago Marcel (Centre Nadonyε)

Wi gεla, tε kō zεkε kpo ke wa tε fòlò mbitoe t̄ a go ni, nε wa na, a tε nyòngò mō kō gele sani go, a tε nyòngò mō kō gele saso go, a tε nò li kō gele bila go. Nε nde a oso sani, tabi a oso saso tabi bila ni, nε a a nyōngomō kō ne ni zu a kpo.

Nε do 'da fala ni nyōngomē 'da a, wa a ma kō sani 'da a nε t̄ ε, nε a nyōngō zu a kpo. Nε nde a, wa lu ka ia, nε wa lu ma sī, do tεlε tε ke na, a nyōngō ma, nε ma e sε kō ne fala kpo

do ti iko. We ke 'dɔlɔ ka olo wi gela ma ó go, sanggo olo a ni ma ó go. We ke 'da fala ke ma ò ia, ne bozé ni a te se we fi kɔ a te ne. Gulu ke wa tɔ na, wa lu ka kɔ a ia, ne ma ò be sī, n'a nyɔngɔ, ne ma e do ti ge a ni. Bila ke wa so do lì ni, kɔ wa so lì ia, ne wa so do tele te ke na, a nɔ ne, ne ma e kɔ bila ne do ti. Kɔ ma è go, n'a a tala ne nù, ne nde wa bá se 'bo tala li ni, ne wa do ma go. Gulu ne na, da de kɔ bozé ni a té, a nɔ olo a ni go.

– Kɔ fala ke wa fɔlɔ a ia ni, ne wa de se do ma ne nde?

Kɔg : Fala ke wa fɔlɔ mbito tē a ia, ne be sani ke a nyɔngɔ do mɔ kɔ ne ni, tabi bila a nɔ do mɛ kɔ ne ni, wi de a do gela ni a kala omɛnɔ ni, ná sani, ná obila, do otulunɔ tē a ni sū, ne a kala se mɛnɔ ni tē a vē do mó a. Do mɔ ɔi a ɔ ne ni, wa ba se 'bo ki ni ti a dô, a ó se 'bo ngɔ mɔ ɔi mbé ne go. Ne nde ki ni mɛ a nga'ba iko. Ma wia na, le bẽ ma do'do.

'Boyele Centre, 1992

– Kɔ ke 'da gela ni, mɔ a wi wili, ne kene mɔ fia, ne mɔ dungu gela olo a. We dungu gela ni ne mɔ de ge?

Welenu : Dungu gela mɛ a zimi te mɔ olo wi 'da mɔ ke a fia ni.

– Ne mɔ zimi te mɔ, mɛ a ke na, mɔ bẽ mbe nyɔngɔmɔ? ... lī ... Ní a mbe nyɔngɔmɛnɔ mɔ wili mɔ bẽ ma ni mɛ a ge?

Welenu : Nyɔngɔmɛnɔ ke mɔ wili mɔ bẽ ma we duzu be na, gela ke mɔ dungu olo fio wuko 'da mɔ ni, nyɔngɔmɛnɔ vē ke a de zi to ne ni, mɔ nyóngó ma go.

– Ke wuko a dé zi do to ne ni?

Welenu : lī, ke wuko a dé zi do to ne ni, mɔ nyóngó ma go. Mɔ nyóngó olo kɔ a ni... mɔ nyóngó ma go. Wa ne yapa li kpale ke... tabi wuko 'da mɔ fia nde, hã mɔ wili olo a, mɔ ne de gela a ni, ne mɔ ba kpale li fɔ 'da kene mɔ ke a fia ni, ne wa yapa do gele kpale li fɔ, se ne mɔ nyɔngɔ ma de.

Ne ke 'da wi wili! Wuko, n'a nyɔngɔ iko; ne wi wili a sanze mè sanze, se ne a nyɔngɔ de. Hã mɔ ɔ do wuko, ne mɔ nyɔngɔ iko.

– Ne we duzu tabi mili zu a tabi nzelé a, a de ge?

Welenu : Wa kélé ma go gbaa 'bo 'da ke na, a ndɔ kula olo wili a vē. Ne ëlë nyanga a, a 'bílí go, ëlë kɔ a a 'bílí 'bo go, zu a a sálá go.

– Ne tulu tē a?

Welenu : Ne tulu tē a, né ke wa wa fɔlɔ a, ne wa e tū tulu tē a. Tabi tū tulu nde, ne a hè'dé ne tū tuli ni gbaa, we 'bo 'da tūi ke wi ba a do gela a wia ni, ne wa fo tū tuli ni do'do, ne wa e 'bo fē tulu olo li mbu gbaa na, a ndɔ do kula.

Zagbalafio : Ne tō sɔ na, fala ke wuko a fe, ne wili olo a ni, kpale li fɔ ke wuko la ma ni, wili a wè te nyɔngɔ ne go. Ma wia na, a ba ma, n'a kpolo do gele kpale kɔ gele nu fèlè kula, se ne a nyɔngɔ de. Kɔ wi a wi wili a fe, ne nde wuko olo a ni, a kpóló kpale do gele ne go ni, ne a nyɔngɔ iko ni, ma yolo ngo ge?

Zagbal2 : Wa sa li ki ni na, a nyɔngɔ zugolo wili a. Do nu ngbaka 'da oyaa le hã ni. Ma na a nyɔngɔ zugolo wili a, we ke a nyóngó se 'bo mbé mɔ kɔ wili a go, hã a nyɔngɔ zugolo wili a, hã a dala do obenɔ olo wili a ni.

Hā ma dε mε a wi wili, kō wuke a fe mē, sε nε wi wili ni a nyóngó mε kpale ni gō de. Na dō dε ni, hā bòzé wuke ni ma té ngo a, hā ma gbé a dō gō, hā wa tō na nde, wi gbea a wi a a go.

Resp. Ngolo ('Bodigia moke)

Wi ba a do gela a gala tε 'bō lì, nε a gala tε 'bō do tē ε. Nε wi gela a gala tε 'bō lì ni. Wi gela ni a dε sε mε nganda wena, nε wi ba a do gela a dε sε geo geo, nε a kpe mbe tē a, we 'bō 'da a iko. Nε ndambo ke a kpa tε 'bō ni, ke bi sī ni, a hā se ma, nε ma we be tε nu wi gela. Nε nde gō a, ke wi gela ni a kpa tε 'bō dεlε wena ni, ma we do ke na, wi ba a do gela a nyóngó, nε mbe tala wino nu tōa fio ná ni, ma kpa 'bō nu wa, g'a ni nde. Nε ma kpolo ngbe na mε ni.

– Nε gulu ke wa kpolo ni, gulu nε nai?

Ngolo : Oyaa lε goi, sango... Oyaa lε wa kō zi na, mε ke tabi mbe gō, nε wi dε ina hā mō, tabi wi sōe a tō hā mō na, mō nε, kō mō gbe fila sa'de, kō wa tε do ma, wa 'dafa do mε tε mō ge. Mō gbea fila sa'de ná ni, nε mbe gō, nε wuke 'da mō a gi, n'a gi sε sū, ogbogolo nε, do sila nε, mōnō vē ni, wuko 'da mō a yámbá sε ma gō, nε mō nyóngó sε 'bō gō. Nε wi ne nyóngó ma a wele ke a dεa ina hā mō i mō ni. Nε nde mō 'bō... ki ni a ma o di na mō gbaε ni, ma wè na, mō nyóngó ma gō.
Nε ke a nea i mō ni, ke dati ngboo... koyonō vē a gbea ni, a tε nyòngò di wa gō. Ma be na, do 'do, nε a yengge 'bō mbe, nε a gbe nε koyonō fai, n'a mō ngo nyóngó ki ni. Kasi* ke dati a ba do kumbi... a ba do nu mba'di tē a, a tε nyòngò ke ná ni gō.

i) **Wi gela wè tε nyóngó mō engganɔ a gbe ni gō : /la personne endeuillée ne peut pas manger les produits de sa propre chasse**

Kōgenago Marcel (Centre Nadonye)

'Da lε nga, ke wa na, fala ke wili a fia, tabi kene a fia, kō a nε dε be gela ni ia, nε a o dε kō tōa gbaa we zéke kpo, sε nε a ho nza, nε wa nε fōlō a, sε nε a yengge yali de ni, ma dē tε 'bō tē ε 'da lε nga gō. 'Da lε nga 'da fala ke, gene kō wa ndō a, kō a do mbito tē a ni, nε nde a yengge sε.

Kō 'da fala ke a mō ngo yengge nε ni, nε nde a yengge ki ni a tati a zu a kpo. Tabi wa fala nε kpo do wi dε a do gela ni, sε a wa wila we do a de. Tua ke a wélé sε we do ogele wele yala yala iko gō. Tabi wi ke wili a fia, tabi wi ke kene a fia, sε nε a yengge sε do a fala ni de.

Nε nde ma wia na, a yengge, kō a nε ho zamō i, tabi wa yengge do wi dε a do gela ni nde, kō mε a yali ngumbe nde, kō a gbe sa'de ni, nε nde sa'de ni, a si nε takō a ba hā wi ke a dε a do gela ni. Tabi mε a gala lì, kō a si nε nde, nε a ba sε hā wi ke a ba a do gela ni.

Tabi wele ke wili a a fia tε 'bō fia, tabi wi ke kene a fia tε 'bō fia, sε nε owino ni hā wa ngbolo, nε wa mō ngo nyóngó sanggoe ni. Nε wa na, be a nyóngó ma gō, tabi wele ke kene a tabi wili a fè gō ni, ya a nyóngó ma gō. Nε owino ke kene wa fia, tabi wili wa fia ni, sε nε wa nyóngó de.

Nε nde omō yalino 'da a ni, ke a yengge sε ni, a yengge sε te 'bō nε gbaa we duzu zéke kpo ni. Kō ma e, kō wa nε fōlō a do 'do, nε nde kinō ni di sū, omēnō ke a nε kpa dε olo nε ni, ki ni ke takō ma dε mbe nε we duzu kili tē a ngboo ni, mε a ki ni.

k) Wa dungu be gela tū ne ge nde? : combien de jours dure le petit deuil?

Bandoma Bernard ('Bodumbili II)

Monz : Kε 'da be gela zé dati ni, kō tū ne zi boe nde? Tabi wele do wele a dungu, ne a 'dafa kō tū we fo be gela ni do ndenge* 'da a iko, tabi ma kō *coutume** olo yaa le tabi kō tū zi bina nde?

Bern : Kō tū ne zi boe! Kε zé dati ni me a zéké kpo. Ne wi dε a do gela ni, do baa fie ni, do naa fie, ne wa zele ngba wa, ne wa we tū ne, we 'da zéké kpo. Ne bon*, ne wa fa nyongom, ne wa fa ndambo mbili, ne wa dε dō koni, ne wa tε we fōlō a do'do. Ne wa fōlō a do'do ni, ne wa e gba gela tē a. Wa to do fū fande, ne wa he'de de 'de tili a. N'a yengge ne, ne wa ndɔ a do mpɛmbe. Ne wa ndɔ a do mpɛmbe, ne a yengge ne, a yengge ne di do gba gela ni fai gbaa we sabelé kpo.

3. Be gela do gbà gela

Le petit et le grand deuil

Resp. Ngolo ('Bodigia moke)

– Ne kε 'da be gela do gba gela... ?

Be gela me a ke: Tabi wili mō fia nde, ne be gela mō dungu ni, me a zélé te mō. Sia mō tabi kεfε mō, 'da fala ke wa zó zi na, mō mōlō zi do wili mō wena nde, wa kō zi na, mō fōlō te mō go. Ne mō yengge ni gbaa pɔsɔ kpo, sango, ne nde mō á lì te mō go. Ne mō dungu do gbòlō te mō o ne me ni. Ne zu mō ma 'bana né me ná ni iko. Wa dέ, tabi wa dè go, ne nde go a, mō pí mō te'de go. Mō sálá 'bō ma 'bō go. Ní gbaa... ma o pɔsɔ kpo tabi pɔsɔ bōa, ne mbe go, ne zéké ma e mō, ne onya mō...

– Ne kε 'da wili ke kéné a fia ni, ma dε 'bō tē ε ni?

Dε 'bō tē ε ni. Ne wena... gā zu ne wena ke 'da wi wilin. Ma we na, onya mō wa tε di ni, ne wa tō we ne gbaa, kō sila wa mbokō, ne ssɔe ge wa tōa li ki ni a wa fōlō mbitoe te mō do'do, ne wa e gba gela te mō.

Kō fala ne sa ne ni, ne wa kεlε di zu mō do totoe, we 'banda gba gela. Wa kεlε zu mō ni we? Ma be na, zu mō ná ni wa dέ se 'bō ma 'bō go. Ne mō ne ka mō di ni, ne nde wa kεlε zu mō vē do totoe. Kō wa kεlε zu mō do totoe ia ni, ne mbé bōlō mili ni, ma kε ngboo ni mō ne dungu do gba gela ni. Mō ne dungu wá do gela gbaa ndɔti ne a kε na, wa ne se we de ma. Ne nde go a, wa ne fo gela te mō ma hā ni.

– Ne ki ni a 'da fala gba gela?

ɛɛ, ki ni mō ne dungu gba gela hā ni, we 'bō 'da sabelé ke wili mō fia zi do ma ni. Bon!* Zu ná ni, mō fí se 'bō di nza se'de go. Ma mō ngo te wala ne, mō ngo te wala ne, mō ngo te wala ne. Mō wi wili, ne nde go a takō wa fo be gela te mō ni, ne wa kεlε nzélε mō sū de wena, ne wa kεlε mili zu mō vē, wa 'bili ɛlē kō mō sū na, suka* wá tala 'bili ɛlē kō mō ma ia ni. ɛlē kō mō ma ho se vē ni, mō 'bílí se ma go. Ne nzélε mō, kε ma ho se 'bō vē ni, mō kélε se 'bō ma 'bō go... do sanga li mō vē, mō 'bé se mō kpo te'de, do ɛlē nyanga mō vē, mō 'bé se mō te'de go.

V. Dungu gba gela

La période du grand deuil

1. Folo mbito te wi gela

Laver la personne endeuillée pour enlever les cendres dont le corps a été couvert

Ngolo do Monzabana Laurent ('Bodigia moke')

Laur : Wa ne folo mbitoe ni, ne wa kpe be li kpi, ne a a ina 'do ne, ne a ba 'bo kumbu tē a. Ne wa kélé zu a do totoe, ne a he'de fēa tulu. Ki ni ne nde a ndua dungu gbà gela gbaa ho te kō tū ke wili a fia ni, se ne wa folo 'bo a, ne wa kélé zu a de wena, we be na a sōkpo dungu gela 'da a do dia ne.

Ngolo : Fala ke wa fola mbito tē a ia ni, n'a ne ho 'bo de nza nga, ne wa e 'bo fēa tulu te go'do a. Ne a yengge 'bo do fēa tuli ni gbaa tabi zéke bōa, se ne wa ï ti fo 'bo ki ni. A yengge do fēa tuli ni zéke bōa, ne a 'banda wele we do wele, a mba kō a te kō sani kpo te nyōngō mo. Ne fala ná ni a kélé 'bo zu a go, gbaa we ho te tū ke zi wili a fia ni, se ne wa ï ti fo wá ki ni tē a de. Ne nde fala ná ni, wa tōa na: "A a nzàkà." Ne wa de omō, ne wa kpo tē a, fēa opande, ne wa kpo tē a.

- Mε a fala bōa gela ni hā ni? *Ngolo* : Bōa gela ni hā ni!
- N'a he'de fande olo...

Ngolo : Fande do fēa tulu, n'a he'de ma. Nde a hé'dé tulu ngō go. N'a he'de de te go'do a nù nga iko. Ke ze 'da oyaa le ge a ni. Kō ma ho te fala folo 'bo a olo gela a ni, ne tuli ke zi wi dungu gela a he'de zi ma fai ni, kō fala ke a hé'dé se 'bo go, ne wi ba a do gela a he'de te 'bo.

Ne ma we te 'bo na, wi ba a do gela o do de wele nde, ne a ba te 'bo tuli tē a, n'a hā te 'bo hā wi ke a ba a do gela ni we takō na, a he'de te 'bo ma. Ma be na, ma kpolo ngbē ε.

2. Tulu ke wi gela a he'de 'da fala gba gela ni

Les vêtements qu'on porte pendant le grand deuil

Bernard do Madeleine ('Bodumbili II)

- Tulu ke wi gela a he'de 'da fala gba gela ni mε a ge nde?

Bern : Gba gela, ne nde mε a pande. Tū tulu ke 'da mbito ni ma i ia. Tū tulu ma wia kō do mbito kpo. Ne gba gela ni ngboo mε a pande. Wa to ma tua, ne wa he'de ma 'de tili a, ne wa kpo mbe gεlε a, ne wa yengge ne. A yengge ne gbaa na, sabelε kpo vε, se ne wa fo ki ni do'do, fo wá ma do'do, ne nde ma sōkpo ne ia.

- Ne wa de 'bo mbu tē a?

Bern : Eε, wa kō mpembe tē a, n'a ndō do tē a vε. Ki ni ma we ndaka bozo tē a do'do. Bozo wili a ne te we zo a ni, n'a kpa mbui ni, n'a yu do'do. Ne nde ngangga a ni wa kō 'bo mbu tē a go. Wa he'de fēa tulu tē a olo li mbui ni. Fēa tulu ma wia kō do mbui.

- Mama Madeleine, mō tō mbe ke wa he'de 'da fala gba gela ni.

Madel : Wa folo mō do mbitoe, ne wa to gbà 'dē. Ne wa lifi ke gela mō, ne wa fi. Ne wa ndō mbu te mō, wa e gela mbu te mō ni. Ne wa hē fēa tuli, ne wa he'de do gba gela. Ní gbaa tulu gba gela tū, se ne wa ï ti fo gba gela do'do, ne wa a bi gela te mō. Ne mō yengge wá ne ni gbaa, kō bi gela ni gōnō, ne mō bá 'bo go. Bi gela ni gōnō, ne mō bá 'bo ma go. Ma te te mε, ne mō la 'iko.

Ní gbaa, nε ma 'bɔ 'da kúlà, 'bɔ 'da kúlà. Nε wa ndɔ mɔ do kúlá ni. Nε ke wa tɔlo li nε hã mɔ ni, mɔ nyóngó gɔ, mɔ nyóngó gɔ. Ka nyɔngɔmε mɔ nyɔngɔ ni, wa hã hã mɔ do titole. Kɔ mɔ nyɔngɔ, nε mε mɔ ke nai, mɔ te ènzè 'bɔ tala ka, mɔ e gɔ, kɔ ma gẽ, mɔ nyóngó gɔ. Mɔ nyɔngɔ, nde wili mɔ fi kɔ a te nε. Kɔ mɔ nyɔngɔ, nε mɔ kpa nε zεlε. Gulu we ke 'da fio wi wili wa fe zu mɔ, nε ma nai, mɔ zimi te mɔ ge, gulu nε hã ni.

Mbuamɔ Cathérina ('Bobadi)

– Gbà 'dẽ ke Madeleine tɔ we nε ni mε a ge nde?

Cath : Ke 'da gba 'dẽ a tɔ nε ni, ma o nε ke zi wa he'de te 'bɔ fẽ tuli ni, nε wa kala fande, wa to ma tua, nε li nε o 'bata. Li nε gã wena, nε wa kpo 'dε tili a, 'dε tili wuko gela. N'a yengge te 'bɔ ne ni gbaa, hã a zo na, te fande ma tū v̄ do'do, ma tū tabi o nε 'do zekε gazelε kpakɔ ma kɔlo do sabelε ni, nε wa hɔlɔ ki ni do'do, nε wa ba mbé felε fande kponga iko, nε wa 'ba'ba ma be s̄i iko, be gela hã ni, be 'dẽ hã ni, nε wa fi 'dε tili a, tabi gelε a. Ki ni ma ngàndà gɔ, ma o kpo iko, ma te d̄i d̄il̄i gɔ. Nε a yengge ne tabi ozekε bɔa, zekε tale nde, ma nε te nu zekε gazelε ni, ya ma hɔa di zekε kusi, ma 'bana di ndambo zekε kpakɔ ma hɔ zekε 'bu, hã ma kpa sabelε. Nε ma nε de ni do'do, kɔ ma gɔnɔ ia, ma gɔnɔ tabi gelε a nde, tabi 'dε tili a nde, a fɔlɔ t̄ a, te lingi t̄ a, hã ma gɔnɔ ia, ya a bá 'bɔ gɔ, nε a la ma iko.

Nε wa ne zo di na, elaka* 'da sabelε kpo 'do gela olo fio wili a ia ni, nε wa we kɔ tūi, nε wa nε, nε wa fɔlɔ a 'dɔ l̄i i. N'a ho wá, nε wa ndɔ a do gbɔlε do'do, n'a he'de dia tuli 'da a, gela ma ia te mε 'bɔ. Hã ke zi 'da oyaa lε dati wa dε ma ge a ni.

– Nε nde be gela wa tɔ dε we nε ni, ma si t̄ ε do be gela ke wa dungu dati gba gela ni?

Cath : l̄i, gulu nε hã wa tɔ na, ke 'da gba 'dẽ nε t̄ ε. Te nε tū do'do, nε wa fo do'do, n'a he'de be 'dẽ, be gela. Se nε ma gɔnɔ, ya wa bá 'bɔ ma gɔ, nε wa kpó 'bɔ gɔ, gbaa na wa ndɔa a de ni.

– Nε gbà 'dẽ, mɔ tɔa na, wa mba ma tale, ní a wa dε ma tele te nε nε nde?

Cath : Wa to ma tua, wa to ma, nε ma o 'bata. Felε fande, nε wa to ma tua, nε ma o 'bata. Ki ni gã de wena, nε ma gónó dɔ gɔ. Wa hɔlɔ ma hola.

Welenu ('Boyele)

– Mi 'bɔ do aka we kpo. Ke 'da oyaa nε zé dati ni, wa hé'dé zi tulu o nε sɔε ge ni gɔ, ní a tulu wa ia zi go'do wa 'da fala gba gela ni mε a ge nde?

Welenu : Tuli ke wa ia t̄ a do 'da gela ni mε zi a m̄asàmbà, mɔ fàndè, nε wa dε do masamba. Do gbàmɔsánggélé, mε a te, wa ël̄e ma, nε wa zε zea do mbèlā, nε wa he'de zi ma. Ma o do wi wili, nε wa ël̄e zi tuli, nε wa zε ma, nε a he'de. Hã mε a wuko, nε wa dε mε a mɔ fande, nε wa to do masamba.

Nε wa yápá gɔ gbaa, kino yapa ma mε a ke wa nε nε we fo gela t̄ a ni, nε wa fo ã tuli gela t̄ a ni do'do, nε wa e tuli ke ma dia, n'a he'de, n'a yapa ni t̄ a fala kpo do fala ndɔ kula iko.

– Nε ombe zé ni wa dε 'bɔ ma gɔ. Mbe nε wa e zi tati a nwá te go'do wa iko.

Zagb : l̄i, nwá iko! Nwá bɔ, nwá pàpálè, nε wa ba ma olo li wòlò ni.

3. Wi gela zimi tē a we 'da mbe nyōngōmēnō *Interdits alimentaires pour les personnes endeuillées*

a) Mbe nyōngōmēnō ke wi gela bē ma ni : *les aliments interdits aux personnes endeuillées*

Zagbālāfio-Gbambo

We 'da bē nyōngōmēnō wa sa li ne dē ni, a bē ma yolo do ke wili a tabi kene a fia ni, gbaa we hō sōkpo gba gela, kō wa a liā te hā a, se ne de.

- Wi gela a wè te nyōngō mō kō gele kpana go.
- Wi gela a wè te nyōngō kōyōnō ge go:
 - ngbî (da dē kō a gâ kō a o yègbèdèlèe go, tabi da dē kō 'dâ zelé bá à kō ma 'danga kili te wi 'dâ à go, tabi a té mbòkò wena go);
 - 'bōa kōyō, (da dē kō a té mbòkò wena go);
 - gâlâ (da dē kō a dé mō pélenggé pélenggé go);
 - sònggō (da dē kō a gbó, ne a dé mō tú túá go); mbèlè.
- Wi gela a wè te nyōngō félé sà'dè go (do dē kō nî á zelé kòyô bá a go, tabi zelé mbànggànà)
- Wi gela a wè te nyōngō ngbià go (à nyóngó ià, né ndé à nyóngó wélè ià, we ke oyaa le wa wé zé ngbia do wele).
- Wi gela a wè te nyōngō dua tabi ngbia le go.
- Wi gela a wè te nyōngō odokonō ke wa nyōngō zu teno go (da dē kō bò té zu a go)
- Tabi 'bua ne a te nyóngó 'bō ma go (we ke 'bùà ma wia kō do ke 'da ngbî).
- Wi gela a wè te nyōngō gâwígbele (bèndè) tabi nwá mbambalafolō go (ma wia 'bō kō do ke 'da ngbî).
- Tabi gbànzíkó a nyóngó 'bō ma go we zinzò tabi bò.

Bandoma Bernard ('Bodumbili II)

Meno ke wi gela nyōngō go ni, ne ma kō sabele kpo vē ni, ma ke:

- Fila sa'de, sa'de ke do a boe né dafa ni, dua, ngulu, ngbià... a nyóngó go.
- 'Bōa kōyō, ngbî, gâlâ, a nyóngó go.
- Gbànzíkó, bèndè, mbambalafolō, gâbókó, sese, kúlúsà, 'bua, sònggō, ngbi, a nyóngó go.
- Dòkò, a nyóngó go.

Genedia do Zoggé Jean ('Boseengwene II)

Zoggé : Wa bē nyōngōmēnō wena! Le ba ndakisa : o ne 'bōa kōyō, wa nyóngó ma go. Né fila sa'de, wa tō na, wa nyóngó 'bō ma go. Do 'bua, do meno ke ma a gē ni, a te nè we nyōngō ma go.

Gené : Tia bō, do mbambalafolō, do 'bóábókó, a nyóngó 'bō go. Mbambalafolō me a sanggo, ki ni ma hō safō. Né 'bóábókó, ki ni me a sanggo ma hō 'da le. Né nde wi gela a nyóngó 'bō ma go. Wa nyóngó 'bō mō do tú go, na dō a nyóngó do bɔzō e go.

b) Bē nyōngōmēnō ni ma kpa kō leno vē nde? : *ces interdits alimentaires sont-ils les mêmes dans tous les villages Ngaka?*

Charles et Veronica ('Bokuda moke)

Ver : O õ, 'da le nga, wa bē mō go! Wa bē mō te gela go! Wa nyōngō meno sū.

Charles : Kō 'bali mō ke wa nyóngó mō do be go.

Ver: Tati a kε, wili a fé dō iko ni, nε a nyóngó mō do tū gō. Fala o nε (17 h) nε a nyóngó mō.

Kɔ a hēa ia, nε a dungu iko, ya a nyóngó 'bɔ mō do tū gō. We kε a nyóngó mō do tūi, nε bɔzɔ wili a a te sε, nε wa mbă nε te nyóngó mō do a. Kɔ wa nyóngó mō 'do kɔ ngba wa do wi wili i ia, nε hi wili a té ngo gεlε a, n'a ūkō gbaa, n'a fé iko.

Né mε wi wili 'Bo... gε a fia zε, wa mi a sɔε gε ni. Kε kεnε a fia zi do'do. ni, nε nga tε a bina, a te mε do pasi* fai, a fia zε, wa mi a sɔε gε ni.

– Tua kε a nyóngó zì mō do tū?

Charles: A nyóngó zì mō do tū.

Ver: lī, tua kε a a wi wili, a ì ti tosa* mbula fio kεnε wi gō, we zimi tε a gō ni. Nε bɔzɔ kεnε a te ngo a dōc, nε a kpa zεlε, n'a dungu, nε nga tε a bina fai, nε a fe iko.

– Ní a wi gela a bέ nyóngomō gō?

Charles: Kε 'da lε nga wa bέ nyóngomō gō.

– Owi gela vε wa bέ nyóngomō gō?

Charles: 'Da lε Ongbaka-Karawa, owi gela wa bέ nyóngomō gō. Kɔ wa nyóngó mō do gba wese, wa nyóngó mε do tū gō... ū... Nε wa dε 'bako olo wili wa wena, nε wa dé sa do gele wi gō. Wa si, nε wa dungu te mε fio faiii, kɔ ma o do nyóngó mō gεa wese, nε wa le, nε wa he kɔa gbaa, nε kɔa nε we gōnɔ nε, nε wa hɔ, nε wa dungu dε kε zā tɔa iko. Wa nzé mō do wele gō.

Ver: A nō li do gele bula gō. A ba bula 'da a, nε a 'de do tε ε. K'a nε nō lī, n'a ba... a yεnggε, a si, n'a ba, n'a nε, n'a so lī, n'a nō sū, n'a ba, n'a 'de ngo. A 'de ngo, dɔ benɔ wa zó, kɔ wa ba, kɔ wa nō lī nu nε gō...

Charles: ... Dɔ kɔ 'do, kɔ wa ba wili, kɔ wili wa fé gō.

Ver: We kε zimi mε olo yaa lε gε, wa zimi fio wili wena. Wa kɔ na, wa nyóngó mō, nε wa mbá kɔ ngba wa do benɔ kpo gō. Wele kε gā ia ni hā ni. A nyóngó mō do wa gō. Kɔ fala kε a 'bana be sī, sε nε a nyóngó mε do wa de.

Conclusion : Ní a lε zɔa di ni na, kε 'da wi gela a bέ nyóngomenɔ wa tɔlɔ sɔ ni, wi dε ma wena Ongbaka wa sa li wa na, Ngbaka-gbaya, o nε O'bowasē, 'Bokonwa, do owanc li wala Nguya, do owanc kulu 'Dua i.
Nε nde 'da Ongbaka-Karawa, wi gela bέ nyóngomō gō.

**c) Onyóngomenɔ kε wi gela wia te nyóngó nε : les aliments permis aux personnes
endeuillées**

Bandoma Bernard ('Bodumbili II)

Osa'de kε wi gela wia te nyóngó nε a: dèngbè, ngànggè, bεbèlɛ, nga kɔyɔ, tū sa'de, nε kɔla a a tū ni.

Nε nwá sanggonɔ vε a nyɔ nyóngó, 'banga te kεnɔ lε tɔlɔ sɔ ma ni mba. Nwá sanggonɔ kε wa hā hā a ni na, a nyóngó ni, mε a nganda sanggonɔ, we kε mε a nga, kpakɔ ma 'dafa kili tε a. Pāsanggo, n'a nyóngó.

4. Mbe mènɔ ma zo 'bɔ gbà gela ni

Quelques informations supplémentaires sur la période du grand deuil

Gbalanu Raphael (Centre Nadonye)

Ké mɔ̄ dungu be gela zeké bɔ̄a ni, kɔ̄ ma ia, nε wi dε mɔ̄ do gela a nε fɔ̄lo mɔ̄ wá do'do ni. Nε nde ndo dε di ni kpakɔ̄ mɔ̄ sɔ̄kpɔ̄ sabεlε kpo, mɔ̄ ili di zeké bɔ̄a ia. Nε kɔ̄ tala zekènɔ̄ takɔ̄ ma hɔ̄ sabεlε kpo ni, kɔ̄ wa fo gela tε mɔ̄ vε ni, kɔ̄ mɔ̄ wuko, kɔ̄ tabi nya wili mɔ̄, mɔ̄ kɔ̄a na, ε ba a do wili nde, ya fala wá di ni, a nε 'banda fa mɔ̄ hā ni.

Kɔ̄ mɔ̄ dè zi vī zu dεa mɔ̄ belee dε kɔ̄ wili mɔ̄ go, nε mɔ̄ kɔ̄ se mε ge a do nu mɔ̄ iko. Nε mɔ̄ tɔ̄ hā a na: "'De, kɔ̄ wa fo gela nya mɔ̄ tε ε do'do, se nε ε ba mɔ̄ de.'" Mε tε 'bɔ̄ mɔ̄ wi wili nde, nε mɔ̄ 'banda fa ko do fala ni do ti. Kɔ̄ mɔ̄ bá se wukoe dε nza do ti go. Mɔ̄ tɔ̄ se tε 'bɔ̄ na: "'De, kɔ̄ wa fo gela kεnε ε do'do, se nε lo ba ngba lo do mɔ̄ dede.'" Fala ni mɔ̄ wele we do winɔ̄ sū iko. Mɔ̄ fana wa, mɔ̄ yengge do wa, mε a 'dɔ̄ lì, tabi mε a ge nde, ya dungi 'da nε vε do wa iko.

Tuli kpo kε wa hi'da dε te mɔ̄ te kε wa fɔ̄lo nɔ̄ gbołø te mɔ̄ ia ni, mɔ̄ he'de fai, kɔ̄ ma ε wisi wisi ke na, bolumbu* te mɔ̄ ma zī we o dε nza iko ni, nε wi dε mɔ̄ do gela ni, a fa 'bɔ̄ tulu hā mɔ̄ kpo, nε mɔ̄ he'de ni fai na sabεlε e iko. Kɔ̄ mɔ̄ kpóló tulu kili kili go.

Ki ni a kε ma dε tε ε i 'da le Ngbaka-Karawa ma hā ni. Nε nde 'da le nga wa bē mɔ̄ te gela go.

VI. Ndɔ̄ti gela

La fin du deuil

Fɔ̄lo wi gela : fɔ̄lo nɔ̄ gbòlò do he'de fila tulu

*Ablution rituelle de la personne endeuillée : enlever l'huile "gbòlò"
et vêtir la personne endeuillée d'un vêtements rouge*

Version 1 : Zagbâlâfio Gbamboko

We fo gela, ma wia na, do gεa wese tū, dati tū kε wa nε se we fɔ̄lo wi gela ni, ma wia na, owi nanɔ̄ 'da fioe, do owi nanɔ̄ 'da wi dungu gela, wa tε do dō do nyɔ̄ngɔmɔ̄, nε wa mba li ngba wa kpo, nε wa nyɔ̄ngɔ̄ omεnɔ̄ ni, do nɔ̄ odεnε ni, do dε sa, tabi oyo yɔla gbaa 'bɔ̄ 'da sa fala. Nε wi kε a dungu gela ni, a nɔ̄ ta mɔ̄ 'bɔ̄ d5ε fala nε kpo do wi kε a ba a do gela ni. We fo gela, nε wa fɔ̄lo a do lì. A hɔ̄, nε wa hεnζε nyanga a, nε wa e a ngo gba kombo, nε wa ndɔ̄ a do kula. Wa sa li ki ni na, gbòlò (wa ndɔ̄a a do gbɔ̄lɔ̄). Kɔ̄ fala sa, se nε wa nε, nε wa fɔ̄lo a de. Fala nε ni, nε wa hā onyɔ̄ngɔmεnɔ̄ kε a nyɔ̄ngɔ̄ zī gɔ̄e ni hā a. Wa ba 'bɔ̄ kpo kpo wala sa, nε wa ngbolo do zu a do zu 'baka a.

– Nε kε wa tɔ̄ na, fɔ̄lo gbɔ̄lɔ̄ ni, gulu ki ni na ge nde?

Zag : Fala kε owi nanɔ̄ wa nɔ̄a d5ε do dε sa gbaa, kɔ̄ fala sa, ma wia na, do titole belée, nε wi gela ni, fala nε kpo do wi kε a ba a do gela ni, wa la 'dɔ̄ lì i. Wa hɔ̄ i mɔ̄, nε wi ba a do gela ni a le 'dɔ̄ lì i, nε a zo mbe lì kε ma fo ngboo gɔ̄e ni, nε a kpe nu nε. Se nε wi dungu gela a le 'dɔ̄ lì ni, nε a fɔ̄lo tε a de.

Hā fala kε wa yula 'dɔ̄ lì i, kɔ̄ hɔ̄ mó wa nza nga, ma wia na, wa 'bi nwā, nε wa e nu a, se nε a ma ngo hɔ̄ dε nza nga de. Kɔ̄ kε a hɔ̄a nza nga ia, nε a le tɔ̄a, nε mbe wi na mó a kpo a tε, nε a hā mbili, se nε a hɔ̄ dε nza we dungu nù de.

Fala kε a hɔ̄a ia, ma wia na, wa fa kúlà, nε wa ndɔ̄ do wi dungu gela ni, nε a dungu nε gbaa, kɔ̄ fala sa, se nε wa so li hā a, nε a fɔ̄lo do kula ni tε a, se nε wa he'de gele dia tulu 'da a hā a de. Ki ni mε a fɔ̄lo gbɔ̄lɔ̄.

Version 2 : Linganda André do Ngamɔ̄ Céléstin ('Bok/Songbo)

– Nε kε sɔkɔ nε ni, wa kpe 'bɔ lì kpia?

Ling : lì, we kε wa nε nε we fɔlɔ kinɔ ni tē a, nε wa kpe 'bɔ nu lì nε kpo ke zi wa kpia do ndo nyanga dε a do gela ni. Nε wa dε 'bɔ ki ni do ina gɔ. Mε a kε wa kpia nyanga lì vε do'do, wi ba a do gela ni lia do a dε 'dɔ lì i, nε a nε we kpe nyanga lì vε. Ma nε nε we e do'do ni, nε ande, wi gela le te me 'bɔ dε 'dɔ lì i, nε a ba 'bɔ kumbu tē a ni vε, ma nε nε we e do'do, nε a a wá lì tē a, n'a fɔlɔ tē a ni vε.

Kɔ ma nε nε we e do'do ni, nε a he'de tuli, ya kpo ke a nεa sɔ do nε ni, n'a hɔ 'bɔ nε dε te nza nga, tako a dungu nù ngo kungba, tabi ngo ta. Nε a dungu nù ngo nε, nε wa ndɔ a do nɔε ni, ki a gbɔlé ke dati hā ni. Nε wa ndɔ a do nε ni vε, nε a dungu 'bɔ do nε ni.

Ní gbaa, wese nε hɔ ngo gεlε a, nε wi ba a do gela ni a tō na, a la dε te ti gɔlɔ i. Nε a ba mɔ dungi kɔ a, nε a fi hā a i mɔ. Nε a dungu do nε ní gbaa, kɔ fala ke fala nε nε we sa wá te ki ni, sε nε nε wa nε nε we fo gbɔlé ni wá tē a, kpakɔ a he'de de tuli 'da a.

Ngamɔ : Tū kε a ndɔ do kula gbɔlé ni, mε a tū kε wa to do kombo. Owi nano 'da fie, owano 'da wele fie ni wa to kombo dε ngo a na, tabi fala ke a zi do gela ni, a yεnggε zi do gele wili, tabi a zi do gela ni, a yεnggε zi do gele wuko olo wi na 'da lo nde, nε ma wia na, kolo te zu a.

Nε fala ni, a dungu dε te wila fala gbaa na, wese gε nde. Kɔ fala ke wese gε, kɔ kolo tè gɔ, nε wa ï na, fala ke a zi do gela, a dε 'dɔ mɔ olo wi na 'da lo go.

Sε nε fala sa wa nε 'bɔ do a 'dɔ lì i, nε wa fɔlɔ wá tē a vε, nε wa ba wala te, wa sa li nε na kana, nε wa na : "A dεa gela vε do dia nε ia, nε nde a yεnggε olo wili a do nga tē a o nε wala kana ni". We kε mε a wala te kpo, ma nganda wena. Nε wa gbolo do gbogbo zu a gεo, nε wa da zamo, nε a he'de de tulu we dungu... tabi we dala benɔ 'da a, tabi we ba mbé wili ke a kɔa a ni.

Version 3 : Zagbālāfio-Penzε, Welenu, ní do ní ('Boyele)

Zagb-Penzε : Nε mɔ dungu gεla ni gbaa, kɔ wa tō na, li ki ni a zεkε ná gε mε sε zεkε wa e do nɔ te mɔ ni, nε owi nano 'da mɔ vε, do wanɔ kɔ gele lenɔ ni vε ni wa te wá. Tabi wanɔ do dɔ, ngbako, tabi wanɔ wa ba tabi do damezane* dε te zu wa, nε wa te do ma.

Nε onu fεlε kula 'da wi gεla ni, wa kēa gbālā mɔ hā owi 'da lenɔ sū, kɔ wa 'bēlε ma gbaa, wa tεa do ma. Kɔ wa tua ma ni gbaa, wa 'bɔ na li ki nde a, fala ke li zεkε ma gā korr ni, sε nε wa fɔlɔ mɔ de. We kε wa fɔlɔ 'bɔ mɔ, nε zεkε ma si 'do kɔla, nε 'do gεla ke wa fua 'bɔ ia ni, nε mbe mɔ ſkɔ sε. Kɔ wa 'bɔ fala ke li zεkε ma gā do'do nde, nε wa fɔlɔ mɔ do 'da nε de.

Nε do tūi ni, wa ga zuma, wa nɔa dɔ, wa yɔa yɔla ni gbaa, nε fala sa wá ni, nε wa nyɔngɔ mɔ, nε nde gɔ a, wa kɔa 'bɔ nɔ te mɔ. Wa kɔa nɔε te mɔ ni gbaa... mɔ dungu do nɔε te mɔ ni gbaa 'bɔ 'da gεa 'da wese.

Ma nε hɔ gε 'da wese nde, nε mɔ wi wili nde, nε wa kεlε mili zu mɔ do zu zāgbālā... wa kεlε di zu mɔ do zu zāgbālā, wa 'dafa di zu mɔ ni vε, nε wa kεlε di ni nzεlε mɔ vε de wena.

Nε ma wia li ki ni a do titole belee ni, nε wa te 'bɔ, nε wa tɔlɔ sε 'bɔ kpo kpo li tɔlɔ mεnɔ ke wa tɔlɔ zi te be gεla ni hā mɔ 'bɔ. Wa we 'bɔ kɔ mɔ te ngumbe, wa mɔ, gɔmɔ te, ku mɔ nzangba (gbagala we gɔmɔ do gā te), nε we da galī ge nde vε vε vε, wa we kɔ mɔ vε ni. Nε nde gɔ a, ke zi wa fɔlɔ mɔ do 'do tɔa, nε wa te do mɔ, nε wa kɔ mbito te mɔ, tabi mɔ he'de tū tuli, nε ke zi owèlè mɔ mɔ wélè we do wa gɔ, nε owele mɔ mɔ sá zi mɔ hā wa sa gεe ni, nε nde ma zi we ndo be gεla ni. Nε dε ngangga, nε wa sa mɔ hā obe sū, nε wa ngεmε ngba wa, nε wa hunu dati tabi a gā kɔ, ma wia li ki ni a, nε nɔ ma do wa fala ne kpo, nε mɔ dungu, nε mɔ mɔ ngo wá wele we do wa.

Né nde gó a, fólo wi wa fóla do mó i mó ni, wa kala 'bó onwá, né wa a ma té 'dó lí ná ni. Tabi fala ké wa né do mó we fólo mó 'dó lí i nde, né ma we na, wa kpe di wala gélé be lí ná ni, wa kala obe ozónó, we kembe do nu lí, né wa kpe ma sú, né wa 'bala be oina, né wa a té 'dó lí. Né mó fólo wá do té mó sú. Wa fólo té mó do di ni vé, né wa ba nyanga lí ná ni, né nde gó a, gbónggé té mó ni, ma ké ma la wá ia ni. Mó hóa té 'bó di 'bó wele di 'bó o né ké kpo kpo owino nza nga ni sú. Mó wé 'bó we yu 'bó di wa yu 'bó gó, mó we té wele we do wa, tabi sa ma wele do li a. Mó we té tó lenggé do wele, mó we té nó dó do wa, do keno vé wa wia kó mó te né wia ni. Né nde gbónggé té mó ma la si góto ia.

- Né 'do né, wa fo gela té a ni, né wa fo gela té a ni ndenge* né né e? Tabi wa né we fólo a tabi 'dó lí i? Mó tó 'bó mbé né se.

Welenu : We fo gela té wi wili, tabi té wuko ké wili a fia, wi ba a do gela a né se do a 'dó lí i, né a kpe nu li, né a fólo a vé 'dó lí mó do'do, ma sókpa do'do ni, né a hó. Né hó mó a dé nza nga, né wa é né nwá nu a, wa é né nwá nu a, né wa hó do a, né wa le do a tóa, né wa góno nwá nu a ni góna.

Né wa 'banda e mó kó a. Menó ke zi a 'bé zi té né gó ni, né wa wé né menó ni kó a wia, né wa e a li wala vé. Falano ke na, a dé do to né ni, né wa we a té né vé... we kó a té menó ni vé do'do, se né gela ma sókpa wá ia. N'a 'banda dé menó ni vé de.

- Né wa e tati a nwá nu wili ke kéné a fia, tabi wa e 'bó nwá nu wíno ke zá a ni?

Welenu : Wa e nwá nu wi ké... zu a kpo ni... nu wi gela ni.

- Né benó 'da a? *Gele wele* : Do benó 'da a.

Welenu : Benó 'da a ni, wa é se nwá nu wa gó. Mé a fala ké baa benó ni fia gbàà ni, né wa né we fólo benó ni, se né wa a nwá nu benó ni. Né wa hó, né wa a wa kó tóa, né wa góno 'bó nwá nu wa góna de. Há we duzu fo gela olo baa wa, né nde wa é se té 'bó nwá nu benó ni 'bó mbé né gó.

Version 4 : *Nakónyego Yele do Bandoma Bernard ('Bodumbili II)*

Nak : Ké mi né tó né ni, mé a ké wa dé ma di ngangga ni. A dungu gela ni fai sabéle kpo, né wa we tó né. Né oli wele ma we, kó ma we, né obe zumano wa se boe nde, né wa né se, né wa ga zuma, né wa dé yangga ní gbaa. Né fala né né we sa ma do'do, fala né né gó góno iko, né wa la do mó dé 'dó lí i we fólo mó.

Né ke wa té, wa fólo mó ni, né mó hóa ni, né wi ké a dé mó do gela ni a e se nwá nu mó, mé nwá bíli. Né onu fele kulano wa boe nde, né wa da ndambo mbili. Wa né da mbili, wa né zo té 'bó do'do, né wa té, né wa ba nwá nu mó, né wa da nù, né wa ba te, né mó dungu ngenggéle né. Né wanó té 'bó do yangga we duzu mó boe ni, wa té se, né wa 'banda to nu kó mó, té fana mó di de wena, do dé sa té 'bó do mó.

Ní gbaa, ma né né we sókpa né do'do, nde wa ndó se di mó do ngba soe ni gó. Ki ni wa fólo té mó 'dó lí ni, wa ndó se mó do ngba soe ni gó. Né kpa fala sa wá ma ni, né wa né fólo 'bó mó do'do, né wa hó, né wa ndó mó do nò. Tabi mó a wi wili nde, né wa ndó se nò té mó gó, wa góno se dâ té mó, 'do gélé mó, 'do gelé mó, do kula iko.

Kó mé a wuko, né wa ndó se a do nò né ni ndó lí, né wa ndó se kula ngenggéle né. Se né kpa pala sa ni, - né wa sa li né na mé a gbóló - wa né, né wa fólo 'bó mó 'dó lí na ndeo. Né wa né, né wa fólo 'bó 'dó lí vé, mó né né we hó nza, se né nde ki ni mó déa gela 'da mó vé, ma sókpa do dia né.

Bern : A dungu gela ni fai sabelé kpo, ne wa te 'bo, ne wa fo gba gela tē a do'do. Wa fo wá gba gela ni do'do, ne nde a sokpo gela kō a i ia, ne wa ndō a do kula. Ne a o do nō do kula ni tū kpo, ne pala wa sa li ki ni na gbòlò. A o do ma tū kpo, ne fala sa ni, ne wa na, wa fōlō tē a vē, ne wa fōlō nōe ni, do kula tē a vē do'do, ne wa he'de de tulu hā a. Tuli ni mē a fila tulu, n'a he'de, n'a mō ngo yengge ne iko. Ne nde sokpo gela kō a ia ni.²²

Mbuamɔ Cathérina ('Bobadi)

– Fila tuli ni ma o télè te ne ne nde?

Cath : Fila tulu gulu ne na, tū ne o zā ne go, ne fēa ne o zā ne go, we kē tū ne do fēa ne ma be gela. Ne nde wa fōlō a ia, ne nde 'bako do linggamenɔ ma i ia.

We 'da fo bé gela do fo gba gela : *Levée du petit et la levée du grand deuil*

Ngolo et ses conseillers ('Bodigia moke)

Cons : Wi 'da mō fia ni, tabi kēne mō, tabi wi wili mō nde, ma wia na, olo a ni, wa ne mi a do'do ni, ne wa wila we ngo ne vē, ne mō do mili zui ke mō ozi do a ni fala ne kpo ni, do tulu te mō ke mō zi do a ni, ní gbaa, ma ne ho te ke wa sa li ma na "bi we". Ne bi we ná ni, wa 'dafa na, nu fēlē 'da wi wili, do nu fēlē 'da wuke wa te se do nyɔngɔmɔ, ne wa mba li ngba wa, wa nō dō, ne wa bi we ná ni, ne wa o. Ne fala sa, ne wa kēle wá zui ke mō zi do wili mō, tabi mō do kēne mō, mō zi do a ni, ne wa fo wá zu mō mbae. Ne wa ba razoir, ne wa kēle zu mō do totoe. Ne wa fo wá tulu te mō ke a zo zoa, mō zi do a ni, wa fo ma te mō do'do. Ya wa hēa mbé tulu, ne wa ba wá tuli ni, ne wa he'de te mō.

(Nde ki ni wa fua be gela te mō ia, ne mō ndo gbà gela)

Ne mō ne dungu do gba gela ni níi... tabi we sabelé kpo. Ma ne ho do kō tū ke a fia ne ni, ne wa wia zi kō tū ia ni... onu fēlē kulanc wa mba li ngba wa, ne wa te 'bo do dō do nyɔngɔmɔ vē, tabi ongbessé, dua tabi ge nde, ne wa gbe ma, ne nwá ka'dangga. Ne wa mba 'bo li ngba wa do tūi, ne wa dē sa, ne owi sambala wa te, wa te sambala ne, do owanc te 'bo te dē sa.

Zuma kē a ga zi ga ni, ma wia ta 'bo na, omasē ko wa o boe, ne wa 'banda ga te 'bo zumano ni, te dē sa ni gbaa sa fala, ne wa fo wá gela ni. Ma hā ni.

– Ne kē 'da bi we ni, mē a kpo ke wa e do be gela ni?

Ngolo : Ndōti be gela ma ia. Ne tokō na, a ndo wá gā ke ni a he'de wá tulu gela dē tē a ni, wa sa li ma na "bi we".

Ne nde winɔ wena wa tō na, bi we do fo be gela ma wè kō go. Mō zó lengge ngo bi we p.67.

²² Ne ombe wa tō na, télè te ke wa dē ma soe ge ni ma la ngba do ke 'da oyaa ls. Ne mbe wa 'danga mbili te ne wena, ne wa dē 'bo mobulu* te ne we ne. Ko le kpóló ma do'do.

A liā te hā wi ke a sōkpa gela 'da a ia

Levée des interdits alimentaires

Mbuamɔ Catharina ('Bobadi)

- Wa tō na, wa a gela tε wele, n'a o do ma gbaa sabεlε kpo, kɔ ma sōkpo, ne wa fɔlɔ a. 'Do ne, ne wa ngemε osanggonɔ vε ke zi wa bεa na, a tε nyɔngò gɔ ni, ne wa a li liā te...

Cath : lī, wa a ma li liā te, o ne ke wa lengela di na, ma o sabεlε kpo ia, kɔ wa ne fo gela hā ní ni. Ne wi dεa a do gela ni, a mba tε 'bɔ li ngba a do kpasa wino. Wele a o do be 'bili ndala sa'de wele ki ni boe, wele ke a do be 'bili ndala ngbia, n'a ba hā a. Gεnε mulu ne gɔ, n'a ba hā a, gεnε gbālā 'bɔ, n'a ba hā a. Gεnε a do gbālā ngbi iko, n'a ba hā a, a o do gbālā sònnggò, n'a ba hā a, a o do be kula gàlā, n'a ba hā a. Mɔnɔ kpi kpi kpi, gεnε mulu ne gɔ, kɔ gbālā ne, tabi... n'a hā hā a.

N'a 'bili liā te né me zi te 'bɔ 'da fala gaza ni. A 'bili liā ngbìndì, n'a 'bili liā gbànzukó'dó, n'a 'bili 'bɔ līa gòebà, n'a 'bili... ke o 'dɔ lì gε... mi sa zi li ne hā mɔ so... 'bili liā bεleyɔla. Do mbe tala liā te kεnɔ ma a nga ni... liā koangga. N'a mba do ma, n'a hεnζε, n'a sili ma fai, n'a kala gbālānɔ do ndalānɔ ni, ne a dε 'dɔ lì ne ni, ne a a tō te ne, ne a a gbālā mɔ te ne, ne a nyɔngɔ. Ki ni ya a yala zī ne...

- Ne ki ni a mba do liā tenɔ vε nde?

Cath : Liā tenɔ ni vε, n'a sulu ma, sili liā te faii, kɔ ma ne hɔ do'do, ne a ba 'dɔ ne do'do, ne a a mɔnɔ ni dε 'dɔ lì ne ni, ne a a tō te ne, ne a a gbālā mɔ te ne, n'a yaka, ne a nyɔngɔ. Ki ni ya a dεa nu zī ne vε ia. Ki ni wa fɔlɔ a ia gε? Wa fɔlɔ a ia ni a ni, ne a gi ma sū, ne a nyɔngɔ. Ma wia di ne na, a nyɔngɔ wá mεnɔ vε, a b̄'bɔ mɔ go.

- Wa dε ki ni 'do ke wa fɔlɔ a, ne wa ndɔa nɔ do kula tε a ia ni?

Cath : 'Do ke wa fɔla a ia ni, ne wa ndɔa kula tε a do me sū vε ia ni. Kɔ wa ne... wa ndɔa nɔε gbɔlɔ, ne fala sa, ne wa fɔlɔ nɔ gbɔlε tε a do'do ni, ne a he'de dia tulu, ne do titole ni, se n'a nyɔngɔ wá mεnɔ ni vε. Ya ki ni ya gela 'da a ia vε, wa dεa zī ne ia ni, n'a wia we nyɔngɔ sa'denɔ vε. Ní a ki ni a kpá se ngamɔ kɔ ne gɔ.

- A nyɔngɔ se ma nu lì i?

Cath : O õ, 'da le nga! Ke wa fɔlɔ tε a dô, ne wa si do a nu tɔa nga ni. Ya ki ni wá, ma ia vε, mɔ olo fie ia vε.

VII. Ba wili tabi wuko olo fio

Se remarier après la mort de son/sa conjoint(e)

Wi fio ko tabi wi fio wili ba mbé wili tabi mbé wuko : le veuf ou la veuve se remarie

'Bosengwene //

Bon*, takɔ a ba mbé wili tabi wuko, ma wia na wa fɔlɔ a do'do se. Dati a dε be gεla, tabi pɔsɔ bɔa tabi zεke kpo, ne wa fɔlɔ mɔ, se ne mɔ wele we do wele ni. Ne wa ne fɔlɔ mɔ do'do, ne wa wε 'bɔ mɔ né kpo ke zi wa wia zì do mɔ dati ni vε do'do, we do ke na, mɔ wele we do nya mɔ do nu fεlε kula 'da mɔ vε.

We ke mɔ zi do wuko 'da mɔ a fia ni, wuko 'da mɔ a tε se we duzu mɔ. Da dε kɔ gbɔlε fio wuko 'da mɔ ni... mɔ ne wele we do nya mɔ, tabi mɔ ne bi bolo do a, mɔ ne nze mɔ do a, n'a yɔndo, n'a dε mɔ kpé kpé kpé n'a 'banda dε mɔ. Ne nde ngawi 'da fio wuko 'da mɔ ni,

ma ke mō nzea do nya mō ni, a ba di do zélé vē ia ni. We do ke wa fōlō mō do'do, nē wa we mōnō nā ni vē do'do, sē nē mō de sa do nya mō de.

Ni do ni gbaa, ma nē hō ngba soe gela, nē wa tō na, wa fo gela olo fio woko. Nē wa nē fōlō mōnō te mō do'do, nē wa we mōnō nā ni vē do'do. Nē wa ba te 'bō woko, bi boko be, nē wa e a do ngu'du mō na, we do ke mō fa woko olo woko 'da mō ni, nē woko kō mō ni, Nē mō ba a dē olo woke ni, nē mō ko be do a.

Mē te 'bō a, nē wokono te 'bō nde, hā mō woko mō a 'dā zu wele gō, hā wili mō gbe zi sa'de, nē mō nyōngō, nē nē nyōngō mō do a. N'a wa mō vē, nē mō de vē do dia nē, nē mō zele zi nu a vē do wala olo ne ni, nē mō tosa* te 'bō mbula ke wi ke wili a fia zi, n'a tō hā mō na, mō dé né, mō dé né. Gbaa ma we ngōnga 'da wili mō nde, nē wa fōlō sē mō ni, nē mō de sē te 'bō mōnō vē ke nā ni do'do, wa fōlō mō vē do'do, sē nē wa we bulu be dē ngu'du mō. We do ke na, wele fa te 'bō mō, tabi nu fēlē *famille** 'da wili mō ni, k'a kōa na, ε kōa we ba mō nde, nē mō wia we kō te 'bō na, a dala be olo nya a ni, nē mō kō.

Kō ma te 'bō na, mō tō sē 'bō na, ma wè gō. Tabi mō dala zi a dala nde, nē mō kōa na, gele *famille** nde... sē nē mō wuke, mō gōmō ne li mō zamō né we so de wa tōa ni de. Kō ma te 'bō ni gō, kō mō zele mbula do dia nē nde, nē nde we 'da wi fio wili ke na, ndo ngo ne vē ni, ma hā mi tōa ni. Kō tabi mē a bēlē nde, nē mō animateur...

Linganda Hōalo ('Bokada Songbo)

Kō fala ke ma o do wuko nde, kō fala ke wa ī na, a dungu zi do wi na 'da lo de wena, kō wa fōla a ia, ma nē nē we sōkō ne ni, nē wa sa 'bō mō hā a. Nē wi nānō 'da wi wili wa tē, nē wa dungu nū, nē wa aka a na : "Bon*, mō wuke gē, mō hē. Kō o nē ke mō dungu zi do wi na 'da lo de wena ni gbaa, kō a fia, nē wa dēa mō do gela olo a gē ni, ní a wi ke mō ī zi na, a fa mbe mō fa, nē mō kōa na, gēnē kō wa dēa ε do gela do'do, nē ε nē ba sē a ni, wi a wio nde?" Nē wa aka a nē mē ni.

Kō fala ke a ī na, mbe kō onu fēlē kulano 'da wili ε, wele ke gē a a fa zi dē a fa nde, n'a tō te 'bō hā wa na : "Wele a fa zi a dē na, ε nē nē we ba ε ba, wi a másō gē." Nē a sa te 'bō do li wele ki ni. Kō a nē nē we sa li a do'do ni, nē owino vē wa mō ngo ī di na : "A! ī na, wi nē ba sē wuke gē te olo nya a gē, wi a wele ke gē." Nē winō wa si wá do we nē ni de.

– Kō fala ke a kō we ba mbe kpo sanga wa ni gō ni?

Ling : A kō we ba mbe kpo sanga wa ni gō, nē mbe di, nē wa na : "O nē ke a kō we ba nu fēlē lo gōe gē, ni a lingga we 'da a ge nde?" Kō fala ke a tō na : "Ε kō we ba te mē 'bō nu fēlē wa iko gō." Nē wa na, ní a dia nē na, benō 'da lo, benō olo nya lo ni, ma wia na, lo kala wa kō a do'do. Kō ma o nē mē ni nde, nē a si te 'bō 'da owele a.

Wuko a wia te ba wili ke zā a kōa ni nde? : une veuve est-elle libre de marier l'homme de son choix?

Resp. Ngolo et son conseiller ('Bodigia moke)

Cons : O te 'bō do wuko nde, kō mbé wili a lengge we ba a nde, nē a tē, nē a ba te 'bō a. Kō a lènggè te 'bō we ba wili gō nde, kō a o te 'bō do kpasa wi nde, nē a dungu, nē a ba te 'bō obe yaa a iko.

– Kō ki ni ma 'da fala ke wa fo gba gela ni? lī

Ngolo : Ke wi ba a do gela ni, a bà zi wili olo fua gela 'da a gō, nē mbe n'a tō mbula ke a dungu do ma ni hā a na : "Mō zō, mō ba wili olo wili mō a fia gē, nē nde a wé se kō do wele ke zi dati ni gō. Mbe 'da fala kpo, kō ne mōlō sē do a, kō mō ne tō 'dā we hā a, nē a gōmō sē kā fio wili mō hā mō. A na : 'O! mō ne gbe mi o nē ke mō gbea zi do wili mō gē

nde?' Da dō ni, gēnē kō mō a wi tunumō go, nē nde mō hōa wi tunumō, we duzu kē mō ba 'bō mbé wili. Nē obenō kē mō kua wa do wili mō ni, nē mō li fōe 'da wili mō ni, wa nyóngó ma go. Da dō ni, ma wia na, mō nē bē gēnē benō 'da mō, takō na nde, nē te mē do a zu nē bōa iko."

Hā fala kē wi ba a do gela, a ba zi wili tē 'bō olo wili a ni, sē nē a mō ngō tē tombo tē 'bō a na : "Mō ba tē 'bō wili ɔ nē kē ε ba a ni. We kē fala kē 'do nē, mō bà di wili go, nē nde go a, obe vē wa sē owi dē sa do mō. Wa mōmō sē mō di ni, wa dīlī sē fala mō go. Ma we na, mō ba wili olo wili mō ta 'bō, sē nde a owele wa dēa kili mō de. O do fō, nē wili mō ba a ni, a gala sē mō do wa fō hā mō. A dē sē to hā mō ni do ni. Mō bà wili go, nē nde go a, obe be vē wa sē a wi kē wa dē sa do mō iko. Kō ma we na, mō bá wili." Nē nde go a, ndenge* 'da bà wili tabi bà wili go, ma yolo sē wena tē wi kē a ba a do gela ni.

– Nē kē 'da wi wili na, a bá mbé wuko go ni, ma ngboo bina e?

Ngolo : Kē 'da wi wili a bá mbé wuko go ni, ma... mbe wi wilinō ta 'bō, nē a lengge wuke 'da a wena, nē a tē mē a dē tē mē to iko, nē a ɔ zu a kpo gbaa, nē a fe. Nē mbe wi wili ta 'bō, a 'bana tē 'bō do nga tē a ni, nē a na : "Ma wia tē 'bō na, ε ba mbé wuko olo fio wuko 'da ε".

Cons : We dala benō 'da a.

Charles et Veronica ('Bokuda moke')

– Kē wa tō na : **si kómbe** gulu ki ni nai?

Charles : Gulu nē na, fala kē mō wele, mō ba wuko, kō mō fia do'do ni nde, nē nya mō ngboo ni, nya mō ke baa nē do a kpo ni, tabi nu fēlē 'da nē ni, a ba wuko olo mō ni, ya a kálá sē falanga na, a fútá sē olo nya mō zì ni go. Tua kē, wa tōna, kpo mbili 'da baa mō zì ni, ma kē ma ba wuke ni. Kō ma wè na, mō si kómbe go. Gulu nē na, mō gésé mbili ni go.

Kō ɔ do gele wele, 'do ngambe nē, a ba wuko olo mō ni nde, nē baa mō na, a gese falanga 'dē ε zì ε hā 'dōkōlō wuke ni hā ε. Nē wa sa li ki ni na, a si kómbe.

– Nē gulu "**gōmō kā hā wele**" na ge nde?

Veronica : Gōmō kā! Gōmō kā hā a gε, we tō ã lengge hā a na... (*Charles* : A tō gélà fio wili a)... ï... mō gbea zi wili mō do'do, takō mō tē we gbe ε nde. N'a tō sē hā a ni. Nē wa sa li ki ni na "gómó kā". Nē ma zelē a gbaa, nē a nai : "Kō kē ε a ε gbē zi wili ε go, nē ε ï ti mē ma dēa wili ε, kō wili ε fia ge go. Kō a kōa 'bō we ba ε, kō ε nē ba 'bō a, nē a tō hā ε na, ε gε ε gbea wili ε ni, kō dō dē a mō gbé ε go. Ní a a kō we ba ε ngboo go. Kō wi wili kō we ba mō, n'a tō lengge hā mō ní nde?"

Nē ma mō ngo zelē a nē ge nde ni, n'a mō ngo dungu do lengge mō, n'a mō ngo to nyanga a né fai, nē wa na : "**A to ndōkō**". A to nyanga a né fai, tē kē we ni ma zelē a wena. To ndōkō ma be zelē sila. Zā a nōlō wena, tua we wi wili tōa hā a ni, ma zelē a wena... zelē sila a wena. N'a mō ngo to ndōkō. A dungu fio, nē a to nyanga a do nū né né, tē lengge mō.

Ngba soe kē wi gela a wia tē ba mbé wili tabi wuko

Après combien de temps un veuf ou une veuve peut-il/elle se remarier?

Monzabana et Nakñyego Yele ('Bodumbili II)

Monz : Mbe aka we 'bō hē. Wuko olo fio wili a, mbe go, nē le zo na nde, a kō ngamō wena.

Fo sē wi lengge do a bina, nē a kōa we ba gele wili. Tabi wi wili kē a 'bana olo fio kēnē a

ni, ne a kōa we ba gele wili, we duzu obeno wa 'bana ni. Ní a a wia te ba wuko tabi wili do ngba soe ki nge nde? Na a dēa gela tē a ia vē, kō a di ni iko, a 'bō do mbé mō we duzu gela bina, se ne a ba wuko de? Tabi do gbogbo zā ne, tabi do ngba soe ki nge nde? Mbula wa wia te hā hā a ni a ge nde?

Nak : Mi zo na, mō aka mi vē de wena. Mba go, le zoa di ki ni da dō na, ma dé di né zeké kpo do bōa go, ne mō ne ka mō... le zo ma zoa.

Fala ke mō wi wili, mō fe te 'bō zu wuko, ne wuke se do lengge go, we ke zimi tē a ma se boe. Ma se boe, ne ngba soe ke na, wa ndō se do a ni, wa ī na, kolo ma té se ne ndenge* ke ze ge ni go. N'a ba se kumbu na : "E dē zi 'dā dēa mō de ti kō wili e go. E dungu ti kō wili e gbaa, ne gele gā sa te 'bō mi go gbaa. Hā le gōnō sanga te ngba le do mō ge, ma wia na, li nza ma o sōe ge vē a dia. Ne bindé ma 'bō ndenge* ne kpo, wa ndō te 'bō do e vē a dia, ne do 'do ne, se ne kolo ī ti te ma de."

Ní a ki ni ma dē zi tē e te 'da le ti le ge. Mbe wuko, wili a ne fe di da dō né iko, olo ne te ḥ mbe zeké kpo do bōa go, ne wa ne ka mō di, ne nde a ba ho de 'do wi wili a ia. Ne ma ne ho te fala fōlō gela tē a na, ma suka* sō do ki ni, ne kolo te 'bō di gbaa, 'bō do 'da gēa wese mobimba*. Ne wa tō na, ní ne nde ti kō wuke ge ma te 'bō yeké. A ba wili olo wili a di da dō ni do'do, ma ke kolo ne te 'bō ne gbaa ge.

Monz : Ne nde aka we 'da mi na, a wia te ba wili do ngba soe ki nge nde?

Nak : Mō wuko, ke na wili mō fia, kō mō ba wili olo wili mō ni, ma wia di ni na, mō de gela ni gbaa, kō ma suka* do ndōti ne do'do nde, se ne mō ī ti ba wili olo wili mō, ne nde mō suka* di gela olo wili mō vē do wala olo ne.

Hā ke mō de gela olo wili mō, ma sūkà de kō mō go, ne mō ba 'bō mbé wili, ma be di ni na, mō handa zi na, wili e fe do'do, ne a ba 'bō mbé wili olo wili e di dō ni iko.

Mbotama Cyprien - 'Bogbaguma (Centre Nadonye)

Le zoa na, o ne ke wi wili, ne kene a a fia, tabi wuko ke wili a fia ni, ne wa de a do gela, ne nde a te wè sabelé kpo te kō dungu gela go, kō 'da fala ke wuke ni, olo wili ni, a ne, kō a le kō mbé gele wili, tabi wi wili a ba mbè gele wuko 'da fala ke na gela ma te hò sabelé kpo go, nde ki ni a dīlī fala te wili a zi ni go, tabi a dīlī fala te wuke 'da a zi ni go.

Ma be na ge nde? 'Da fala ke zi wili 'da a 'bana ni, ne nde a de zi me ni belee. Ne winō wa zo se a do 'dā linggamō, ne nde a se do dī kō ba ngba wi, ba wili a ne ba ne ni bina.

Tabi ma o do wi wili, kō wuko 'da a fia, kō ma te wè sabelé kpo go, kō a ba mbé wuko, kō we ne ho de nza do ti, ne nde fala ni a lénggē zi do wuke 'da a belee go, ne a gbini zi zā a na, wuke 'de e fe do'do, kō e ba mbé wuko dō. 'Da fala ni, a se do dī te gbali winō bina.

We 'da kō kùsì tabi ndékésé kō

Quelques informations à propos de la nouvelle épouse d'un veuf

Kuta Christin ('Centre Nadonye)

Te dungu gela 'da oyaa le ni, 'da fala ke wuko fe zu wili a, ne nde dungu gela ni, a dungu se. Ne onu félé kula 'da wuko wa ne yambala dēa to te masē wa, ke zi a dungu zi do boko nya wa de zi wena. Wa zoa na, a lengge zi nu félé kula 'da wa zi de wena. A a wele, a dé sénemō go, a dé sila go, kō a fómō zi nya lo do dia ne. A dúngrū zi, ne a lengge we nō tabi dō, ne ma ba a, n'a te, n'a zé boko 'da lo do mbana mbana iko go.

Kō 'da fala ke wuke 'da a ni fia ia, ne wa ne se we a gela tē a. Ne wa tō na, lo ne yambala a ndambo, kō ma we, ne lo 'de kō lo te kō kùsì hā a, tabi ndékésé ko hā a. Ne 'da fala ke wa ne yambala lingga we ni, nde a ngboo ni, a ī se go.

Kō wa nε ingi na, wuke ni a kōa ia ni, sε nε mbe kpo ko wa mō tε, n'a tō hā mbe nu fεlε kula 'da wi wili kε wuke fe zu a ni na : "Wukoe a nε nε we ī na, ε nε nε we dungu sε do a ni, wi a boke i mō ni." Nε wa be a hā a. Kō 'da fala kε a dungu sε ni gbaa, wa nε nε we kala gela tē a nε sε ge ni, nε wa be wuke ni hā a na : "Mō zó wuke 'da mō, kε lε nε e a na, a zō mō tε obenɔ 'da mō olo nya a ni a hē!"

Ní a, kō wuko kε wa be kō tē a ni, a boko kε a lengge zi do nu fεlε kulano, tabi kō nu fεlε kulano, a zō mō tε benɔ 'da nya a do dia nε, a do sεnεmō bana ni. Nε wa be kō wa tē a, do kε bindε, nε a sɔnzo sε do obenɔ olo nya a ni do dia, do dia li. Ko a lénggé sε na, ε a ε ko te 'bɔ, sε nε ε lénggé do kε 'dε ε iko ni go. Ki ni ma dε zi tē ε wena.

Kō ma o 'bɔ a wuko kε na, wili a fia, kō a dungu kō nu fεlε kula nde, nε nde nu fεlε kula 'da wi wili, wa nε zō tεle tε dungi 'da wukoe ni zi do nya wa. Hōa wa hōa zi, nε mε a dε zi we wa ni mε a ge nde?

Kō 'da fala kε dungi 'da a de zi wena, kō nu fεlε kula, a lili zi do hā mbula hā otala ongba a, tabi a lengge do 'do wili a wena, nε wa tō sε na, dungi 'da a de zi wena, a dīlī fala tε lo, okεfε a wena, okpasa wili a wena, ko ma wia na, wi wili a nε nε we ba tε mε 'bɔ a olo nya lo ni, wa saka a wele kε a dε sεnεmō go, n'a ī tε gbele do dia nε ni, do kε na bindε, kō lo hō tε 'bɔ nu tɔa olo nya lo, nε a be bila li a hā lo kε nya lo a fia ni do dia nε, do dala benɔ, do dε gbele do dia nε, do yamba wele do dia nε, do lengge nu fεlε kula 'da wuko ná kε zi nya a a lengge nε ni. Ki ni ma la zi kō okpasa wīnɔ wena.

- Kō ma hō tε fala fōlō gela tε wili kε wuko fia zu a ni, kō wa nε be wuko hā a, kε wa saka a we duzu a, nε a wè tε bē nε go nde?

Kuta : Wa be wuko hā a, nε a wè tε bē wuke iko go. We kε dati, wa be sε wuke ni hā nu fεlε kulano 'da a, nε nu fεlε kulano 'da a wa tε, nε wa 'banda yambala wuko do 'do a. We kε a yénggé sε di ni wena go.

Nε wa 'banda yambala wuko do ti tū nε. Fala yali 'da wuke ni, nε wa e be owele, nε sinzili we kεnggεlε a, nε we zō tεle tē a, lengge nu a, do dεa mō tē a. Tabi a dε vī zu dεa mō go nde? Nε wa tε zō na mε ni gbaa, nε wa tε zō dεa to tε wi 'da a de i nga. Ní gbaa, kō 'da fala kε onya a ni wa zila ma ia, wa tō hā a ia ni, a gbángá sε go.

Kō 'da fala kε wa tō na : "Mō zó wuko wa ia a hā mō gε, zu a dè go. Mō zó, lo kpa zi a, n'a dε mō nε, n'a dε mō nε". Nε wili bē sε, a tō sε na, dō dε ni, ε ba a ia, nε ε lengge sε wōlō kεnε ε wena, we kε dungi 'da lε do a dè go. Nε ε lengge sε wōlō kεnε ε, kō ε 'bā mō, nε nde ε fi bɔzɔ tē ε do benɔ 'dε ε ia, ma wè go. Gulu bēa kε wa bēa zé ni hā ni.

- Nε kε 'da wuko kε wa tō na, mō ba sε wili wele ki ni?

Kuta : A wia we bē nε, kpasaa o ne tεle tε nu fεlε kulano 'da a tε 'bɔ wa tε kεnggεlε dεa to tε wi wili ni. Sōki mε a wi wili a dε sεnεmō wena, to a yεnggε, n'a nō dō, tabi a to karte, tabi a zu 'bɔ be mō zu. Kō wuke nε zele na mε ni, n'a tō sε na : "C ū, dō dε ni, a bá mō zu, a fi nu obe bɔzɔnɔ gε, kō benɔ 'dε ε wa kúmú olo wili ε go."

- Nε kε onu fεlε kula 'da wi wili, wa saka sε mbe kpo sanga wa na, a nε ba wuko olo nya wa do kεnε a ni, nε nde wuko ngboo a wè tε bē nε na, ū ū, ε bá sε a go, ε kōa we ba wili kō gele nu fεlε kula...

Kuta : A wia tε bē nε na, ε kōa we ba wili kō gele nu fεlε kula. Nε dati ba nε ni, ma hō sε be mōlā sanga tε ngba wa be sī, 'da fala kε onu fεlε kula 'da wili a wa hā zi omɔ 'dɔkɔlɔ wuke ni vē. Nε mbe go, kō a tōsà wala gela wa do dia nε go, k'a nε, hā a ba wili, nde a 'banda sō we ko kula, nε a kō sε go. A kō sε go, zā wa ba mālā ngɔ mε 'da wa zi ngboo

ke wa fa ni, kɔ wa fi kumbu ngo nε, nde a kó sε go. Nε wi wili ni, ma wia na, takɔ wuke a ko ni, ma wia na, a gese mo 'da wi na ni vε hā wa do'do, kɔ sila wa mɔkɔ ia, nε a ko nε. Ndenge* fala ni ma dεa zi kpasa wi ti mi ngboo, mi zɔa ma. A ba mbe wuko olo nya lo dε nu fεlε kula ni. Nε mbe ngba'dinɔ ni wa kɔ zi go. Nε wa kɔ zi go, nε ná ke wa hā zi tolo 'dɔkɔlɔ a hā a ni, nε wa gbanga zi wena na, lo sεngεlε nε go... Ní nε ndɔti nε vε, nε kpasa wi ti mi ba tole ni vε, n'a gese hā wa, sɔkɔ a ko zi do wuke ni, bulu be bɔa. Wa 'bana do a di ti a do sɔe gε.

Mbotama Cyprien - 'Bobaguma (Centre Nadonye 27.10.94)

Mbè nε lε zo 'bɔ i 'da lε nga, wi wili a ba zi wuko, nε dungi 'da wa ma de wena, nε wa kua be do wena, nε sanga tε ngba wa ma do matata* bina, nε 'da fala ke wuke ni a fia ia ni, kɔ wa usu a dō, nε mbè nε nu fεlε kula 'da wuko wa lengge ni gbaa, nε wa na : "Kɔ kpakɔ a dungu do benɔ na mε ni, ma wè go, ma wia na lo zo mbe tala nya lo wuko nε, nε lo do a nέ be solo ko hā a ni na, a o do a, we takɔ a fɔmɔ sε benɔ olo nya a."

Tabi be kula a, nε wa do a hā a na, a ba ngba a, kɔ a fɔmɔ sε obenɔ olo kula a ni.

We 'da gela otala winano wa dungu ni

Le deuil des autres membres de la famille

1. Dungu gela olo baa wi tabi naa wi

Porter le deuil pour un père ou une mère

Zogɔ Jean, Genedia et autres ('Bosengwene II)

– Fala ke baa mo tabi naa mo fe, ne mo be 'da wa ni, mo dungu se gela a nde?

Zogɔ : lī, ki ni mo dungu gela. Mo wia te dungu gela baa mo do naa mo.

– Ne mo dungu gela kpasaa o ne ke wili mo tabi kene mo fia ni?

Cons : Ma kesene be sī, ma kesene te ki ni.

Wuko : We ke baa mo fia, mo se do 'bako wena, ke fo baa mo bina, n'a fia ia ni. Kasi* we zo gele baa ngba mo ni, ne ke na wese gēa, ne mo ne ka mo, baa mo hoa nde? Baa mo hò go gbaa, ne nde mo se do 'bako, mo se do 'bako wena fala ná ni. Mo se do 'bako fala ná ni gbaa, we do ke, do ngawi 'da Nzambe, ke na baa mo fia ia, ma na, mo o do courage* na, me a ge nde, ma goa na, mo de 'bako 'do baa ε, we do ke o gbaa, ma ho tū bεε ε fia ni, ne wa fɔlɔ ε, se ne mo o do ngawi, ne mo 'banda yengge ne de.

Genε : Do 'da le Ngbaka, ne nde fio... fio wuko 'da wi, ma nganda wena. Ne fio be 'da wi ma nganda wena. Mōnō bɔa ni, kɔ 'da le Ngbaka ni... Mais*, le dónggó kɔ gā 'da fio wena go 'da le Ngbaka na, me a fio baa wi. We ke le ge, le dungu vē ge ni, wi de 'bako olo baa wi ngboo bina. Kɔ naa mo fe, kɔ wuko 'da mo fe, be 'da mo fe, le do kaka. Kaka ni me a ge nde? Me a ngamɔ, we ke le futa fio futa! Gulu ne hā ni!

Zogɔ : Sɔki baa mo do naa mo wa 'bana nza, ne wa kua ne. Ne baa mo fe, gela ke naa mo a de ne ni, ma kesena ne do gela ke 'da ne obe zā a. O ne ke wa tōa sɔ dati, naa mo a tosa* ne mbulano ni vē. Kasi* ke 'da ne, wa fɔlɔ te ne, wa fɔlɔ ne 'dɔ lī, ke wa kpia 'dɔ lī mo, wa a gbɔnggɔnɔ 'dɔ ne ni, wa dεa vē ia, ne ho de nza ia, ne nde ne wia te de ogele tonɔ 'da ne, ne wia te he'de tulu gela, ne ne de ogele tonɔ 'da ne vē iko.

Kasi* naa ne a ba ne li walano kpo kpo vē gbaa, takɔ ma ho te tū ke wa ne ne we fɔlɔ do a, n'a he'de tulu 'da a vē do dia ne, n'a de ni. Ne nde gela wa de we fio baa wi ni, ma kesene do ke wuko a de we duzu ne wili a ni.

Nakɔnyegɔ do Nande ('Bodumbili II)

Nak : Mo a be, kɔ ke baa mo, tabi ná naa mo, wa kua mo fala ne kpo nde. Kɔ tabi a baa mo fe dati nde, ne dati de gela, ne wa fɔlɔ se ke 'da ne benɔ dati do'do, se ne 'do ne, se ne wa ī ti fɔlɔ ke 'da wuke na, a de gela 'da a ngboo, ne ma sɔkpɔ do wala olo ne de. Wa fɔlɔ se ke 'da benɔ dati do'do, we ke wa a be iko, se ne 'do ne ma nyεle se te 'bɔ di ni ndambo, ne nde a kpa wo te wili, ma suka* te 'bɔ do'do, se ne wa ī ti fɔlɔ te 'bɔ ke 'da wuke ngboo ni olo wili a de.

Nande : Be, fala ke baa a a fe, tabi naa a a fe, ne a wia we dungu gela. Ne nde gela ke wa wia we dungu olo baa wa, do olo fio naa wa ni, ma la se ngbe ε do ke 'da benɔ ni. We ke wi zεle se te benɔ ni bina, mbula se ngenggelε wa we bē nyɔngɔmɔ, tabi we o zεkε kpo, ya wa te fɔlɔ te wa go, tabi a wélé we do wele go, tabi mbe nyɔngɔmɔ ki ni, mbula ngɔ gεle benɔ ni bina. Ne wa de mbula ni ngenggelε wuke ke wili a fia ni, we zεle tε a iko. Kasi* wa zéle te benɔ go. Ne wa de 'bɔ mbula ni ngenggelε wili ke wuke 'da a fia ni, ne nde wa zéle se te benɔ go.

Ne gulu ke zεle te wi wena, ma o ne ke mi tōa sɔ na, wuke 'da mo fe, ne onu felε 'da wuke ke a fia de kɔ mo ni, wa hā wa de mo do gela, we zεle te mo olo ne iko.

Ní a beno wa wia te de gela, ne gela 'da wa wa wia te de ne ni, tabi wa folo wa de te ngo zuni de te nza nga iko, ne wa mo ngo yengge iko. Wa pekisa* wa ngenggele nyongomono, tabi yali, tabi ge nde go. Mbula ngo wa te ne bana.

- Ne me ma be na, wa dungu gela olo baa wa tabi naa wa me a ge nde? Tabi ke wa kélé zu wa go, wa hé'dé de tulu go, tabi ge nde?

Nande : Ke ma be na, wa dungu gela olo baa wa, tabi olo naa wa, me a ké, fala ke a fe gbaa, ne wa ne usu a do'do, ne wa kele zu wa vē do totoe, ne wa tō na, lo dungu gela. Tabi wa do ndambo mbili boe, ne wa he tū tulu, ne wa he'de ma gbaa 'bō 'da ngba soe zi baa wa fia, tabi naa wa fia ni. Ne wa he mbé tulu ke ma a dia, ne wa fo do ã tuli ni do 'da ke naa wa a ne fo do gela 'de e ni, ne wa folo te 'bō te wa, ne wa he'de mbé tuli 'da wa. Ne nde mbula gela ke naa wa ne de olo fio baa wa ni, ma la ne ngbe e do ke 'da beno.

Mbuamɔ Catharina ('Bobadi)

Ke zi baa mi fia ni, ne wa mi a do'do, ne fala sa titole ni, ne wa kala le beno vē, ne wa ne zi do le 'do lì i, ne wa folo te le. Wa kpe nu lì sū, ne wa 'bala ina de 'do ne. Ne kùlā le, nya baa le zi ni, Teresa, a 'bana do 'Bombauli mō, a le de 'do lì mō, ne a ba kumbu tē a vē, a tō na : "E tala baa ne, e 'bana ge. Ko baa ne fia, ne 'bànà be bi sī go, ne gā gā, ne nde a, gbanggala be gula bina, ne sū a be gula. Ne ke baa ne a ba zèle, ne ne do wo te baa ne fai, ne a fia, ne ne dea mō we duzu a, ne mi a do dia ne. Ko dō de ko, ne ne folo te ne olo a, we de sili baa ne, we de 'bako olo a na, ne ne le ko gela ni, ya dō zu ne gbá go, dō ne bá zèle go. Ne nyongō mō, ne te ne nganda. Ne ne dungu gela do dia ne, 'bō 'da kō tūi baa ne fia ne ni, ne ne folo te ne, ne ne gā vē do dia ne."

Ne a so lì te ne, a a zu wele ki ni, ne le le de 'do lì ni. Tua ke a tō ni, ya ne 'bana de nza nga. N'a ba kumbi ia, ne a a lì zu mō, ne mō le de 'do lì mō, ne mō ndo nyanga folo te ne ní fai, ma kpa zu ne sū, ne ne 'bana de i mō. Ne ne folo te ne sū, ko ma ne e ne ni, ne a ba nu lì ni, ne ma ho, ne ma la. N'a na : "Ndi olo baa ne ni, ma a ne folo, ma la do fua lì ia ni. Ma fo zèle ti ndala te ne vē, zèle zi a la do ne ni ma la ia. Ko ne nyongō mō do dia ne, ne ne gā do gela 'da a, né ke ne dungu ne iko." Ne le yolo 'dō lì mō, ko le ne ho nza nga, ne le 'banda kele zu le do laziale* (*rasoir*), kpolo ma vē. Tabi mō kō we kele do sizo, ne mō kele do sizo* (*ciseaux*). Ki ni di ni, ne le ba fele 'busi, ke tū tūi, ne wa kpo ti gele ne. Ko wele ke a do dia tuli 'da a boe, n'a goe, n'a a kō mō, n'a fa a ke ma o tū, n'a he'de, we 'bō 'da tū gela, se n'a he'de dia ke de. We ke gela a ke ne yula 'dō lì mō, hā wa kele zu ne, hā wa kpuwa fele 'busi* gele ne ia ni. Ne mi dungu zi te 'bō ma, ke mi zi mi be zi me Ndage i ni. Mi he'de zi a tū tricot, do otulu ke ma tū wena, ne obe fēa mō te ne boe ni. Kasi* tulu ke ma zi do fila mō te ne, do ogele langgino*, kēnō ge de wena o ne jaune*, do kinō ni, mi hé'dé zi ma go. Foto ne 'bana kō mi. Ní te me 'bō gbaa, ne ma o ne 'do sabelé kpo ni, ne ma ho te me 'bō kō tū zeké zi wa mi do baa le ni, ne le beno, le ne, ne wa folo ke 'da le dati, wa folo ke 'da le dati. Ne wa 'bō fai, ko zeké ho i nga né, gēne kō tū ke 'da baa mi la ia ni, ne naa mi dungu zi fai kpakō zeké ma ho i nga né, ko ma mo ngo ho ne, ya ma o ne ke mo ni, ma fi mbata ni. Ne titole ne wa ho belee, kōlānō wa he mō, ne wa ne, ne wa folo te naa mi. Sōkō a ho zi, n'a we mēnō kō a.

Ne wa kélé zi zu a go, we ke zu a a dungu do gela, foto ne 'bana zi vē, ma ke a sala zi zu a gōe ni, ma wa wala sū ni. Ne wa folo tē a, hā a ho 'dō lì mō, ne wi de a do gela ni ba nza, n'a mēka, n'a sala sū, n'a de ma de nù, de ma do zu kō a de 'dōkōlō a né sū. Ne wa he'de wá dia tuli tē a. Ki ni gela ia wá di vē.

Kasi* ke 'da le beno le zi do ngizi* bina né ke wa tōa ko me ge ni. Suka* ke 'da le a ke wa folo te le, ne wa kpo fele 'busi ti gele le, ne wa na, wele do wele n'a fa tū tuli, n'a he'de, we 'bō 'da fala kala gela ni. Ní a mi dungu zi ma ni.

– Nε wa gɔnɔ 'bɔ sanga be gela do gba gela go?

Cath : O ũ, wa gónó ke 'da lε go. Be gela do gbà gela ma zi a ke 'da naa mi. Nε wa tū zi li a do mbitoe zeké kpo, nε wa fɔlɔ do'do, nε wa dε zi fande, fi fande 'dε tili a, do fēa tuli. Ki ni kpakɔ a yengge sabelɛ kpo v̄ ni.

We 'da fɔlɔ obe ngo zunu : à propos des ablutions des enfants sur la tombe de leur père ou de leur mère

Mbotama Cyprien (Centre Nadonye)

Nε nde ke, o nε ke katekisi a tōa ma si ngo fɔlɔ benɔ olo fio baa wa tabi naa wa ngo zunu ni, ma la ngba be sī do ke 'da lε nga. 'Da lε nga lε zo wena na ge nde?

'Da fala ke baa mɔ, tabi naa mɔ a fia, kɔ ne benɔ, nε kō we dungu gela ni, nε mbe ā gbɛlɛ wuke ke zé tabi na, a a ko kana ni, a hā a kala nε, n'a nε, nε wa kembe lì 'dɔ lì i. Nε wa fa zu nwáno o ne ke lε zila zε do ma ni, nε wa fɔlɔ wa v̄.

Kɔ hɔ mó wa ni, nε wa do nwá bili ni nu wa. Ke wa nε hɔ tε nza nga ni, nε wa yolo sε do nyanga wa, kɔ wa wélé sε we go, wa yolo sε do molongo* na mε ni. Nε oko ndukano ni, tabi oko kanano ni, wa sa mɔ hā wa na, wa tε do mbili, kɔ wa kala nwá nu wa. Nε wa kala sε nwá nu benɔ ni v̄ do'do, sε ne wa ī ti dungu, takɔ wa dε nɔε te wa. Nε wi ba sε wa do gela ni, a ba sizo tabi lazɔale ni, nε a we nu ne v̄, sε ne wa ī ti ne we kεle zu wa v̄. Nε wa 'banda dungu gela de.

Nε nde wi ke wa fɔlɔ wa ngo zunu mε a o'bia fie ni. Nε nde wa fɔlɔ wa v̄ dε te ngo zunu go.

– Nε ke tε wa ni, ke wa dε ma, tabi wa he'de we be na, lo dungu gela ni, mε a ge nde?

Cyprien : Mε a kεle zu wa, nε 'do ne tū tuli. Wa he'de tū tuli dε te tε wa. Nε wa yengge ne ni gbaa ma ē... ma mɔ ngo dε we ē ne na ma wè go ni, nε wa fa sε 'bɔ mbé tū tuli na mε ni. Nε wa hε, nε wa he'de ma, ndɔti ne a ke sabelɛ kpakɔ wa kala gela ni tε wa do'do, sε ne wa fo ma tε wa, nε wa he'de dia tuli ke wa lenggela ni de.

Nε nde ke 'da do mbe tū tuli tε semize, tabi wa lifi tū 'busu, nε wukono wa fi gεlε wa ni, ki ni ma zi 'da lε nga bina. Ma wena wa zoa ma 'da Ongɔmbenɔ, tabi ogele onya lε gele nuno ni, ma ke ma lia ne 'da lε nga ni. Nε nde 'da lε nga lε zó zi ma go.

Kōgenago Marcel (Centre Nadonye)

Benɔ ke lε zele sɔ na, wa fɔlɔ obe ngo zunu, nε nde fala ke wele fe, nε wa na, wa fɔlɔ ombe benɔ 'dɔ lì i, nε wa fɔlɔ mbe ngo zunu. Nε nde benɔ ke wa fɔlɔ wa tε ngo zunu nga ngboo ya benɔ ke fie fia ni, a dua li a dε tε zu wa ni. Sε ne benɔ ke a dua li a dε tε zu wa ni, benɔ ni v̄ wa fɔlɔ sε wa tε ngo zunu. Wa o tale, nε wa ni v̄ wa fɔlɔ ne wa ngo zunu. Nε tala obeno tε kɔ nu fele kula, tabi mε a obe kala zā a, tabi mε a obeno 'da nya a ni, wa ni sū wa ne se we fɔlɔ wa tε 'dɔ lì i.

Ki ni fie ke a fe iko, nε wa na, ma wia na, wa fɔlɔ owino tε ol'a ni, tabi nu fele kulano tε ol'a ni. Kɔ ma o do fio ke mε a fio zā, kɔ a fia, nε dati wa gba a.... wa gba wele ke dati a fia ne mε ni, nε wa bimisa be dô, nε wa mi a. Nε 'do ne mbe fie ni a fe 'bɔ mbé ne dε kpo kpo kɔ nu fele kula ni, nε nde ma wia na, wa fa ina wena, kɔ wa fɔlɔ wá nu fele kula ni. We ke o ne ke ma ndua zu ε do wa, ní a ma ne ne do wa nea, ní a ma wia na, wa fɔlɔ wa.

Nε nde tε fala ni, wa kala ne obeno wa gε ke baa kula 'da wa ni, nε baa wele ke baa wa ke wa kua wa kɔ wi wili ni, nε benɔ kɔ zā wa ni, ke wa wuko, gεnε wi wilino wa kua zi wa tale nale, kɔ benɔ kɔ zā wa ke wa wuko, we zu wi wili bina, nε wa kala ne benɔ ni v̄, nε wa fɔlɔ ne wa do gbɔnggɔ tε ngo zuni, we be na, da dε kɔ mbé ne dε 'bɔ kɔ obeno 'da lo go, we kpe nu ne.

Fala ke fio ne fia fala bœa ia, ne nde tala wa ni wa kala ne wa, ne wa fa gbɔlo, fa ina wena na, wa fɔlo wa te ngo zunu, dɔ de kɔ mbé ne fé 'bœ do zā na me ni go.

2. Onya fie ni, wa dungu 'bœ gela nde?

Porter le deuil pour un frère ou une sœur

Mbuamɔ Cathérine. ('Bobadi)

– Ne ke nya mo fe, ne mo dungu 'bœ gela a nde?

Nya mo fe, ne mo wia we dungu gela a. Ne nde gela ki ni ó 'bœ o ne gela fio wili go, ma ó 'bœ ne gela fio ko go. Ma o ndenge* ne kpasaa né ke zi le dungu ke 'da baa mi ni.

O ne ke nya mi Emmanuel a fia zi Binga mo ni, ne wa de phonie, ne ma hoa, ne mi zele we ne ni, ne mi he gbaa. Ne ma do 'da fala gã congé, ne mi yolo zi de 'Bobadi, ne mi ho do ke Bokonge, gbaa, ne mi ne, mi ho Binga i, ne mi zo zuni.

Ne ke mi zila ma i nga ni, ne le kele zu le, le za ni, ne le kele zu le vē, ne mi ne zi, ne mi zo zuni Binga i ni. Ne mi si te me 'bœ ni, ne mi ndo nyanga dungu gela gbaa, we ho te zeké zi te 'bœ a fia ne zi ni. Ne mi dungu zi gela fai sabelé bœa. Ke zi de mo te mi, do tulunɔ mi he'de de do oea keno ni, ma zi a ni.

Mi dungu zi sabelé bœa, ma zi te 'bœ de a sabelé zi de, kɔ tū zeké zi a fia ne ni, ne mi tō 'da ne. Mbe naa mi ke zi, Teresa yula 'Bombauli i, hã a tea i nga ni. Ne a hã a nea, n'a ne, n'a kpe nu lì, n'a fɔlo te mi, n'a na : "Mi te dùngù fai go! Ki a ndi olo a. O ne ke mi si do be wele ki ni be sī we dala a ni, ne nde a, mi te dè ní fai go, dɔ de kɔ dungu, k'a bá wala 'dɔkɔlo mi ni, we bɔzɔ go g'a ni nde." N'a fɔlo zi de mi.

Ní a ma ó ne ke ma a gela fio wili do fio ko go. Nya mo fe, ne mo wia we dungu gela a iko. Ne ma o te 'bœ sabelé kpo, kɔ ma ho nu olo a zi a fia te me 'bœ ne ni, ne mo fɔlo te me mo, ne mo he'de dia tulu iko.

Mɔnzabana et Bandoma Bernard ('Bodumbili II)

Monz : Ne le zo 'bœ 'da fala mbé ne, pala ke mbe zagbälā nu felé kula kpo a fia, ne a ba wuko ba nde, ne kene a dungu gela. Ne tala onya a bezɔnganɔ, tabi ohɔ de 'do a wi wili ne, wa dungu 'bœ gela nya wa a fia ni? Ne wa de 'bœ gela nya wa tele te ne we kɔ do ke wuko olo a de ni?

Bern : Ki ni gela ke nya a 'bœ wi wili ne a fia, ne wa dungu gela olo nya wa ni, wa dé se tele te ne né ke 'da wuke 'da a go. Ke 'da wuke 'da a ma te 'bœ kpi, ne ke 'da wa ma te 'bœ kpi. We ke wa wi ngu'du wili, wili wa fè go, wa 'bana.

Ne ke 'da wuke ni, wili a fia ni, a a zimi ndala tē a wi a a. A a de gela gbaa na, wa fɔlo ne a, ma sɔkpɔ ne nde. Ne 'da fala ke wa fɔlo ne wuko, kɔ wa ndɔ a do kula ni, ne wa fo te 'bœ gela 'da wa do 'da fala ne kpo. Ne nde we duzu wa ni bina. Nganda wi de gela ngboo me a wuke 'da a, ke wili a fia zu a ni.

3. Dungu gela kuti be

Porter le deuil pour le premier enfant décédé dans la famille

Genedia do Zɔgɔ Jean ('Bosengwene II)

Gene : Sango, me a kuti be ke mo kua a ni, kɔ a fe, ne wa na, wa fɔlo mo. We ke kuti fe mó be mó mo hã ni, ne wa fɔlo mo te ki ni. Wa fɔlo mo, kɔ mo kɔ we dungu gela a, ne ma zoa mo. Mo kɔ we dungu gela go, ne mo dûngú go. Wa dûngú go.

Zɔgɔ : 'Da fala ke me a be be sī, ne nde wa dûngú gela go. Kasi* me a wele ke a gã gã na, a ba wuko, a kua be zā a, hã a a kuti fio te nu felé kula 'da mo ni, ki ni mo wia te dungu gela.

– Wa dungu gela kuti be nde?

Cath : U ū, wa dúngú gela kuti be go.

– Wa dé se mɔ kpo go?

Cath : Kpo go! Wa mi tɛ mɛ a ia, nɛ wa nɛ, nɛ wa fɔlɔ tɛ nɛ, wa ndɔ nɛ do gbɔlɛ ia, ya ma i ia, wa dúngú gela go.

– Ní a wa nɛ mɛ ge do nɛ 'dɔ lì i?

Cath : 'Dɔ lì i, ū, wa fɔlɔ mɔ, wa nɛ do mɔ baa be do naa be, wa 'bala 'bɔ ina 'dɔ lì ni sū, nɛ wa kpe nu nɛ, nɛ wa ba kumbi vɛ né ke wa dua zɛ do kumbi kɔɛ ni, n'a na : "ɛ fɔlɔ tɛ nɛ do lì gbɔlɛ, ε ne a tɛ ne ge, ne te ne ngándá. Ne zu ne bɔa, ε ne fɔlɔ ndi ge, ne ne dungu do ngba nɛ do dia nɛ, takɔ be ni a gese tɛ a de tɛ sanga ngbala ngba nɛ, hā ne ko 'bɔ a, kɔ ne te dùngù do linggame fai go." Ne wa fɔlɔ wa sū, ne wa ho, ne wa ndɔ wa do nɔ gbɔlɛ, nɛ wa dungu nɔ gba kombo zu wa bɔa ni fai. Ne fala sa ne wa nɛ, nɛ wa fɔlɔ nɔe ni tɛ wa, ya ma i ia. Ne wa we mɔnɔ kɔ wa vɛ, nɛ wa mɔ nɔ yengge ne te de mosala* iko.

Ki a fio kuti be wa dɛ ma ni, ya wa dúngú gela go. Ngizi* ne na, wa dúngú gela fio kuti be go. Ne ma na, ke wa nɛ we fɔlɔ ne ni, wa sá ma wele go. Wa zo a wele ke ngboo, genɛ kɔ a a wi nu fɛlɛ kula go, kasi* wele ke a kua, nɛ be nɛ a, kuti be nɛ a fia fala kpo, be mó a fè fala bɔa go, a fia fala kpo ni, nɛ nde wa saka ge a kpasa wi ngboo, se n'a fɔlɔ nɛ de, na dɔ kɔ 'do nɛ, kɔ mbé nɛ fé 'bɔ go.

Ngizi* ki ni a ni! Ke 'da naa be do baa be, kuti fio be 'da wa ni, wa saka a wele ke tɛ 'bɔ a kua li nù ge, nɛ be nɛ a fe fala kpo nga iko, wa fé bɔa go, tale go ni, se nɛ a hā a fɔlɔ wa de. O ne mi ge di ni, nɛ mi wè we fɔlɔ wele ke wa do wili a do kɛnɛ a wa kua, hā kuti be nɛ wa fia ni go. We ke wanɔ 'da mi wa fia sū nale ti ni. Ní a mi wè te fɔlɔ a go. Ngizi* ne te 'bɔ a ni. Wa fa a wele ke be 'da a fia kpo nga iko, se n'a fɔlɔ wa de.

– Ne fala ke kuti be ke mɔ kua a ni fè go, nɛ nde mbe sanga owanɔ gbogbo zā nɛ fe ni, nɛ wa tɔ tɛ mɛ na, fio kuti be nde?

Cath : lì, genɛ kɔ kuti be 'da mɔ fè go, kɔ gbogbo zā wa nga ni a fe ni, ya mɛ sekɔ* a kuti be, we ke kuti nɛ fè kɔ mɔ gɔe ni. Genɛ mɔ kua wa dati mɔ vɛ, kɔ wa boe, kɔ mɔ kua wele ke 'do nga, k'a fia ni, ki ni tɛ 'bɔ a kuti fio be 'da mɔ wa mi se a ndenge* ne kpo ná ki ni.

4. Gela bɔa be tabi tale be a fe kɔ mɔ ni

Porter le deuil pour un autre enfant décédé

– Ne 'do wele ki ni, nɛ mbé nɛ fe 'bɔ?

Cath : 'Do nɛ kɔ mbé nɛ fe ni, nɛ wa mi tɛ mɛ 'bɔ a nɛ ke 'da gele wanɔ ge iko. Ne ke 'da kuti fio be mó mɔ fe, nɛ mɔ dúngú se gela go. Kɔ fala ke 'do nɛ, nɛ mbé nɛ fe 'bɔ, nɛ mɔ wia tɛ dungu gela, we ke a ni a kuti be go. Ma dɛa fala bɔa, fala tale ia, nɛ mɔ, mɔ wia we dungu gela ki ni.

– Ne wa dungu se gela be ni ndenge* ne nɛ e?

Cath : Sabelɛ kpo! Ne nde wa dé se ngizi* go. Wa mi a ia, nɛ wa fɔlɔ tɛ mɔ. Ke wa nea, kɔ wa 'bala gbɔlɛ, kɔ mɔ fɔlɔ tɛ mɔ 'dɔ lì i, kɔ mɔ hɔa ia ni, nɛ mɔ kpo fɛlɛ 'busi gɛlɛ mɔ. Ne mɔ fa se tū tuli, nɛ mɔ he'de, fai we 'bɔ 'da zɛkɛ a fia nɛ ni. Sabelɛ kpo, nɛ mɔ fɔlɔ tɛ mɔ iko, nɛ nde mɔ kala gela olo be nɛ mɔ ia. Ngizi* ki ni ma ngàndà o ne ke 'da fio wili do fio ko go.

Gbangba 'da lengge ngɔ dengu gela

Résumé de ce qui a été dit sur le deuil

I. Lénggé ngó wúkó fiò wílì : le deuil d'une veuve

Raconté par Gelewi Vincent ('Boyagbagia: 1963)

Fala ke wili a fe ni, kɔ wa mi a ia, nɛ wa nɛ do wukoe 'dɔ li we fɔlo a. 'Do nɛ, nɛ wa ndɔ a do nɔ, nɛ wa 'bili kombo hā a bɔa. Nɛ a o se tati a ngɔ gbá kombe ni iko. A hɔ nza we dengu nù, nɛ a dengu ngɔ kombe ni, a dengu ngɔ gele mo go. Nɛ a dengu 'da fala fai te ke kpelé tɔa.

Dε 'do nɛ, nɛ wa ndɔ a do mbitoe. Ki ni nɛ nde wa te kèlè zu a go, nɛ a he'de tū tulu. Wa sa li ki ni na "be gela".

Dεa mɛnɔ ke a de ma te fala ke a 'bana do mbitoe tē a:

- A o 'da fala fai talaka (a siki li a de ngɔ).
- A yengge yali, kɔ a ho de 'da wala, kɔ fo wele bina, nɛ a la. Kɔ a kpa ngba a do wele, nɛ a εle de ke zā wala, nɛ a siki li a zamɔ, kɔ fala ke wi ni la do'do, se nɛ a la te 'bo.
- Te li wala, a ba nwá te babolo ('do nɛ o fɛ), nɛ a yulu ngɔ go'do a. (Nwá nɛ o tabi nale)
- Fala ke a ne wà mɔ, nɛ a bili zu a de nù. Ko gitit mɔ dɔlɔ, nɛ a te bà li a de ngɔ we zo me ni go. We ke tabi bɔzɔ wili a hā a ɔkɔlɔ a, nɛ fala ke a ka mɔ, kɔ a zo wili a, nɛ zu a sulu 'bɔ, nɛ a fe olo a. Nɛ winɔ wa tō se na: "A nyɔngɔ wili a, ma ke wili a sa mɔ hā a we samba we ni." Kɔ a wa me ia ni, nɛ si mó a, a ka mɔ 'do a go.
- A hɔ te 'do li, nɛ a fɔlɔ tē a go. Ko tabi a kɔ we no li, nɛ a no do nwá 'do a ni. A noa ia, nɛ a ŋ sanga nwá ni do'do. Ya a ho le nga ni, nɛ a fi gua nzee, a ló nù lua go. A ne le tɔa i, nɛ a mɔ ngɔ he nɛ, nɛ nde a he de ngɔ wena go.
- 'Da fala a 'bana do mbito tē a ni, nɛ a wele we do wele mba mba go.
- Wa sa li ki ni na "be gela". Nɛ a de mɛnɔ vē ndɔti nɛ a ke kɔ tū fɔlɔ mbito tē a ni we ni, tabi zekɛ bɔa tabi tale.

Kɔ wa nɛ fɔlɔ mbitoe ni, nɛ wa kpe be li kpia, nɛ a a ina 'dɔ nɛ, nɛ a ba 'bɔ kumbu tē a. Nɛ wa kele zu a do totoe, nɛ a he'de fɛa tulu. Ki ni nɛ nde a ndua dengu gbà gela gbaa hɔ te kɔ tū ke wili a fio ni, se nɛ wa fɔlɔ 'bɔ wa, nɛ wa kele zu a de wena, we be na a sɔkpo dengu gela 'da a do dia nɛ.

Raconté par Kundawili-Mbisengge ('Bodumbili, juin 04)

'Dà fàlà kékí wílì à fé ngó wúké 'dà à, kó wà né fòlò wílì à wé è à ngó gbà ndé, nè má wià dí nà wèlé kékí kùtú wílì à fià zí dàti fià ni, à à 'bé nú kɔ à, nè à té dò à wé è à dé kékí zā wòlò wílì à ni. Wà bá gbá kòmbò, nè wà fí mā hā à, nè à dúngú dé ngó nɛ. Ngbà sóé ni nɛ ndé à nyóngó sè dí mò gò, à nò sè 'bò lì gò, gènè kó wò nè hā mā bá à gè, nè ndé wà hā sè mò kpó hā à gò. Nè fàlà kékí wà né mì wílì à dò'dò ni, nè wà 'bilí nwá 'bètè, nè wà ná mā hā à dé nù gè, nè à ó dé ngó nɛ.

N.B : Fàlà kékí wúké ni à dúngú zí dò wílì à dò díá nè gò, nè má wià dí nà ònyá wílì à wà kálá gbàlà tà tabi gbàlà 'bètè, nè wà á mā nù dé tè fàlà kékí wà né fì dò mò òi hā à ni, sè nè wà fí nwá 'bètè hā à dé ngó nè ni nà à ó kó tè à má zélé. Wà dé mā ní wé zèlè dò tè à ngó 'dá dungi à dúngú zí dò wílì à ni.

Má né hò dò sàngà zè ni, nè wí kékí á bá à dò gélá ni, à kɔ zùmà kòlá fiò, nè à é dé nù wúké kékí wílì à fià ni, nè wà bòá nè wà hé ní gbáá, sè nè otàlà gèlè wànò wà í tí kò nù à dê. 'Dà fàlà wà hià ní gbáá kó ngó tè wà mā gèà, nè dí dò ní wà mā wá ngó sà mbílā nù tòà fiè.

Sa mbílá ngó fiò : la veuve est interrogée sur les circonstances de la mort de son mari

Wí né sà mbílá nú tɔà fiè ní wí sè à mbè wí nà 'dà wí wílì (kpàsá nè kpó). A áká wúkóé wè dùzù gúlù fiè 'da wílì à nà à tɔ. Fàlà kéké à tɔà gúlù fiè ní gbáá kó má ià, kó wá zilà ngbà wà dò díá nè ià, nè ndé ngbà sóé ni wúkóé ni à yénggé sè ngò gò gbáá ná tû tû. Fàlà kéké fàlà sá wá 'dò kí ni, sè nè wà é wá nyángá à lí wàlà dê.

Ngele mó nwá 'bete : lors de ses sorties, la veuve tient en mains un bouclier fait de feuilles de palmier

Wè yàlí 'dà à, má wià nà : "Wà tóé mó 'bètè ó né olò lí ngélè ni, nè wà bá mâ, nè wà é kô à tàkó nà à kélé sè mâ dò lí à fàlà kéké à né kpà sè ngba à dò òwélè ni.

Ngámò 'dà wúkó fiò wílì : sévices infligés à la veuve

1. Wà kô fàlà kpó na a fóló tè à olò fiò wílì à gò 'dò zèkè bòà.
2. Fàlà kéké kólò má ngó tè nè, nè à hó, nè à ndó yénggè dò lí nè ni tè fóló tè à dò bílá lí à ní gbáá nà tè à má sà ndè, nè ndè à fóló nyángá à gò.
3. Fàlà kéké à yénggè dò lí kólé ni ní gbáá kó túlú tè à má 'bòà vê ià, nè à sí, nè à yéle mâ, má kóló, nè à bá 'bò kpó kpó túlú ni, nè à hé'dé mâ.

N.B: Fàlà kéké ónyá wílì à wá kô gënè à gò, nè mó kâ sè dí mó nè ndè à fàlà kéké à né yéle dò túlú 'dà à ni, nè wà fá ngándá ná wá 'bili nú túlú ni tâ kó wà dé mâ dò inà. Ní à 'dà fàlà fài má wià nà fàlà kéké à yéle túlú 'dà à ndè, nè lí à sô, à té yénggè dé gèlé fàlà gò.

4. Wă kô fàlà kpó ná wúkó wí fiò wílì à hé'dé díá túlú fàlà kpó gò. Má wià ná à yénggè fài dò kú'bú túlú íkó. Mè zí à mó sàpè wénà, nè ndè ó né kéké mè zí à lîlî déá mó wà ni, wà zó zé mâ lí wà yálà íkó.

Mè kéké wúkó wí fiò wílì wià tè dè mâ tâbì gò ni. (Mò zó texte fiò 'dà wéle.)

Túlú go'dó wí fiò wílì : le vêtement de deuil porté par la veuve

Wà fá tú gbâù túlú kéké lè sá zé lí mâ ná "ngúsù" ni tâlè, nè wà hé'dé mâ hâ à, ná dô má Ê dò gò wè kéké mè à ngá túlú ngbóó.

'Dà fàlà fò gélá 'dà wúkó fiò wílì : les épreuves lors de la levée du deuil

- 1) Wúkó fiò wílì à ó gbâlâ 'bètè (*/la veuve casse graines de palmiste/*)

A ó gbâlâ 'bètè, nè sàngá nè tè gbâgbâ gò, tâ kó wà dé sè mâ dò nô sìkâ wè fóló sè dò tè à olò fóló tè wí 'dà à. Fàlà kéké à ó gbâlâ 'bètè ni kó sàngá má gbâ ià, nè wà ná à sâ wílì dò úsú nè olò fiò wílì à sâ.

'Dô né nè wà 'bili nwá bô, nè wà hénzé dò nyángá à bòá nè, nè ndè wà hénzé mâ dò inà gò.

- 2) Ngbèsé 'dà wúkó fò gélâ (*/la veuve prépare des galettes de graines de courge/*)

Dâtí 'bò ngbèsé wè fò dò gélâ olò fiò wílì, nè wà kungbâ bòà, mbë nè wè tò dò ngbèsé há ôtâlâ wínò, nè mbë nè wè dùzù wúkó wí fiò wílì wè bâ dò kúmbú tè à. Wúkó wí fiò wílì, má wià ná à tó ngbèsé 'dà à dé nû kungbâ 'dâ à ngbóó, nè à mbá dò ónyá wílì à nè wà yóló dò nyángá wà, nè à zângá ngbèsé ni, nè à 'bó mâ dé tè 'dò bâwè li lí wè mó ni, nè wà 'bó gbâá ná ngbèsé ni má hâà kpákìlì ndè sè nè dê.

N.B: Wúké ni à yóló dò nyángá à fàlâ nè kpó dò òwí nânò 'dâ wílì à, ná dâ dé ní kô mbë nè à wí mbànâ, kó à dûmú zâ ngbèsé, kó má 'bó, kó má hâ sàpè hâ à gò.

II. Tala lengge ngo we 'da dungu gela

Derniers mots sur le deuil

Entretiens avec quelques personnes à 'Bosengwene II, (29.7.92 cass. 65)

Zε 'da fala oyaa lε, kɔ wuko fe zu wili, tabi wili fe zu wuko, nε wa dε zi nε nde?

Du temps de nos ancêtres, que faisait-on lors du décès d'une personne mariée?

Wele : Gela ma do mbula 'da oyaa lε, ma o nε : wa dε gela mba gɔ, we kε wuko fe zu wili, nε wili fe zu wuko, nε wa fɔlɔ a. Wa kpe nu lì nε, nε wa fɔlɔ a. Gbaa wa tɔ na, ma o sabεlε kpo, tabi zεkε gazala, tabi mε a ge nde, nε wa fɔlɔ a do olo yaa lε.

Nε di ngangga ni, lε ū ti nε... Nzambe lia kɔ lε... nε gulu kε mbe wele wena wa tɔ na: "Oo, mɔ nε ba to Nzambe, kɔ mɔ ia nε, ma yolo ngo ge nde?"

Nzambe mε ge boe, nε mɔ olo yaa lε me ge boe. Mε nε mε a sɔ nɔ gbòlε gε, nε wa fɔlɔ tε wuko 'da mɔ, tabi wili wuke, dɔ mɔ kpa dī tole gɔ. We kε mε ná ni, wi nε a nze mɔ, nε mɔ yɔndɔ, wa sa li nε na, kɔnyɔ, gulu nε hā ni.

Gbòlɔ... kε na, a do fio wili a... do fio kεnε a... nε nde kε wa fɔlɔ a ni, wa sa li nε na gbòlɔ.

Zɔgɔ Jean : Mɔ lengge na, mbe aka we 'da mi wena na, wuko a fe nε, nε mε ngboo, 'banda ngba soe kε a fia do ma ni, mε wi wili a wia tε dε nε, tabi a wè tε dε nε gɔ, nε wa dε do a ndenge* nε nε nde... gbaa we hɔ kε 'da... hɔ tε kε na, a zɔ mɔ gee, wa fo do gbòlε, tabi wa fo do ndinɔ tε a vε ni... Mi aka kε 'da oyaa lε zi ni.

Wele : 'Da oyaa lε zi ni wa dε, nε wa fɔlɔ a. Kɔ wa fɔlɔ a ni, nε wa hɔ do a dε nza nga. Nε mɔ nya a, to baa a, to onu fεlε kula, nε wa tɔ na, mɔ zɔ mɔ gε, ma dεa nε gε, nε wa e mɔ kɔ wili tɔa.

Kɔ wili tɔa mε a ge nde? Mε a be tɔa sī nε. Kɔ fala kε a nyɔngɔ mɔ dε tε gbali wele, ma nganda wena. Ma gɔa na, nyɔngɔmε wa nε hā hā a ni, mε kε ma dεa zi tε 'bɔ wele kε zi dati ni, sε nε a nε do nyɔngɔmɔ hā a de. Kε zi dati gε ma hā ni.

Wuko : Wele kε wili ε fe, tabi wuko 'dε ε fe nde, nε wa tɔ sε na, a o tū bɔa. Nε wa nε, nε wa fɔlɔ a 'dɔ lì i do'do, nε wa si do a, nε wa e a.

Nε wa tɔ hā a... nya a kε wuko 'da a fia zi tε 'bɔ fia ni... Nε wa ba dugbu, nε wa ba kρεnεmε, nε wa kala kε nε zi do a, kε nε dε zi do wuko 'da mɔ ni, wa kala vε, nε wa we do kɔ mɔ na, mɔ wa sε mɔ. We kε wuke fia ia ni, tili tε bà sε li mɔ gɔ. Mɔ wá mɔ, mɔ gómó te, tabi mɔ bá dòkɔ, tabi mɔ ndɔ bili, mɔ dá nzabele. Nε wi kε wuko 'da a fia zi ni, a we kɔ mɔ vε do'do, nε mɔ tε, nε mɔ dungu nù ngo tangge kε wa dεa hā mɔ vε do'do, nε wa na, mɔ ó pɔsɔ bɔa, kpakɔ wa bi we olo fio wuko 'da mɔ ni.

Nε mɔ nε o pɔsɔ bɔa do'do, nε wa hε tulu gela, nε wa e go'do mɔ. Nε wa tɔ hā mɔ na, mɔ tε wèlè we do wele gɔ. Mɔ nε, mɔ hɔ tabi do nde, mɔ nε kpa wele nde, nε mɔ le zamo, nε mɔ siki li mɔ dε zamo nε. Kε zi 'da oyaa lε, kε zi nε nde wa tε kɔ lε gɔe ni.

Wa nε fana mɔ 'bete, nε mɔ kele do li mɔ nε. Nε mɔ nε zɔ wele nε, nε mɔ le zamo, nε mɔ siki 'do mɔ. Ata mε a 'dɔlɔ, tabi mε a tε, nε mɔ lε nε, ni do ni gbaa...

Ni do ni gbaa, ma hɔ ngɔnga kε wa wia hā mɔ ni... pɔsɔ bɔa na, wa fɔlɔ sε do mɔ do'do, sε nε mɔ wele we do wele ni. Nε wa nε fɔlɔ mɔ do'do, nε wa wε 'bɔ mɔ nε kpo kε zi wa wia zi do mɔ dati ni vε do'do, we do kε na, mɔ wele we do nya mɔ do nu fεlε kula 'da mɔ vε.

We kε mε zi do wuko 'da mɔ a fia ni, wuko 'da mɔ a tε sε we duzu mɔ. Dɔ dɔ kɔ gbòlε fio wuko 'da mɔ ni... mɔ nε wele we do nya mɔ, tabi mɔ nε bi bolo do a, mɔ nε nze a, n'a yɔndɔ, n'a dε mɔ kpé kpé kpé, n'a 'banda dε mɔ. Nε nde ngawi 'da fio wuko 'da mɔ ni, ma kε mɔ nzea do nya mɔ ni, a ba di do zεlε vε ia ni. We do kε wa fɔlɔ mɔ do'do, nε wa we mɔnɔ ná ni vε do'do, sε nε mɔ dε sa do nya mɔ de.

Ni do ni gbaa, ma ne ho ngba se gela, ne wa tō na, wa fo gela olo fio woko. Ne wa ne folo mōnō te mō do'do, ne wa we mōnō ná ni vē do'do. Ne wa ba te 'bō woko, bi boko be, ne wa e a do ngu'du mō na, we do ke mō fa woko olo woko 'da mō ni, né woko kō mō ni, ne mō ba a dē olo woke ni, ne mō ko be do a.

Mε te 'bō a, ne wokonç te 'bō nde, hā mō woko mō a 'dā zu wele go, hā wili mō gbezi sa'de, ne a nyōngō, ne ne nyōngō mō do a. N'a wa mō vē, ne mō dē vē do dia ne, ne mō zele zi ngba vē do wala olo ne ni, ne mō tosa* te 'bō mbula ke wi ke wili a fia zi, n'a tō hā mō na, mō dē né, mō dē né.

Gbaa ma we ngōnga 'da wili mō nde, ne wa folo se mō ni, ne mō de se te 'bō mōnō vē ke ná ni do'do. Wa folo mō vē do'do, se ne wa we bulu be dē ngu'du mō, we do ke na, wele fa te 'bō mō, tabi nu félé *famille** 'da wili mō ni, k'a kōa na, ε kōa we ba mō nde, ne mō wia we kō te 'bō na, a dala be olo nya a ni, ne mō kō.

Kō ma te 'bō na, mō tō se 'bō na, ma wè go. Tabi mō dala zi a dala nde, ne mō kōa na, gele *famille** nde... se ne mō wuke, mō gōmō ne li mō zamo né we so de wa tōa ni de. Kō ma te 'bō ni go, kō mō zele mbula do dia ne nde, ne nde we 'da wi fio wili ke na, ndo ngo ne vē ni, ma hā mi tōa ni. Kō tabi me a bélé nde, ne mō *animateur**...

Mbé aka we 'bō! Wi gela a bē mbe nyōngōmenō bēa ?

Une dernière question! Y a-t-il des interdits alimentaires pour une personne endeuillée?

Zégo : Wa bē nyōngōmō wena. Lε ba ndakisa: o ne 'bōa kōyō, wa nyōngō ma go. Né fila sa'de, wa tō na, wa nyōngō 'bō ma go. Do 'bua, do mēnō ke ma a gē ni, a te nè we nyōngō ma go.

Gene : Wa nyōngō 'bō mō do tū go, na do a nyōngō do bōzō ε go. Ne nyōngōmenō wa bēa ma a : Tia bō, do mbambalafōlō, do 'bóábókó, a nyōngō 'bō go. Mbambalafōlō me a sanggo, ki ni ma ho safō. Ne 'bóábókó, ki ni me a sanggo ma ho 'da le. Ne nde wi gela a nyōngō 'bō ma go.

P.S. : Ne nde mbula ngo bē nyōngōmenō ni ma kpá kō lenō vē go. Mō zō lengge ke wa kōmo ma te p. 70. 'Bali mō ke na wi gela a nyōngō mō do tū go, n'a nyōngō 'bō mō do be go, ki ni ma kpa zi kō le ngbaka vē : *les interdits alimentaires ne sont pas les mêmes dans tous les villages ngbaka, voir p.70*

Aka weno ngo gela olo yaa wi

(Aka weno ge ma si ngo gulu mbe meno wa dé zé 'da fala dungu gela ni)

Questions sur le sens de quelques coutumes ancestrales lors du deuil

I. Aka weno ngo mbè meno wa de ma do ndo nyanga gela

Questions sur le début de la période du deuil

Gulu ke wa mi fie, ne fala sa, ne wa fɔlɔ kene a tabi wili olo a, ne wa hɔ do a, ne wa e a ngo gbá kombo we ge nde? : quel est le sens du bois de parasollier fendu sur lequel on fait assoir la veuve ou le veuf après les ablutions le lendemain de l'enterrement?

Mbuamɔ Cath. ('Bobadi 27.10.94)

Cath : Gba kombo wa a te 'bɔ, hă a dungu ngo ne ni, kpakɔ ma gba ta zu a, n'a o do linggamo ngo fio wili a, ke wa mi te 'bɔ a ti nu mo do gba kombe a dungu ngo ne ni. Ní ne nde ma gba te zu a ngo gela fie 'da wili a ti nù mo wa mi zi te 'bɔ a do gba kombe. Ne kpo gba kombe wili a oa ngo ne ni, ma te 'bɔ a a dungu ngo ne ni, we lengge do zele te 'da a fala ne kpo.²³

Gulu ke wa fɔlɔ wi gela ne wa e a ngo ta a ge nde? : quel est le sens de la pierre sur laquelle on fait assoir la veuve ou le veuf lors des ablutions à la fin de la période du petit deuil?

Mbuamɔ Cath. ('Bobadi 28.10.94)

Cath : Gulu ta wa fɔlɔ wuko fio wili, n'a dungu ngo ne, tabi wi wili fio wuko, n'a dungu ngo ne ni do gulu ne bɔa :

Fala ke mo de wili mo yolo kō mo nde, a fia do zu li mo nde, mo ba te 'bɔ zele, ne zele ni ma dīlī mo né ta ni, ne mo fe 'dokɔlɔ a. Kɔ fala ke mo de a yòlò kō mo go, ne zu mo nganda, ne kili te mo ma nganda né ta ni, ne mo dungu do ma. Ní a ma do gulu ne bɔa :

- Mo dea a do 'dā mo, ne ma dīlī te 'bɔ mo, ne mo fe.
- Mo dè a do 'dā mo go, ne te mo nganda te 'bɔ o ne ta mo dungu ngo ne ni, ne mo dungu te 'bɔ olo a do dia ne.

Marc : Ne kuti ke wa fɔlɔ a ni, fala sa 'do ke wa mi wili a ni, ne wa e 'bɔ a ngo ta?

Cath : O õ, wa é a ngo ta go, wa e zi a ngo gba kombo. We e a ngo gba kombo gbaa 'do zekɛ kpo, hă wa ne fɔlɔ be gela tē a do'do, se ne wa e a ngo ta de. We ke a ne dungu gela gbaa sabɛlɛ mobimba*.

Marc : Ne wa fɔlɔ a 'do sabɛlɛ kpo ni, ne wa e 'bɔ a ngo ta?

Cath : O õ wa é 'bɔ a ngo ta go. Wa ia a ngo ta we ndo gba gela o ne ke na me a elako*. Wa na, elakoe* a tɔa ni, a tɔa do ngbongbo ne nde? Tabi a lɔ̄ngá se, tabi a lɔ̄ngá se go nde? Fala ke a tɔ na : "Ti kō mi o lì, ne mo tɔ! Ti kō mo a lì go, ne mo tɔ!", ne mo tɔ de nza sū ni na, 'dā mo ke mo de te me 'bɔ dea ni nde, mo i na, e dea ni nde, ne mo tɔ! Kɔ ke mo i na, e dè te 'bɔ goe ni, ne mo tɔ te me 'bɔ de nza, dɔ kɔ wa ne ne we de mo do gela, kɔ mo kpá 'dā mo go, kɔ mo fé go, ne tè mo o te 'bɔ a nga iko.

²³ Kòmbò mè à tè zàmò gè; tè nè ngàndà gò, ma á mbòkò, ma be a gëa dungu. Ma ke wà á gbá kòmbò ngó ndábà, tabì wí fio wili dungu ngo ne, we ke ma hă gëà dùngù hă welé : *le bois du parasollier kòmbò est un bois tendre; il symbolise douceur, tranquillité et paix. C'est pourquoi il est utilisé dans les rites et lors des funérailles. P.ex. : le fait qu'elle est assis sur le bois "kombo" peut adoucir la tristesse de la personne en deuil.*

Marc : Né wa na, ma o do wuko, né wi ba a do gela dungu ngo ta, né a a dungu ngo ku a, gulu ki ni na ge nde?

Cath : lî, a dungu ngo ku a, né a ba kumbi dë zu a na : "Zó kô me ni, kô mò do tè mò, mò tôa sô iko, kô mò 'bili do bélé nde, ní a wi dungu ngo ta ni, a wi né dë mò do gela ni, ní a mònò ni vê, ya mò dungu dë ngo ku a, ma sù a lo né dë nè, né lo a lì te kô yele ge dë zu mò, krenemô ge, kô fala ke mò 'bili a bélé, kô ke 'dâ mènò mò sa wili dë kô a, tabi d  a z   mò, kô mò usu na, da dë kô wîn   wa f  ng   e iko go, ma o né m   ni nde ni kpaa, né mò ba se zel  , né mò fe."

Né nde a, ke wa kpolo te 'bo kumbi do ngbe e, tua ke wa aka mò, né mò tô na : "E s   wili d   kô wili e go, e do d  a z   e bina, e d   'dâ mò do a go, kô a fia iko, kô né f  l   e, ma d   se mò go." Né wa f  l   me ge mò, ke ngo ta nga ni wa ba mènò ni, né wa kpolo do ngbe e na : "M   t  a s   ni, lo h  a d  e nza nga, lo f  l   mò, h  a lo h  a ia ni, mò dungu d  e ngo ku wi d  e mò do gela ni, zonggo te 'bo gese ke 'da m   so ni, kô m   ni, kô m   d   ma go do ngbongbo ne nde, d   m   f   go, d   m   kp   'dâ m   do gela, h  a m   f   go, né te m   nganda, n   ke m   w  l  e né do te m   m   t  a ni."

Marc : Né wa a lì zu a do ngo ta ni?

Cath : lî, d  e ngo ku wi d  e a do gela ni. Wa a lì kô yele, né ma ma ngo hulu d  e te zu a, do krenem   ni. Tua ke krenem   wia do siki ne, né ma g  m   m  , né ma g  b  e m   te? lî, n   a ma h   ni.

N   gb  l   m   a ge nde? : qu'est-ce que l'huile "gb  l  "?

Mbuam   Cath. ('Bobadi, 25.10.94)

Cath : Gb  l   ge a ke wa mi fio ia, né fala sa titole belee, né wa n  , né wa f  l   m   'do l   i. N   wa ho, né wa nd   n  e te m  , né m   dungu né faii, né t  i t  , né m   o n  . N   fala sa 'bo titole belee, né wa n  , né wa f  l   n  e te m   do'do, se né wa 'banda nd   mbitoe de. Gb  l   ge a ke wa f  l   m   'do t   kpo ni, kasi* wa nd   mbitoe, né wa f  l   'do z  k   mobimba*, ki a be gela.

Kpalafio Charles ('Bokuda. moke)

Marc : Ke wa t   na, wa nd   n   gb  l   te wi gela ni, gulu ki ni na ge nde?

Charles : Gb  l   ni m   a fila n   ke wa k   ma te wi gela olo fio wili a, tabi olo fio kuti be ni. Wa sa li ne na : "Wa k  a n  o gb  l   t   a". N   a dungu d  e kpo fala, ya a y  ng  e ngo go. Ma we be na, a y  a kuti be 'da a. Ma be g   'bako! A y  a kuti be 'da a, ma na wa k   gb  l   t   a.

Marc : N   wi fio wilino wa k   'bo gb  l   t   wa k  a?

Charles : Wi fio wilino wa k   'bo gb  l   te wa k  a. N   nde mi z   ke 'da wi fio wilino ngboo go. Mi aka Veronica se. N   nde kpo se a fe ni, k   fala ke wa né f  l   a ni, né wa k   fila n   te a, né wa sa li ne na, n  o gb  l  . N   'do ki ni, se né fala sa, se né wa a w   be gela t   a, ke wa k   mbito t   a ni de. N   a gb  l   wa zolo a a fila n  e songboo, kpa t   a v  .

Marc : N   ke wa t   na, gb  l   fio wuko 'da a m  ...

Charles : Ke wa t   na, gb  l   fio wuke ni... na, m   n  e wele do gb  l   fio, ma d   go. Ma w   do ke na, wa n  e wele do gb  l   fio, wa t   na : "M   te nz   wuko do gela 'da m   go". Gela o te m  , k   m   te nz   do wuko go. D   a d   ni, ya a kp   k  ny   go.

Tua ke ngawi 'da wuko 'da m   'bana te m   v  , k   m   n  e wuko, tabi m   wele we wena, né wi né ni, né ma y  ke se m   wili fie o né k  ny   ni. N   k  ny   ni ma te né 'bo te nu f  le 'da m  . Kuti fio k  ne m  , k   wa k  a gb  l   te m   ia nde, né m   te nz   wuko, tabi te w  l   we wena go, d   a d   ni, k   m   kp   k  ny   go.

Gulu ke wi gela ba kumbu tē ε we ge nde?²⁴

Quel est le sens du serment proféré, en début du deuil, par la personne endeuillée?

Mbuamo Cath. ('Bobadi, 28.10.94)

Marc : Kε wa tō na, wi gela ma gōe i, ne a nyóngó a gō ni, ma ne e?

Cath : lĩ, ma hã ni, a nyóngó se a go! We ke wi gela né ke zi a ba kumbu na: "Kɔ mɛ ni, kɔ fala ke ε hã ε gbɛa wili ε nde, ε yengge, ne gõ nyɔngɔ ε. Kɔ fala ke ε a ε nyɔngò te 'bɔ a go, ne ε ma gɔ, ya dɔ a nyóngó ε go. Fala ke ε a ε nyɔngɔ wili ε nde, ne kula te gbini, ne zε ε, ne ε fe. Mɛ 'bɔ ní go, kɔ te gbini, ya te gbini se ne zé ε go. Kolo o se dã, ne bá ε go." Ní a ki ni dé se ní go.

Ma o ne ke a tõ a elako* mó a ni. Ne nde a, menõ ni sú, o ne ke a de gela ni, ya gënë kó te di ni, te a te se ne dati a, ne a ho de olo ne. Hää ma góe, n'a la ne iko. Mó ge nde... kpangbola yolo zu a, kó ma te, ne ma kpá se a do dani go.

Marc : Nε mbembe do bikoe?

Cath : Mbembe gɛ a osa'de wa dɛ tɔa wa i mɔ né. Wa to wi ma zɛlɛ wena. Né bekoe wa dɛ 'bɔ tɔa wa nɛɛ... ya ma o yɔnggɔlɔnggɔ o du du, nɛ wa nã de te ne. Kɔ mɔ hɔa wá de ndé ndè ndɛ, kɔ a to mɔ ia, nɛ ma hɛ nzongboo. O nɛ gele te le gɛ, o nɛ mi gɛ mi la, nɛ wa to nɛ mi, wa ndaka nɛ mi. Kɔ a o nɛ wi gela, k'a hɔ ti te wa, n'a dulu lɔɛɛ, n'a la, ya mbè kpo būlū we to a go.

Marc : Ní a ma bia na, a dea mo gela 'da a vë do wala olo ne?

Cath : Iĩ, a dea mɔnɔ vẽ do wala olo ne, ne a kpá se ngamɔ go. Ó ne ke katekisi tɔ na, a dɛ mo do usu ne, ne mɔ kpo dɛ a go. A dɛ mo do usu ne, ne elembo ne ma be se hã a. A ho se né, ne sa'denɔ ni wa a se tẽ a, ne wa to se a. Ne olo ne ni, n'a ho se, n'a he mo: "Mbembe, bekoenɔ wa tua ε, mbembe, bekoenɔ wa tua ε!" Ne kpasa winɔ wa tɔ se na : "A! Ní a a dè ngizi* gela 'da a do wala olo ne go." Ní a ke a lengge ngo owi tunumɔnɔ ni ma yálà iko.*

Marc : Ní a fala ke mɔ nyɔŋgɔ do usu ne, ne mɔ wia we kpa zεlε nde?

Cath : Mə wia we kpa zélé! We ke dati ngboo wili mə tabi kéné mə fia, nə wa mi a, nə wa nə we fōlə mə, nə wa na, mə ba kumbu tə mə. Nə mə ba kumbu tə mə v̄ə, ki ni ma ɔ nə ke elako* gə? Nə wa fōlə mə, nə mə h̄, nə wa nə we e 'bə gəla tə mə, nə mə ba kumbu tə mə. Mənə sū wa tola ma, wa nə do di gəla tə mə h̄ : ke ge mə nyóngó se go, ke ge mə nyóngó se go, nə mə kōa. Tua ke mə bē sō, ya mə dùngù sō gəla olo wili mə go. Mə kōa ma, nə ɔ nə ke mə a elako*, mə lakela* na, ε de se di da dō ni, nə 'do nə, nə mə kpolo elako*, nə mə de do usu nə ni ni, ma ɔ né ndé? Nə di da dō ni, tə mə Nzambe, ya Nzambe k̄ sə tə 'bə go. We ke ki ni mə a ɔkələ wele, ɔkələ wino. Kasi* mə ókóló se Nzambe, wi de mə go! Oyaa lə wa ï zi ti Nzambe dati hā lə. Ma wa tō na, mə ba kumbu tə mə, nə mə zimi tə mə 'dōkələ kumbi 'da mə mə ba ni.

Né nde a ge a nyɔngɔ do usu nε, k'a tɔ̄ gulu nε go, nε menɔ kpo kpo kpo ke wa tɔ̄lo zi na, mɔ́ dέ se ke ge go, mɔ́ dέ se ke ge go, n'a kɔ̄a sū ni, a ba se zele olo nε iko, kasi* me a ina go, nε me a limi go.

²⁴ Wi gela bá kúmbù tè è : la personne endeuillée fait un serment pour prouver son innocence au décès de son/sa conjoint(e)

Gulu ba kumbu do ba nu mba'di tē wi a ge nde?

Sens du serment "bà kúmbù" de la personne en deuil et du rite de réinitiation au travail?

Ngolo et son conseiller ('Bodigia moke)

Ngolo : Kε wa wia kō a tε mənɔ v̄ε, nε a kulu sε ngo, nε wi ba a do ḡela kpe dε 'do a, nε wa nε 'dɔ lì i. Nε wa ho nu lì i ni, nε dati kε na, a mɔ ngo te gala lì, nε ma wia na, a ba kumbu tē a... kε wa tō na, "ba nu mba'di tē a," ma hā ni.

Ma be na, de d̄ea mε ma nε dε sε a ni, ma yolo do ndo nyanga kε a ba do nu mba'di tē a ni. Ma o do kε na, li wala ḡela 'da a ma dé sε ḡoe ni, nε ma ndo sε do di ni. Fala kε a kpa mε yali 'da a we duzu kpa ma ni do dia nε. Tabi a ūkō sε go, tabi a té sε do zεləmɔ wena wena go.

Kɔ fala kε, ndo do kε a nε fa do kɔyɔnɔ, tabi fa nda'ba, k'a fá nda'ba zāa... a gala lì zāa, a kpà mɔ kpo go, ma be na, mbe go, nε dungu ḡela 'da a, a ūkō nε li ngo gε wena, tabi a te sε do zεləmɔ wena, tabi a mbe go, nε a fe nε, nε nde wa tε fò ḡela tē a go, nε a fe sε do ḡela dε tē a.

Marc : Ní a, ba nu mba'di tē a, do ba kumbu ma la ngba do ge?

Ngolo : Bon*! **Ba kumbi** ngo nε mε a kε na, a dè mɔ kε ma be mbè épreuve* ni go. Bon*, i mɔ ni, o nε kε na, fala kε, mε gε a nε dε ne gε, ma o tabi do kε na, owele wa sεnε ε sεna nde, nε ε gbé wili mɔ, tabi ε gbé naa nε ni, wi nzabele a ba sε kumbi tē a tε 'bɔ dati.

Nε 'da fala kε a ba kumbi, nε mbe go a ndɔlɔ odafa. Mbe go, tabi a do ngumbe 'da a boe nde, nε a yεnggε sε do ma, nε mbe go, nε a hɔ dε, nε a ndɔlɔ ogbanu, a ndɔlɔ tabi odafa, nε a ndɔlɔ wa bɔa. Ma be na ge nde? Ma be na, a dè mɔ do wuko 'da a go. Kɔ ma be na, ḡela 'da a ma nε sε de wena gbaa, nε a fo sε do ḡela 'da a.

Kɔ fala kε wili a yεnggε tε 'bɔ do ngumbe 'da a zāa. A zε, nε masasi ma la iko. A da kpili, nε ma la iko, a sì do mɔ kpo go, ma be na ge nde? Wa tō na: "A! O nε kε a ba kumbi tē a zāa ni, ní a mɔ dε do wili tabi wuko 'da a ma yula kō a. Ma kε a sì do mɔ kō a ḡoe ni."

Tabi a nε hɔ 'bɔ i mɔ, nε a kpa mɔ gbale... kpuā ná ni, mε a elembo* gbale. Nε wa na : "Nε zó kε gε, kε gε mε a gbale!"

Cons : Nε kε 'da **ba nu mba'di tē a** olo fio kεnε a, tabi fio wili a, mε a kε na, wa we mənɔ kō a, dɔ tili bá li a go, hā a kpa nyɔngɔmɔ de.

Kɔ fala kε a bà nu mba'di tē a go, kɔ wa nε we e a zamɔ i, tako a da mbe galī, tabi a ndɔ bili, tabi a gba dɔkɔ, kɔ a dè mənɔ ni go, kɔ 'da fala wa fɔlɔ a do'do olo fio kεnε a, tabi wili a, nε tili yεnggε yali zamɔ ma ba li a do'do, nε nde a kpà 'bɔ mɔ go. Nε 'da fala ni ma yolo ngo kε zi ni, a dè ma ḡoe ni. Kɔ a nε ba li a we yεnggε nε, nε nde tili ba li a do'do.

Gulu ba nu mba'di tē wi ma hā ni!

Gulu wè omɔ d̄ea tonɔ kō wi ḡela a ge nde?

Pourquoi la personne en deuil doit-elle être réinitiée au travail?

Gbalanu Raphael (Centre Nadonye 25.10.94.)

Gulu kε wa tō na, wa we omɔ d̄ea tonɔ kō wi ḡela ni tε 'bɔ do Ngbaka wena wena i 'da lε nga, do mbe gele falanɔ, nε Onguya 'bɔ, lε lengge ni iko, do 'da lε nga v̄ε, we mɔnɔ kō wi ni, gulu nε na, a kpá dani go, ū ū, ya ma ni go. Kɔ 'da lε na, kpakɔ ma fo tilí li a.

We kε mbe kɔ tilí ni, wa la a iko, a o fai, kɔ a yεnggε go, kɔ fala kε winɔ wa si sε ngo fie sū do'do ni, nε mbe nε gεnε a hɔ sε do tū, ya wila fala bina. Kɔ gεnε kɔ a wi ḡela, nε ma na a kulu ngo lɔɛɛ, gεnε a wèlè we hā wele go, nε a kulu ngo lɔɛɛ, ya wa wia mɔnɔ ni kō a ia.

A wi da galī nde, n'a ne we da galī ni. Ne mbe dō, n'a kpa di, n'a si ne, ne a ba hā wa do tū nu a iko. Ne wa na : "E, ī na, fo sō a bina ge!" Nde a yengge zamō. Ya ma fua tili tē a ia. Kō wa e a fai, kō tili nea ngo a ia, na mbè ne a de ne we de gbele, ya yalino vē ke a yengge zi dati ke na, wukoe 'da a a fe ni, a yénggé 'bō go.

Marc : Ma ke wa mi wili a sōe ge, ne fala sa, ne wa we menō kō a?

Raph : lī, ma hā ni! Ma hā fala sa ni, ne wa we mo kō a. Menō vē ke a de dea ni, ne wa we kō a, dō tili bá li a go, se ne a kpasa do ma olo fie fia zu a ni de, fio kene a, tabi fio wili a de.

II. We 'da ndaka bòzó wi te wi gela

Comment éloigner les mânes d'une personne en deuil

Gulu mbito wa ndō do wi gela a ge nde? : quel est le sens des cendres dont on recouvre la personne en deuil après les ablutions au début de la période du petit deuil?

Mbuamō Cath. ('Bobadi, 25.10.94)

Cath : Ke wa mi a do'do, ne wa fōlō tē a 'dō lī i, ne wa hō do a, ne wa ndō mbito li a, gulu mbitoe zi wa ndō ma, ma a tū ne ni, ma a we gela ngboo go. Ma we ndaka bōzō wili a do'do, na mbitoe ni a tū li a, ne bōzō a i mo, ne a zo a né ke gele wele. Ní a ma we ndaka bōzō, dō de kō obōzō wa té ngo a go.

Marc : Ne a o do ma zéké kpo?

Cath : lī, ne o ne ke a tū li a do mbitoe fai 'do zéké kpo ni, ya tē a ila ngo bila li a do'do. Se ne wa ne ne, ne wa fōlō ma do'do, se ne a ndo nyanga dungu gba gela do fēa tuli de.

Marc : Ní a langgi ke ma be gela ngboo ni me a ge nde?

Cath : Langgi ke ma be gela ngboo ni, me a fēa tuli. Kasi* mbitoe me a ngbongbo gela go. Mbitoe ma we ndaka bōzō, kpakō a nyelē do a iko.

Linganda André ('Bokada Songbo, 1992)

Marc : Mbe tala aka we 'bo kpo. A o do mbitoe we zéké ne ge nde?

Linganda : A o do mbitoe we duzu we zéké bōa, ne mbe, ma wia sō na, wa fōlō a ni, ne wi ba a do gela ni tō na : "A zélé zi te wi na 'da ε wena. Dia ne na, a o do mbitoe ni gbaa mbe zéké tale, se ne wa ī ti fōlō mbitoe ni tē a de." Ne nde ki ni me a te 'bo zélé tē a te olo fio nya wa, o ne ke zi wuke a zélé zi te 'bo te wi na 'da wa ne ge nde ni, ma hā ni.

Gulu omēnō wi gela ndaka do bōzō tē a ni a ge nde?

Quel est le sens des objets utilisés pour effrayer les mânes?

Ngamō Célestin ('Bokada Songbo)

1) **Bàbòlò** me a ge nde? (*la feuille "bàbòlò"*)

Ngamō : Babolo me a te zamō ge. Ne nde 'do nwá ne o fēa, ne ma ndi ndila, ne ma nye li wese o ne tálà ni. We duzu ma ni, oyaa le wa zī zi ma ke zā go'do owi dungu gelano na, fala ke obōzōna wa zo nwá ni nde, ne ma nye li wa né tálà ni, ne wa yu ke zā wi dungu gela do'do.

Marc : Ne gulu nwá bàbole ni na ge nde?

Ngamo : Ma 'bànggá te ke le nyongo ni mba. Ma 'bo zamó. Mó zo fele ne, ne fele ne o ne me ge né. A dë 'bo nwá ne ni. Mbe go a hó 'bo nu mba wala ia, ne ma o 'bo ne... ki ni a, a a ma dë di ni, se ne a Í ti la ne de.

Marc : Ne a de ni we ge nde?

Ngamo : A ndaka do bɔzɔ wili a. We ke a ne yengge ne, ne nde bɔzɔ wili a 'bo boe. Kɔ a ne zɔ nwá babolo ni, ne a yu. We ke ma ndi ndila. Ne a a 'bo mbe nù di, we benɔ ke wa 'bana ngo kamba, dɔ wa hé do tū go. A a ma di ni, ne ma unu. Ma ne unu ma ni, ne ma ndi a.

Kpalafio Charles do Mbalingonda Vér. ('Bokuda moke')

Marc : Ní a tele te nwá babolo ma o ngboo ne nde?

Charles : Babolo mε a nwà, ma o kányá kányá kányá o ne olo li nwá avoka ni. Ne 'do ne a fēa, o ne ke wa kɔa mbu te ne ni.

Ne a gbini ma do nwà, ne a kpo ngo go'do a, n'a kpo dë 'de tili a vɛ, ne a gbini mbé ne, n'a gu li a né, we duzu ne bozè na, dɔ a zó, k'a Í ti wuke 'da a olo a ge go. Ya a ndɔa mbito tē a sū do'do, ne wa dë nwá gbabole ni, ne a yengge...

Ver : A yengge, kɔ si mó a ni, n'a de, n'a kɔ'bo dë 'de tili a...

Marc : A ne we no lì, n'a no 'bo do ma?

Ver : O õ, a nó lì do ma go, a no lì do bila iko. Ya ma dë 'de tili a, n'a si, n'a kɔ'bo mbe dë ngo nu tɔa, ne ma o dë ngo nu tɔa. N'a kɔ'bo mbe dë ngo fala tē a, fala ci a o ne ni. A gälã dë te ngo mε ni... te ngo fele dë te ngo fala tē a ni.

Marc : Ní a bɔzɔ wili a landa a wena?

Ver : lì! A 'bana safɔ i ni, a 'bana te dë mε safɔ i, ne a a landa a dë te safɔ i. Kɔ mbe, k'a ne bɔlɔ tē a te mε ni, k'a ne ka mɔ, ne a a yolo ge. A a wili a a yolo ge. N'a lengge na, mε a wili ε hā ni. Ne nde mε a gele wili, k'a lia kɔa wili ε, k'a tɛa we gbε a ni, k'a dë a ne mε ni. Ne a si di, ne tē a dë gɛ vɛ, n'a mɔ ngo tana gbulu gbulu... nu a kanga do'do ni gbaa, n'a fe iko. Ne wa na : "A fia ní we nde?" A si, ne nu a kángá do ti go, ne mbe n'a na : "E kpa so wili ε safɔ l," g'a ni nde. Ya mε ni wi a wili a go.

Linganda Hoalo André('Bokada Songbo')

Marc : Ne mε a de do nwá babolo a ge nde?

Ling : Nwá babolo! O ne ke wa tɔ so dε na, a yengge, kɔ a hó zamó, kɔ a kpa nwá babolo, n'a de ma, n'a a ka zā go'do a. A a ka zā go'do a dέ, ne a a mbe dati a, n'a a mbe ngo go'do a.

Kɔ a tε ni gbaa, kɔ a hó nu mba wala, n'a hɔlɔ mbe kpo, n'a fi nù dε nu mba wala ni. A ne ni gbaa, k'a hó nu mbé mba wala, n'a hɔlɔ mbe kpo, n'a fi nù tε nu mba wala ni, ní gbaa se ne a si do tala ne, n'a zī ma tε ngo nu tɔa 'da a i mɔ de.

Ne nde ke a a tē a tε zamó ni, n'a sí do ne vɛ dε le i go. A hó nu mba wala, n'a ba mbe kpo, n'a fi nù di, n'a be mbe kpo, n'a fi nù di, n'a si do tala ne kpo, n'a zī tε ngo nu tɔa i mɔ de.

Marc : Ní a tele te nwá babole ni ma o ne?

Ling : Tele te ke 'da nwa babole? Tele te ke 'da nwá babole na, bɔzɔ yu ma ni, we ke fēa mε tē ne ni, fēa ti ngu'du ne ni, mε te me 'bo fai a elembo* gela. Kasi* 'da fala ke a ne se we zo fēa nwá ni, ne nde go a, ma dë li a dë go. A ne se we zo fēa nwá ni, ne nde go, ma dë li

a dé go, ne a fa we landa kene a zāa, n'a gifitē a 'do iko. Gulu ke a ho nu mba wala, n'a ba mbe nwá, n'a a di ni, ne a la ni na, tako wili a... bōzo wili a a ho di, k'a ne ne we zo ne, ne fēa nwá ne ni yele li a, ne a yu.

2) Ne ke 'da **fila tandala**? (*les petits fruits rouges qui servent de piment*)

Ling : Ke 'da fila tandala, we ke wa tōa na, a fi ko kolonggo, ne a te zì li a go. A nyé li a i, ne a nyé li a i, ne a e iko ni. Ko bōzo wili a ne ne we ho ne ni, k'a ne ne we zo kolonggo ni, n'a na : "àá, ï na, kolonggo dε a fi li a olo ε ge ma hē. Ε ne ba te 'bo mbe, ko ε fi li ε." K'a ba, k'a ne ne we fi li a, ko o ne ke tandala ma ngbenze li a ne ge nde ni, k'a ne we fi lí a né, ne ma ngbenze li a, n'a yu, n'a na : "O õ, wino fala ge wa dè go. Fo wuko 'dε ε de bina. We ke a hoa dε, wa dea 'dā ina hē ε, ne ε fi tandala li ε." N'a yu fala ni do'do, n'a kóló 'bo di ni go.

Marc : Mbe 'da fala kpo, ne mi zele na, Seto tabi bozo a zo fila mo, ne a yu... wa kō fila mo go.

Ling : Wa kō fila mo go. Ma hā ni!

3) Gulu **gbā te** a ge nde? (*les morceaux de bâtonnets jetés à chaque bifurcation*)

Mbuamɔ Catharina ('Bobadi 27.10.94)

Wi dungu be gela, ko a yengge, k'a ho nu mba wala, n'a õ nwá babolo, n'a fi nu wala. Tabi a zo nu mba wala, n'a gbini **gbā te**, n'a da ni, gulu ne ma kē : ma o te 'bo ne ke owino wa yolo de nu mba wala, ko ma o do kamiō, tabi ma o do velo, ne wa ze ngongga velo, ne wa εle li wala hā a, n'a la.

Me te 'bo ní ni, o ne ke obozonwa yolo nu mba wala ni, tako wa ï ta 'bo fala ne na a boe ni. N'a da gbā te ni, ko ma te, ne wa εle te 'bo te wa li wala hā ε ni. Ko a ne la nu mba wala be sī, n'a ba 'bo gbā te, n'a da do 'do a, ne bo a gbā te ne te ne ni, ne obozonwa ï te 'bo na : "Ke so dati ni na lo εle, ko bo a kē na, wi ni la ia." Ne wa ho te 'bo de li wala, ne wa ma ngo la ke 'da wa. Ní a gulu ne ma a de ni ni.

Ní go ko a ne, hā a le de zamō né iko, ne mbè go n'a si, k'a ne ho le nga, n'a na : "Gē ba ε wena, tē ε de gē wena!" Ne wa na : "Ní a ke mo yengga ni, mo dè zī me go nde?" Ne a na : "Ε hōa nu mba wala, ne ε dà gbā te go." Ne wa na : "Εε, ma hā ni!" Se ne wi de a do gela gba a do ndenge* ke ma wia na, dō 'do ne, k'a kpá 'bo kpo 'dā meno ni go de.

Marc : Ne ke nu lì ma 'bo kpo ndenge* ne ni?

Cath : Ke nu lì ma wia kō. Bōzōnwa yengge wena gōe? Ke me do tūi, ne wino wa kōmo mbeti, ne wa da hā wa 'dō lì i, ne wa ba ni gōe? Fala 'da obozonwa wena a nu lì. Ma te 'bo ke a de ma, ma wia kō do nu mba wala. A kū lì do'do, n'a da; a ba, n'a da te 'bo de 'dō lì nga né, kpakō we mbese wa na, ε la ke 'de ε ia, ní a wa de te 'bo ke 'da wa.

Gulu ke wa tō na, wa kele nu a do ngele, me a ge nde? : quel est le sens du bouclier (symbolique) fait de feuilles de palme avec lequel on ferme la porte derrière la personne en deuil?

Mbuamɔ Catharina ('Bobadi 27.10.94)

Ke wa kele zi nu ne do ngele gulu ne na, zé dati wa ndō a do mbitoe ni, ne wa pi a kō tōa i. Gele wele wa hō 'da a go, ne wa de nwá 'bete nu 'da a, n'a o de di ni gbaa zēkē kpo. Wi le i mo tati a wi de a do gela, we hā nyongomé hā a. A hā nyongomé hā a, n'a ho iko. Mbe gele wele zō a go gbaa 'do zēkē kpo, se n'a ho nza kpakō wa folō a.

Gulu ne hā wa tō na, wa kele zi a do ngele, we ke wa fi a kō tōa, ne wa tō nwá 'bete nu 'da a na, ma be na, wele wa te nè i mo go. Gulu ke wa sa li ma na ngele ma hā ni.

Marc : Ma o ne ke wa de ke 'da be dānɔ?

Cath : lī, ma o ne ke 'da be dā ni. Wa sa li ne na, ngele nu tɔa we kele nu ne.

Marc : Ne ke wa tō na, a kele li a do ngele, mε a ge nde?

Cath : Ke zi dati g'a ni. Kō kikinage, ngele bina ni, wa dé 'bo ma go. Ní a olo ki ni, n'a gu li iko, olo be ngele wa yengge ne, ne wa gu li wa ni. A gu kō a li a, n'a ka mɔ de zamo i we usu bila li a we duzu winc ni, na wa la do'do ni, n'a hɔ, n'a la iko.

III. Gulu bē mbe nyɔngɔmɔnɔ 'da fala gélà

Sens des interdits alimentaires lors de la période du deuil

Version 1 : Bandoma Bernard ('Bodumbili II - 24.9.94)

Bern : Ma te 'bɔ o ne gaza gɔe? Mɔ nea gaza, mɔ hɔa nza kɔ butu, ne bugaza 'da mɔ a tōna : "Mɔ bē menɔ ge né!" g'a ni nde, ne mɔ bē se me ni. Mɔ zèlè we nu bugaza 'da mɔ gɔ, mɔ ne, mɔ nyɔngɔ iko, ne te mɔ 'bili do zèle ngbele vɛ. Né ke mbe be kpo te le gε, kɔ gba le gε ni. A yengge, a hɔa nza iko, ne wa à mɔ liā te hā a gɔ, ne a nyɔngɔ do mbana iko, ne zèle ngbele a tē a vɛ, do ti mili zu a vɛ o hau, do li 'do a vɛ.

Monz : Ní a mi aka mɔ na, mɔ tolɔ li mɔ kpo, ne mɔ tō gulu ne na, a nyóngó kέ gɔ, we duzu ke a nyɔngɔ, ne ma o ne né mɔ, ma o ne né né. Ne mɔ la de ngo mbé ne, a nyóngó kέ gɔ, gulu ne hē hē hē.

- Bernard* :
- Ke 'da dua, a nyɔngɔ, ne a mbè gɔ, ne zèle tindili ma ba a. We ke dua a mbɔkɔ wena, a mbɔkɔ sa'de. We ke a dungu ia, ne nu a hulu vɛ, nu a de ndufā.
 - ♦ Ne ke 'da ngbî, kɔyɔ ke 'dɔ lì gε ke a to wi tua, wa sa li a do lingala na nina ni, a nyóngó gɔ. We ke a nyɔngɔ, ne a de ne gela, ne a dungu gbaa né ni, n'a ga zuma bai bai bai, mε o ne ke zèle yala ba a ni.
 - ♦ Ne ke 'da gălă, mɔ nyɔngɔ, ne mbe gɔ, ne bɔ te zu mɔ, ne mɔ ne né, mɔ ne né kρεya kρεya kρεya iko, nde mɔ dé se mɔ do bɔlɔ zu gɔ.
 - ♦ Ne ke 'da fila sa'de mɔ nyóngó gɔ, we duzu ke mɔ zèlè mbula ne gɔ, kɔ mɔ nyɔngɔ fila sa'de iko, ne te mɔ ma 'bili se ngbele, ne mbanggana a te mɔ, ne te mɔ o se hau (ma kombo), ne mɔ fele se vɛ.
 - ♦ Ne ke 'da kúlúsà, mɔ nyóngó sa gɔ ni. Mɔ bëa na, mɔ te nyòngò sa gɔ ni, kɔ mɔ nyɔngɔ iko, ne mbè gɔ, mɔ dungu ne kpo pala né kpakulu iko. Mɔ kúlù se ngo gɔ, kɔ mɔ yengge, ne 'do mɔ nyélé se gɔ.
 - ♦ Ne găbókó do sésé, wa bëa na, mɔ te nyòngò gɔ ni, we ke mɔ nyɔngɔ, ne mɔ mbɔkɔ se wena, mɔ se do ngawi bina.

Version 2 : Ngamɔ Cél. do Linganda A. ('Bokada- Songbo 24.4.92)

Ngamɔ : O na menɔ wa tolɔ sɔ di ni, wi gela a te nyòngò gălă gɔ, a te nyòngò ngbî gɔ ni, we ke do nu tɔa 'da a nga, ne a zimi se mɔ. A ï se na, wa bëa na, a te nyòngò mε gɔ ni, n'a zimi ne, ne nde a gí se kɔ kpana 'da a gɔ. Kɔ a nyɔngɔ kɔ gele kpana, kɔ gele tɔa i mɔ ni, ne nde a ï gɔ, ne nde wa gi zi ngbî i mɔ, tabi gălă i mɔ nde, ne a nyɔngɔ ne, ne zèle ε de ne a.

Ke 'da gălă ni, we ke do fala ke mɔ nyɔngɔ gălă iko, fala mɔ gaza, tabi fala gela nde, kɔ mɔ de wili mɔ, tabi te mɔ gaza nde, hă mɔ nyɔngɔ do mbana, wa dè do liā te hă mɔ gɔ, ne de kpasa wi te mɔ, ne bɔ a te zu mɔ.

Ngbî 'bɔ li wala kpo ni... õõ...

Mbe sa'de 'bo ke, mbe gā sa'de 'da le nga, ke le sa li a na fōlo ni, fala ke wa hā 'bo liā te hā mo, hā mo nyōngō 'bo go ni, ne de kpasa wi te mo, ne nyanga mo de be kungba (éléphantiasis)). Te ko gela 'bo kpasa na me ni.

Marc : Wa saka gālā do ngbî, ní a tēle te ne ma o ne nde na, ma wia we hā zelé hā mo?

Ngamo : Ma hā zelé hā mo o na 'boea koyō ni. Ke 'da 'boea koyō ni, ne te mo ma de se, ne ma de o na ke ma mbu mbulu ni, o ne ke zelé koyō ke le sa li ne na maba ni. Ne te mo vē ma 'bili se do dani.

Marc : Ne ke 'da gālā?

Ngamo : Gālā, mo nyōngō, ne bo te zu mo.

Ling : We ke a yengge yeli nde nde nde nde nde ni.

Marc : Do ngbî?

Ling : Ke 'da ngbî? Ke 'da ngbi ni na, fala ke mo zimì meno ni go, ko mo nyōngō ngbi do usu ne iko, ne zelé yala ba mo. Ne mo gā se gbaa fai, ne mo o gbèdèlèdè o ne ngbi ni.

Marc : Ne ke 'da tala sa'deno ke wa tōlo de li wa ni... odòkò?

Ling : Dòkò? We ke ke 'da dòkò ma 'bo ko ke 'da bɔe 'bo. We ke zelé bo ni ma yolo 'bo ko dòkò goe? Fala ke mo nyōngō 'bo ma... mo nyōngō iko, wa à liā te ne hā mo go, mo nyōngō 'bo dòkò iko, ne zelé ne ma si 'bo zu mo. Ne mbe ne wa tō se na : "Wa a odòkò zu mo!" Mbe ne bo te 'bo zu mo... ëë... ke 'da dòkò ma hā ni.

Marc : Ne 'bua?

Ling : Ke 'da 'bua, we ke 'bua ma ho né, ya 'da kala ma mbúlú goe? Mo dúngú se olo wili mo, ne 'do mo nyélé se go, ne mo fe ne dō iko.

Marc : Ne ke 'da dua do ngbia le?

Ling : Ke 'da dua? Mi zo na, ke 'da dua ni, ma be na, fala ke mo nyōngō dua do usu ne, ne nde mbe go, wa ne se we fōlo mo olo gela ni, ya mo wélé se dia wila we olo wili mo go. Ne mbe ne nu mo londó se, mo tō se gbälā we go.

Ngamo : Tua ke dua ì ti gōnō sanga we go.

Marc : Ne ngbia le?

Ngamo : Ngbia le 'bo ni, ke le sa li a na ngulu* ni, a 'bo kpasaa na me ni, a ì ti gōnō sanga we go.

Marc : Ne wa sa li fila sa'de vē....

Ngamo : Fila sa'de! Ke te wa o fila ni, we ke te mo de se mbóyò. O ne ke mo a tū wi ni, ne dungu, ne te mo a geze se do mo de kili kili.

Ling : Ne ngbele ma ba 'bo mo...

Ngamo : Ne ngbele ba 'bo mo...

Marc : Ne ke 'da gāwigbele?

Ngamo : Gāwigbele ma 'bo kpasaa o na ke so de 'da 'bua ni. We ke me a sanggo ma ho né, 'do tū talé, nde ma gā ia.

Marc : Mbambalafōlō ma ta 'bo ni...

Ngamo : Ma 'bo ni... 'da kala gā ne go.

Version 3 : Ngolo et son conseiller ('Bodigia make 11.4.92)

Ngolo : Fala ke me wa tɔlɔ hā a vē ni, takɔ na do 'do ne nde, ne wi ba a do gela ni a tɛ, ne a e mənɔ nu a ia, se ne a mɔ ngo te nyɔngɔ ma de. Takɔ na, a dungu do nganda, a nyɔngɔ sa'de ke wa a nganda nganda ni, ne a dungu do nga tɛ a.

Marc : Ní a ke 'da okɔyɔnɔ ni, ma we duzu ke na, me a mbɔkɔ kɔyε nde?

Ngolo : Takɔ do 'da fala, dɔ zεlε ngbεlε ma 'bíl̩ a go.

Marc : Ne ke 'da odɔkɔnɔ ni, gulu ki ni na ge nde?

Ngolo : Bon*, mbe 'da fala kpo, ne wa ne zo na, wuko a dungu gela ni, a wele we wena... ū... a wele we wena, ma pii a me do we. We ke odɔkɔnɔ... oyaa le wa zo zi na, odɔkɔnɔ wa si zu wi si. Da fala sabelε, ko wele nyɔngɔ dɔkɔnɔ wena, ne ma hā zεlε ko'da hā a. Ne mbe go, ne dɔkɔnɔ wa si zu a, ne ma de o ne be bɔ ni. Ne nde go a, ma wè na, wuko gela a nyɔngɔ sa'de ná ni go.

Marc : Ne ke 'da 'bua?

Ngolo : Ke 'da 'bua, we ke 'bua ma o ne kunda ni. 'Bua ma o ne kunda ni, me a gba sɔ mɔ. Wa de kili o'bua, we ke ma mbɔkɔ wena, o ne ndenge* 'da kɔyɔnɔ ni. Kɔ a nyɔngɔ, ne tɛ a ma 'bili se, ndala tɛ a ma mbɔkɔ se wena, ne zεlε ho se tɛ a. Ne wa tɔ se na : "O! Ní a a dεa mɔ do wili a, ma ke zεlε ma hoa tɛ a ni."

Marc : Ne ke 'da fila sa'de? Wa sa 'bɔ li ne ko gaza.

Ngol : Fila sa'de ma 'bɔ ko gaza wena. Ma we na, wa e fila sa'de ko nu wi ia, we ke me a wili sa'de. Ma wia do ke na, wa e nu mɔ ia. We ke mɔ, mɔ wele ke mɔ kpa gbale, wili fia zu mɔ ni, ma be na, mɔ kpa gbale. Ní a, fala ke wa gɔnɔ mɔ do gaza, tɔkɔ te mɔ a nù, ma be na, mɔ kpa ngamɔ, mɔ kpa gbale kpa. Bon*, ma we na, li ki ni a wa e 'bɔ me ná ni nu mɔ ia, se ne mɔ mɔ ngo nyɔngɔ ma de.

Marc : Wi wili ke kene a fia ni, a wè 'bɔ te nyɔngɔ ma go?

Ngolo : Ma wia kɔ kpo!

Marc : Ne ke 'da gāwīgbèlè (bèndè) do mbambalafɔlɔ?

Ngolo : Gāwigbele, we ke 'da fala kpo, ne nde go a, wi gela, ne ma we na, a o a gā. Hā fala ke a gā 'bɔ wena ia ni, ne nde go a, mbe go, a o se yala wena. We ke gāwigbele me a sanggo 'da oyaa le zi ke na, ma gā wena, ma do lì ti ndala te ma wena.

Bon*, mɔ nyɔngɔ ma wena ni, ma be na, ki ni mɔ o se yala wena. Ne wa tɔ na : "A o yala gε, ma o ne ke hi wili a tεa ngo a tεa ni, a dīlī do'do."

Ní a gāwigbele do mbambalafɔlɔ ma wia kɔ fala ne kpo. Me a nyɔngɔmɔ ke ma mbɔkɔ wena. We ke pā sanggo ma a nga. Ne omɔ o ne ogbanziko'do, do sanggo o ne okangga, do sɔlε, me a sanggonɔ ke zi oyaa le wa zo zi ma o ne saka sanggo ke na, wi wili a nyɔngɔ ma ni, wele a nyɔngɔ ma ni. Ma zi hā ni. Ne tala ki ni me a nyɔngɔ-mɔ ke ma mbɔkɔ se mɔ wena.

Cons : Wi gela a nyɔngɔ ni, ne 'da fala ni a mbɔkɔ se wena, ne a gbanga se... wa sa li ma na kɔnyɔ... n'a 'banda o yala iko...

Ngolo : Ma de wele o ne zεlε yala ni, ne a mbɔkɔ wena, ne a mɔ ngo ñkɔ ñkà de ngo ge te me iko. Ne a 'bɔ do ngawi we de 'bɔ kosala bina. Ne genε ko wa de zεlε ne gbaa, ne nde ma é go. We ke zεlε yala ma i ia. Ne zεlε ke wele a ñkɔ ni, ne wa de ni gbaa, ne ma e, ne a

gā. Né nde ke 'da konye, ma ba a ia, ma de a gbaa, n'a fe do ma iko. We ke a oa do wi gela ke wa te fòlò gbonggo te fio 'da a tē a goe ni, né a oa do a fala né kpo ni, né zèle konyo tē a ma te tē a.

Marc : Kō wi ke a de gela do dia né go a wia we ba 'bo ma?

Ngolo : A wia te ba né, we ke a dè olo nu mbula ke wi ba a do gela a ba hā a ni go.

Cons : A wia we yɔndɔ ne, né a né nɔ o dia go, né tē a ta tana. Génè kō wese to, né ma o ne ke ma dō a go ni. Né tē a vē do gē iko. Né o ne ke le dungu de de ni, né belee a oa yala ia, se ne le tunu a tunu iko. Né le na : "Dë né nde? Lengge ke le tō ge mō zèlè go nde?" Ya me a ma!

Version 4 : Mbuamɔ Catharina ('Bobadi, 26.10.94)

Dùà : We ke dua a sa'de ke a mboko wena, né ke a do gela ni, kō a nyɔngɔ dua ia, n'a o se yala wena. Né 'da fala kpo, n'a wia we ba zèle, wa sa li né na, tindili. We ke nu dua nō nɔlō, ma nɔlō do sa nu a de nza. Né zèle ni de a ia, n'a mō ngo ngba ngbala, n'a tana tana gbirr gbirr, né sa nu a mō ngo de ndó ndó. Wa sa li ki ni na, tindili. Gulu né hā wa ga wi gela na, a te nyɔngò dua go.

Ngúlù : Wi gela a wè te nyɔngɔ ngulu go, we ke ngulu a sa'de a moko wena, n'a de nɔ wena. Bon* fala ke a 'be ndele nyɔngɔ ngulu, kō be dani de tē a do ke a 'bana do gela ni, né ma wia we nyε wena. Nyε wena ge na, ma de de dati wena, né ma gā wena. Ní a ki ni a ba mbe gele zèle ia, né ma landa konyo.

Fila sa'de : We ke a nyɔngɔ ma di iko, wa te fòlò tē a go, ma o te 'bo né gela gaza zi ni goe? Ke wa fòlò gela tē a go, k'a nyɔngɔ fila sa'de ni, n'a wia we ba zèle. C né ke dani ma de tē a, né ma 'bili, né ma o ne zèle ngbele. Né tē a, dani né ë ia, né olo né ma o hau, né olo né ma o mbá'dá mbà'dà mbá'dà, ma o mbooo, né wa sa li né na zèle konyo, tabi zèle mbanggana, tabi zèle ngbele. Ma 'bili a do zèle ngbele, né ma ë, né ma o mboo, zèle konyo do zèle mbanggana tē a. Gulu né hā wa pekisa* na, a te nyɔngò mōnɔ ni go.

Marc : Mō tóló mbe osa'denɔ ke wa sa li wa fila sa'de ni.

Cath : Fila sa'de a ngàndì, ngbámù, do ngómbè, do nyɔngokònì, do yélè. Sa'denɔ mōlɔ ni wa fila sa'de, wi gela wè te nyɔngɔ wa go.

Ngbia : Ma lia kō molongo 'da ngulu.

'Bɔa kɔyɔ : 'Bɔa kɔyɔ ma a **tunu kɔyɔ**. A kɔyɔ a moko wena. C né wa sa li a na, mbɔnggò, wà á wà kɔ gɛ, wa supu wa kɔ gɛ, wa dɔa né ge nde ni. Ní a 'bɔa kɔyɔ wa wia te 'bo kɔ do ngulu, do ngbia, we ke wa a sa'de wa de nɔ wena, né wa moko wena. Ma wè na, wa nyɔngɔ go. A nyɔngɔ te 'bo ia, né a wia we ba zèle ndenge* né kpo o ne zèle ngbele, zèle mbanggana.

Marc : Kɔyɔ ke a 'bɔa kɔyɔ go ni, mε a kɔyɔ ge?

Cath : Mε a lò do ngànggè, do kpàkálà, do bèbèlè, do koangga, mε a 'bɔa kɔyɔ go, wi gela wia te nyɔngɔ ma.

Né 'bɔa kɔyɔ o ne ke **ngbi**, **sɔ̄nggò**, **ndembe**, wanɔ ni a wè te nyɔngɔ né go. Né ngbi a te 'bo o ne ke molongo 'da ngulu. We ke mō zo ndala a, o ne ke wa tea ze né hā sango ni, ndala a moko wena. Ma wè na, a nyɔngɔ go, tua ke tē a sū mε a lì. Ma wia kɔ do ke 'da ngulu do ke 'da ngbia. Wa de nɔ wena, kō mō e a ngo gulu, n'a hulu wena.

Sa'de ke do a boe : C né dua, do dafa, wa de nɔ wena, né do wa boe. Do ngɔmbɔ, do tala ofila sa'de.

'Bua : 'Bua a nyóngó go, we ke 'bua ma ngàndà go. 'Bua ma te 'bō ke ma hulu lì. Ne 'bua ma lia kō molongo 'da gela, we ke 'bua mē a fē mō. Gulu ke 'da 'bua hā ni. Ne genē kō 'bua ma dō wena, ne mō gi, ne ma 'bana be sī, ma hulu lì vē, ma ngàndà go. Ní a ma lia kō molongo 'da 'bōa kōyō, ngulu, ngbi ní do ní.

Gbànziko : A wè te nyóngó ma go, we ke wa dēa zì a do gela, ne wa tū li a do mbito. Ne gbànziko'do mē a mō ke ma tū wena. Ne te gbànziko'dé ni, wa 'bili te ne, ne wa dē do mbito, ne wa tū do wi gelano. Ní a a wè te nyóngó ne go. Kō wa fōlō a te gela do'do, se n'a nyóngó de.

Marc : Gbànziko'do ma o ne nde?

Cath : Ma o tū, nwá ne o tú. Ne zi 'da okpasa yaa lē, wa ga na, benō wa 'bana do boko benō wa gā gā, wa te bà wili go, wa te nyóngò gbànziko'do go. We ke wa nyóngó, ne li wi wilinō tū te wa tū. Gā gulu ne te 'bō ni. We ke te gbànziko'do mē a te wa dē do ina mó wa. Wa ndō ma do mbito, ne ma tū wena, ne nwá ne tū te 'bō wena. Ne oyaa lē wa zā liā te gbànziko'do, ne wa dē do ina, ne wa fi te 'bō zā ina gaza so.

Tia nù bō : Ke 'da tia bō, wa na, wa te nyóngò go, we ke ma mōkō se a wena, n'a o se yala ia, n'a mōkō wena, ne a kúlú ngo dō go, o ne mē bōe, ma tia, ne ma o te 'bō dē nù fai, ne wa 'bili, ne wa nyóngó ni. Tua olo linggamēnō 'da yaa lē hā ni na : ma yula ngo, ma tia dē nù ia, ya ma kúlú se 'bō ngo go. K'a gōe do nyóngó ma, a dē se te 'bō, a o de nù gē iko, a kúlú se ngo go. Ní a lingga we 'da wa ngo tia nù bōe hā ni.

Fila bō : Fila bōe, we ke te 'da lē do dungi 'da lē Ongbakano, oyaa lē wa na, tabe, obozo winō wa lī wena. Kō ke a do gela, k'a 'be kōso lī tabe, ne mbè go, ne bōzō kēne a, tabi bōzō wili a, se ne a 'bi tabe olo nu a ni, n'a nyóngó. Ki ni a gbutu hi a dē 'da a ia. Ní a a nyélē se do a go.

Marc : Tabé ma zi 'da oyaa ne boe?

Cath : Bónđè! Wa sa zi ma na, bónđè. Te ne ba be ngálá ngálá. Ma mē ge dē boe, ne ma dō go. Tabé ne ma ko be zu ne o né, ne be dō ne o né, ne te ne do dessin * boe.

Gàlā : Gàlā a kōyo 'dō lì, a dúnǵú fala kpo go, a yu nde nde nde nde. Ne fala ke mō yulu a 'dō lì de nza, mō fi a kō yele yali ia ni, n'a mbulu dati hā gele ngba a kōyōnō vē. Ya ña, 'dō lì i a do mbuma wena, zu a yengge yá yá yá, ne a ngàndà go, a mōkō wena. Ní a fala ke wi gela a nyóngó a ia ni, ne a tō se lengge wena, n'a yengge se te 'bō né mē gálā a dúnǵú kpo fala go ni. A hō se dē, n'a dungu, n'a tō lengge, a hō se dē, n'a dungu... Ne 'da kala ne wa na : "A do bō ngele!" Bō ngele, we ke a wele we wena, ne nde a kpá mē ge we go. Kō genē kō a kpa di mō di, ya gulu lengge bina, n'a wele lengge hā mō fai, ne mō ì ti gulu lengge a wele ni go. N'a kpa mbé ne, n'a tō... Ní a mē a ngbongbo bō go, wa sa li ma na, bō ngele, we ke a dē ngizi* gela 'da a zi go, kō a nyóngó sa'de wa sa li a na gálā. Ne zu a dē gálá gálá gálá. Ma ke wa pekisa* wi gela we ne ni.

Sà, kúlúsà : Ke 'da kúlúsà, ma la ngbē e do ke so a tōa ni. Ke 'da kulusa, we ke mō zo mbe winō gōe? A dē kpasa wi, ne mō ke ma dēa a, gba gbēlē ke ma hōa tē a, ma hōa dē nza, ne ma te né. Tabi ma dē dē, tabi ma dē do nde, ma dē do nde... Ma dē a ni, n'a he'de tulu, ne ma gā wena. We ke wa ga a na, a te nyóngò go, n'a nyóngó ma iko ni, ne ma dē kpolo tē a...

Marc : Kpolo ma o ne ke sa ma te 'bō...

Cath : Ii, ma te 'bo kili mo ni. Ma mo ngo ho te a, tabi ma mo ngo ho dati a. Mo zo mbe wino ni goe? Ma ho dati a, ne ma ho te ke te a, te kinu ni ni. Ne wa na : "Mo zo, a tòsà* zi mibeko* moño wa pekisa* zi a o ne ke 'da gela ni go, tabi o ne ke 'da gaza go." Ma a ni!

Ní a a te nyòngò kulusa go. Ko fala ke wa folo a do'do, gela 'da a e sū do'do, ne wa a te me 'bo ma hā a na, di da dō ni, a wia te nyōngō ne, ne nde a kpá se zelé olo ne go. Tua ke, ke a de gela 'da a sū ia, ne wa a menó ni hā a, ma te 'bo lili me 'da yaa le, ma do bobenisi* ngo ne boe ni.

Gàbókô ('bódékóm) **do sèsè** : Gàbókô do sèsè ma wia kō do 'bu... moko sanggo goe? Gaboko do sèsè ma ba li wala kpo do ke 'da 'bu, do ke 'da ngulu, ngbia, do 'bo a koyó, ma mbokó wena. Ne a a o se be ni, ya a o yala, ya a túnu se dō. O ne ke mo dolo gaboko do sèsè gā wena, gba gbelé lā ne o né, hā mo ne gi ma, ne ma o kō be sasoe mbákúú, ya ma gā be go. Ne nde wi gela nyōngō ma, a se do gbálā tē a bina, ne a se do ngawi we de mo bina. Ne wa na : "Ya a mbokó do gela ni we ge nde?" We ke a tòsà* ngizi* gela go.

Ko menó a nyōngō do usu ne, ne ma be elembo* na, mo zó wi gela ge, a dé mo olo gela do dia ne go, ma a o né ge, ne ma be te tē e hā wino. Gulu ne hā wa pekisa* ma ni, we ñ na, a dungu gela do ngbongbo ne soló nde?

O ne me mi tōa ze na, olo dungu 'da wi wili do wuko ma wia na, a de sili wili a, tabi a de sili kene a. Gené ko a hé'dé tulu go, gené ko a dé *toilette** go, kasi* a kō do sila a do 'bako we duzu ngba a zi a dungu do a de wena ni.

Marc : Ne songgo ma 'bo kpo 'bo a koyó nde?

Cath : Kpo 'bo a koyó, gulu ne hā ma wia kō do kpo ke 'da 'bo a koyó do ke 'da ngbî.

Owinó wa de zé mbula ngo nyōngoméni ni vē nde?

Les ancêtres observaient-ils tous les interdits alimentaires lors du deuil?

Kuta Chr. (Centre Nadonye 28.10.94)

Te ko ia mbula ke oyaa le wa ia ngo gela ni na, moño vē ke le tōlo li ne ni, mo wi gela, tabi mo wi fio wili, tabi mo wi fio ko, mo te nyòngò ma go ni, ombe sanga ne wa de zé mbula ni dea, wa de dela. Wanó ke wa de zé mbula o ne ke ma ia zé tē e ni na, e wè te 'be te menó ni kō tū kpo, ko e nyóngó ma go, kin'o* ke sabélé kpo kpakó ma we, ko wa kala gela tē e ma e do'do se ne de, wanó ni wa zi boe. wa de zi ma vē do wala olo ne.

Ne wele ke a kōa we de ombula nu kpasa winó dea, ko a nyōngō, ne nde a dè do mbana go, ko a ne gbanga ne, ko nyōngomé wa ia ti a ni, a nyōngō ia, a 'bo boe. Ne a na : "O ne ke e nyōngō ia, e sá se mbula ne sa go, dō e kpá ngamó olo ne go, ma na, e te tē we tō we ne go." Ne a 'bana do tū nu a, ne ngo te a gē, ne we ne 'bana de zā zu a kpo. Ko ná ke a usu zu a kpo, wele ì goe ni, ne mo dé se ta me 'bo a go.

Ne wanó ge ke wa ñ na, mo zó, me a mbula gela, ma tō na, lo te nyòngò go, ne kumbu 'da a gā wena, ko a ne tabi we da galí 'da a, ne koyó o na ngbi, ne a da, tabi gälā, tabi songgo a da i mo, ko ná ke a zu a kpo iko, ne a fa we 'da a, n'a do koyó, n'a nyōngō vē. Ko na ke a zu a kpo iko, n'a hō nza, ne fo se wi ñ fala ne bina, wanó ni wa zi boe.

Owanó ke zi zu wa gbala wena we de mbula 'da okpasa winó ni, wa zi ko ne ni boe. Na, dia sanggoe ge, e si ne, ne e hā hā wi we... E do gela, ne e ne de me ne ne nde? A ni a ta me 'bo boe.

Ní a ko mbulano ni, wi wa gese zi de olo ne, wa boe. Ne owano wa dé zi do mbana go, ne ma kpa wa, wa 'bo boe. Ne wanó ke wa de zi do mbana, do usu ne, do tū fala, wa 'bo boe.

V. Aka weno ngo omeno wa de ma do ndoti gélà ni

Questions sur la fin du deuil

Gulu nò gbòlò do kùlà te ndoti gela a ge nde? : quel est le sens de l'huile "gbòlò" dont la personne est oint et de la poudre rouge dont elle est recouverte à la fin de deuil?

Mbuamɔ Catharina ('Bobadi 27.10.94)

Ma hɔ te ndoti gela, nε wa fɔlɔ wi gela, sε nε wa ndo gbɔlε tε a de. We ke ki ni, a hɔ sε te 'bɔ 'do ke wa fɔlɔ tε a 'dɔ lì mɔ ni. Nε wa do a, a dungu nù ngo kungba. Nε wa ba nɔε, nε wa ndo nɔε sala nyanga a... yɔlɔ nɔε sala nyanga a, nε wa yɔlɔ te li gbälā tε a kpo kpo vε do'do, nε wa ba kùlà, n'a fεlε, a fεlε ngo nε. A zolo nɔε songbo tε a do ndala tε a do'do. Né ke wa yɔlɔ tε a ia ni, wa zolo tε a songboo, nε wa fεlε kula, nε a dungu nε.

A dungu do ma, nε wi dε a do gela ni, a te 'bɔ a gbini zu a, dε zu a do zu kɔ dε 'dɔkɔlɔ a. Nε a dungu kɔ tūi ni mobimba*. Wa hã nyɔngɔmɔ hã a, n'a nyɔngɔ. Nde ke wa fɔlɔ te 'bɔ a ni, ngbesε wa tua ni, n'a nyɔngɔ ni fai. Nε fala nε sa nε ni, fala nε sa do titole ni, nε wi dε a do gela ni nε do a 'dɔ lì i, nε a fɔlɔ wá gbɔlɔ ni tε a do'do, n'a hɔ, n'a he'de dia tuli.

Marc : Nε gbɔlε ni ma be ngboo na ge nde?

Cath : Ma be ngboo na, mɔnɔ ni sū ma i ia, gela ma suka wá ia. Nε gbɔlɔ mε a elembo* ke na, tε a ele ngo mɔnɔ ni vε, ma dεa wá gbɔr vε... gbɔr vε nε gbɔlɔ wa tō nε ni.*

Marc : Nε gulu nɔε ke wa ndo do tε a, do kula wa fεlε ngo nε ni, gulu nε ngboo ni a ge nde?

Cath : Gulu ke 'da nɔε, mε a mɔ ke na, nɔε ma hã ngawi hã a. Nε bɔa nε a ke 'da kùlà, ma o nε tɔke 'da wili a, wa zi a wele kpo, kɔ mbé nε la ia. Dο tɔke 'da a ma mókɔ te 'bɔ gɔ, kɔ ma o do ngawi, kpakɔ a dungu te 'bɔ nε do nga tε a do dεa tonɔ 'da a vε, nε ke wa dε zi te 'bɔ do a fala nε kpo ni. Ma ke wa ndo nɔε, 'do nε, nε wa a kùlà ngo nε, nε wa fɔlɔ ma na, ke 'da a ma la te 'bɔ, kasi ke 'da a 'bana, k'a dungu te 'bɔ nε do ngawi.*

Marc : Nε gulu e wi gela ngo kungba ma boe nde?

Cath : Ma do gele gulu we ngo ne bina. Ma te 'bɔ ã gbεlε ke zé olo oyaa le zé dati wa ba ma we dε do mosala, nε ma o di na lili dεa mɔ we duzu le vε ni.*

Marc : Nε mbè, wele a fe, nε wa e a, nε wa fɔlɔ a ngo kungba?

Cath : lì, ki ni wa bá a díá kungba gɔ, wa ba a 'dā nε. Do ke na wa fɔlɔ do a ia, ya wa dε se 'bɔ do to gɔ, wa da ma nù.

Nε di da dɔ ni, mɔ wia te zanga kungba, we ke kikinage ma ó nε ke zi dati gɔ. Nε mbe 'da fala kpo, nε wa wia we ba azunɔ* (à genoux), ebɔnga. Nε ebɔnga* ni, wa fɔla a ngo nε ia, nε ma 'báná se dε te nu fεlε kula 'da wi a fia ni gɔ. Wa ba, nε wa ka'ba hã mbe gele wele dε i mɔ nε. Wa ge dε kɔ nu fεlε kula ni wa wè we dε 'bɔ ma do mosala* gɔ. Ní a me a ngizi* 'da oyaa le zi dati ge. Kasi* mbé gele lengge ngo ne bina.*

Kε wa tɔ na: "Mɔ te nzè wi do gbòlò gɔ", gulu ki ni nai? : quel est le sens de l'expression: "Ne plaisez pas avec une personne dont la "gbòlò" n'a pas encore été enlevée"?²⁵

Mbuamɔ Catharina ('Bobadi 2.1.92)

Kεnε a fe do'do, nε a do gela gɔ? A te bà mbé wuko gɔ. A kɔa tabi we fa mbé wuko, we ba a olo fio kεnε a. Nε dε kɔ nε ni, wa te fɔlɔ a gɔ, wa te fò gela tε a gɔ. Nε a ndo li mɔ nze wuko wena. Nε ke a té fɔlɔ gela kεnε a tε a gɔ, nε tabi wuko wele ki ni, a mεka*... a dungu

²⁵ ... dont la "gbòlò" n'a pas encore été enlevée." C.-à-d. : dont le deuil n'a pas encore été levé.

do a wena ni, tua ke a mesene* te nzé wuke ni, ne a te nzé a ni. Bon*, wa fôlô se di gela 'da kéné a tê a ia ni, ne ma yeké a do'do. Ne ma di nai, mosala* 'da a do kéné a, mbé wele ke a ba a ni, ne a ze a iko ni, ne a kpa we do a sekô*.

Tabi go, o ne ke a do gela ni, wa fôlô me tê a ia ni, n'a he'de tulu gela go? Bon*, ma 'bana de tê a iko, wa te bà tê a do'do, wa te fôlô, ne a te hè'dè dia tulu go ni, ne a do ongba a, ne o ne ke a no dô noa, ne a te no dô do ngba a, ne nzé we mo mó a do ngba a, ne sekô* ya kpa we. Ne 'do ne, ne kpasa wino wa tô se na : "We ge nde? We ke a zimì zi gela 'da a go."

Ke a wi gela ni, ma ke wa tô na, gela olo fio wili mo, gela olo fio kéné mo, ma wia na, mo de ma do mo ke wa fôlô mo, ne wa tô hâ mo na : "Mo dûngú fio. Mo dé mo... mo wélé we do li zuma ne. Mo te hè mo de ngo go, mo te yengge wena go. Mo dûngú nù, mo de ndambo, ne mo de ke né." Tua mo yolo de ngo, tabi mo yengge nu tóano wena, tabi mo ne we no dôs wena, tabi mo wele wena, tabi mo kpa we wena, kô 'do ne, wa ne se we fo mònô ni te mo vë... o ne ke wa 'bala ina goe... gbónggé ni, ne wa fôlô mo, kpakô wa fôlô omônô ni te mo vë, ne ke mo lili te de ma ia ni, wa fôlô se te mo ia, ya ma dé se to go.

Ma o ne ke me a zungga. Wa ba zi ina hâ mo, tua ke mònô ni sû ma we kô, wa kpe nu lì go? Ne wa fôlô do'do, ne wa na, mònô ni sû mo dé se ma iko go, suka* na, kô tûi wai... kéné mo tabi wili mo fia zi ne ni, se ne kô tûi ni, ne wa fôlô se mo. Ne wa we mònô ni te mo sû, ne mo wia te de mònô ni do ndenge* ke zâ mo kôa ni. Kasi* ke di gela 'bana te mo ni, ma wè na, mo de mo iko go.

Gulu ne hâ wa tô na : "Wi de a do gela boe! Mo dé se ke ge, mo dé se ke ge! Mo te dè ke ge go, mo te dè ke ge go!" Suka* ne a ke, wi ke a zo mo tê a, a gala a, a fôlô a sû, n'a tô na : "Di da dô ni, e mëka* keno ge de kô mo sû, do yengge né ge, do tô lengge, do keno ge, do nzé wele, do de wele né, ni a mo de ma." Kô fala ke a tô na : "I, bá me ge, mo nzé ne go," kô mo de ma do gela de te mo iko, ne ma yeké mo.

Marc : Ma ke wa tô na : "Mo te nzé wi do gbòlô go", ma hâ ni?

Cath : Ma a wa tô na, mo te nzé wi do gbòlô go, we ke mo de ma, ne mo lili se do ma. Ma de kô gela mo do ma ni. Wa lîngisà* mo na mo de ma go, ne mo dea ma iko ni.

Marc : Ma ke mbe 'da fala kpo ne mi zila na, suka* ke wa ne fôlô do tê a, ne wa fôlô a ni, ne gbòlô tê a ma la...

Cath : Wa fôlô se tê a, wa kpe lì, ne wa fôlô a sû, mo ho 'dô lì do'do, ne wa ba nu ne, ne ma la do fua lì.

O ne ke mbe 'da fala kpo... ke 'da wino, wili a, tabi kéné a fe, ne wa de kombo bôa go? Ne wa a ma, n'a dungu de ngo ne. Ne wa de ke ge, wa le 'do a. Kasi* fala ke a le 'do a, ne a ge a ke zâ a boe, n'a dungu, n'a tô lengge do a, n'a wele we do a. Tua ke no wa ko te wele, ne te mo mokô wena goe? Ne mo fa na, mo o yala. Bon*, fala ke a o yala, a zu a kpo a o yala iko faii do no gbòlô de tê a ni, kô wi kamba* a, wi kâ a, a na : "Mo te ò yala go, mo wélé we do wele né, ne mo dungu do tunu li mo, kô wa fôlô te mo se." Ko ní go, a o yala do ma ia, ne mo zo se... mbe wino wa tô ni goe : "A yondô wena. Mosala* mó a a o yala. A dungu nù né, ne a o yala. A ne, n'a mo ngo zulu yala de li ngo ge né iko ni." Ma yolo te ne ni.

Zèle konyô me a ge? : qu'est-ce que la maladie "kònnyò"?

Mbuamô Catharina ('Bobadi 2.1.92)

Cath : Zèle konyô ? Me a mo ke ma yeké mo ni. O ne ke le tô so na, kô gbòlé ge, mo te nzé mo do wele go, mo te dè mo do wele go, mo te kpà we do wele go. Mo tô lengge do wa do

g  a sila, do dea na. M   te d  ng   do wa te m  l   do wa, te d   wa, tabi te de mo n   go. N   go, ne ma 'bana de te mo.

Gulu ke, g  ne k   'do ne wa f  lo m   ia, ne mo t   ne te me lengge t  a iko, ne wa na : "A wele we ni.." ne wa nai: "G  la fio wili a ma ke ma y  ke a." Tua ke a wele zi we, ya wi ga a zi bana. A m   zi ng   kpa we, ya wi ga a bana. Ma h   ma y  ke a ni. Ne g  ne k   wa f  lo t   a ia, kasi* a 'bana te me ne ni. We ke a zi do g  la, ya a lili te de ma, ya wa g   a te ne go. Ko ma de ni, ne wa sa li ma na k  ny  .

Marc : Z  le k  y   do z  le k  ny   ma la ngba do ge?

Cath : Z  le k  ny   ma la ngba do z  le k  y  . Z  le k  y   ma a z  le gaza. O ne mbe fala kpo, ne mo zo mbe wino, ma de h    a m  , ne wa g  mo ma, ne ma h  l   go, ne dani ne    go. Mbe fai, n'a fe do ma. Tabi ma si nyanga a. Ne mbe danin   ma de nyanga wino g  e? G  ne k   a ba ina wena, g  ne k   a ne lopitalo, tabi a ba t  onga* wena fai, ne a fe ne. Ki ni z  le k  y   g'a ni... z  le gaza g'a ni.*

Marc : Ne mbe, ne ma de nu a...

Cath : De nu a. ne mbe ma te ndala te wa. Ma    ia, ne mo zo, olo ne ma fi fila g  e? Ma de mbangana. Z  le k  y   g'a ni... z  le gaza. Ne k  ny   me a z  le ma de wi fio wilin  , tabi wi fio wukon  . Ne mo zo mbe wino g  e! A wele we wena, n'a he m  ... ne wa na : "M  e g   a g  d  ." Kpo k  ny   g'a ni, me a gida, we ke wa g   zi a go.

M   zo wi g  la go? Ne a o do wuko, ne wa na, wele ke wili a fia zi dati ni, a a de a do g  la, se a a bia Ngbaka m  n   zi te 'b   wa bia zi h   a ni h   a de. Ko wele ke wili a f   te me 'b   go, ne a w   na, a wi zo mo te wi fio wili go.

Ne wele ke k  ne a fe te 'b   fia, se ne a f  lo wi wili ke k  ne a fia ni, kpak   a we te 'b   we gala a do k  n   zi te 'b   wa gala do a dati ni. Ko fala ke a g  l   wi 'da a do dia ne go, k'a la a iko, ne m  n   ni s   ma de te 'b   a o ne me ni. O ne mbe wi wili zi de kpo, a wele we wena gboko gboko gboko, h   a t   ki ni, n'a t   a zu a kpo o ne ke a t   do wele ni. Ne ikita na, ke zi wi b  lo a olo fio k  ne a bina. Ne ma dea a di, ne wa na, me a z  le k  ny  .

Ma de ni fai... a t   te me lengge ni fai. Mbe ne a t   fai, ko fala ke a de kpasa do'do, n'a t   ni fai, g  ne sanga ze te me a fai, ne fala sa a iko. Ne dungu, ne a fe te me ni iko.

Gulu ke wa f  lo wi g  la, ne wa e nwa nu a ni we ge nde? : pourquoi met-on une feuille sur la bouche de la personne apr  s les ablutions en fin de deuil?

Version 1 : Mbuam   Cath. ('Bobadi 25.10.94)

Gulu nw   ke wa e nu wi ke a wi g  la, wa f  lo a 'd   li m   ni, ne a ho ne de nza nga ni, gulu ne ma ke. We ke z   dati 'da oyaa le, wan   z   dati m  , le z   wa g  e ni, fala ke wili wa fe ia ni, ne suka* wila we ke wa he k  a wili wa, ko wa mi wili wa ni, ne wa de a do g  la ni, ya a w  l   se we do nu a go. A w  l   se we do wele kpo go, a d  ng   se 'b   fala ne kpo do wele go. A y  engge se yali 'da a zu a kpo, k'a si, n'a le de t  a iko. Ne wi ke a de a do g  la ni, h   a ba ny  ng  ome ni, n'a ne ne h   a. Ne wele ke a de a do g  la ni, a w  l   se 'b   we h   a de ngo go. A ne se, n'a f  l   t   a 'd   li go, n'a f  lo zu wa b  a de k   t  a m  . Ko ke na, me ke a k   k  a ni, n'a t   se do nu a go. K'a t   na, e k  a ni, n'a g  mo zu a, ko fala ke a b   b  a ni, n'a de k   a n   iko. Faiii suka* ne na, sabele mobimba* a dungu se do g  la wili a ni.

Ko ma ho ta 'b   z  ke ke zi wili a fia ni, ko wa ne we f  lo a 'd   li m  , o ne ke zi ta 'b   wa enze nu wili a, ne wa mi a n   me ni, ne wa ne, ne wa f  lo a 'd   li d  , se ne wa 'bili nw   bili, ne wa e nu a, ne a w  l   se 'b   we go. Wa f  lo a 'd   li, wa e nwa nu a, n'a ho nza nga, ne

owi nano wa ba falanka, ne osia, tabi wio nde, wa ba nwa ni nu a ni, ne wa e nù. Se ne kō tū wa folo tē a olo wili a ni, n'a ndo nyanga wele we de.

Ní a gă gulu ne wa do nwà nu a ni ma hă ni. Na wa e lengge nu a, n'a wele ni. Ne nde soe ge wino wa i 'bo gulu ne ngboo go, ne wa de ma we kpa ndambo mbili olo ne iko.

Version 2 : 'Boyele centre (février 92 cass.66)

Marc : 'Da fala ke wa folo wele olo gela ni, ne wa e nwà nu a, wa de ni gulu ne na ge nde?

Zag2 : Ma wia na, wa e nwà nu wa, ne wa gono do makuta. Hă makuta ná ni, ne le ngemé, kō ma dele, ne le kala ki ni, ne nde ma yula ngo kùlá wuko... kùlá wele.

Tabi né mi, hă mi fe, tabi kùlá mi, tabi nya mi wuko ne, a e nwà nu obeno 'da mi. Ne a e 'bo nwà nu wuke. Ne ke 'da wuke ná ni, a fútá se a go. Ne obeno 'da mi ni wa futa ndambo ndambo* ni gbaa, ne wa hă falanka ni hă kula wa. Ne kùlá wa kala falanka ná ni, ne a hë do bi dō, ne wa mba te 'bo li ngba wa do kula do kula ná ni, ne wa mba do owi wili wanø ge, ne wa no do yangga. Ne nde me a ke na, ma do ina bina.

Marc : Ne wa saka nwá ne saka?

Zag2 : Wa sáká nwá ne go! Wa ba gele nwà, ne wa e 'diko. Nwá kafe, ne wa e 'diko; gele nwà vë wa e ia 'diko. Ne nde ki ni a be aide* ke ma gbaka mbe wa we duzu wino wa ni. We duzu ke wa kala 'bo falanka kō makabo* we hë do nyongom, ma wè go. Ne nde wa no mbe ki ni zä gëe wa yolo te'de ni 'diko. Ne nde ma do mo ngboo bina, ma do ina bina.

(Lengge ke a tōa ni me a bële go, we ke do li wese soe ge ni, owino wa zo ma na me ni, ne wa i 'bo ti 'du gulu ne go. Ne nde zé 'da oyaa le 'du gulu ne boe, o ne ke le zila so dati ni. Ne wa sáká zi 'bo gele nwà mba mba go, wa 'bili zi wena a nwá bili.)

Gulu fila tulu wa he'de tē a te ndotì gela a ge nde? : quel est le sens du vêtement rouge dont on revêt la personne endeuillée en fin de deuil?

Mbuamo Catharina ('Bobadi, 25.10.94)

Gulu fila tulu a he'de ni, wa saka fila tulu, we ke fila mo ma be kōa we, mbé kōa we, o ne ke nyé we ta 'bo ni. Ne nde tū ke ó zä tuli ni go, ne fē ke ma ó zä ne go. We ke tū tuli a he'de zi ma we 'bakoe 'da wili a, ne fē ke a he'de zi 'bo we 'bakoe 'da wili a.

Ne nde a wia we he'de fila tuli we be na, 'bakoe ke a dungu do ma kō tūnō dō wena, kō di da dō ni a gisa ma sū, a ila ma, a mëka* we ele ma ia, k'a kpa dia linggamo we dungu do ma, a kpa mbé dia gëa dungu. Ma ke a he'de fila tulu, ma be kōa zä.

Wi wili wia we ba wuko olo fio kene a soe ki nge nde? : après combien de temps le veuf peut-il se remarier?

Bandoma Bernard ('Bodumbili II)

Monz : Ní a pala ke kene mo fia, ne a la di mo do gili beno dele wena, ne mo te dungu gela, ne mo zimi gela do dia ne, ne mo kōa mbe gele wuko, kpakō a te se, we duzu gala obeno olo kene mo ni, ní a me mo ne de 'bo ma do ti tū ne, gulu ne na ge nde?

Bern : Ke mo ne de ma do ti tū ne ni na, õ õ, dō kō ongbé e wa zo e, do ke wi a wi de a do gela ni te 'bo, kō a zo e, n'a tō na : "Aáà, nzokande* ne nde a, nyé e fia ngo ngu'du mo, ne e tō na, mo ne de gela olo nyé e ge, ne mo ba we da zamō te yengge ma iko nde?"

Ne mbe go, n'a to kumbu zu mo gbaa, ne mo kpa likambo* de te ngo ne. Ne nde ma wia do ke na, mo zimi te mo, ne mo de gela olo nya a do dia ne. Ní gbaa ma e do'do. Ne nde

likambo* wuke 'da mō ni mō fa so, a kōa gēnē mō ni, nē mō tō 'bō na, ε fa wuko nde, nē mō mbese wi ke a dēa mō do gela ni. Nē mō tō na, a fa mbe wuko dē né, g'a ni ndeo. Bon*, a o di de wele, n'a tō nē na : "Bon*, ki ni ma dia, we duzu ke mō kua do nyē ε obe wena. Kō mō dēa ki ni, nē nde mō nē we duzu wuke 'da mō na ndeo." N'a ba nē boko be, n'a ba mō, n'a e mō ngu'du a, a e a ngu'du mō, sē nē mō ī ti mba do wuke 'da mō ngō mō oī de.

Wuko dungu gela, tabi wi wili dungu gela, sanga te ngba wa bōa ni, wi a dē ngizi* gela wena wi a wio? : *qui est le plus fidèle aux règles du deuil, le veuf ou la veuve?*

Mbuamō Cath. ('Bobadi 25.10.94)

Kε 'da wuko dungu gela, do wi wili dungu gela, sanga te ngba wa bōa ni, wi a dē ngizi* gela wena wi a wukonō. Nē ke 'da wi wilinō wa dé ngboo go.

We ke 'da fala fai nē mō zō sē, nē nde a aka ngba a, wi fōlō a na : "Aa mō, mō a wi wili nā ε ge, kō da dē kō ε dé do usu nē, kō ε 'danga gela 'da mō mō ia tē ε ge go. Kō mō lengge na ge nde? E sēngela do wuko, nē wuke ni mō ni, ma na mō ī fala nē, dō dē kō ma 'dángá gela 'da ε, kō fala ke mō nē ne we fōlō ε, kō tabi ge nde, kō kolo ma te, kō ε kpa likambo* si 'da okεfε ε go. Nē nde mō a wi wili nē mi ge, nē lē 'dafa do mō, kō mō zō wuke mō ni, kō mō wele we do a hē ε, kō fala ke a kō kōa nde, nē lē 'dafa do mō."

Nē a ge te 'bō a ngba a wi wili ni, nē a zō na, o nē ke a aka a ni, nē nde a dē mbee nē hā a. Nē a aka wuke ni, hā a nē ti tū nē, dē sanga te ngba wa do wi dē gela ni, ní fai mbe ya ogele winō wa ī fala nē go. Nē wuke kō te me 'bō gēnē nē ia ni, nē a tō na :

"A mba go nde, dō dē kō mbe wele kpé ti mō go ni, do tūi ε te se do a, nē ε fi a dē te ngo mō oī gela 'da mō ni, ya ki ni mi wia wuko ngu'du mō ia. Kō mō ne safō i ni, wuke ni a nē sē, nē a 'bō 'da mō dē fala ni. Hā fala ke mō mō ngo la nē, a sá se mō hā mō sa go, kō a gbini te, kō a da hā mō, nē mō ī na, a a ni, nē mō nē 'da a mō, nē mō wele we do a, g'a ni nde. Kō dō mō dé ma, kō gele wele ī fala lē do mō go, ma o dē ngbala lē do mō zu lē bōa. We ke wi dē se zī gela 'da mō wi a ε, kō ε a ε kpira ti mō." Kasi* 'da wukonō, mi zō kuti nē go.

Marc : Nē ke 'da owi wili, wa sa li obenō 'da wa na, wa do wi gala wa we dala wa bina ni...

Cath : Wa dēa bēlē iko, wa tō ki ni na, sē a zā wi dē a do gela mbōkō. A tōa ní ni, kpakō wi ba a do gela a lengge na, we a tōa ni me a ngbongbo we, kō ε dē mbee nē hā a, sē a wuke ni gi nyōngōmō hā a do obenō 'da a te me 'bō de ni. Ya ma ngboo we benō go, ma ngboo we duzu wō te kili te wi 'da a.

Marc : We duzu ke, fala ke ma goa na, mō dē do usu nē, ní a wuke ni a nē dala obenō ndenē* nē nē e?

Cath : lī, a dē se 'bō go! Ní a ma na, wa dē do usu nē ge na, wuke kōa ε nde. Nē ma nē hō te 'bō te fala fōlō gela nē ma hō nza, n'a ba a iko.

Nde ma o nē ke te 'bō, wuko a sá mō hā wi wili go, nē nde sekō* wi wili hā a sa mō hā wuko ni. Ní a ma mō zō di na, kō gela 'da owukonō wa dē se do dia nē. Nē a dungu te 'bō fai, nē wele ki ni a fi nu a tē a fi, se nē de. K'a fi nu a tē a go...

Gulu nē hā mō zō se wuko a aka ngba a wi ba a do gela na, "Aa mbe ε, ε dungu ni, kō obenō olo wili ε ge, kō mō tō hā wi wili ni na, ε sēngela do a," fala kpo ki ni dé se tē ε go. O te me 'bō o nē ke me a mō olo oyaa lē: wi wili hā a fa wuko, kasi* wuko a fá wi wili go. Gulu nē a gela 'da owukonō ma nē do dia nē, nē ma sōkpō do dia nē ni.

Lingga we 'da mbe winç ngangga ge ngɔ gele gela ke oyaa le wa dungu zé ne ni

Que pensent les gens d'aujourd'hui sur les coutumes ancestrales lors du deuil?

I. Aka we ngɔ gele mbula gela olo yaa wi

Questions sur les coutumes ancestrales lors du deuil

Gulu ke wele fé, ne wa dungu gela a we ge?

Pourquoi porter le deuil après le décès d'une personne?

'Boyele - Zagbālāfio, Welenu..

Wele : Wele a fé zi, ne wa dungu gela, we be 'bako olo fie ni... we dε 'bako olo wi 'da wa ke a fia ni. Gulu we 'da gela ma a ni.

Zagb : Ní a gulu ke wi gela a dé zi mo mba mba o na gele wi go we ge?

Zag2 : Gulu ke wi gela a dé mo mbamba ná gele wi go ni, we duzu kili bòzó wi ke a dungu gela a ni, na dɔ dε ni a séné ε, hā a hā ngamø hē ε go. We ke wi gela, gele zεlε bá a iko go. Hā ngba soe zεlε bá wi gela, ne nde mo dè wi fie ni, ma yolo kō a. Ma ke a zimi, n'a nyóngó kílì kílì go, n'a wélé we do wele wena wena go. Gulu ne hā ni!

Gela olo oyaa le ma nganda zi wena nde?

Pensez-vous que les règles du deuil établies par nos ancêtres étaient trop dures?

Katekisi Nande ('Bodumbili II)

Sango, mi lengge na, gela ke 'da oyaa le zi dati ni, mi hɔa dε, ne mi zoa, ne nde ma nganda wena. Ne ma wia te ba zεlε te hā wele wena. We ke fala ke wuke 'da mo a fe, ne o ne ke Bernard tōa sɔ di ni, ne wa kō na, mo nyóngó mo go. Ne mo o, ya mo wè te kifi te mo go gbaa, kpakɔ wa mi wuke 'da mo nde.

Ne dati hā mi wuke, ne onu fεlε kulano 'da fie, wa kō na, mo futa li fio, se ne wa gba nu kō, kpakɔ wa mi a de. Tabi mo hā ngulu, tabi mo hā odua, ne mo hā ofalanka. Ne fala ke mo hā omɔnɔ ni, se ne wa gba nu kō de. Ne 'da fala ke wa ne mi wuke 'da mo do'do ni, ne wa ne, ne tolənɔ ke 'da wuke 'da mo ke a fia zi ni, ne wa kala ma vē. Nu fεlε kula 'da wuke wa kala vē si do ma ni. Ne ma o a kpaleñɔ te li fεlε ke mo dea do wuke ni, ne wa na, mo te nyòngò 'bɔ kpale olo wuke ni go. Ne wa ne, ne wa 'bili okpalənɔ te safɔ mo ni. Mε a ka'dangga, tabi bō, tabi otoko, tabi okumba, ne wa 'bili ma vē. Mbe bōnɔ ma 'bana do sεlε toko ne, ne wa sεlε ma vē. Wa 'danga kpaleñɔ vē, ne wa kala ma sū, ne wa la do ma.

Ne 'do ke mo 'bana te nu tōa do wuke 'da mo ni, ne wa kō na, mo nyóngó mo do gε wese tū go. Wa kō na, o ne ke wa ndɔa mo do mbito, mo te fɔlɔ te mo go. Ne wa kō na, zεkε kpo, se ne wa fɔlɔ mbito te mo de. Ne mo te wèlè we do wele go, tabi benɔ 'da mo, mo te wèlè we do wa go. Mo o yala do tū, kɔ fala ke mo ne ne we ho nza, ne mo ba be te, ne mo ngbolo. Ne winç vē kɔ tōa ni wa kulu ngo, ne wa yolo do nyanga wa. Ne mo hala do zugolo mo gbaa, mo ho nza i, se ne mo ne, ne mo ini, tabi mε a 'dɔlɔ nde, ne mo sɔ, ne mo gili te mo, ne mo ho nu tōa nde, ne mo ngbolo, ne wa vē wa kulu ngo, ne mo hala do zugolo mo, ne mo o de te ngenggeler nwà, tabi mo o ngo afe.

Ne nde te mo do mbito, ne mo wè te sala zu mo go, mo wè te fɔlɔ li mo go, mo wè te 'bili élē kō mo go, mo wè te 'bili élē nyanga mo go, mo wè te kele nzεlε mo go. Ne wi ni, ma la ngo pɔɔsɔ bɔa, ya sango, mo zo a di ni, nde a, fo dia a bina, a dè go.

Né 'da fala ke a né ne we né tabi safɔ nde, né a ba wala zamɛ, we né de te safɔ i, k'a kpa wele, ya a yolo tabi dati i, k'a te tɛa, né a yu, né a le zamɔ. Génɛ mɛ a zā tē, tabi ge nde, n'a le de zā né mɔ. Né mɔ yolo de di ni gbaa, kɔ wi ni ke mɔ kpa ngba mɔ do a li wala fɔ a la do'do, sɛ ne mɔ hɔ, né mɔ 'banda la né gbaa, hɔ fala mɔ né ne ni. Si mó mɔ, né mɔ de 'bɔ kpasa né mɛ ni. Né ma ba zi zèle te wena.

Né 'da fala ke wa dɛ ma do mɔ o na mɛ ni, né onyɔngɔmɔ, wa amba mɔ na, mɔ te nyɔngò dua gɔ, mɔ te nyɔngò ngulu gɔ, mɔ te nyɔngɔ okɔyɔ, o'bɔa kɔyɔ gɔ. Wa amba mɔ te nyɔngɔmɔnɔ dele wena. Né fala ke zekɛ ma hɔ, né wa né, wa ba kã, né wa tū ma, né wa be ma li zekɛ, né wa zī ma do zu mɔ zī. Né wa amba mɔ na, mɔ te hɔ kɔ gili wele gɔ. Ma o né sambala, né mɔ te lè 'bɔ gɔ. Gbaa 'bɔ 'da zekɛ kpo ni.

Né fala ke mɔ de mɔnɔ ni do li zuma né ngboo gɔ, né 'da fala kpo, kɔ mbe gɔ, né zèle ma wia we ba mɔ do 'da fala né, né wa tō na : "Ní a mɛ ma dɛ zi do wuke 'da mɔ, ma yula zi de kɔ mɔ." Ní a mɔ zoa na, sango, ma zèle te winɔ wena. Ki ni mi zoa na, ma nganda wena, né ma wè do mokristo gɔ.

Marc : Ní a sɔɛ ge ma la vɛ ia, wa dɛ 'bɔ gɔ?

Nande : Sango, te le ti mi ge, wa dɛ 'bɔ ma gɔ, we ke mi bi do wa do we nu Gale nganda wena.

Marc : Né te mbe gele lenɔ wa 'bana dɛ né?

Nande : Wa 'bana dɛ ma. Mbe gele lenɔ wa 'bana dɛ ma. Mi bia zi mbe mateyanɔ* te 'Bongbayo we duzu né, né owi 'Bombisa, nya wa fia te 'Bongbayo, né wa tɛa, né wa kala ombulancɔ ni vɛ de te ngenggɛlɛ wi wili ke wuko 'da a fia ni.

Né mi be mateya* na, mɔ zó mbeti 'da Ezekiel ch. 24. Gale tɔa zi hā Ezekiel na : "Mɔ dé 'bako fio wuke 'da mɔ do kɔ sila mɔ. Né mɔ te làndà 'bɔ ã gbɛlɛ lili dea mɔ olo yaa wi te ngo mɔ gela gɔ." Né ma hɔa zi ngbangga sanga te ngba mi do winɔ, ma dè gɔ. Né wa tɔmbɔkɔ*, né ma na, wa zɛ zi mi zɛa. Kasi* kili ma bà zi mi gɔ, né mi bia gbaa, wele wa dele wena. Né wa tɔmbɔkɔ*, né wa kulu ngo de te mi na : "Mi tɔ ni kpakɔ na, lo kpá mɔ olo fio nya lo ge nde? Ní a lo kɔ ki ni gɔ, we ke me a coutume* olo yaa lɛ." Né wa kɔ zi ma gɔ.

Ní a ti a do sɔɛ ge, mbe lenɔ wena wa 'bana dɛ ma. Né nde dɛ te ti mi ge, ma dɛ 'bɔ tɛ ε go. Wa dɛ dea, né nde wa dɛ do usu né, fala ke fo mi bina, sɛ ne wa dɛ be ma be do usu né usu né.

Kasi* ke gbaa zekɛ kpo wele fólɔ tē a gɔ ni, sango, mi kɔ ma gɔ, ma dɛ tē ε te le ge gɔ. Mi bi bolo do ma gbaa, né ma dɛ 'bɔ tɛ ε go. Né ke wa futa be omɔ do usu né, ki ni ma 'bana ndambo te de né.

Mbè ngamenɔ wa hā zi mā hā owi fio kô tabi owi fio wili

Exemples de sévices qu'on infligeait aux veufs et aux veuves

Kōgenagɔ M. do Kuta Christin (Centre Nadonye 27.10.94)

Kōgen : Fala sa 'do ke wa mi fie ia ni, né wa fɔlɔ wi wili tabi wuko olo fie ni, né wa ndɔ a do mbito. Né fala ke a mɔ ngo yengge né, né wa kɔ na, a wélé we nu ngba a do wele gɔ, né a te nyɔngò mɔ do wele gɔ, né a te dè sa do wele gɔ, a fáná wele gɔ. A zo wele, né a le de zamɔ. Tū mɔ ngo tū né, né a le de kɔ tɔa i, né a dungu zu a kpo, kɔ tɔa ni ma o mbiii.

Né nde menɔ ni vɛ, do teles te ke na, fala ke a hā a gbea zi tabi nya lo ni nde, lo do, kɔ bɔzo a ma te ngo gele a, né ma yengge 'dɔkɔlɔ a fai fala a yengge né zu a kpo ni, kɔ ma de te 'bɔ a né ndenge* ke nya lo a fia ni, ya sila lo gɛa de.

Né nde do titole belee ni, titole kpo kpo wa kōa na, a kulu ngo, né a ba kumbu tē a na : "Fala ke mō de zi do kēne ε ni ma yula kō ε nde, né ma wia na, te kō zékε gε kpo ke ε ο sε, kō wa fōlō ε ni, né ma wia na, ε kpa ngbe ε do ngamō, tabi ε fe, tabi ε kpa dani, tabi ε kpa mō ke ma wia we be li wīnō vē na, ε a ε dea mō do kēne ε ni. Kō fala ke ma te 'bō ní go, mō de kēne ε ma yōlō kō ε go, né nde kō zékε gε fai, sōkō wa fōlō ε ni, dă mō kpo ma kpólō ε go, dō mō dē tē ε go, dă ε bá zélé gō fai, ndōti né a ke wa né ne we fōlō ε ni."

Né nde gulu ke wa kō fai na, a ba kumbu tē a te kō yalino, tabi wa nyokolo a na mē ni we be na, fala ke mō de nya lo, ma yolo kō a nde, né falano ke a zu a kpo, né dungu, né bozo nya lo ni, ma te ngo a, n'a fe te 'bō né ndenge* ke nya lo fia ni.

Marc : Né ke mō tō so we sa'da kōni ni...?

Kōgen : Iī, mbe 'da fala kpo, wa ndōa a do mbitoe ia ni, kō ma o do wuko, né wa sō gbālā, gbālā sa'de, né wa fi ma ngbala gela a ni. Gulu né na, sa'de zi wili mō a te gbe de nu mō, né mō yengge do li a te tō tē a do nu walano, do zamēnō fai ni, ma hā tunumōnō wa gbea a we né ni nde, né dē, né mō fé, né gbālā sa'denō zi te 'bō ni, ma ngbala gela mō ni. Kō ma o te 'bō do mō wi wili ni, né wa kpo te 'bō sa'da kōni, né wa fi te 'bō ngbala gela mō we be na : "Kōni ke a te to de nu mō, né tē a zélé te de mosalano* we duzu né mo gbaa, né nde mō lénggé do a go, né mō te yengge do li a na, a hā nyōngōmō hē ε go, a lú ka hē ε go, né owi tunumo wa dua do li a we gbe a ni, ma te 'bō na, sa'da kōni ni ma o de ngbala gela mō ni, né mō ba do kumbu te mō ni fai, ndōti né a ke na zékε ni kpo ni ma e, né wa fōlō te 'bō do mō." Ma hā ni.

Marc : Né fala ke wa zoa na, dungu ngbala wa zi ni ma de zi dia, né wa de zi 'bō ma?

Kōgen : Wa dé ma go! Fala ke wa zoa na, dungu ma de wena, né nde a, wa dé ma go, né wa ndō mē ge a do mbitoe iko.

Kuta : Mbe ke mi zoa ma ni, wi wili ke wuke 'da a fia ni, né omasē a wa kala ta de kō koe, né ma dunu koe ni, né wa fi gela a. Né wa né fi gela a do'do, né wa kala 'bō mbe gbālā 'bete, né wa a nù. Né wa u 'bō kālī we, né wa a nù, né wa na, a ba koe ni, né a tolo de zu a, né a hala do zugolo a ngo né we la né.

Kō ma o 'bō do wuko ke wili a fia ni, né wa de 'bō kpasaa na mē ni. Né wa na, koe sa'de ke wili a gbe, n'a si né de te nu tōa 'da a ni, n'a 'banda nyōngō né, n'a lénggé 'bō tala nu felē kulano go, né a ī 'bō ti 'do wili a go, Ma we we tō na, wa 'banda zélé tē a 'da fala ni, n'a hala do zugolo a do 'da fala ná ni. Né mbe nu felē kula 'da a ke a kōa we ba dī tole ni zu a, né a a nù ni boe, né a zo se kpo kpo ngame ke a te né ni.

Né mbè, né wa né, né wa fa kōa nda'bano, né a wa te, né wa o, wa o ma ná mē ni vē, né wa kala mēnō ni, né wa zukpulu de tē a, né a dulu do 'bangge. A fi i nga né, n'a fi i nga né. Hā mō ka mō we zo a, né 'bako ke 'da a ke a 'bana do tunu li a, ma la ke 'da wōlē ke a 'bana ngo gba ni do'do.

We ke wa kōa we de ni, ma be we tō na, 'da fala ke wili a, o né ke a gbe sa'de de nu a, do sanggonō ni, né nde nu felē kulano ni, wa tō zi 'dā zi li a tōa. Kō di dō ni, wili a fia ni, né 'da oyaa le zé wa kōa we zo na, wi mó lo fe ia, wa lénggé se ngo zélé go. Kō wa lengge né na, wuke a mōlō zi tabi do wili a si mó a zame ni, né wa na, mē zi mōlā zi wa mōlō do a ni, ma hā mō yengge do zu li a, kō owi dōa wa a wa gbe a. Ya wa lénggé se na, tabi gele zélé, tabi *microbe** ma gbea a ni go. Né ma dea ni, né ma 'bana yō mbe otala onya le ni gbaa we sōe ge, né mbe ngba'di onya le wa 'bana kō ngboo lingga we ná ni.

Zèle te wi fio wili tabi wi fio ko ma kpa kɔ lenɔ v̄e nde? : les sévices infligés aux veufs ou aux veuves étaient-ils généralisées dans tous les villages?

Marc : Menɔ ne tɔa si ngo zèle te wi fio wili tabi wi fio ko, ma zi kɔ lili mɛ 'da oyaa ne zé dati boe nde? Ne ma kpa kɔ lenɔ v̄e nde?

Kuta Christin (Centre Nadonye)

Mbe menɔ wa tɔa dɛ we ne ni ma zé 'da oyaa le boe. Hā fala ke wa zèle zé te wi fio wili tabi wi fio ko, ma yolo zé wena ngo 'dā dungu kɔ ba ngba wi 'da wi wili do kene a. Ke na, ngba mɔ wi dungu do a a la mɔ ia, ne mɛ zi ke ne dea zi kɔ ba ngba wi, ne ma we we tɔ na, wa 'banda zèle te mɔ do ma. Ne wa na, mɔ zó ke ge, ma we keno ni, ma we keno ni, kpi do kpi. Ní a 'dā menɔ mɔ dea zi do ngba mɔ ni ma gese tē ε hā mɔ do fala ni.

Ne nde mbe menɔ le tɔa sɔ, o ne ke wa a gbälā ta, ne wuko wi gela a hala do zugolo a ngo ne ni, tele te zèle te wi na mɛ ni, ma bé zi tē ε 'da le Ngbakano go. Ko fala ke ma hɔa kɔ mbe ole ngbaka, ne nde ma yolo 'da mbe ogèle nūnɔ, we lengge do ba ngba wi ke ma yulu kɔ ε kɔ ngbε ε kpi do kpi.

Ne 'da le nga i mɔ, ma yolo wena te 'da Ogbì. Ne tati a Ogbino iko go, nde dɛ te sanga Ogbino ni, Obanda wa te mɛ 'bɔ boe, wa kɔlɔ do ngba wa kpo kɔ linggawé. Ne kpo kpo kɔ Gbino le kpa se 'bɔ Ompanza, ne kpo dɛ kɔ wa ni, ma hā om̄ba li ngba wa ni, ne ta zu wa 'banda ele ngo ngbongbo nu fele kulano ke wa zi ngboo ni, ne wa 'banda te we kala gele nu fele kula 'da ongba wa, ne wa ba, ne wa dɛ do ke 'da wa, ne te wa ele ngo ke ki ni.

Ne nde te 'da Ongbaka-Gbaya tabi Ongbaka-Karawa, mbe ozèle te wi keno wa zèle te wi gela ni, ma kɔlɔ do ke na wa a gbälā ta, ne wi gela hala do zugolo a ngo ne ni go. Ko mɛ wena mɛ a ke na, wa ba tabi gbälā, ne wa e gele a, tabi kɔa nda'ba, ne wa sɔ ma, ne wa fi gele a ni, we duzu mɛ zi wili a fa hā a ni. (Mbè wà á zí gbälā ta ti mɔ ɔi 'da wuko wi fio wili, ne a o dɛ ngo ne)

Gulu ke oyaa le wa ia mbula gela nganda wena ni we ge nde?

Pourquoi nos ancêtres imposaient-ils des règles de deuil si dures?

Kōgenago Marcel !Centre Nadonye)

Gela ke oyaa le wa dea zi ni gulu ne tua ke, oyaa le ngboo ni wa kɔ zi fio go. Fala ke wele kpo fe, ne wa fa gulu ne wena. Wa fa na, lo ne 'da wi sɔ, kɔ lo ū ti gulu ke a fia we ge nde? Mɛ ma dea, sɔkɔ a fia we ge nde?

Ma hā 'da fala ba ngba wi, ne kɔ ba ngba wi, 'dā mɔ ma wè te zɔlɔ kɔ ne go. Ko mbè go, ne te fie ke ma fe ni, ne sɔε ne ho ne, ne ma tɔ gulu fio fai, ne ma yolo dɛ te kɔ kene mɔ. Tabi kene mɔ ngboo ni, a yengge do li mɔ, te tɔ zu li mɔ, do gulu ne ni, ma ke mɔ fia we duzu ne. Tabi wili mɔ a dea do mɔ né, ma ke ma nea fai, kɔ wi tunumɔ a gbea mɔ we ne ni.

Bon*, kɔ takɔ wa kpe nu mɛ ni na, da dɛ kɔ ma ó ne mɛ ni, ne wele fe 'bɔ dɔ te ne iko go ni, ma wia na, lo bimisa* mɔ, mɛ a gela, se a ma wia we nyokɔlɔ wele, kɔ ma hā kili te dungu 'da wele 'da fala ke a ba se kene a, tabi a ba se wili a, ne a mɔ ngo de wili a kɔ ba ngba wi do sa, tabi a mɔ ngo de kene a kɔ ba ngba wi do sa, a yengge do li a do zamɔ, takɔ owi tunumɔ wa gbe a.

Ní a fala ke lo bimisa* gela ni, ne ma mɔ ngo zèle se te wi ke wili a fia, tabi kene a fia ni. Kɔ ma mɔ ngo zèle tē a wena ni, ne ma o ni we hā sɔa li hā wele ke wili a 'bana, tabi kene a 'bana. Kɔ a mɔ ngo zo zèle te wi kɔ gela ni, ne ma mɔ ngo hā kili hā a na: "E yengge do li wili ε, kɔ a fe, ne nde ε zo na, takɔ wa do ε do gela, ne nde kaka ne sū ke ε zoa ma te wele ké mɔ ni, ma kifi se hē ε."

Né nde gulu gela ngboo ni, le lengge na, wa dəa zi ma, we ke wa kō zi fio go. Né wa lengge zi wena na, fala ke wele a fe, ya ma yolo te dungi 'da a do kəne a, tabi wili a. Fala ke wele a 'bana ngo tōlō tē a iko, k'a fe, né nde ma yula te dungu 'da wa do kəne a. Ma wia na, wa də kəne a do gela, kō wa aka nu a, né wa kolo nu a, né a tō, a ba kumbu te kili tē a wena fai. Kō fala ke ma yolo ngo a, né nde a fe né mə wili a, wi 'da lo a fia ni.

Gulu né hā, fala ke wele wa bəa, wi wili do wuko, kō mbe kpo, tabi wili fe, né nu fələ kula 'da wi wili ni, wa də wuke do gela, se né wa tua kumbu də zu a, we tō na, ma wia na, fala mo dè nya lo yolo kō a, a fe do'do. We ke wa kō zi fio go. Né nde gulu we 'da gela ma yula fala ni.

Marc : Aka we 'da mi na, o né ke linggamer 'da oyaa né zé dati, 'da fala ke wele fe, né nde a 'bana do nga tē a, né ma be na, wi tunumə a gbe a, né nde gulu ke 'da fala fai wa fa 'da wi ke wa zi do a ni, wili a tabi wuke 'da a ni we ge nde? Fie a fia né ni ma wè te yolo kō gele wele go nde?

Kōgen : Ma də tē e ni dəa. Né nde a, o né ke fala ke wele 'bana do nga tē a ia, k'a fia, né wa né se, né wa fa na, wa ba sō. Kō a ba sōe ni do'do ni, né wi sōe ni a te se ni, né a gbala, a gbala mbe, né a gbala gele wele. Kasi* mbè, takə a gbala gele wele ni, né nde təle te ke na, wi ni a né gbe do fie ni, ma yolo na, a zèle we, né a dua do kumbi, takə a gbe do fie ni, a zila ma tabi te nu kəne a, tabi a zila ma te nu wili a.

Ma ke wa tō hā le do mbula na : "Fala ke mo ba wili, mo te yènggè do li a, te tō do li a do zamō go!" Géné kō dəa nu... we ke ma do li wala bəa: dəa zā, do dəa nu! Né nde dəa nu a nganda néa ngo dəa zā. We ke 'da kala sōkō dəa nu gbe wele go. Né nde dəa nu a ke mo tō li wili mo do zamō, tabi mo tō li a do safō, tabi mo tō li a te fala yalino nu lì ke mo yènggè né ni, né wi tunumə a zèle, né a ba lengge mo tō ni, n'a do do kumbu wili mo, né a gbe a.

II. Aka we ngo mbè mənə owinə wa də 'bə ma 'da fala wele a fe ni *A propos de certaines coutumes particulières lors d'un décès*

Gulu futa li fio wuko a ge nde? : pourquois payer le corps de l'épouse défunte avant de creuser la tombe?

Version 1 : Kuta Christin (Centre Nadonye, 27.10.94)

Ke na wuke 'da mo a fia, né dati ke na, wa gba nu kō we usu wələ ni, né wa kōa na, mo wi wili wuko ni, mo dungu 'bə do 'bako, mba do benō, né mo hā dua, tabi mbili, se né wa gba nu kōe ni, lingga we ni ma yula zé kō okpasa oyaa le ge, ke zé wa ba wuko, né a ba wuko iko, né a hā mbili go a hā zi dua go, a hā zi mo kpo go.

Ma hā wa zoa na, a hā zi mo kpo 'dōkōlō wi 'da lo go, né a ko be hā a wena, né o né ke a fia ia, lo kpá se 'bō mbé mo go. A fia ia ni, kō lo mōkō li lo ia, kō wa mi a do'do, né nde ma suka* do lo, ma sōkpa ia, lo kpá se 'bō mbé mo kpo go. Ma wia na lo ba fili do wələ ke ma 'bana né ia ni, né o né ke owele wa kō na, wele mbulu nza goe ni, hā lo de nganda, hā a hā dua, a hā mbili, se né wa gba nu kōe de, se a ma wia we gala lo de.

Ma ke le zo wena, wele ke a ba wuko, né wukoe a fe, n'a hā mo 'do a go, né nu fələ kulano 'da wuke wa dālā wena, wa tōmbōkō* wena də te dati na, ma wia na, wa hā dua, wa hā mbili. Né mbe né wa hā *facture** gā wena olo wələ ni, we lengge do ke masē wa a lenggè zi we də mo kpo go, n'a ba zi wuko, n'a ko do wuke kua, ya a zo nu fələ kula o né ke me a owele go ni. Gulu mbula wa ia zi fala ni ma yolo də fala ni.

Né mbe ngba'di lè Ngbakanɔ lè do ma boe, né mbe ngba'di lè, lè do ma bana. Ma kpà zu lè Ngbakanɔ vē gɔ. Gène kɔ lè Ngbakanɔ, *coutumes** 'da lè ni, be kēa sanga tè ngba né be sī boe. Né mbe ngba'di né wa solo ngo mbulano ni nganda wena, wa ba né me a kpamɔ mó wa ni. Né mbe te 'bɔ wa bēa gène né. Né di dō ni, kɔ mbe lenɔ ma dé tē ε gɔ, né Leta kɔ 'bɔ gène ma gɔ, né Eklezia kɔ 'bɔ ma gɔ.

Version 2 : Mbuamɔ Catharina ('Bobadi 25.10.94)

Marc : Kε wa tō na, tè mbe lenɔ, dati zā kɔ, né wa kɔ na, wa futa li fio, sε né wa zā kɔ de, mo lengge ngo né na ge nde?

Kε 'da futa li fio né, o né ke mi, mo kɔa gène o né ke zi olo yaa lè wa dé zi ma iko iko gɔ. Wa de zi ma ngboo, we kε 'da fala kpo, né wi ke a ba wuko, né a si do wuke dε ko le 'da a, a dūngú sε do a dε ko le 'da wuke ni gɔ.

Né ke a do a kɔ le 'da a mɔ ni, n'a ï na, mε a kene ε, hā zèle, hā zèle ni ma wè gɔ tabi zekε bɔa tale. Ní a ma wia do ke na, a tombo hā wèlè wukeno ni tε le 'da wa i na : "I nga né, be né né a do zèle, kɔ zèle ni, ε gala a do nu tɔa ina, ε fa ina de tē a zāa, ma la di sɔε ge zekε né, kɔ ε zo na, zèle 'da a ma nganda sε wena. Kɔ fala ngawi do naa a bina, ngawi do baa a bina, né wa tómbó mbe nya a kpo, k'a tε, k'a zo tē a. Kɔ ma we do ke na, a si do a, n'a si do a. Tabi ma wè na, a si do a gɔ, né wa té, né wa zo tē a, kɔ wa tō mbe lengge do a, kɔ wa zele gulu zèle 'da a, sε né a fe de."

Kɔ ke wili tombo ní ni, né gène kɔ naa be hò gɔ, baa be hò gɔ, kasi* nya a ke wa kua a do a kɔ zā kpo, tabi mbe kùlā a, tabi yamba a. Né wa tō sε na : "A! Mε ni a ki ni a to du wala. Kɔ wili a tumba ní ni, ní a a do linggamo boe. Kɔ lo né, lo zele to ke a tumba hā lo ni."

Kɔ mbè gɔ, wa né, wa né ho i mɔ, né ma lá tū dεlε gɔ, n'a fe. Ki ni onya a wa hoa ni, wa fútisá sε a gɔ. Wa tō sε na : "O, lo tεa, né lo kpa nya lo, n'a tɔa gulu zèle, ní a zèle ma yula kɔ a gɔ. Ní a ma dεa ta 'bɔ ni do ndenge* kε na, a do dia linggamo we duzu kene a boe, n'a tumba hā lo, hā lo nea, né lo kpa nya lo, sɔkɔ nya lo fia, kɔ wa mi a ni, ní a wili a ni, lo wè we ba 'bako hā a gɔ, lo wè we ba likambo* hā a gɔ." Né wa la a ní iko, a fútá sε gɔ.

Kasi* ke a ï na, a do zèle. Te ε zè a iko, n'a fè *accident** gɔ, n'a tòmbò we zèle ni gɔ, faiii, n'a fe iko ni. Ní a fala ke né tε, né né zèle tε 'bɔ tē a, n'a futa olo li fie 'da né. We ke a usu zu a usu, n'a zèle tε né. N'a ï na, a fe sε, n'a tòmbò hā né gɔ. Ní a fio 'da wi na 'da né, ma yula kɔ a, né a fútá! Oyaa lè wa de zi do wala olo né.

Version 3 : Gbalanu Raphael (Centre Nadonyε, 27.10.94)

Né nde da dō ni ma 'bana dε tē ε. Kε nai, wukoe 'da mɔ na, mo dungu do a de wena, né nde né de to do a gε, a a gε a fa nyɔngɔmɔ hā mɔ, né a gala mɔ de wena. Né a ba zèle, né mɔ dungu do a de tε le gε iko, mɔ mbésé 'bɔ onu feleno 'da a gɔ. Né mɔ mbésé 'bɔ mbe onya mɔ gɔ, né mɔ do mbili bina, né wa 'bεkε mbe mbili hā mɔ, kɔ mɔ né do a lopitalo tabi dispensaire, né mɔ dé ma gɔ. Né mɔ dungu, né mɔ lénggé do wuko 'da mɔ gɔ ni.

Kɔ 'da fala ni a fia, gène kɔ lè katekisi ni, kɔ onu fεlε kula 'da wukoe wa mɔ ngo zèle tε wi wili na, a futa wɔlε ni do'do, sε né wa mi a de, kɔ né tε mε 'bɔ, mɔ katekisi tabi kapita, kɔ mbeti lopitalo* tabi *dispensaire** ma bina, ya ma tε 'bɔ na né kɔ, kɔ a futa iko, we ke a dεa vē a mbana. We ke wi mɔ mɔ ba zèle, né mɔ fá fala kpasi. Né mɔ fà kpasi hā wuke 'da mɔ gɔ, ma be na mɔ dεa do mbana. Ní a wa gese tε 'bɔ mbana 'da mɔ tε gbali owele, na dɔ kɔ dε 'do, kɔ mbé wele a zo, kɔ a dé 'bɔ mε ni gɔ. Ki ni ma 'bana dε tē ε.

(N.B. Do li wese sɔε gε, lè zoa tε mbe lenɔ na, wuko fe, né onya wuke ni wa tε, né wa kɔa na, wili a be mbeti nu tɔa ina hā wa. Né ki ni ma be na, wi wili ni a gala kene a do ngbongbo né tabi gɔ nde.)

Gulu kala tolənɔ kɔ tɔa, do 'danga kpalənɔ a ge nde? *Quand une personne meurt, pour quoi détruire les produits de son champ et enlever tous ses biens de la maison?*

Version 1 : Kōgənago Marcel (Centre Nadonye, 27.10.94)

Marc : Mbe 'da fala kpo lε zo na, wele fe, nε onu fεlε kulano 'da fie ni wa tε, nε wa mɔ ngo kala tolənɔ kɔ tɔa olo a ni vε, nε wa 'danga 'bɔ kpalənɔ li fɔε 'da wele kε a 'bana ni. Ní a ki ni ma yolo ngo ge? Wa dε ni we?

Kōgən : Nε nde kε wa tɔ na, wa 'bili okpalənɔ, wa gɔmɔ omɔ li fɔε de nù vε ni, wa kala otolə kɔ tɔa ni vε, nε wa si do ma ni, ma dε tε ε wena do *coté** 'da wuke. Fala kε wuke fia ia ni, nε wa kɔ na, mɔnɔ olo wuke ni, dɔ dε kɔ wi wili a kpásá do ma gɔ, sε nε wa kala ma sū, nε wa 'danga kpalənɔ li fɔ mɔ ni vε.

Nε nde gulu nε, 'da fala kε wi wili a ba wuke, kɔ onu fεlε kulano 'da wuke wa hɔ zi nu tɔa mó a, ya a kɔ na, wa nyóngó mɔ mó lo gɔ, n'a dε sila wena. A kɔ na, onu fεlε kulano 'da wuke wa hɔ nu tɔa mó ε gɔ ni. Nε nde fala kε wuke nε fe nε ni, nε wa ba kanda* ki ni, sε nε wa mɔ ngo 'danga omɔnɔ kɔ a. We kε a sε do mbé ngawi we kulu ngo, we bi zu mɔnɔ ni bina. Nε wa mɔ ngo 'danga te 'bɔ mɔnɔ kɔ a do mbuma na, mbuma zi a dε ni na, lo tε hò 'da nya lo gɔ, nε lo te nyòngò mɔ mó a gɔ ni, ma te 'bɔ ni, sε nε wa gese nu nε do 'danga kpalənɔ do omənɔ ni de.

Marc : Nε 'da fala kε ba ngba wi 'da wa ma zi a dia, nε wi wili a dungu zi do omasɛ a vε dia iko, nε wa dε zi 'bɔ ma dεa nde?

Kōgən : O õ, 'da fala kε wa dungu zi do ngba wa a dia, nε nde wa dε zi ma gɔ. We lengge do obenɔ kε olo a ni na, o nε kε nya lo fia ia ni, nε nde omənɔ ni ma ó sε we takɔ ma gala obenɔ te olo a ni.

Version 2 : Mbuamɔ Catharina ('Bobadi 25.10.94)

Marc : Mɔ lengge na, kε wele fe, nε owi nano 'da a wa tε, nε wa kala omənɔ kɔ wi wili tabi wuko olo a ni vε do'do, ma dia nde?

Cath : Mi zɔa na, ma dè go. Lε wia we bε ma bεa. Nε nde mi lengge na, kε wa kala saninɔ kɔ mɔ sū, nε wa kala mɔ ɔi, nε wa 'bili nyɔngɔmənɔ li fɔ i vε, nε wa na, mɔ te nyòngò ma gɔ, ki ni ma ngboo a lili mε 'da oyaa lε Ngbaka zé dati ngboo ni gɔ. Ki ni ma hɔa di da dɔ gε iko. Nε nde ma le te dungi 'da Ngbaka lia nde, ya ma yolo wena te gele nunc ke zā lε gε iko. We kε ki ni mi zɔa ma zɔa. Fala kε, 'da winɔ kε mi ɔa zi 'da wa ni, wili mɔ fia nde, nε mɔ wuko, mɔ nε zɔ pasi, te mɔ zεlε sε.

Tuli kε wili mɔ usa zi, wa kala sε kɔ mɔ sū. Genε kɔ o do *caleçon**, tulunɔ sū, nε wa ba sε kɔ mɔ. Genε kɔ mɔ nyanga wi, nε wa kala sε, sani, nε wa ba sε, molangi, nε wa ba sε, tɔngga, nε wa ba sε. Tole tɔa vε... nε wa la mɔ ní do bolumbu* te mɔ. Nε winɔ 'da mɔ wa ba sε tulu, nε wa e te mɔ. Mɔ yóló sε nu tɔa zi 'da wili mɔ, do 'da wi nano 'da a kɔ le 'da wili mɔ ni, do tulu kpo i mɔ gɔ. Wi kɔ le 'da mɔ a ba sε tulu, n'a e te mɔ.

Nε kε wa mi wili mɔ ia, nε mɔ kulu ngo, nε mɔ si kɔ le 'da wele mɔ, nε mɔ la fɔε 'da mɔ, mɔ 'bε 'bɔ te nyɔngɔmənɔ li fɔε 'da mɔ na mɔ nyɔngɔ gɔ. Nε kpakɔ mɔ nɔ lì te le 'da wa ni na, mɔ wia we hɔ suka* le nga, nε mɔ ba falanka, nε mɔ u usa, sε nε mɔ nɔ de. Nε nde lili mɔ ki ni ngboo ni, ma te dungi 'da Ngbakanɔ bina, nε mi zèlè mbe *histoire** ma gɔ. Nε nde ma le te mbe Ngbakanɔ, ní a wa ba ma te lili dungi 'da owinɔ mi tɔa we 'da wa ni.

Nε mbe ma yolo te nga'ba! Wa dε a nga'ba: "ε ba kε olo fie, ε zɔ olo kɔ a, ε ba kε..." Tati nε a ngɔingɔi*! Tua kε a ī na, mε ni ε do ma bana, kɔ ε *profiter** nε, nε ε ba ma do ti. Nε

ke wa tɔmboko* zi do katekisi na : "Mɔ tɔa ni, kpakɔ lo nyɔngɔ mbe mo olo fio nya lo ge go nde." Ki ni me a nga'ba iko, me a mo olo yaa le go, ma dè go, me a dia linggamo go. Ne 'da oyaa le faii, mi zèlè mbe *histoire** ma go, ne mi zò 'bɔ ma go. O ne ke mi mo ngɔ de ta 'bɔ kpasa de ti mi ge, do ke wa tɔ, ne mi zele, do ke mi zo zoa ni, ki ni ma kɔ le Ngbaka ngboo zé dati ni bina.

Marc : Ní a mo lengge na, wa tɔa ma a dia, ne le wia we bɛ ma nde?

Cath : lī, ki ni a tɔa ma v̄ni ma dia. O ne ke mi tɔa so na, lili me ni we zelē te wele te 'da fala fie né me ni, ma yula kɔ gele nuno, me a mo olo yaa le go. Ke na onu fele kulano 'da fie ni wa kala mo kɔ mo sū, ne mo dungu iko ni, wele wia te bɛ ma. We ke ki ni me a mo ke mo dea zi ma, ne ma o ne ke me a *souvenir** olo wili mo tabi kene mo ni. Mo wia te zo ma, ne mo nai, le de zi ma do a. Ke a dea zi, k̄e ge né, ní do ní.

Ní le wia te bɛ ke na, wi dungu gela, ne wa kala tulu go'do a sū, ne wa kala sanino kɔ a, ne wa kala ke wa dea zi a do wili a tabi kene a ni, le wia te bɛ ki ni. Tabi ke wa ze a zea ni, lili me ki ni ma dè go, le wia te bɛ ki ni. Ne le la ke 'da oyaa le ma a dia, ma wia we bɔlo le de wala, ne le wia we de ma. Kasi* ke 'da ozelē te wele we nyɔngɔmo, we kala mo kɔ a, a wi 'bako, ne we a 'bɔ mbé ne ngɔ geler ne, ki ni le wia te bɛ ki ni, ki ni me a dia lili dea mo go. Ne a tɔa ma a dia.

Kasi* ngboo kɔ ne ni, le zo na, ke a tɔa ma v̄ni o ne ke lili me a tɔa ma ni, ma te 'da Ngbaka-nɔ ngboo bina. Ke 'da we kala mo kɔ owi fio wukonɔ tabi wi fio wili ma zé dati bina.

Ne nde ke 'da bɛ nyɔngɔmo, ma zo linggame do kɔa zā 'da wele do wele. Wa te sènggisà* wele do nga ne na, a nyɔngɔ mo go. Kɔ le la wele a dungu *libre**, a dungu do linggamo 'da a zu a kpo, ne a saka ke a kɔa we de ne ni. Tabi a kɔa we de ma do mbé kifi dea mo, tabi na, a de do ndenge* ke 'da losambo*, tabi ke ε ba wala ke 'da bible, ní ne le la a, ne a do t̄ a a saka, kɔ le te tɔ h̄ a do nga ne go. Wele do wele a a lengge ke a kɔa we de ne kɔ sila a, lili me ke 'da oyaa le, tabi lili me ke 'da mbé ke ma wia do a. Ní a le la wele, ne wele do wele a de ke a kɔa we de ne ni, ne ma se a dia.

Marc : Ne nde fala ke wele a kɔa we de ndambo ke olo yaa wi, mi zoa na, ma bɛ ke 'da losambo tabi bible go. Ní a a wia wia we mba dia ke olo yaa wi, do ke 'da losambo go nde?

Cath : lī, a wia we mba ne, ma bɛ ngbe ε go.

Version 3 : 'Boyele, février 1992

(Wa tɔa na, we 'da 'danga kpaleñɔ li fo ma de t̄ ε wena 'da fala ke wuko fe, ne onu fele 'da wuke ni wa kɔ na, wi wili olo a a te kpàsà we okpalenɔ li fo ke wuke a dea do to ne ni go, ne wa te, ne wa 'danga ma v̄ni. Hā fala ke wili fe, ne wuko olo a 'bana ni, ne nde wa dé ma ngboo go. Ní a me ni ma yòlò ngɔ mbe ā gbeler mbula olo yaa le go nde? Mba go, mbe kpasa winɔ te kɔ le 'Boyele wa tɔa né.)

Wele : Nyɔngɔmènɔ ke mo wili mo bɛ ma we duzu be na, gela ke mo dungu olo fio wuko 'da mo ni, nyɔngɔmènɔ v̄ni ke a de zi to ne ni, mo nyóngó ma go.

Marc : Ke wuko a dé zi do to ne ni?

Wele : lī, ke wuko a dé zi do to ne ni, mo nyóngó ma go. Mɔ nyóngó olo kɔ a ni... mo nyóngó ma go. Wa ne yapa li kpale ke... tabi wuko 'da mo fia nde, hā mo wili olo a, mo ne de gela a ni, ne mo ba kpale li fo 'da kene mo ke a fia ni, ne wa yapa do gele kpale li fo, se ne mo nyɔngɔ ma de.

Ne ke 'da wi wili! Wuko, n'a nyɔngɔ iko, ne wi wili, ne wi wili a sanze* mé sanze*, se ne a nyɔngɔ de. Hā mo o do wuko, ne mo nyɔngɔ iko.

Mbe zèle te wi gela yolo te 'dā kɔ sila 'da wi ba a do gela : souvent, les sévices infligés aux veufs ou veuves ne proviennent de la méchanceté des gens d'aujourd'hui.

(Ní a mbula olo yaa le ma zé do 'dā mɔ ngboo bina. Nε nde da dɔ ni, mbe winɔ, we duzu nga'ba 'da wa, wa ba ã mbula ni, nε wa kifi ma do gele mɔ we zèle te wi fio ko, we kpa profit* kɔ nε, o nε ke le zila ma kɔ lengge wa tɔa ma ni.)

Kuta Christin (Centre Nadonye, 27.10.94)

Kε 'da kala tolənɔ kɔ tɔa do 'danga kpələnɔ safɔ mɔ ni, mε a 'dā kɔ sila. We ke wa zɔa na, nya lo a ba wili, nε sa nu kɔ wa do wili ni ma wia kɔ, nε wa bimisa* omɔ wena. Nε wa mɔ ngo lengge na, lo tika* ma hɔ wili ni iko, nε nde lo yala iko, ma wè go. Nε a ba sa kɔ tɔa 'da a i ni, n'a kɔa we profiter* do 'da fala fio nya a ni, hɔ a ba mbe mɔ olo nya a.

Ní a dε wi gela do wala 'da wi kristo o nε ke wa tɔa ma ni, ma de wena, nε ma de tε ombe ngba'di wi kristonɔ a dia. Nε owano ke ma dé tε wa go, mε a owano wa gã zé belee.

Nε ombe, gεnε kɔ wa gã zé belee go, nε nde lingga we 'da wa mε a lingga we 'da obe zaghālānɔ tabi wi kristonɔ go, mε a ã lingga we 'da owino zé dati ni. Nε ma zo wena wi a owi ba wele do gela.

Wa kɔa na, wi a fala tε a boe, kɔ 'da fala ke kεnε a fe tε a ia, ma wia na, lo e li lo tε dia tulu 'da a. Tabi wuke fe, kɔ ma mbala a do sa de 'do kɔ a nde, nε li a, wi ba a do gela ni nã tε sa ni. Dia mɔ nyanga wi sɔ nyanga a nde, nε li a nã tε nε, we ke a kpa mɔ olo nε kpa. Nε a mɔ ngo tɔ 'bɔ na, mε ge mɔ nyɔngɔ mɔ kɔ nε tε gela ni, mɔ bá sε ma go, ki a ke 'de ε. Tabi sani, tabi mɔ saso, be omɔnɔ 'da mɔ ke ma a dia, dia tulu tε mɔ, n'a kala sε ma vε.

Nε do wala 'da ma, owino wa fé zi yala go. We ke a we we dungu nε sɔ ni, nε wi ba a do gela hɔ, we fi kɔ a zu ka, we duzu nyɔngɔ do sanggoe ni, a fí se kɔ a go. We ke linggamɔ 'da wa na, fo a bina, kɔ wa tεa do nyɔngɔmɔ hɔ a, ε nyɔngɔ olo nε, nε nde a nyɔngɔ, we ke wa tɔa na, a tε tε we nyɔngɔ ma go, o nε ke wa tɔ na, wi gela a tε nyɔngɔ gālā go, wi gela a tε nyɔngɔ sɔnggɔ go, wi gela a tε nyɔngɔ ngbī go, omɔnɔ ni vε, nε wa 'banda we amba 'da nε, nε ma hɔ zèle kɔ kili tε a do'do. Kɔ a nε kpa linggame na, ε nε fe nε, nε wa na, mɔ dε kεnε a ma yolo kɔ a.

Ní a owino wa yala we nε ngboo ni a owano ke wa kpa mɔ olo nε kpa. We ke mbè a ba winɔ do gela wa hɔ tale nale ia, nε a dε yangga na, ε do gazano 'de ε boe. Kɔ a tε, n'a na, ε tεa we zo gazano 'de ε, a tε, n'a na, ε tεa we zo wa. Nε we 'da a a tɔ hɔ wa fai mε a we yo wa yɔa.

Nε nde do wala 'da Eklezia da dɔ ge, nε mɔnɔ ni ma kpula, nε lingga wenɔ ni ma da dɔ ni bina. We ke le zɔa nε nde wele a fe tε a ia, nε nu fele kula wa zó 'bɔ ngame ní go. Tabi wukoe a la wili, tabi wili a la wuko 'da a, nε nde fo 'bɔ ke na wuko ūkɔ wena, tabi wili ūkɔ wena ni bina. We ke a do nya a eklezia ke wa gala a do lingga we kɔ tū do kɔ tū, nε a gã gã do dia nε.

Onya fio wuko wa si do mbe boko be : ill arrive qu'après l'enterrement de la défunte, ses parents prennent une fille de la famille de son mari comme dédommagement pour la dot qu'il avait manqué de donner

Mbotama Cyprien do Kɔgenenagɔ Marcel (Centre Nadonye - 27.10.94)

Mbot. : Nε mbe 'da fala kpo, kɔ dungi sanga tε ngba wa wi wili do wuko ma dè zi go, kɔ fala ke matata* zi wena ni, kɔ wuke a fia ia, nε wa zɔa na, mɔ zi 'do a ma ngboo bana, nε wa na, lo ba mbe boko be nε a ni, kɔ lo si do a, k'a kpa mɔ wili nde, nε lo kpa mbili olo nya lo ke a fia, ke lo kpà zi mɔ olo a go.

Kōgen: Ó ne ke we duzu 'da fala ke kene mo a ne ne we fe ne, ya mo hā zi mo 'do a kpo go.

Né do ombe gele falanc, né wa na, wa te mì fie gó, kó mó futa, tabi mó hā dua, sè né wa mi a de ni, né nde do 'da le nga ma késéna* te mé 'bó te ki ni.

Fala ke kene mo fia ni, kɔ fo mo 'dɔkɔlɔ a zi bina ni, ne 'da fala ke wa mi wuke, ne fala sa titole takɔ wa tɔ we ngo fie ni, ne wa sa ma mo, ne wa tɔ hā mo na : "Mo bá *facture** lo hā zé hā mo takɔ mo hā zé do mɔnɔ hā lo ni, kɔ mo bá ma dε nza."

Kɔ fala ke kɔ *facture** ni wa zo na, mɔ zé bana, ne wa na : "Bon*, o ne me ni, ya takɔ lo tɔ
'bɔ na, mɔ hā mɔ hā lo, kɔ ke mɔ hā zi gɔ ni, mɔ hā se gɔ ni, ne nde a, lo ne ne kulu ngɔ
nù gɛ, ne lo ba se mbe be boko be 'da mɔ kpo, kɔ lo si do a. Kɔ lo ho i mɔ, k'a ne gā nɛ,
ne lo kpa mɔ olo a, lo kpa mɔ 'do a olo nya lo ke a fia ni." Ne wa na : "Mɔ kɔ, kɔ lo dɛ
mbeti ne sanga te ngba lo do mɔ, kɔ lo *sinie** ma, dɔ 'do nɛ, kɔ mɔ kpóló nu mɔ gɔ."

Né ki ni wa a wa solo dë ngo ki ni fai na, mbeti ni, mó kōa, kō mó *sinie**, kō wa ba be ni dë ti wa, wa si do a nde, né nde si mó wa wa lá së be ni gó. Né wa si së do a we dala a gbaa na, a ba wili, kō wa kpa mó 'do a së.

III. Mbè ã mənɔ̄ olo yaa lε ma wia tε kifi nε nde?

Certaines coutumes ancestrales lors d'un décès doivent-elles changer?

Owinç vë wa tõa we kɔ mbeti ge wa kɔ̄ na, mbe ã dea meno olo yaa lè 'da fala gela ni ma wia te kifi ne. Kɔ mɔ ne aka wa tele te ke ma wia te kifi ne ni, ne nde nú wa wè kɔ̄ go. Ombe wa kɔ̄ na, lè la fala ã dea meno fala kpo do ti ne lè ndo mbe ne (mɔ zó lengge 'da *Nande Dieudonné*, p. 118). Ne nde ombe wa tō na : õ õ, lè né gèò, lè té nè do nga ne go. We ke we kpolo dea mɔ te wele do nga ne iko, ma wè go, ma wia we hã ngamo hã mbe winç ma dè go (mɔ zó lengge 'da *Mbuamɔ Cathérina*, p. 123 do *Kuta Christin*, p. 124).

Mi fio do dungu gela do mbé wala : exemple de funérailles selon un nouveau modèle

Monzabana J. P:

Mbe ke mi zoa ma ni, mbe 'da fala kpo mō nē nē we dungu do wuko ke wili a fia ni, nē mō nē hā bale hā a, n'a bē, nē a wè te wele we do mō go. Ní gbaa tabi mō nē kulu ngo we si 'bo ma, nē mō te mbèsè 'bo a do bale 'bo go. Ní a ke a wélé we nu ngba a do wele go, nē a wè te dè di ni mō mba mba go, a wè te dè mō ngě ngě ngě go, we ke a di a wi kili'do, tabi wi fio wili, tabi wi fio ko. Ní a ki ni mō lengge ngo nē na ge nde?

Nande Dieudonné ('Bodumbili II, 27.9.94)

Gisa we 'da mi olo aka we ni ma né. Ké wuko, wili a fia ni, né wa amba a na, a té wèlè we do wele gó, a té fànà wele gó, mó té tò lènggè do a gó, kó mó né la né, mó té mbèsè a gó, ki ni mé a gela olo yaa wi zé qé a ni.

Né nde kë di dō ni, o né kë lë dë bë gëla do mó Nzambe ni, 'da fala kë wuke 'da a a fia, né a 'bana ngó gbà, né wi wili a ni, wa wè të enze 'bō zā a gó, né wa wè të amba a të nyóngó mó gó, né wa wè të kō na, a o ni, né a të kífi të a gó ni gó. We kë kinó ni vë, do kë na a të nyòngò mó do tū gó, tabi a né né we hō nza, né a hala do zugolo a, tabi a o ngó afe tabi nwá 'bete, tabi a të he'de tulú gó, a të fòlò të a gó, kinó ni vë më a linggamó kë oyaa lë wa zelé zi do të wuko fio wili, tabi wili fio ko iko.

Né nde dō gε, wuke 'da a tabi wili a fia ni, né owi sambalanc vē wa tε, né le sambala fala nε kpo do wa. Ní gbaa, kɔ 'da fala kε wa nε nε we usu wuke 'da a, né a nε, né wa fɔlɔ tε a, nde ndi tε a kε a tia sɔ do nzεlε, a fɔlɔ ma do'do, né a he'de dia tulu, takɔ a kpe dati wuke 'da a kε wa nε we mi a ni.

Né fala ke le gili te le te ke wa usu wuke 'da a ia ni, né gēa wese ni, né le te sambala. Né onya a wi kristonɔ ke a kɔ *groupe** do wa ni wa te se, né wa tō lengge do a, we kpakɔ wa fo mbe olinggamənɔ zu a do'do. A te dūngù do 'bako olo wuke 'da a tabi wili a fai go. Né a sambala Gale we duzu a, né a 'dafa dungi 'da a né ke wi kristo a wia we 'dafa tē a na, ngba soe kpo, né ε fe né te 'bɔ, né ε kpa ngba ε do wili ε tabi wuke 'dε ε ke a la ε ni.

Né wa te gala a fai, né wa we kō tū, né owele fie, tabi mbè, onya a ke wa do a kɔ *groupe**, né wili a fia, tabi wuke 'da a fia nde, né onya a ke wa do a kɔ *groupe**, tabi *chorale**, tabi C.E.V tabi ge nde, né wa we tū. Né wa mbese do li engga, 'do kō tū né, né le ne se kpakɔ lε bi we. Né wa lenggele ndambo nyɔngɔmɔ, né wa lenggele ndambo mbili, do ndambo nɔa mɔ, né wa ne, kpakɔ wa de sambala bi do we ni.

Marc : Ní a mɔ tō mbe teles te ke né de mɔ ngo fio do mɔ Nzambe ni hā le.

Nande : Sango, lengge ke mi kōa we tō ma ngenggele fio wuko tabi fio wili di dō ni, ke le de ma do mɔ Nzambe, né le zoa na ma a dia nea ngo ngenggele ke zi dati ni, mε a kε.

Fala ke, wuko 'da mɔ a fia, tabi wili mɔ a fia, né wa 'de mɔ gele fala, né wa fɔlɔ wuke 'da mɔ, tabi wili mɔ. Kɔ wa 'dafa a sū, kɔ ma i ia, né wa 'de a ngo gba. Né wa ba mɔ dungu, né wa 'de, né mɔ dungu te ngenggele né. Né owele v̄e wa te, né wa mɔ ngo sambala fala né kpo do mɔ te wɔlɔ wuke 'da mɔ ni. Né mɔ dungu, né mɔ ka mɔ te wɔlɔ wuke 'da mɔ, né mɔ ɔ do linggamɔ sambala. Fala ke wɔ wia we ba mɔ, né wa ba mɔ gε de gele fala, né wa hā mbe nyɔngɔmɔ hā mɔ, tabi wa hā mbe ndambo kafe hā mɔ na, mɔ nɔ ma. We ke mɔ wè te dungu do wɔ iko go. Né le bēa ke zi wa εnζε zā wιnɔ zi ni, le bēa ma do'do.

Né wuke 'da mɔ, wa zā kōe 'da a gbaa, hā kpakɔ na, wa usu a ni, né dati ke na wa ba a we mi a, né mɔ wili a, tabi mɔ wuke 'da a, mɔ né do onu fεlε kulano, né ne fɔlɔ te ne te 'do tɔa i v̄e. Né fala ke ma ia, né ne fa dia tulu olo ke ne tia nzεlε sɔ ni, né ne fɔlɔ te ne sū, né te ne ɔ a sa, né mɔ hɔ, né dati a kpakɔ na, wa usu wuke 'da mɔ nde, wa dea sambala 'da mɔ ma ia, né wa ba fulεlε, né wa e te kō mɔ.

Né obe zumano wa kpe dati, né mɔ de te 'bɔ 'do obe zumano ni, né wɔlɔ wuke 'da mɔ tabi wili mɔ, ma de te 'do mɔ ni. Né wa mɔ ngo ga zuma, te ne do a geo. Né mɔ 'bɔ fala né kpo ni gbaa we hɔ te nu kō. Né le de sambala. Ma i ia, né wa kala fulεlε* kō mɔ ni, né wa a ma te 'da fie ni, tabi kɔ *cerceuil**. Né wa mi wuke 'da mɔ. Né fala ke wa mɔ ngo anga nù, né wele 'be mɔ, né a hɔ do mɔ te nza nga. Né fala ke mɔ hɔa te nza nga, né nde mɔ mɔ ngo hɔ ne ni, né nde a, te mɔ a sa. Mɔ do nyɔngɔmɔ ndambo zā mɔ ni boe, mɔ do mbe ngawi boe.

Né wi kristonɔ wa te 'bɔ do gēa wese, né wa sambala olo wuke 'da mɔ. Né wa lendisa* mɔ do we nu Gale na, mɔ te lènggè do 'bako olo fio wuke 'da mɔ wena go. Ke mbe lengge kɔ 'buku 'da Sira (ch.38) ma tɔa na : "Fala ke wi mó mɔ a fe, né mɔ he kōa do 'da fala ke a fia ni, né mili kōa li mɔ ma hɔ nza, né wele v̄e wa ï na, mɔ do 'bako. Né mɔ 'dafa wɔlɔ wi 'da mɔ do sambala, do zunu 'da a a dia. 'Do tū kpo, hā bɔa ke, né mɔ la fala 'bakoe ni do'do. Mɔ te dūngù do 'bakoe ni fai go. We ke sɔε gε mε a ngba soe 'da a hā ni, bindε te 'bɔ mε a ngba soe 'da mɔ."

Ní a mɔ dungu do lengge do zu li Gale, né mɔ sambala we duzu wi 'da mɔ ni, né mɔ 'dafa te 'bɔ dungu 'da mɔ, kpakɔ ngba soe ke mɔ fe te 'bɔ, né ne kpa ngba né do a v̄e te kɔ le 'da Gale.

Né fala ke wa usu a ia, né wa kō na, mɔ bē onyɔngɔmɔ tabi be omɔnɔ ke wa amba zi na, mɔ te dè ma gɔ, mɔ te dè gɔ te 'da gela 'da okpasa wιnɔ ni, le bēa ma do'do. Né mɔ yengge do dia linggawe. Né onya mɔ v̄e wa te, né wa 'bondisa mɔ, tabi wa de sambala do mɔ, né wa dungu do mɔ. Né wa gala mbe mɔ do linggawe, do ndambo nyɔngɔmɔ.

Né 'da fala ke wuke 'da mō a tē ngo gba, né le de ma tē i nga né. Le tō hā *ogroupenɔ**, o ne le do ogroupenɔ ma a dèla : groupe 'da conseillerno, groupe 'da *chorale des jeunes**, *chorale des élèves**, *ochorale** bakolo*, do mabota mwinda*. Tabi fala ke wi ke a fia ni, a kɔ *groupe* nde, né onya a kɔ *groupe** ni, wa da falanka kpo kpo kpo we duzu wa vē. Né falanka ke wa da kɔ *groupe** kpo kpo ni, ma hɔ falanka dèle wena. Né wa kala ma hā mō wili a, tabi mō wuke, kpakɔ na mō de do mō nu tɔa fio 'da wuke 'da mō, tabi nu tɔa fio wili.

Né falanka ke wa da ma tē 'da fala sambala, we né we usu a ni, wa kala falanka ki ni, sokɔ a mokristo nde, né le mba do carte batisimo 'da a, né le né do ma misyo, né wa go misa we duzu a tē i mō. Né falanka ke wa de do *cotisation** ni, ki ni ma gala tē nu tɔa fio ni, we gala do ogènènɔ ke wa tē se 'da a ni.

Né fala ke ma de se olo né né pɔɔɔ kpo, né wa tē, kpakɔ wa fo nwá 'bete do sambala. Ma i ia, né mō fa tulu ke ma a dia ni, né mō he'de ma, né mō yengge iko. Né we kpakɔ wa ï na, mō a wi de gela ni, né mō fulu tulu, tū tulu do kuruse, né mō 'de ngo ngu'du tuli 'da mō. Hā mō mō ngo yengge né, né wa zo, né wa ï na, wi ge a dungu gela, we kuruse ke wa fulu do tū tuli ni. Kasi* wa zo mō, né wa wè te ï na, mō a wi gela go. Kɔ wa zo be tū tuli wa de do kuruse ni, né wa ï na, mō a wi gela de. Kɔ 'do sabɛlɛ kpo, tabi mō kō na, 'do zeké gazala, né wa tē, né wa de sambala we duzu fio wuke 'da mō zi ni. Né mō fó gela ni de tē mō, mō fó tū tuli ke mō dea do kuruse tē mō ni iko.

Ní a ke le zoa na, sanga gela ke le de ma di dō ni, do ke le de zi do oyaa le ni, ke 'da oyaa le ni ma ba zelé te hā owele wena. Né mbe winɔ wa fe zi 'bɔ te né wena. We ke a zimi tē a zāa, né fala ke be zelé ma ba a, o ne zeké kpo a wè te fɔlɔ tē a go, a wè te wele we do wele go, né mōnɔ 'da a ma ia kō a vē. Né mbè, né 'bako né, do linggamɔ né, ma te kɔ a gbaa, né mbè, né a fe iko. Né ke di le de do mō Nzambe ni, kpakɔ wele fe tē né ma nganda wena. We ke a yengge vē do yangga iko. A wele we do wele vē, a nyɔngɔ mō a dia, a sambala, n'a hɔ kɔ gili owele, né a de mōnɔ vē, né a do 'bako gā wena bina.

Marc : Ma dia! Né nde 'da fala ke wa né we bi we, hā wa sokpɔ 'bɔ do be gela, we ndo gā gela ni, né né de ma do sambala ge nde?

Nande : Sango, sambala ke le de ma fala ke wa usu wuko ia ni, né wi wili a o olo né 'do pɔɔɔ kpo tabi pɔɔɔ bɔa, kpakɔ le bi we ni, né le fo be gela, kpakɔ a 'banda gā gela, né molongo losambo le de ma ni, o ne ke ma tati a kpo kɔ 'buku iko ni, né ma né hɔ 'bɔ fala fo gā gela, né le de 'bɔ kpo sambala ni. Né nde mi lengge na, le wia we kpa 'bɔ gele *chapiterenɔ** kɔ we nu Gale. Né le 'dafa 'bɔ be molongo losambo, né le we ma do ngbe ε do ke 'da be gela. Molongo né meka we landa ma be sī, kasi* we nu Gale le tɔlɔ ni, do be molongo losambo ma wia we la ngbe ε do ma be sī. Ma wia we la ngbe ε be sī, kpakɔ ma be na, ke ge me a sambala bi we, tabi sambala be gela, né ke ge me a tala gela ke a dungu ma, kpakɔ fala ke wa fɔlɔ a ia, a kō we ba wili, tabi we ba gele wuko, né a ba iko.

Marc : Ní a mō kōa na, a 'bɔ gbaa sabɛlɛ kpo, se né a ba gele wili, tabi gele wuko de?

Nande : C ū, ke pɔɔɔ bɔa, tabi pɔɔɔ kpo. Ki ni a kpakɔ na, wa fɔlɔ a, we bi we, we yala nwa 'bete do 'do ni. Ki a be gela a ni. Né tala gela a dungu gbaa, tabi sabɛlɛ kpo ni, ki ni molongo losambo ki ni do ke 'da be gela, ma wia na, le 'dafa be molongo 'bɔ, né ma la ngba do be gela. Né sambala ke 'da gā gela kpakɔ na, a fɔlɔ tē a do 'do, né nde a, wa sa 'bɔ mbé li a na, a 'bɔ wi fio ko go, tabi a 'bɔ wi fio wili go. A wia tē ba 'bɔ mbé gele wuko, tabi a wia tē ba mbe gele wili. Né a yengge 'bɔ di ni, né tē a se 'bɔ ngɔnggɛlɛ wili a bina, we duzu ke a kpa mbé gele wili, tabi a kpa mbé gele wuko ia.

'Da ls nga ls de te 'bɔ né: kene mɔ fia, ne mɔ o se ngu'du wuke 'da mɔ gbaa, kɔ fala ke wa ne ne mi kene mɔ, ne oconseillerno* wa tɔ se na, obeno v̄e ke mɔ kua wa do a ni, ne né v̄e, kɔ wa fólo te ne. Ne wa ne, ne wa so li, ne wa fólo te ne ni sū.

Ma ne e ne, ne wa te, ne wa ba ne dati epomba* ni, ne ne kā kene mɔ ni gbaa. Kɔ ne ne ho do nu kɔ i, kɔ dati ke wa ba a de kɔ kɔ i ni, ne wa na, wa 'be mɔ de 'do, kɔ wa gese mɔ de kɔ tɔa wa ba sɔ kene mɔ kɔ ne ni. Ne wa gese mɔ de te kɔ tɔa i ni, ne wa mi wuko i de olo mɔ.

Aka we ngo we 'da kifi ombe ã dea menɔ olo yaa ls

Questions sur la nécessité de changer certaines anciennes coutumes

Mɔ lengge na, 'da fala be gela, ne wi gela a de mɔ v̄e olo yaa wi, ne fo dia a bina ni, ma wè te 'danga a go nde? : que penses-tu d'une personne endeuillée qui, pendant le petit deuil, ne fait plus sa toilette et néglige complètement ses apparences?

Mbuamɔ Cathérina ('Bobadi 25.10.94)

Ke wa tɔa na, a sálá zu a go, a kélé nzela a go, n'a hé'dé dia tulu go, kɔ 'do zeké kpo, fo dia a bina... wele a 'dángá we ki ni go! Tati ne a ki ni v̄e te ndala tē a me a ndi iko.

Ne we duzu ndi ni gulu ne boe. We ke a zoa na : "E ne dungu 'bɔ do dia ne we ge nde? E ne fólo tē ε tū kpo kpo we ge nde? E ne sala zu ε, ε ne de 'bɔ toilette* we ge nde, kene ε la ε do'do. E dea zi ni na : 'Kene ε, ma de wena? Mi hi'da de wena? Mi kélé zu mi de wena? Me kélé nzele mi de wena?' Bon*, kikinage a bina, ε ne de 'bɔ ma, ne wi ḥongbo ma a wio nde?" Ki ni me a olo dungi 'da a, ne me a sila a, ke a zi do ma, ne ma do 'bako. Ní a a se do yangga we de 'bɔ mbé mɔ bina.

Ne nde wele ke a tɔa we toilette* ni, a te zò kuti kaka ni go. Kɔ dungu, kɔ a kpa ma, ne a o do kpā sila we duzu ngba a wi tɔa boe, ne mbe go, n'a kɔ se iko. Kasi* ma na, wa tómbó wele tumba go. Mbe wa wia we tombo mɔ, kasi* li sila mɔ, ma 'bili, ne mɔ tɔ se na : "Ne kɔ, ne mbókó ε. Genε ε ne de ma 'do tū do wena go, kɔ ne la mbe tū ne hā ε né, kɔ ε de ma ndambo se. E bɛ ke 'da ne go."

Ke fie 'bana ngo gba, ne wi wili tabi wuko olo a, wa enze zā a, ne wa bē na, a te nyɔngɔ mɔ go, ma a dia nde? : que penses-tu de la coutume stipulant qu'un veuf ou une veuve ne puisse rien manger ni boire avant l'enterrement de son conjoint défunt?

Mbuamɔ Catharina ('Bobadi 25.10.94)

Ke wa enze fele te zā wi ni, ne wa na gulu fele ni na, a kpa ngba a do ngamo. Ngamo a kpa ngba a do ne ni ma h̄ε.

Olo dungi 'da wa do wili a, wili a kɔ genε a wena. Wili a de tɔa hā a, n'a o ne, a wa mɔ hā a, a gbe sa'de hā a, a da galī hā a, a ze be taku hā a... tonɔ ke a aka a ni sū, ne wili a de hā a. Kikinage a zoa na, sanga te ngba wa ne go gɔnɔ, ke a fia, a ngo gba fio, ne a ne zo a, ne mosalano* zi v̄e a de we duzu a ni, ma te de zā zu a. Ne o ne ke linggamɔnɔ ni nganda wena ni, ne ma mɔ ngo hā 'bako hā a na : "E! E nyɔngɔ zi de wena we duzu wili ε. E aka we kέ, n'a gala ε, ε aka we kέ, n'a gala ε. Sɔε ge la mó a a la ni, ε kpa se 'bɔ mɔnɔ ni nde?" Ne do linggamɔnɔ ni, linggamɔ fo do nyɔngɔmɔ, ne ma fo wɔ te nyɔngɔmɔ kɔ sila a do'do. Ne ma... zā zu a ma 'bana tati ne a linggamo we zo do wɔlε 'da wili a ma o ne ni.

Ne nde kikinage owingwa na, gela ma la ngbe ε do ke 'da oyaa ls zi dati ge, ma là ngbe ε go. 'Bako kɔ sila wele ma là ngbe ε go, ma yolo ngo gεle kɔa zā kɔ dungu ba ngba wi. Kɔ oyaa ls wa zi ngboo do dia linggamo o ne ke mi tɔa di ni, te lengge do mɔnɔ v̄e wa de do

ngba wa, ne ke fo se a bina, ne 'do ne, ma gálá se ε go, ma ndenge* ne kpo né le dungu ne ni, we ke nùi ma kífi ngboo go, mɔnɔ ni ma là ngbe ε go.

Ne ke di dō ni, ne wa na : "A nyɔngɔ mbè mɔ! Wa 'be a, a nò mbè kafe be sī! Wa sá ma a, k'a te, a nyɔngɔ mbè be sī! Mɔ dè ni go, ne mɔ fe se né me ke a fia ni!" Wa tō ni, ma o ne ke mɛka* 'bɔ sila wele ni, do zo ndenge* ke na, mɔ dungu do wili mɔ de wena, tabi mɔ do linggamo boe nde ni. Mbè go, kɔ a do linggamo wili a boe, ne wa mɔ ngo tō na, mɔ nò mbe kafe be sī, n'a na : "Ma wé se go, wɔ te ne bá ε go."

Kasi* wele ke a te 'bɔ do kɔa zā wili a ngboo olo dia linggamo bina ni, ne wa ne 'be a na, a nɔ mbe be sī, n'a nɔ, n'a nyɔngɔ, n'a nɔ, n'a nyɔngɔ... Ne wa na, mɔ te dè ni go, mɔ fe se né me a fia ni. Kɔ wele ke a do ngbongbo kɔa zā, ne a na : "Ne la ε ni kpa! ε nyɔngɔ se, ε bɛ̄ go. Kasi* ke a o ne ge, ne do lenggemeno ke zi la ni, ma wé se na, ε nyɔngɔ di dō ni go, li sila a ēfē se go." Mɔ o do wɔ, ne mɔ nyɔngɔ ne mɔ do dia ne. Kɔ mɔ do wɔ bina, kɔ wa hēlē mɔ hēlē iko, ma wé se go.

Kasi* wa di wa nyɔngɔ te 'bɔ da dō ge ni, ma wia zi we de 'bɔ tē ε te ke 'da oyaa le zi dati ni, si ngo gεlε dungi 'da wa ngbala ngba wa bɔa. Ne nde dia dea gela, do ke le tōa so ma dati ni, ma tati ne a kpo a ge nde? Mε a kɔa genε ngba wi! Ne a ne zo okɔa genε ngba wi do mosalano* kεnɔ ni vē ni, ya sila a ma ēfē se na, ε nyɔngɔ di da dō ni go. Dó, kɔ 'do ne, ne wa tō se hā a wena.

Genε a nyɔngɔ se mɔ do yangga, kɔ 'da kala, ne ta zu a gba ngo gεlε a, do mosalano a dea zi ni, ne wɔ te nyɔngɔmɔ bá se a go. Ne ma na, gulu ne hā wa na, wi de gela te nyɛlè do a go. Ne a o de ke zā a, n'a ba nyɔngɔmε, n'a te nyɔngɔ zu a kpo go, wa nyɔngɔ do wi a gala a te gela ni, se ne ma fi wɔ kɔ sila a we nyɔngɔ ne.

We ke a zu a kpo, n'a kɔtɔ se gā, ne a nyɔngɔ, ne a na : "E! Mbe 'da fala kpo ε nyɔngɔ zi do wili ε, kɔ ε...", ne a zu a kpo, ne mbe go, n'a nyɔngɔ kɔ a kpo, ya a nyóngó 'bɔ ngboo go. Ne mbe go, ne a kpá dia *santé** do dia ne go, n'a ne ũkō ne, ne wa na : "A nyɔngɔ zi wili a. Tabi a de zi 'dā mɔ do wili a, ma ke wili a fia. Kɔ ma si de ngo gεlε a vē, k'a gā go ni."

Ní a dia linggamo 'da oyaa le zi a ni, ma na, wi gela, kɔ wa ba a, n'a gala a ni, we linggamo ni geo geo geo geo. Ne mbé ke 'da le de ge, be *bεlezino** ni, ma ní go. A nyɔngɔ te me nyɔngɔ iko: "A fia ia, ε ba se mbé wili. Mɔ de dea bina, a fia te 'bɔ, bindε ne ε fe ne 'bɔ. Bá de i nga, kɔ ε nyóngó, ε bɛ̄ se go!" Ma yula kɔ dungi.

Ne nde gela 'da oyaa le do ke kikinage ma là ngbe ε go. Ne ma kpa tati ne a kɔa zā olo dia dungu.

Kuta Christin (Centre Nadonye, 25.10.94)

Le zo na, le a owele, ne nyɔngɔmɔ ma do gā gulu ne kɔ kili te wi 'da le gā wena. Ne yolo do titole we hɔ gεa wese, wele nyɔngɔ mɔ go, kɔ be zεlε tē a be sī, kɔ ma mba do ke 'da wε ni, ne ma hɔ gā zεlε ia, ne ma we we tō na, wa wεlε se a do nganda se.

Ma we we tō na, wele ke nu felε kula 'da a a mokristo, wi mó a yɔa, ma we na, a de 'bako wi 'da a, ne nde nyɔngɔmɔ ma wè te zołɔ kɔ kili tē a we kɔ tūi ni kpo go. Gulu ke tabi katekisi, tabi *conseillerno**, tabi wele ke a mokristo, n'a kɔa na, ε tembele* nyε ε do dia, ε 'bɔndisa* a do dia, tɔkɔ a te bɛ̄ nyɔngɔmɔ go te ke te wɔlε goe ni, ma yolo fala ni.

We ke a bɛ̄ nyɔngɔmɔ ia, ne a hā zεlε kɔ kili te wi 'da a ia. We ke nyɔngɔmɔ ma do ntina* gā wena kɔ kili te wi 'da le. Ma we na, zεlε boe, ne nyɔngɔmɔ o boe, we ke nyɔngɔmɔ bina, kɔ 'da fala zεlε boe, ne nde me di ni a zεlε mɔ ma fala bɔa.

Ma de ne wena na, wɔlɔ boe, ne genε kɔ ndambo kafe, ne a nyɔngɔ mbe mɔ ndambo, tabi o ne kɔ, ne wa hunu ma, n'a nɔ mbe ndambo, se ne ma wia we gala mbe ndambo ndambo de.

Wi olo fio a wia tē kā fio nu kōe i nde?

Le veuf ou la veuve doit-il/elle accompagner la dépouille mortelle à la tombe?

Marc : Ké wa tōa na, fala ké wele fe, né wa né mi a ni, né wi wili tabi wuko olo a ni, a fōlō tē a, né a he'de dia tulu, né a ba fulélé* de kō a, né a kā fio wili a tabi kéné a tē zunu we mi a ni, mō lengge na, ma we sē nde?

Mbuamō Catharina ('Bobadi - 25.10.94)

Ké a tō ma ni, mi wè tē bē né go. Né mi zo na, o né ke mi bēa ni, winō do wena wa bē sē ma. Tabi wa kō, né wa kō we gbali katekisi iko. Tua ké, mō lengge na, olo dungu mó wele, do olo linggamo mó wele, gënë kō mō dungu do wele pōsō kpo iko ni, mō lili do a, pōsō bōa, mō lili do a. Né mōnō vē ke né dēa ni, mō ū ti né. Mō ū ti ngonga né, mō ū ti 'da fala né, mō do linggamo ngō né, mō do sila mō ngō né.

Kō mō lengge do dungu 'da wi wili ba wuko, do wi ba wili, né kikinage wili a bina, tabi kéné e bina, né ngonga* ke wa ba a, kō wa mi a, mō né, né mō tika* a nu zunu, wa né mi a dō, né mō hō, né mō sē do yangga li sila mō, do dia linggawe kpakō mō wele lengge do ngba mō né, ma kóká* sē go, ma wé sē fala kpo go. We kifi ki ni, wa wè tē kifi ki ni go! Wa wia we la mō *libre**, mō dungu do ndambo linggamo. Bon*, fala sa, kō wa fōlō a, kō o mbe do ki ni ndambo, ya ma wia.

Kō ke na, mō yolo tē nu zunu we mi kéné mō, tabi wili mō, né mō hō, né mō dungu do ongba mō we lengge, sango *en tout cas**... mō zu mō kpo... ki ni a yōa be sī. Mi kō'dō me a go, kasi* linggamo ki ni, winō vē wa kō sē ma go. Né né mi ge, mi kō sē 'bō ma go. Né o né mi ge, mi kō sē we de ke 'da yaa le zi ni, we lengge mbe mō sē, we saka mbe ke ma la ni sē. Gbaa 'do zéké kpo, we dungu gā gela, sē né mi sē *libre** de.

Tua ke oyaa le wa dēa zi ni zéké kpo, kō wa fōlō mbitoe do'do, né wa we mōnō kō mō sū do'do, né mō wia we wele lengge do ngba mō, mō wia we fana wele, mō wia we de ki ni. Se né mō 'banda lengge a, do fala ke mō hō né: "Olo le zi ge hē o! Nu tōa zi ge hē o! Mē zi le dēa ge hē!" Kasi* ke we tū kpo... *jamais**! Ma wé sē ta 'bō olo dungu 'da le go. We kifi ke 'da yaa le mbalaka* (dō nē) ma wé sē go.

Gbalanu Raphael (Centre Nadonye, 25.10.94)

Ké mi né tō né ni, mē a we 'da mi fie. Da dō ke mē a mō Nzambe ni, né 'da fala ke le fōlō te wukonō, tabi mō wi wili, wa fōlō tē mō 'do tōa i, kō mō hōa we kpakō wa mi wukoe 'da mō ni, né 'da fala ni, mbè mō do 'bako wena. We ke mō ko do a dēlē wena, tabi gënë kō mō kō 'bō do a go nde, ya né zèle ngba né kō dungu 'da né de wena.

Né kpakō, o né ke le i nga né do li onzela kuruse*, do ke na wa né fai we mi wi gbaa te *cimétière**, le sa li ma ní ni, né kpakō mō wi wili, mō né fai we la kéné mō i mō ni, ma kóká* sē do mō go. Da dō ni ma di ni na, né hā wala hā wi wili na a dungu nù, we ke a do 'bako.

Ké kéné a 'bana tē ngo gbà, n'a nyōngò mō go ni, k'a né ni, k'a te de i mō né, ma be na, né lénggé do dungu 'da a do kéné a a dia go. Ma o di ni né né zèle tē a zèle ni. Ní a a dungu nù we 'bako sila a wukoe 'da a. A dungu nù, né né lá a, a de tē 'bō mbe linggamo 'da a ni, sē a a dungu do dia né de.

Tabi fala ke né mi kéné a do'do, kō né tē we tōmbolō mbe a do nyōngōmō, né *conseiller** tabi *conseillère** ke wa tē we tōmbolō a ni, a zèle mbe wa do dia né. Kō né né do a do nga né nga né iko, kō a bē nyōngōmō sū ia, né ma do 'bako wena. We ke a do 'bako sila a we duzu wukoe 'da a a fia ni.

Ma de tē e wena. Gënë kō obeno... be ke a kōa naa a wena ni, né be ni kō di ni we bē nyōngōmō tē né fai, gënë kō otū bōa vē. We ke a ū na, mbé wele kpakō a gala sē a da dō ni bina. Ma de tē e ní wena, ní a wa tē yèkè wa wena na, wa kā wa fai we 'de wa gbaa ni go.

(Ní a nyɔngɔ mɔ, tabi nyɔngò mɔ gɔ 'da fala ke fio 'bana ngɔ gba ni, ma zo wele do wele, do tεlε te ke wi wili do wuke ni wa dungu zi do ngba wa ni.)

Oyaa le wa ia mbula ngɔ bɛ nyɔngɔmɔ do gele linga mɔ olo ne : nos ancêtres ont établi les interdits alimentaires avec des arrière-pensées

Nande Dieudonné ('Bodumbili II)

Mi zɔa na, oyaa le wa a zé mbula we duzu wi dungu gela yala gɔ, we duzu ke, ke 'da wa, wa zé do ina wena. Ne fala ke wa a zé mbulano ni, gã gulu ne we zεlε te wi wili ke wuke 'da a fia ni iko.

Ne nde mɔnɔ ni, ke mɔ nyɔngɔ ma ni, te 'da fala ke wuko 'da mɔ fia ni, kɔ mɔ nyɔngɔ ma ni, ne wa zé do ina wa loko do ngba wa, tabi zū mɔ 'da ngba wa. Ne fala ke mɔ nyɔngɔ, ne mɔ ba a kumbu ne ni, ne wa dε do mɔ. Ne fala ke zεlεnɔ ma ne ne we ba mɔ, ne wa tɔ na, mɔ dε wuke 'da mɔ, ma yula zi te kɔ mɔ. Ma zi né me ni iko.

Kpo 'bɔ a ke oyaa le wa tɔa zi na, nzà do ovùlè, do ozèmbè, do ngà'bòlò, do nyɔkā, mε a ná wili, tabi kɔla, mε a naa wili, wuko te nyɔngò gɔ. Hā wuko nyɔngɔ, ne mɔ dε ne a né, dε ne a né, ne wa a kili te wukonɔ. Ne dia nyɔngomɔnɔ ke ma do nɔ ne ge nde ni, ne wi wilinɔ wa mɔ ngɔ nyɔngɔ ma iko, ne nde wukonɔ wa nyóngó ma gɔ.

Ne wa a zi a kili te wuko fio wilinɔ, tabi wi wilinɔ ke wuko 'da wa fia ni, kpakɔ wa zεlε te wa do mbana iko. Ne nde ma do gulu ne ngboo ni bina. Gã gulu ne we zεlε te wuko fio wili tabi wi wili fio ko ni iko.

Takɔ wele kpolo ã dε tε a ma nganda wena : il est très difficile de changer des anciennes coutumes; il faut être prudent.

Kuta Christin (Centre Nadonye 26.10.94)

Le zɔa na, ã dε te wi ke ma te wele ni, olo ne kɔ tū kpo, n'a kpolo ma vē ni, ma nganda wena, ma wia we hā zεlεmɔ. Ma wia na, takɔ le fo ã dε te wi, o ne le ge, le ba ngba le, ne le hā do wia we na me ni.

Mɔ ba wuko, ne ã dε tε a 'da wèlé a mɔ, kɔ mɔ wili mɔ e mbula sɔe ge, ne mɔ e fala kpo kɔ a, ne wuke ni a ba se zεlε. De ne na, le ne gεo do gεo, gεo do gεo, dɔ dε ni hā kili bá wi ke ã dε te wi ni kɔ a, kɔ a yú le gɔ. We ke a yu le ia, n'a usu se tala ne.

Do lengge do mɔnɔ ni, ma we we tɔ na, le be zagbälānɔ, 'da fala ke le kɔ we de gbälā zā mɔ kɔ tū sɔe ge, tabi bindε, tabi mbasa, we la de i mɔ ni, nde ma wia na, le te má yu do nganda gɔ, kɔ le ne nea. Ne nɔe ná ni, le fi sila le nù, se a le lia kɔ okpasa wino, ne le lia kɔ zā le be zagbälānɔ, le lia kɔ kpasa wukonɔ, le lia kɔ bezɔnganɔ, le lia dε kɔ be benɔ, ne le kpolo be sī be sī. We ke le a wi dala winɔ, le kpa 'dā mɔnɔ ni belee.

Le hɔ kɔ le 'da winɔ, kɔ fala ke le e mbula nganda wena, nganda wena, ne ndo ne gbàwa de yangga do le, ne 'da ne ne kala be sī, ne wa yu le do'do. Kɔ wa ne yu le do'do ia, ne ma be we tɔ na, le ū se ti liā 'dā mɔnɔ 'da winɔ kɔ le ni ke na, ma wia na le 'da 'dafa gɔ.

Kɔ de ne na, le tɔ ëfë gεle, ne ëfë gεle le ni, ma te dε we kā wa de zamɔ gɔ, ma sa mɔ hā wa, se a wa ne kɔlɔ do le, ne du gbaa, le zo be gulu ke ma dε gεe ni kpo, ne le ne gεo, ne le fo ki ni. Kɔ ke ma dia, ne le e ki ni, kɔ ke ma dε gɔ, ne le fo gεo.

Kɔ le ne fo ia, ne le te fo do 'dā sila tabi 'dā nu, kɔ ma bá nɔlɔzā te tala owanɔ ni ba gɔ. Ne le fo do dia linggamɔ do ke na, lengge nu le ëfë te wa, se ne wa 'banda* kɔlɔ do le, ne le 'banda* zo mɔnɔ ni, ne le fo gεo, ne le gese mbé lingga we de te kɔ ne hā wa. We ke mɔ yolo kɔ wele, ne ma hɔ nza, ma be na, olo ne me a gã kɔ gã wena, ne we kpe ne ma wia na, mɔ sɔ se.

Bon*, ní a ã de te wi ma ho nza ko wele 'do kō tū kpo go. Ma ho 'do kō tū kpo, ne wi ni a kpa se zelé. De ne na, ma la geo do geo, o ne ke le tō do nu gōtō na "étape par étape", se ne ma de se de. Kō le né na me ni go, ya le kóká se go. Ki ni ma wia do le, we de be gbālā zā mōnō kō tū do kō tū, ne ma wia na, le lengge do me ni wena wena, se ne ma gala se Eklezia na, ma wia te o ma.

Mbotama Cyprien (Centre Nadonye)

Le zoa ni, o ne ke makambo olo yaa le, ne le okatekisi, 'da fala ke le ho 'da le, kō kpakō le dungu 'do le nyélé, ma wia do ge nde? Le bá nù do okpasa wino.

Ne nde ke le ba nu do wa ni, de ke le zo ni, 'dā ke le zo ni, se ne mo si, ne mo fa hā zā na, kō ke ma dè go, we kpakō le fo ma ni, ne le de se ne ne nde? Gené kō wa mo ngo de 'dā mo, ne mo le de te kō wa mo, ne mo zo 'dā mēnō wa de ni vē, se ne do 'do, ne mo mo ngo fo ma do dia hā zā.

Kō fala ke mo ba mbula nganda do ti na : "'Buku 'da Gale ma tō ke ge go, 'buku 'da Gale ma tō ke ge go, le lá fala ke ge do'do", 'da kala di ne mbe ne zā wa nōlō, ne wa gbutu se te wa te mo de te 'do. Ne 'da fala ni, mo zu mo kpo iko we kpakō mo kamba* Eklezia, ma wé se go.

Ma ni we duzu omō olo yaa le, le te dò mbula nganda wena do ti go. We ke, de te gbali mo ni, ne mbè, ne wa zele se. Mo tō se, ne wa zele kpa. Kasi* do 'do mo ni, wa tō se na : "Ké kō a a tōa ni, ne nde ki ni ma zō le go. Mo olo yaa le, ne wa na, le lá ma vē, mo Nzambe ge ma yula zé belee." Ne mbe 'da fala ni, ke mo tōa ni, wa zele do zala wa iko, kasi* de olo ne, ne wa dé ma go. Ne mbe 'da fala kpo, ne wa gbili se mo kō le wena.

Mbe mo olo yaa le ma wia te kifi ne, ne mbe ne wè te kifi ne go : *certaines coutumes ancestrales peuvent changer, d'autres pas*

Mbuamɔ Catharina ('Bobadi 27.10.94)

We duzu dungi 'da le li nùi ge, mi zoa na, mbe mēnō olo yaa le ke ma wia we kifi ne me a omēnō ke le zo na ma dè ngboo go ni. Ne nde le wè te pekisa* ozī 'da oyaa le vē go. Ne ombe wa tō na, oyaa le wa de zi ni, we ke wa zi do ina wena, ya ma ni go. Ma zō ina go, me te 'bō lili mo olo yaa le, do dungi 'da wa, ke wa saka zi na, lo de se né, tabi lo dé se ma go, ní a obe zā lo, do nu felēnō olo lo, wa de se te 'bō na me ni.

Ndakisa o ne ke Ngbaka wa gōnō gaza wuko do gaza wili, ne 'da gele nūnō o ne Ngɔmbe, Mongbandi, Buza wa gōnō a gaza wi wili te 'bō iko ti a na do soe ge. Ní a wa ba lili me 'da oyaa wa, ne nde me a ina tabi me a tunumō go. Mē a olo dungi 'da lo wa sa li ma na me a tribu* ni. Ma wè te 'bō na, le la ke olo yaa le we landa* ke 'da gele winō iko iko go.

Ne ke di dō ni 'da fala mo Nzambe ni, ne wa tō na, lo la ã ke, ne le de do mo Nzambe ni, mi wè te bē ne go. Ne nde ke wa tō na mbula gela oyaa le wa dua zi ma we zelé te wi fio wili tabi wi fio ko, ne nde ma ni go, mi wè te kō ma go. O ne ke wa tō na, wa ámbá wi gela te nyōngōmō, wa bē na, wi gela a te dè ke go, a te dè ke go, ne nde wili mo fia, kene mo fia, mo se do 'bako, nyōngōmō fanga nu mo dō, ne wo te ne bá se mo go.

Mēnō ke oyaa le wa dea zi ni, wa dea ma do gulu ne, ne nde soe ge owino wena wa ì 'bō ti gulu ne go, we ke wa *jeune** iko. Ne mbe mēnō ke oyaa le wa dea zi ni, ne soe ge ma wè 'bō go, kō le la ma, mi wia we kō ne. Ne nde wa te hēlē le we ne hēlā go. Wa la le *libre*, kō wele do wele a saka mbe ke a kōa we de ne ni.

Considérations sur les coutumes lors d'un décès

En écoutant les rapports sur les coutumes ancestrales lors d'un décès, nous constatons que tous les interlocuteurs sont unanimes: certaines de ces coutumes sont devenues insoutenables dans la société moderne et doivent changer. Il s'agit surtout de la croyance à la sorcellerie et de certaines règles du deuil.

Quant à la croyance à la sorcellerie, elle peut rendre les gens méfiants les uns envers les autres, parfois même envers ses colocataires. Cette méfiance peut créer des mésententes entre les familles et même entre les membres d'une même famille²⁶.

Pour ce qui concerne les règles du deuil, certaines ont perdu leur sens original, d'autres peuvent même nuire à la santé des personnes concernées. Un changement s'impose.

Mais comment procéder? Certaines personnes prônent un changement radical, tandis que d'autres, conscients des difficultés qu'entraîne le changement d'une ancienne coutume, opinent pour un changement progressif sans brusquer. On dit p.ex. : "ã dε tε wi kε ma tε wele ni, olo ne kɔ tū kpo, n'a kpolo ma vε ni, ma nganda wena, ma wia we hā zelomo" (un changement trop brusque risque de rendre malades certaines personnes). Ou encore : "Mɔ yolo kɔ wele, ne ma hɔ nza, ma be na, olo ne me a gā kɔ gā wena, ne we kpe ne ma wia na, mɔ sɔ se" (l'abolition trop brusque d'une ancienne habitude risque de créer un grand vide chez la personne concernée et il est extrêmement difficile de combler ce vide).

Un autre constat est que, depuis quelques dizaines d'années, de nouvelles coutumes se sont installées qui peuvent être qualifiées de vrai fléau dans certains villages Ngbaka. Les promoteurs de ces nouveautés justifient leur attitude en affirmant qu'elles sont conformes aux coutumes ancestrales. Or certaines de ces nouveautés n'existaient pas du temps des ancêtres; d'autres ont leur origine dans des anciennes coutumes qui ont perdu leur sens original et sont totalement dégénérées.

Pour avoir une idée de ces nouveautés, nous référerons à un rapport nous relaté par un docteur en médecine qui lui-même est Ngbaka. Nous produirons le rapport ci-après.

²⁶ Voir : "Croyances et Rites chez les Ngbaka minagende", p.138.

Notre richesse culturelle nous appauvrit

Penda est né le 12 Janvier 1948 à Bodeana, village situé à 35 km de Gemené. Il est cultivateur, a six épouses et est père de 28 enfants. Chaque femme a sa petite case qui sert de cuisine et de logement pour la famille, les chèvres et les poules tandis que Penda a sa maison construite sur une petite colline.

Très apprécié par la population de son village, Penda a été choisi chef du village de Bodeana qu'il dirige depuis une dizaine d'années.

Penda a un champ de cafiers, plusieurs champs où il cultive du maïs, des arachides, du manioc et des bananiers. Ce sont ses épouses qui travaillent aux champs pour vêtir et nourrir toute la famille.

Mokoya, la seconde épouse de Penda, a huit enfants en vie dont six filles et seulement deux garçons. Elle voudrait avoir encore des garçons. C'est ainsi qu'elle a la chance d'attendre son neuvième enfant. Quand on lui demande combien d'enfants elle aimeraient avoir, elle répond qu'elle accepte tout ce que Dieu lui donnera. "Les enfants sont un don de Dieu", dit-elle.

D'habitude, ses accouchements se passaient facilement, parfois seule ou avec l'aide des sages-femmes traditionnelles. Cette fois-ci, les douleurs ont débuté le vendredi à 4 heures du matin. Etant sûre qu'elle va accoucher normalement comme d'habitude, Mokoya prend patience et attend. Les douleurs ne font que s'accentuer et Mokoya décide de faire un lavement. On lui prépare une tisane qui, d'après les on-dit, va accélérer la sortie de l'enfant. Les douleurs continuent et Mokoya se met à vomir. Le deuxième jour, après plusieurs tentatives de traitement traditionnel sans résultat escompté, elle décide de faire venir une accoucheuse traditionnelle qui, après avoir échoué, lui conseille de se rendre au centre de santé. Mais comme on ne peut pas la transporter la journée au vu et au su de tout le monde, il faut attendre la nuit pour l'amener au dispensaire. Donc le troisième jour à 21 heures, on la transporte sur un grabat au dispensaire situé à six kilomètres de là. Deux de ses filles prennent la natte, la lampe à pétrole et une provision de nourriture et l'accompagnent.

Pendant tout ce temps, Penda dort tranquillement dans la maison avec une autre épouse. Celle-ci est toute contente de ne pas perdre sa nuit. Autrement elle aurait dû attendre une autre semaine.

Arrivés à la rivière Dali qui sépare le village Bodeana de Mbaliwe, Mokoya ne parle plus. Après une longue marche pénible, les quatre jeunes gens arrivent au dispensaire. Malheureusement, à 23 heures, l'infirmier titulaire du centre de santé n'est pas chez lui. Son épouse les informe que depuis qu'il est parti au travail, il n'est pas encore de retour. C'est alors que la sentinelle du centre de santé est allée le chercher à la maison de sa copine répondant au nom de Kpalaboko, enseignante à l'école primaire.

L'infirmier se précipite au centre de santé. En voulant allumer la lampe à pétrole du centre de santé, il constate qu'il n'y a pas de pétrole. Il se rend compte qu'il avait amené le pétrole du dispensaire chez lui pour éclairer sa propre maison. Les membres de la famille lui proposent d'utiliser leur lampe à pétrole.

Avant même de jeter un coup d'œil sur la malade, il exige le paiement de la fiche de consultation. — Comme elle était très sûre, Mokoya n'est jamais allée aux consultations prématernelles —. Ce n'est qu'après avoir reçu le paiement qu'il s'occupe de Mokoya qui est étendue sur un grabat. Il l'examine et constate qu'elle est morte, suite d'une rupture utérine. L'enfant avait une position transversale. Il annonce la triste nouvelle à la famille qui se met à pleurer, crier et se jeter par terre.

Après l'arrivée du corps à la maison, les cérémonies des funérailles commencent automatiquement. Les femmes amènent du bois de chauffage, des feuilles de manioc et se

mettent à préparer la nourriture pour les gens qui vont venir aux funérailles. On tue des chèvres, des porcs, des poules etc. Les hommes apportent la boisson.

Comme des fourmis, les gens se mettent au travail. A l'aide de rameaux de palmier, on construit vite des abris pour le corps et pour ceux qui vont venir. Si les gens pouvaient s'organiser ainsi pour faire leur propre travail, la faim et la pauvreté diminueraient rapidement.

Pour montrer leur sympathie envers la famille éprouvée, les gens poussent de grands cris et se jettent par terre. En faisant ainsi, ils cherchent des gens pour les calmer. D'autres se sont couchés à côté du défunt et même en-dessous du grabat sur lequel repose le corps.

De bouche à oreille, la nouvelle se propage très vite et atteint les villages lointains. On dépêche des messagers à bicyclette sur laquelle on pose un bouquet de fleurs.

La population se mobilise. Avec une natte sous les bras, on quitte la maison pour aller au deuil. Ceux qui n'ont pas de natte étendent leur pagne sur le sol et se couchent dessus. Sur une chaise peuvent s'asseoir trois ou quatre personnes. Peu importe si le pied de la chaise se casse, ce n'est pas leur problème.

La nuit, plusieurs personnes se couchent sur une seule natte, en position tête-bêche pour avoir assez de place. Quelles que soient les intempéries, il faut dormir dehors pour exprimer son respect à l'égard de la défunte.

Les toilettes (WC) sont utilisées par une centaine de personnes. C'est tout simplement un trou creusé dans la terre. Les gens attendent leur tour pour se soulager. C'est un problème pour ceux qui ont la diarrhée, car ils n'ont pas le temps d'atteindre le trou et ils déposent les matières fécales n'importe où. Il n'y a pas de papier hygiénique. Ils utilisent n'importe quelles feuilles qui leur tombent sous la main. Même les habits qu'ils ont portés peuvent à la rigueur servir d'essuie-mains. Tant pis si l'on ne trouve pas de feuilles ou un morceau de papier pour la toilette intime. Les gens qui portent des chaussures marchent sans inquiétude pendant que d'autres qui y vont pieds nus doivent choisir l'endroit où poser les pieds car il y a partout des matières fécales. Les enfants marchent et piétinent tout sans se soucier de quoi que ce soit. La douche est utilisée aussi bien par les cochons que par les humains. Elle sert en même temps d'urinoir et de salle de bain.

Au lieu de laisser leurs enfants à la maison, les mamans préfèrent les amener avec elles et ils s'entassent les uns sur les autres. Très vulnérables, ces enfants sont exposés à toutes sortes de maladies. On entend des gens tousser de tout côté, personne ne prend de précautions, même s'ils toussent devant leur nez. Le risque de contagion est le moindre de leur souci.

Bien habillés, les jeunes gens du village se mobilisent et s'organisent par *groupes** de prière pour chanter. Il en résulte une concurrence de chants religieux et de danses juvéniles sans pudeur. La meilleure danse est celle qui consiste à faire bouger les fesses imitant ainsi l'acte sexuel. On chante au nom de Jésus et l'on danse au nom du satan. Ces jeunes gens passent toute leur nuit à boire, fumer, chanter, danser et s'amouracher. Pendant les funérailles, tout est permis. Comme ce sont des occasions rares qui ne se présentent pas chaque jour, il faut en profiter. C'est le moment idéal pour tomber enceinte. Or ce sont des grossesses non désirées.

C'est aussi une bonne occasion pour copier le caractère des autres. Certains parents sont étonnés d'apprendre que leurs enfants boivent de l'alcool alors que c'est interdit à la maison. Ils sont surpris de voir leurs enfants ivres alors qu'ils prétendent que leurs enfants sont relativement les mieux éduqués.

Les fêtes de naissance ont cédé la place aux funérailles. Les absences au travail et à l'école sont justifiées par l'argument irréfutable que sont les funérailles. On peut s'absenter de l'école, mais jamais des funérailles. Puisque les filles tombent enceintes avant de se marier

ou décident de rejoindre leur mari sans aucune cérémonie, les fêtes de mariage sont vraiment rares chez nous. C'est ainsi que les funérailles ont pris, dans tous les villages, une importance capitale.

Le malheur de ceux qui ont perdu un membre de la famille fait le bonheur des autres. Très peu sont ceux qui sont tristes mais beaucoup sont ceux qui se réjouissent de la mort des autres gens. C'est un lieu de retrouvailles et de rendez-vous pour les jeunes gens et certains adultes. On a toutes les excuses si l'on informe son partenaire ou ses parents qu'on se rend aux funérailles ou bien si on ne rentre pas à cause des funérailles.

Les PEDE (pêcheurs de deuils) sont ceux qui tout le temps recherchent les deuils à venir. Ils sont les tout premiers à arriver au lieu du deuil et y restent jusqu'à l'épuisement total de la famille éprouvée. Ces personnes ont comme travail de chercher à savoir s'il y a un décès dans un quartier ou dans un village. D'autres ont les oreilles braquées vers la radio pour suivre uniquement les informations nécrologiques. Ils arrêtent tous les passants (piétons ou cyclistes) pour demander des nouvelles des villages d'où ils viennent : "Nsango nini kuna ?" "Comment ça va là-bas ?"

Il fallait enterrer le corps aujourd'hui mais on ne peut pas le faire car le frère aîné de la défunte n'est pas encore arrivé. Il doit d'abord la voir avant qu'elle soit enterrée. On attend encore un jour de plus. Le lendemain, le corps commence à sentir mauvais. Avec une petite branche, une maman se met à chasser les mouches qui viennent se poser sur le cadavre. Avec les mains nues, une autre essuie les sécrétions qui suintent de la bouche, du nez et des yeux du cadavre.

Vu que la décomposition a déjà débuté, le ventre du cadavre commence à gonfler. Pour y remédier, une maman prend un fer à repasser et se met à le passer sur le ventre du cadavre. Ca va rendre le ventre plat à l'instar des habits repassés.

Le grand frère arrive tard, on ne peut pas enterrer le soir, il faut le faire demain. Le lendemain, avant de soulever le corps, un *groupe** de gens qui ont creusé le trou se pointent pour réclamer de l'argent. Une cotisation est vite faite et les creuseurs sont servis. En route vers l'endroit de l'enterrement, on chante des chants religieux. Comme toujours, l'enterrement est précédé par une prière suivie d'un court sermon. Avant de descendre le corps, on demande au mari et aux membres de la famille de prononcer un discours.

Après l'enterrement, tout le monde doit venir se laver les mains dans un seul récipient. Une cinquantaine de personnes vont se laver les mains ensemble dans un récipient sans savon et sans changer l'eau et ceci quel que soit l'état de propreté des mains des sympathisants. Nul n'ignore que 80% des gens ne se lavent pas les mains après avoir été à la toilette. On a toutes les excuses quand il y a pénurie d'eau. Peu importe les personnes à griffes qui ne coupent jamais leurs ongles ou les fouilleurs du nez qui, chaque 5 minutes, fouillent leur nez pour enlever la saleté en présence de tout le monde. Ces ongles offrent un abri gratuit à n'importe quel germe. C'est une grande injure de dire à quelqu'un qu'il a les mains sales.

Les Ce bain des mains est une occasion propice pour propager les germes.

Après ce bain des mains, ils seront invités à partager ensemble un repas servi par *groupe** et à tour de rôle. Il faut se précipiter pour ne pas rater ce repas. On mange avec les mains. Cette main qui vient d'emmagasiner une bonne quantité de microbes. Heureusement, chez nous, on ne meurt que de la sorcellerie et non des microbes.

Les privilégiés (pasteurs, prédicateurs, infirmiers, commerçants, enseignants etc...) sont servis à la maison tandis que le public doit manger à l'extérieur. On sert le café et de l'eau à tout le monde. Quelle que soit la provenance de l'eau, il faut boire.

Avant d'aller aux funérailles, la plupart des femmes amènent un récipient dissimulé dans leur pagne ou leur sac à main. Il faut tout faire pour ramener de la nourriture à la maison

pour les enfants. Les maris ainsi que les enfants se réjouissent du fait que leurs mamans ou épouses ont été choisies pour faire la cuisine. Ainsi ils sont sûrs d'avoir leur part. En préparant la nourriture, les femmes s'arrangent pour soustraire frauduleusement des morceaux de viande afin de les ramener à la maison. D'autres font venir leurs enfants qui les attendent attentivement derrière la maison ou sous un arbre au lieu indiqué par la maman. Au moindre geste de la maman, l'enfant se précipite pour prendre le colis et l'amener à la maison. Il emprunte un sentier discret pour ne pas se faire voir. Ainsi, l'enfant apprend dès le bas âge ce mauvais exemple donné par les parents. C'est l'école de vie. D'autres femmes cachent leur butin dans un endroit secret et le récupéreront quand elles rentrent chez soi. Aucune femme n'a le droit de dénoncer l'autre car tout le monde fait la même chose.

Les hommes qui s'occupent de la boisson et de son stock sont ivres avant les autres. Car à chaque fois qu'ils entrent dans la maison, ils boivent une bonne quantité d'alcool.

Cette fois-ci, non seulement on chante et on danse mais on raconte toutes sortes d'insanités. On en profite pour insulter les gens. C'est l'occasion de cracher tout ce qu'on a envers les autres, et cela fait beaucoup de bagarres.

Le lendemain de l'enterrement, Papa Sabungu, le sage de la famille, réveille tout le monde à partir de 5 heures du matin afin d'expliquer les circonstances de la mort de Maman Mokoya. On appelle ça: « Sa gala olo fio. » Comme la mort naturelle n'existe pas dans le milieu rural, il cite les noms de trois personnes soupçonnées d'avoir ensorcelé ou mangé Maman Mokoya. Il s'agit de deux des coépouses ainsi qu'une de ses tantes. Elles sont citées comme étant responsables de la mort de Maman Mokoya. "Car", déclare Papa Sabangu, "elles ont été jalouses de Maman Mokoya, non seulement parce qu'elle était très aimée par son mari mais aussi parce qu'elle ne faisait que de beaux enfants et produisait beaucoup de maïs. Son grenier était toujours rempli et ses enfants ne mourraient pas de faim". Cette déclaration a engendré beaucoup de querelles et de mésententes dans la famille de la défunte, ainsi que dans celle des personnes citées.

Maintenant, les membres de la famille de Maman Mokoya, à leur tour, se réunissent pour juger l'époux. Ils exigent des dédommages pour la mort de leur fille. Penda doit donner 5 chèvres, 10 poules, 3 porcs, 80 litres de vin de raphia et 2 dames-jeannes de lotoko (l'alcool indigène) et ajouter une somme d'argent équivalant à 50 dollars.

Aidé par ses frères, Penda se voit obligé de régler l'affaire. Sur les 12 têtes de chèvres qu'il avait, 3 avaient été données aux autorités administratives et militaires lors de leur visite au village, 2 ont servi à nourrir les gens qui sont venus aux funérailles et 5 sont remises à sa belle-famille en guise de dédommagement. Il ne lui reste que 2 chèvres.

Après trois jours, il faut enlever les rameaux qui ont servi à abriter le corps et les gens qui sont venus aux funérailles. C'est encore une autre cérémonie à part qu'on appelle en Ngbaka "Bì wè" (éteindre le feu). Elle marque la fin des funérailles.

Avant de partir, les membres de la famille de la défunte emportent avec eux tous les ustensiles ainsi que les vêtements de la défunte et laissent la maison vide. Les enfants de la défunte n'ont plus rien. Après avoir compté les gobelets et casseroles empruntés chez les voisins pour servir les gens lors des funérailles, ils sont surpris de constater que 6 cuillères, 5 gobelets et 4 assiettes ont été emportés ou dissimulés dans les pagnes des gens qui sont venus partager leur douleur. Ils seront obligés de rembourser.

Très vigilants, certains enfants avaient pris des précautions. Dès l'annonce de la mort de leur mère, ils ont caché certains biens dans la maison des parents de leurs amis. Après les funérailles, ils les récupéreront pour leur survie. C'est grâce à cette précaution qu'ils peuvent survivre pendant au moins une semaine.

Certaines personnes y ont érigé leur domicile. Ils logent, mangent et boivent tous les jours au détriment de la famille éprouvée. Cette famille doit tout faire pour les mettre à l'aise. C'est pourquoi Penda a dû vendre un de ses champs à un vil prix pour nourrir les gens qui arrivent chaque jour. Car ces gens qui viennent de tous les coins sont vraiment exigeants et ne se contentent pas de légumes; ils veulent qu'on leur serve de la viande et des poissons tous les jours. En plus de la nourriture, ils doivent boire de l'alcool. Même après un an, des gens continuent à arriver.

Dans leurs conversations, les visiteurs racontent comment on les a traités aux funérailles. Saboko raconte à son amie qu'elle n'a pas bien mangé et pourtant, elle avait beaucoup pleuré et versé des larmes, mais tout pour rien. La prochaine fois, s'il y a encore un deuil dans cette famille, elle ne viendra plus.

Ngilasé dit à son épouse que ce deuil était magnifique car il avait beaucoup bu. Il était même ivre mort. Si l'on pouvait avoir de telles funérailles tous les jours, il serait très content.

Mais son épouse n'était pas satisfaite, parce qu'on lui a servi seulement le pondu (feuilles de manioc) : "Chez moi à la maison, je mange toujours ces légumes. Je pars aux funérailles et, au lieu qu'on me serve de la viande de vache ou de chèvre, j'ai été déçue de manger la même nourriture que je mange chaque jour chez moi", dit-elle.

En route pour aller puiser de l'eau, Mbilinga dit à son amie que ces funérailles ont été une occasion pour elle d'amener un peu de viande à la maison pour les enfants. Moninga, la belle-sœur de la défunte, raconte qu'elle était très heureuse car elle a bénéficié d'un nouveau pagne de la défunte. "Elle ne l'a porté qu'une seule fois et elle est morte. Ca reste encore neuf", disait-elle.

Le quarantième jour après la mort, il faut célébrer une grande fête. Cette fête est appelée communément "bain de consolation". Il faut enlever la tristesse de la famille éprouvée. Tout le monde doit apporter sa contribution: nourriture, boisson, bois de chauffage. Les membres de la famille de la défunte disent qu'il faut quand même tout faire pour montrer au public que nous sommes issus d'une famille aisée. Nous allons organiser une grande fête qui va étonner tout le village. "On va faire comme on avait procédé après la mort de Tɔteanago, le fils du directeur de l'école primaire", disaient-ils.

Comme il n'y a plus d'argent, il faut vendre le deuxième champ et utiliser cet argent pour acheter de la boisson. Penda est allé emprunter de l'argent chez le commerçant de cigarettes répondant au nom de Mbembo afin d'acheter une vache pour mieux nourrir les invités. "Je veux qu'ils soient très bien nourris", disait-il. Mais Mbembo, qui connaît bien les gens du village qui ne remboursent jamais une dette, refuse de lui prêter de l'argent. C'est ainsi que Penda décide de tuer les deux chèvres qui restent afin de les servir aux invités.

Les gens vont venir de partout. On lance des invitations verbales et écrites aux amis et connaissances. Quel que soit le prix, il faut confectionner des uniformes pour les membres de la famille. On trouvera de l'argent pour le faire. Il faut tout faire pour démontrer la valeur de la famille éprouvée aux gens qui vont venir. A la question de savoir d'où vient cette pratique, ils répondent: "On a toujours fait comme ça". Reste à savoir si nos arrières-grands-parents ont connu le quarantième jour. Si c'est une habitude importée, quels en sont les avantages dans les circonstances actuelles ?

Les membres de la chorale, qui sont tous des jeunes gens, se sont déjà préparés. Pour mieux paraître, il faut porter de beaux vêtements. La veille, ils sont allés voir le meilleur coiffeur du village. Dans les villages éloignés, il est difficile de se procurer du rouge à lèvres mais les marqueurs ainsi que les mines des bics rouges font l'affaire.

Claudine a pu attraper des cheveux artificiels qu'elle va porter au quarantième jour. Personne ne sait où elle a trouvé l'argent pour les acheter. Toutes les jeunes filles ont la peau claire. On dirait qu'on est dans un autre pays. S'il n'y a pas d'argent pour payer les

frais de minerval, il y en a toujours pour se procurer de nouveaux habits et des produits de beauté. N'importe quel moyen est bon pour s'acheter une nouvelle robe ou une chemise.

Bien cirées, les chaussures sont exposées au soleil. Les enfants doivent surveiller pour qu'aucun animal ne passe à côté de ces chaussures. Il faut être bien sapé ce samedi.

Fabriqués localement, les guitares et les tam-tams sont arrangés deux jours avant pour plus de sûreté. "Ca va chauffer", dit l'un d'entr'eux. On n'a pas de temps pour répéter ses leçons à l'école, mais on en trouve toujours pour répéter les chants religieux pour des funérailles.

Le samedi soir, c'est le jour J. Tout le monde vient au domicile de la défunte. Les mêmes scénarios recommencent mais cette fois-ci avec beaucoup de rigueur. Les chaises sont classées selon les rangs des invités qui souvent arrivent tard. Des bancs en bambous sont réservés au public et aux jeunes choristes.

Les cérémonies sont précédées d'une prière au cours de laquelle le pasteur prêche devant un public souvent distrait. Dans son sermon, il critique les autres églises et reproche aux fidèles le manque d'aumônes à l'église.

Les vieux se regroupent pour manger et boire tandis que les jeunes gens, des choristes déguisés en "nouveaux musiciens", donnent des concerts à ciel ouvert. Ils ont sorti des nouvelles chansons pseudo-religieuses qu'ils chantent à tour de rôle. Chacun veut s'attirer l'attention du public. Pour avoir du succès, ils font tout pour se faire remarquer. "Nous devons épater le public aujourd'hui", disait un des choristes. Gare à celui qui se met tout près du tam-tam, il risque d'avoir une rupture de tympan. Les doigts des batteurs de tam-tam sont déjà familiariés avec ces traumatismes répétés. En les écoutant, on se demande s'ils chantent ou s'ils crient. C'est la fête, il faut faire entendre sa voix.

Après un quart d'heure de danse, le public rejoint les choristes pour danser ensemble. La personne la mieux appréciée est celle qui a les fesses très souples. Elle peut les bouger et les tourner de tout côté. On crie, on saute partout mais on pose toujours le regard sur la (les) personne(s) qu'on vise. Certains adultes dépassés se demandent s'il s'agit d'une gymnastique ou d'une danse. Mais c'est la danse de leur temps. Comme il n'y a plus de danses traditionnelles, ni de danses de circonstance, les chansons religieuses sont utilisées. Des fois, on confond la danse religieuse avec le fameux "ndombolo".

Ce jour-là, personne n'est rentré à la maison. On a dansé jusqu'à l'aube. Très ivres, les gens dorment à même le sol. D'autres vomissent. On pissoit et crache partout. Tout est permis. Le lendemain, tout le monde est fatigué. Il faut chercher des médicaments pour ceux qui ont des maux de tête. Certains ont la diarrhée et d'autres se plaignent d'une vive chaleur à l'estomac.

Après les réjouissances, les gens, qui sont venus soit disant pour ôter la tristesse, rentrent chez eux en laissant la famille éprouvée seule, sauf quelques PEDE qui y ont érigé leur domicile en attendant la prochaine mort pour déménager. D'autres décident quand même de rentrer pour changer d'habits. La parcelle est abandonnée, désolée. Il n'y a plus rien à manger. Les enfants n'ont pas le droit de pleurer de faim. C'est tout à fait normal. Les gens sont venus pour manger, boire, s'amuser et ils sont rentrés très contents chez eux.

Durant tous ces événements, la famille a abandonné les travaux des champs qui servaient à nourrir tout le monde. Les produits agricoles ont été tous utilisés pour nourrir les gens et certains champs ont même été vendus rien que pour satisfaire les gens qui venaient aux funérailles. Pour faire plaisir à tous ceux qui sont venus, la famille éprouvée s'est totalement appauvrie. Elle doit maintenant se débrouiller pour recommencer à zéro. Pour le moment, ils sont vraiment dépourvus de tout.

A la question de savoir pourquoi il faut faire de pareils sacrifices, ils vous répondent que cela a toujours été ainsi. On a toujours fait comme ça. C'est la coutume !!!

Table des matières

Avant-propos	3
Première partie: Fio 'da wele	
<i>la mort</i>	
I. Omènɔ ma be na fio ne fe ma : les présages de la mort	5
Version 1 : <i>Zagbālāfio-Gbamboko + Linganda do Ngamo</i>	5
Version 2 : <i>Mbuamɔ Cathérina</i>	7
1. Mbee ne a hia mo mokɔla : <i>le cri de l'être de la forêt</i>	7
2. We 'da dili: <i>un hibou qui se pose sur le toit</i>	7
3. Naa kɔla a he mo do tū: <i>le chant du coq à minuit</i>	8
4. Tolo hɔnɔ go'do a do nù: <i>un chien qui frotte son cul par terre</i>	8
5. Gò he mo zamo 'dí : <i>le cri du léopard dans la forêt</i>	8
II. Fio tɔa do fio bolo: mort à la maison et mort ailleurs	9
Fio 'da wi ke a dea gbɛle ia: <i>la mort d'une vieille personne</i>	10
III. Mbe mènɔ ke ma gbe wele: les différentes causes de la mort	11
A. Fio ku'ba : mort suite au fétiche contre le vol	11
B. Wi tunumɔ gbe wele: mort causée par un mauvais esprit	12
Wí túnúmɔ bá kúmbú tè wi wè gbè à: <i>le mauvais esprit fait des imprécations</i>	12
Tèlé tè ké wí túnúmɔ gbé dò wélé ni: <i>comment tue-t-il une personne?</i>	13
1. Wí túnúmɔ nyóngó wélé : <i>le mauvais esprit mange la chair d'une personne</i>	13
2. Te bolo fio tɔa : <i>mort par le mauvais esprit qui s'est métamorphosé</i>	15
3. Sélezà tabi kàkà : <i>mort par une flèche magique envoyée par le mauvais esprit</i>	16
4. Fio 'bòmbà : <i>mort causée par deux mauvais esprits qui s'échangent une victime</i>	18
'Dòlo wele we kpa de mo olo ne : <i>mort par échange pour un bien matériel</i>	19
We gbala wi tunumɔ: <i>recherche du mauvais esprit cause du décès</i>	19
1. Nò kù'bà : <i>épreuve du liquide "kù'bà" pour trouver le mauvais esprit coupable</i>	19
2. Kù ngó wòlò tòbì ngó sàpèlé : <i>enjamber la dépouille mortelle ou un chapelet</i>	20
Intermédiaire : Lengge 'da wuko ke wi tunumɔ nyóngɔ zi a ni : L'histoire de la femme qui fut "mangée" par un mauvais esprit	20
Deuxième partie: We 'da mi fio	
<i>Les funérailles</i>	
Fòlɔ fio do e a ngo gba: la toilette du défunt et le poser sur le lit de mort	23
Fòlɔ fio: <i>laver le corps du défunt</i>	23
Ku'bu fio: <i>vêtir le défunt d'un cache sexe</i>	23
E fio ngo gba: <i>poser la dépouille mortelle sur le lit de mort</i>	24
Mbe mènɔ wa dè 'bo ma 'da fala wòlɔ 'bana ngo gba ni : <i>que fait-on encore pendant que la dépouille mortelle se trouve sur le lit de mort?</i>	24
Dò wòlɔ fio únú gɔ ni, ne wa dè ge?: <i>que fait-on pour chasser l'odeur de cadavre?</i>	25
Gulu e fio kɔ tɔa tabi ti da we ge nde?: <i>pourquoi poser le défunt à l'intérieur de la maison ou sous un hangar?</i>	25
Gulu ke konduka a te zò te wòlɔ kefe wa gɔ we ge nde?: <i>pourquoi les belles-filles ne peuvent-elles pas voir la dépouille mortelle de leur beau-père?</i>	26
Wa ne mi fio, ne wa ndaka obeno dè kɔ tɔa vē we ge nde?: <i>pourquoi, jadis, les enfants ne pouvaient-ils pas être présents à l'enterrement?</i>	26
Sɔ bòlò dò zè ngɔà: danse avec accompagnement de bruit métallique rythmé	26

Zā kō fio: creuser la tombe	27
Ba kumbu dati zā kō fio: paroles prononcées avant de creuser la tombe pour savoir si, oui ou non, le défunt est décédé d'une mort naturelle	27
Wa zā zi kōe ni i do? : où creuse-t-on la tombe?	29
Wa zā zi kō fio tēlē tē ne ne nde? : comment creuse-t-on la tombe?	29
Wa zā kō ne wa ele do 'danggo, gulu ki ni nai? : pourquoi creuser la tombe avec une alcôve?	30
Yenggèle fio: traverser le village avec la dépouille mortelle avant de l'enterrer	31
Gulu yenggèle fio a ge nde?: quel est le sens du rite "yenggèle fio"?	32
E fio kō kō: déposer le défunt dans la tombe	33
Wi mi fio a wio nde?: qui enterre le défunt?	33
Wele a fe fio bolo ni, ne wi mi a a wio? qui enterre une personne morte ailleurs?	34
Wuko fé, ne wili a a futa se wolo a nde?: si une femme meurt, son mari doit-il payer le corps de son épouse?	35
Sa gala olo fio: rappeler les circonstances du décès, le lendemain de l'enterrement	35
Wele fe ngo nga tē a, ne wa dē zi a ge?: que faire si une personne meurt dans la force de l'âge?	35
Gbala wi tunumo: rechercher le mauvais esprit qui est cause du décès	36
Mbe mēnō kē óyàá lè zé dāti wà dē zé 'dà fàlà mì fiò: que faisaient encore nos ancêtres lors des funérailles	36
Mbe tala lengge ngo fio bolo: quelques mots encore sur une mort survenue ailleurs	37
Mi fio bolo: l'enterrement d'une personne décédée ailleurs	37
Mēnō kē wa dē do owinō wa kpa fio bolo zamo 'di: que faire avec les gens qui ont trouvé le cadavre d'une personne décédée ailleurs	38
Yufu mō fio bolo: rite fait par un féticheur pour clôturer les cérémonies des funérailles d'une personne morte ailleurs.	38
We si do fio bolo dē 'da le: ramener au village les mânes d'une personne décédée ailleurs	38
Ndaka bōzō fio bolo: chasser les mânes d'une personne décédée ailleurs pour qu'il n'importe plus les autres	39
Mi fio kuti be: les funérailles d'un premier enfant décédé dans la famille	40
Fio 'da wi zā: l'enterrement d'une femme enceinte	41
Troisième partie: Dùngù gélà	43
Porter le deuil	
I. 'Da fala fiò 'bana ngo gbà: tant que le défunt se trouve encore sur le lit de mort	43
Wi wili tabi wuko olo fie a ò ngu'du fio: le veuf ou la veuve se couche à côté du défunt	43
Wi wili tabi wuko olo fie a nyóngó mō go: le veuf ou la veuve doit jeûner	44
Futa li fio dati gba nu kō: payer le corps du défunt avant de creuser la tombe	44
Tēlē tē kē wa zēlē tē wuko fio wili: sévices infligés à la veuve	45
II. Mēnō wa dē 'da fala mi fio: ce que fait la veuve ou le veuf lors de l'enterrement?	46
III. Ndo nyanga dungu gela: le début du deuil	47
Ba kumbu do fōlō wi gela: avant d'être lavé, le veuf ou la veuve fait un serment pour affirmer son innocence	47
Gulu kpe nu lì a ge nde?: pourquoi endigue-t-on le cours d'eau?	50
Wa ndō wi gela do nō gbòlò soe ki nge?: quand enduira-t-on le veuf ou la veuve avec l'huile "gbòlò"?	50

Wi ba wele do gela a wio?: qui sera désigné pour assister le veuf ou la veuve durant la période de deuil?	50
We kō wi gela te mēnō: rite de réinitiation de la personne endeuillée au travail Bà kúmbù tè wi do ba nu mba'di tē a ma la ngbē e do ge?: y a-t-il une différence entre le rite "bà kúmbù tè wi" et le rite "ba nu mba'di tè wi"?	53 54
Bi we do be gela : éteindre le feu et le petit deuil	55
IV. Dungu be gela: la période du petit deuil	56
1. 'Da fala be gela : que signifie le petit deuil?	56
2. Zimi mō 'da fala be gela : les interdits pendant la période du petit deuil	56
a) Mbe mēnō wi gela wia te dē nē ni : ce que la personne endeuillée doit faire	56
b) Bɔzɔ fio kpe 'do wili a tabi kēnē a fala nē kpo : les mânes suivent le veuf ou la veuve partout où il/elle se rend	57
c) We ndaka bɔzɔ tē a do'do ni, nē wi gela dē ge nde? : que faire pour chasser les mânes du défunt?	57
d) Gulu we 'da nwá babolo, do ngele mō nwá 'bete : quel est le sens de la feuille "babolo" et du bouclier fait de feuilles de palmier?	59
e) Omēnō ke wi gela a 'dafa ma ngo mō oj 'da a 'da fala be gela : les choses que la personne endeuillée pose sur son lit pour se protéger des mânes de son conjoint	61
f) We 'da kolonggo do tandala : le sens de l'entonnoir en feuilles et du piment "tāndàlā"	61
g) A zákà te wi gela 'da fala gba gela : pourquoi attache-t-on un petit bâton fétiche "zákà" au cou et aux reins de la veuve ou du veuf pendant le grand deuil	61
h) Mbe mēnō ke wi gela a wè te dē ma 'da fala be gela gō ni : ce que la personne endeuillée ne peut pas faire pendant la période de deuil	62
i) Wi gela wè te nyōngō mō ᵉnggano a gbe ni gō : la personne endeuillée ne peut pas manger les produits de sa propre chasse	64
k) Wa dungu be gela tū nē ge nde? : combien de jours dure le petit deuil?	65
3. Be gela do gbà gela : le petit et le grand deuil	65
V. Dungu gba gela: la période du grand deuil	66
1. Fōlō mbito te wi gela : laver la personne endeuillée pour enlever les cendres dont le corps a été couvert	66
2. Tulu ke wi gela a he'de 'da fala gba gela ni : les vêtements qu'on porte pendant le grand deuil	66
3. Wi gela zimi tē a we 'da mbe nyōngōmēnō : interdits alimentaires pour les personnes endeuillées	68
a) Mbe nyōngōmēnō ke wi gela bē ma ni : les aliments interdits aux personnes endeuillées	68
b) Bē nyōngōmēnō ni ma kpa kō lenō vē nde? : ces interdits alimentaires sont-ils les mêmes dans tous les villages Ngbaka?	68
c) Onyōngōmēnō ke wi gela wia te nyōngō nē : aliments permis aux personnes endeuillées	69
4. Mbe mēnō ma zo 'bō gbà gela ni : quelques informations supplémentaires sur la période du grand deuil	70
VI. Ndōti gela : la fin du deuil	70
Fōlō wi gela (fōlō nō gbòlō do he'de fila tulu) : ablutions rituelles de la personne en deuil (enlever l'huile "gbòlō" et vêtir la personne endeuillée d'un vêtement rouge)	70
Version 1 : Zagbālāfio Gbambo	70
Version 2 : Linganda André do Ngamō Céléstin ('Bok/Songbo)	71

Version 3 : <i>Zagbālāfio-Penze, Welenu, ní do ní ('Boyele)</i>	71
Version 4 : <i>Nakōnyegɔ Yele do Bandoma Bernard ('Bodumbili II)</i>	72
We 'da fo bé gela do fo gba gela : <i>levée du petit et du grand deuil</i>	73
A liā te hā wi ke a sokpa gela 'da a ia : <i>levée des interdits alimentaires</i>	74
VII. Ba wili tabi wuko olo fio : se remarier après la mort de son/sa conjoint(e)	74
Wi fio ko tabi wi fio wili ba mbé wili tabi mbé wuko : <i>le veuf ou la veuve se remarie</i>	74
Wuko a wia te ba wili ke zā a kɔa ni nde? : <i>une veuve est-elle libre d'épouser l'homme de son choix?</i>	75
Ngba soe ke wi gela a wia te ba mbé wili tabi wuko : <i>après combien de temps un veuf ou une veuve peut-il/elle se remarier?</i>	76
We 'da kó kùsì tabi ndékésé kô : <i>à propos de la nouvelle épouse d'un veuf</i>	77
Dungu gela otala winancɔ wa dungu ni	80
<i>Le deuil des autres membres de la famille</i>	
1. Dungu gela olo baa wi tabi naa wi : <i>porter le deuil pour un père ou une mère</i>	80
We 'da fɔls obe ngo zunu : <i>à propos des ablutions des enfants sur la tombe de leur père ou de leur mère</i>	82
2. Onya fie ni, wa dungu 'bɔ gela nde?: <i>porter le deuil pour un frère ou une sœur?</i>	83
3. Dungu gela kuti be: <i>porter le deuil pour le premier enfant décédé dans la famille</i>	83
4. Gela bɔa be tabi tale be a fe kɔ mo ni: <i>porter le deuil pour un autre enfant décédé</i>	84
Gbangba 'da lengge ngo dungu gela	85
<i>Résumé de ce qui a été dit sur le deuil</i>	
I. Lénggé ngó wúkó fiò wílì : <i>le deuil d'une veuve,</i>	85
<i>Raconté par Gelewi Vincent ('Boyagbagia: 1963)</i>	85
<i>Raconté par Kundawili-Mbisengge, ('Bodumbili, juin 04)</i>	85
Sa mbilá ngó fiò : <i>la veuve est interrogée sur les circonstances de la mort de son mari</i>	86
Ngele mo nwá 'bete : <i>lors de ses sorties, la veuve tient en mains un bouclier fait de palmes</i>	86
Ngámò 'dà wúkó fiò wílì : <i>sévices infligés à la veuve</i>	86
Túlú go'dó wí fiò wílì : <i>le vêtement de deuil que porte la veuve</i>	86
'Dà falà fò gélá 'dà wúkó fiò wílì : <i>les épreuves lors de la levée du deuil</i>	86
- Wúkó fiò wílì à ó gbálà 'bètè : <i>la veuve décortique les graines de palmistes</i>	86
- Ngbèsè 'dà wúkó fò gélá : <i>la veuve prépare des galettes de graines de courge</i>	86
II. Tala lengge ngo we 'da dungu gela : <i>derniers mots sur le deuil (Entretiens au village 'Bosengbene II)</i>	87
Zε 'da fala oyaa lε, kɔ wuko fe zu wili, tabi wili fe zu wuko, ne wa de zi né nde?: <i>du temps de nos ancêtres, que faisait-on lors du décès d'une personne mariée?</i>	87
Mbé aka we 'bɔ! Wi gela a bɛ mbe nyɔngɔmɛnɔ bɛa ? : <i>une dernière question : y a-t-il des interdits alimentaires pour une personne en deuil?</i>	88

Aka weno ngo gela olo yaa wi

Questions sur le sens de quelques coutumes ancestrales lors du deuil

I. Aka weno ngo mbè meno wa de ma do ndo nyanga gela : questions sur le début de la période du deuil	89
Gulu ke wa mi fie, ne fala sa, ne wa folo kene a tabi wili olo a, ne wa ho do a, ne wa e a ngo gbá kombe we ge nde? : quel est le sens du bois de parasolier fendu sur lequel on fait assoir la veuve ou le veuf après les ablutions le lendemain de l'enterrement?	89
Gulu ke wa folo wi gela ne wa e a ngo ta a ge nde? : quel est le sens de la pierre sur laquelle on fait assoir le/la veuf/veuve lors des ablutions à la fin de la période du petit deuil?	89
No gbòlò me a ge nde? : qu'est-ce que l'huile "gbòlò"?	90
Gulu ke wi gela ba kumbu tē ε we ge nde? : quel est le sens du serment proféré au début du deuil par la personne endeuillée?	91
Gulu ba kumbu do ba nu mba'di tε wi a ge nde? : quelle est la différence entre le serment (bà kúmbù) de la personne endeuillée et le rite de réinitialisation au travail?	92
Gulu wè omɔ̄ dea tonɔ̄ kɔ̄ wi gela a ge nde? : pourquoi la personne endeuillée doit-elle être réinitialisée au travail?	92
II. We 'da ndaka bòzò wi te wi gela : Comment éloigner les mânes d'une personne endeuillée?	93
Gulu mbito wa ndɔ̄ do wi gela a ge nde? : quel est le sens des cendres dont on recouvre la personne endeuillée après les ablutions au début de la période du petit deuil?	93
Gulu omɛnɔ̄ wi gela ndaka do bòzò tē a ni a ge nde?	93
<i>Quel est le sens des objets utilisés pour effrayer les mânes?</i>	
1) Babbòlò me a ge nde? (<i>la feuille "babbòlò"</i>)	93
2) Ne ke 'da fila tandala? (<i>les petits fruits rouges qui servent de piment</i>)	95
3) Gulu gbā te a ge nde? (<i>les morceaux de bâtonnets jetés à chaque bifurcation</i>)	95
Gulu ke wa tō na, wa kele nu a do ngele, me a ge nde? : quel est le sens du bouclier (symbolique) fait de feuilles de palme avec lequel on ferme la porte derrière la personne en deuil?	95
III. Gulu bē mbe nyɔngɔmènɔ̄ 'da fala gélà : le sens des interdits alimentaires lors de la période de deuil? (4 versions)	96
Owino wa de zé mbula ngo nyɔngɔmènɔ̄ ni vē nde? : les ancêtres observaient-ils tous les interdits alimentaires lors du deuil?	101
IV. Aka weno ngo omɛnɔ̄ wa de ma do ndɔ̄ti gélà ni : questions sur la fin du deuil	102
Gulu nò gbòlò do kùlà te ndɔ̄ti gela a ge nde? : quel est le sens de l'huile "gbòlò" dont une personne endeuillée est oint et de la poudre rouge dont elle est recouverte à la fin du deuil?	102
Kε wa tō na: "Mɔ̄ te nzè wi do gbòlò go", gulu ki ni nai? : quel est le sens de l'expression: "Ne plaignez pas avec une personne dont la "gbòlò" n'a pas encore été enlevée"?	102
Zεle kɔnyɔ̄ me a ge? : qu'est-ce que la maladie "kɔnyɔ̄"?	103
Gulu ke wa folo wi gela, ne wa e nwa nu a ni we ge nde? : pourquoi met-on une feuille sur la bouche de la personne après les ablutions à la fin de deuil? (2 versions)	104
Gulu fila tulu te ndɔ̄ti gela : quel est le sens du vêtement rouge dont on revêt la personne à la fin de deuil?	105
Wi wili wia we ba wuko olo fio kene a soe ki nge nde? : après combien de temps le veuf peut-il se remarier?	105
Wuko dungu gela tabi wi wili dungu gela, sanga tε ngba wa boा ni, wi a de ngizi gela wena wi a wio? : qui est le plus fidèle aux règles du deuil, le veuf ou la veuve?	106

Lingga we 'da mbe winc ngangga ge ngo gele gela ke oyaa le wa dungu zé ne ni	107
<i>Que pensent les gens d'aujourd'hui sur les coutumes ancestrales lors du deuil?</i>	
I. Aka we ngo gele mbula gela olo yaa wi : à propos de certaines coutumes ancestrales lors du deuil	107
Gulu ke wele fé, ne wa dungu gela a we ge? : pourquoi porter le deuil après le décès d'une personne?	107
Gela olo oyaa le ma nganda zi wena nde? : pensez-vous que les règles du deuil établies par nos ancêtres étaient trop dures?	107
Mbè ngameno wa hā zi mâ hā owi fio kō tabi owi fio wili : exemples de sévices qu'on infligeait aux veufs ou aux veuves.	108
Zele te wi fio wili tabi wi fio ko ma kpa kō leno vē nde? : les sévices infligés aux veufs ou aux veuves étaient-ils généralisés dans tous les villages?	110
Gulu ke oyaa le wa ia mbula gela nganda wena ni we ge nde? : pourquoi nos ancêtres imposaient-ils des règles de deuil si difficiles?	110
II. Aka we ngo mbè meno owing wa de 'bo ma 'da fala wele a fe ni : à propos de certaines coutumes particulières lors d'un décès	111
Gulu futa li fio wuko a ge nde? : pourquoi payer le corps de l'épouse défunte avant de creuser la tombe?	111
Gulu kala tolenco kō tōa, do 'danga kpalenco a ge nde? : quand'une personne meurt, pourquoi détruire les produits de son champ et enlever tous les biens de sa maison?	113
Mbe zele te wi gela yolo te 'dā kō sila 'da wi ba a do gela : souvent, les sévices infligés aux veufs ou veuves ne proviennent pas des ancêtres, mais de la méchanceté des gens d'aujourd'hui	115
Onya fio wuko wa si do mbe boko be : les parents de l'épouse défunte prennent une fille de la famille de son mari comme dédommagement pour la dot qu'il n'a pas réglée	115
III. Mbè ã meno olo yaa le ma wia te kifi ne nde? : certaines coutumes ancestrales lors d'un décès doivent-elles changer?	116
Mi fio do dungu gela do mbé wala : exemple de funérailles selon un nouveau modèle	116
Aka we ngo we 'da kifi ombe ã dea meno olo yaa le : questions sur la nécessité de changer certaines anciennes coutumes	119
Mō lengge na, 'da fala be gela, ne wi gela a de mō vē olo yaa wi, ne fo dia a bina ni, ma wè te 'danga a go nde? : que penses-tu d'une personne endeuillée qui, pendant le petit deuil, ne fait plus sa toilette et néglige complètement ses apparences?	119
Ke fie 'bana ngo gba, ne wi wili tabi wuko olo a, wa enze zā a, ne wa bē na, a te nyōngō mō go, ma a dia nde? : que penses-tu de la coutume stipulant qu'un veuf ou une veuve ne puisse rien manger ni boire avant l'enterrement de son conjoint défunt?	119
Wi olo fio a wia te kā fio nu kōe i nde? : le veuf ou la veuve doit-il/elle accompagner la dépouille mortelle à la tombe?	121
Oyaa le wa ia zi mbula ngo bē nyōngōmō do gele linga mō olo ne: nos ancêtres ont établi les interdits alimentaires avec des arrière-pensées	122
Tako wele kpolo ã de tē a ma nganda wena : il est très difficile de changer des anciennes coutumes; la prudence s'impose	122
Mbe mō olo yaa le ma wia te kifi ne, ne mbe ne wè te kifi ne go : certaines coutumes ancestrales peuvent changer, d'autres pas	123
Considérations sur les coutumes lors d'un décès	124
Notre richesse culturelle nous appauvrit	125